გალიანომდე და გალიანოს შემდეგ A6



ისტორიული ტრადიცია A7

დრო გადის, ზიდანი ცოტავდება C2

www.24saati.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი | სამშაბათი, 2 მაისი, 2006 წელი. №94 (1246) | ფასი 50 თეთრი

რუსეთის პასუხი უნდა მოეთხოვოს

ამერიკული მხარდაჭერა საქართველოს

გავლენიანი ამერიკელი სენატორის მაკკეინის გამოსვლა მარშალის ფონდის ბრიუსელის კონფერენციაზე 28 აპრილს ძირითადად რუსეთის პოლიტიკის კრიტიკას და საქართველოსა და უკრაინის მხარდაჭერას მიეძღვნა. კრემლი დემოკრატიას ებრძვის და სეპარატიზმს მფარველობს, ამიტომაც "დიდი რვიანის" სამიტზე რუსეთს კონფლიქტების გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს. საქართველო და უკრაინა კი ნატო-ს სამოქმედო გეგმაში უნდა მიიღონ, აცხადებს მაკკეინი:

უკანასკნელ ხანს რუსეთის საგარეო და შიდა პოლიტიკა მეტისმეტად პრობლემატურია, და არც ტენდენციები იძლევა უკეთესი მომავლის იმედს. მარტო უკანასკნელი რამდენიმე თვის მანძილზე რუსეთის ხელისუფლებამ ბუნებრივი გაზი დემოკრატიული უკრაინის დასასჯელად გამოიყენა, თანაც ეს ზამთრის შუა პერიოდში გააკეთა, დაუწესა ემბარგო მოლდოვურ და ქართულ ღვინოებს, მიიწვია "ჰამას"-ის წარმომადგენლები მოსკოვში, საჯაროდ გამოხატა უარყოფითი დამოკიდებულება ირანის სანქციებით დასჯის პერსპექტივის მიმართ და ეცადა, ხელი შეეწყო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ოსეთის გაერთიანებისთვის. კრემლი შინ ავტოკრატიას ამყარებს, ხოლო საზღვარგარეთ დემოკრატიას უთხრის ძირს. როგორც ჩანს, რუსეთი ყველანაირად ცდილობს, შავი ზღვის რეგიონი და ცენტრალური აზია მე-19 საუკუნის ნულოვან პირობებს დაუბრუნოს. სწორედ ამ მიზეზების გამო გამოვხატე მე ღრმა სკეპტიციზმი "დიდი რვიანის" წევრების რუსეთთან დამოკიდებულებასთან და სანკტ-პეტერბურგის სამიტისთვის მზადებასთან დაკავშირებით.

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, სამიტზე აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში საქართველოსა და მოლდოვაში არსებული "გაყინული კონფლიქტების" საკითხი. ჩვენთვის დღესავით ნათელი უნდა იყოს, რომ ამ კონფლიქტების არსებობა რუსული პოლიტიკისა და რუსეთის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის შედეგია. მინდა ყურადღება გავამახვილო ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მოუთოკავი ამბიცია ენერგომომმარაგებლის რანგში და შინ დემოკრატიის სრული უარყოფა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

გააძვირებს თუ არა წარმოებას ტარიფების გაზრდა?

B

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფის გაზრდამ ქართველ მწარმოებელთა ერთ ნაწილს სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა. უმეტესობას ჯერ კიდევ არ მიუღია გადაწყვეტილება - მის მიერ წარმოებული პროდუქციის ღირებულება გაზარდოს თუ, მოგების მარჟის შემცირების ხარჯზე, დღეს არსებული ფასები შეინარჩუნოს. რამდენად არსებობს იმის საშიშროება, რომ ქართულ საწარმოთა ერთი ნაწილი, ენერგომატარებლების ტარიფის გაძვირების გამო, წარმოებას მუდმივად ან დროებით შეაჩერებს?

„ასკა" დაბრუნდა

C

პოლიტიკა

ფრისტი რუსეთს რეფორმებისკენ მოუწოდებს

გაზეთ "ნიუ იორკ სან თუდეი"-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში აშშ-ს სენატის უმრავლესობის ლიდერი ბილ ფრისტი ახლახან რუსეთში ვიზიტის დეტალებს შეეხო, და პრეზიდენტ პუტინს "პლურალისტური პოლიტიკის გატარებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი ლოიალური დამოკიდებულებისაკენ" მოუწოდა.

A3

პოლიტიკა

პეტრე პირველი თუ პუტინი - ისევ ძველი სიმღერა

A3

ძვირფასო მკითხველებო!

"ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის" (IWPR) კავკასიის პროგრამა იწყებს ყოველკვირეული ინგლისურენოვანი გამოცემის "კავკასიის საინფორმაციო სამსახურის"(CRS) ქართულ ენაზე ბეჭდვას. ყოველი გამოშვება კავკასიის რეგიონების აქტუალური მოვლენებისა და პროცესებისადმი მიძღვნილ სტატიებს მოიცავს.

ჩვენს ინტერნეტ-გვერდზე www.iwpr.net განთავსებულია გამოცემის ინგლისური და რუსული ვერსიები.

"კავკასიის საინფორმაციო სამსახურზე" ხელმოწერა ნებისმიერ ენაზე უფასოა. ხელმოწერის გაფორმებისთვის ან ანულირებისთვის ეწვიეთ ინტერნეტგვერდს: http://www.iwpr.net/sub-form.html

A8

საერთაშორისო იურიდიული ოფისი "გაპი" სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში კლიენტთა ინტერესების დაცვას ახორციელებს თავისი წარმომადგენლით საფრანგეთში.

ამინდი

	2/05	3/05
თბილისი	16	16
ტყიბული	13	15
სოხუმი	13	13
დმანისი	11	13
გორი	12	15
ონი	3	5
ზუგდიდი	17	17
ახმეტა	16	15
გაგრა	18	18
სამტრედია	16	17

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	1.8169
ევრო	2.2815
გირვანქა სტერლ.	3.2808
რუბლი	0.0666

ამბები	A 2
პოლიტიკა	A 3
სამართალი	A 4
საზოგადოება	A 5
რევიუ	A 6
რევიუ	A 7
პროექტი	A 8

სასამართლო რეფორმის ინდექსი

"ქართული მართლმსაჯულება საბჭოთა ელემენტებით"

საქართველოში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, კარგა ხანია, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების არარსებობის შესახებ საუბრობს. ამას ადასტურებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილიც. მოგვიანებით, იგივეს აღიარება ქვეყნის პრეზიდენტსაც მოუწია. თუმცა, ამას წინ უსწრებდა "ამერიკის იურისტთა ასოციაციისა" და "ცენტრალური ევროპისა და ევრაზიის სამართლებრივი ინიციატივის" (ABA/CEELI) მიერ საქართველოს სასამართლო რეფორმის ინდექსის (JRI) გამოქვეყნება, რომლის მიხედვითაც, ქართული მართლმსაჯულების 30 ფაქტორიდან დადებითად მხოლოდ ორი შეფასდა - სასამართლოს მედიასთან ურთიერთობა და მოსამართლეთა ხელფასების ადეკვატურობა.

თამარ კაციტაძე

სპეციალისტების აზრით, ორი უდიდესი საერთაშორისო ორგანიზაციის - "ამერიკის იურისტთა ასოციაციისა" და "ცენტრალური ევროპისა და ევრაზიის სამართლებრივი ინიციატივის" მიერ მართლმსაჯულების შეფასება ნებისმიერი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან მათი შეფასებები განსაზღვრავს მსოფლიო ასპარეზზე ამა თუ იმ სახელმწიფოს იმიჯს - თუ ქვეყანაში არ არსებობს სრულყოფილი სასამართლო სისტემა, ქვეყნის სახელმწიფოებრობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება.

"სასამართლო რეფორმის ინდექსის მიზანია, დემოკრატიულ ქვეყნებში სასამართლო რეფორმის მნიშვნელოვანი ფაქტორების შეფასება, რათა შეიქმნას ანგარიშგებადი, ეფექტური და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა," - აღნიშნულია "ამერიკის იურისტთა ასოციაციისა" და "ცენტრალური ევროპისა და ევრაზიის სამართლებრივი ინიციატივის" ანგარიშში, რომელიც ეფუძნება 2005 წლის სექტემბერში საქართველოში ჩატარებულ გამოკითხვასა და იმ პერიოდისთვის არსებული დოკუმენტების განხილვას (გამოკითხვის დოკუმენტები ინახება ABA/CEELI-ს ვაშინგტონის ოფისში. გამოკითხულთა სახელები კონფიდენციალურია).

გაგრძელება A4 გვერდზე

ახლა ნატო-ს ჯერია

საქართველოს პოზიტიური ასპექტები ევროპის მოსახიბლად

"ჩვენ ბევრი პოზიტიური ასპექტი გვაქვს ევროპისა და მსოფლიოს მოსახიბლად. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმულია, მაგრამ წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გველის," – ამ განწყობით დაბრუნდა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე ბრიუსელიდან, სადაც იგი სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა. ბარამიძე სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობის შესახებ საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრო. ევროკავშირმა საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის ათი ქვეყნისთვის 13,3 მილიონი ევრო გამოყო. ამ ქვეყნებს შორისაა საქართველოც.

"24 საათი" გთავაზობთ ინტერვიუს გია ბარამიძესთან.

- საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხები, რაც ამ კონფერენციაზე განიხილებოდა. შემოვიდა ახალი პროექტი, რომლითაც საქართველო ტრანსსასაზღვრო პროექტის ფარგლებში შავი ზღვის რეგიონის სხვა ქვეყნებთანაა გაერთიანებული.

ამ ფაქტს პოლიტიკურად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ უკვე კარგა ხანია ვცდილობთ, ევროკავშირმა და დანარჩენმა მსოფლიომ საქართველო განიხილოს არამხოლოდ როგორც სამხრეთ კავკასიის ქვეყანა, არამედ როგორც შავი ზღვის რეგიონის ქვეყანა. სამხრეთ კავკასია პრობლემებით დახუნძლულია და ხშირად საქართველოც ამ პრობლემებთან ასოცირდება. შავი ზღვა ბევრად უფრო მეტ პერსპექტივას გვაძლევს საერთაშორისო არენაზე.

ბრიუსელში მიმდინარე კონფერენციაზე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიაღწიეს. დაიგეგმა, რომ შავი ზღვის რეგიონის ათი ქვეყანა ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის კუთხით გაერთიანდება. ეს ქვეყნებია: ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, მოლდოვა, რუსეთი, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი და საბერძნეთი.

გაგრძელება A3 გვერდზე

„დიდი პოლიტიკიდან" - სოციალურ-ეკონომიკურ „ტალღაზე"

გიორგი ასანიძვილი

ნინო ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს წევრებს სანკტ-პეტერბურგში რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებთან დაპირისპირების შთაბეჭდილებებს უზიარებს. **"ჩვენ თავი არ აგვირიდებია საზეიმო სხდომაზე პრობლემების დელიკატურად დაყენებისთვის. ჩვენი მოსაზრებები ცივილურ ფორმებში იყო გამოთქმული. რუს კოლეგებს უნდა ესმოდეთ, რომ თუ პრობლემები არსებობს, მათზე მსჯელობაა საჭირო და არა თვალის დახუჭვა. ობსტრუქციის შემდეგ, ბევრი დეპუტატი მოვიდა და თავისი კოლეგების საქციელის გამო, ბოდიში მომიხადა, მიუხედავად იმისა, ეთანხმებოდა ჩვენს პოზიციას თუ არა,"** - გადატანილი ბრძოლების პერიპეტიებს იხსენებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.

თუმცა, საქართველო-რუსეთის დაპირისპირების თემა, ცოტა ხნით მაინც, ალბათ, უკანა პლანზე გადაინაცვლებს და ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში აქცენტი სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის საკითხებზე გაკეთდება. კერძოდ, დამაინტრიგებლის "ფუნქციას" დაიბრუნებს შრომის კოდექსი, რომლის პროექტის მეორე მოსმენით განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში ამ დღეებში გაიმართება. სავარაუდოა, რომ ოპოზიციის ბოიკოტის პირობებში, ამ დოკუმენტის გარშემო დისკუსიას უმრავლესობის წევრები ერთმანეთთან გამართავენ.

გაგრძელება A2 გვერდზე

ახალი გამგებლები

თბილისის მერმა გიგი უგულავამ მთაწმინდა-კრწანისისა და ვაკე-საბურთალოს რაიონებში ახალი გამგებლები წარადგინა. მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის გამგებელი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დავით მესხიშვილი, ხოლო ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგებელი, თბილისის საკრებულოს წევრი, დავით იოსელიანი გახდება. ცნობისთვის, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის გამგებლის თანამდებობა კახა გურულს, ხოლო ვაკე-საბურთალოს – გიორგი ქველაძეს ეკავათ. *პრაიმ-ნიუსი*

წვიმიანი ამინდები მაისში

მაისის საშუალო ტემპერატურა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე საშუალო მრავალწლიურ მაჩვენებელზე ერთი ან ორი გრადუსით დაბალი იქნება. ჰიდრომეტცენტრის ინფორმაციით, შავი ზღვის სანაპირო რაიონებსა და კოლხეთის დაბლობზე თვის საუშალო ტემპერატურა +14, +15 გრადუსია მოსალოდნელი, ნალექის ოდენობა კოლხეთის დაბლობზე ნორმაზე მეტი, შავი ზღვის სანაპირო რაიონებში ზოგან ნორმაზე მეტი, ზოგან კი ნორმასთან ახლოს იქნება. დასავლეთ საქართველოს მთიანეთში მაისის საშუალო ტემპერატურა +11, +14, მაღალ მთაში კი +8, +9 გრადუსი იქნება. თვის საშუალო ტემპერატურად შიდა ქართლში +12, +14, ქვემო ქართლში კი +15, +16 გრადუსია მოსალოდნელი. ნალექი კი ამ რეგიონებში ზოგან ნორმის ფარგლებში, ზოგან კი მასზე მეტი რაოდენობით მოვა. გარე და შიდა კახეთისათვის საშუალო ტემპერატურა +13, +16 გრადუსი იქნება. ნალექის რაოდენობა კი ნორმაზე მაღალი იქნება. მაისის საშუალო ტემპერატურად აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში +10, +12, მაღალ მთაში +6, +8 გრადუსია მოსალოდნელი. ნალექის რაოდენობა ზოგიერთ რაიონში ნორმასთან ახლოს იქნება, ზოგან კი - მასზე მეტი. რაც შეეხება თბილისს, აქ თვის საშუალო ტემპერატურად +15, +16 გრადუსია ნავარაუდევი. მოსალოდნელი ნალექის რაოდენობა კი ნორმასთან ახლოს იქნება. *მედიანიუსი*

ტენდერი 60 ავტობუსის შემოსაყვანად

თბილისის სატრანსპორტო გაერთიანებამ დედაქალაქში 60 ავტობუსის შემოსაყვანად ტენდერი გამოაცხადა. როგორც აღნიშნული უწყების ხელმძღვანელმა გია მაისურაძემ განაცხადა, დედაქალაქის ბიუჯეტის გაზრდასთან ერთად გაჩნდა საშუალება, მუნიციპალური ფულით ახალ ავტობუსები შეიძინონ. ავტობუსების შესაძენად სულ გამოყოფილია 2 მილიონ 300 ათასი ლარი. ტენდერის ვადა 20 დღიანია და გამარჯვებულ კომპანიას მიეცემა მითითებები, თუ რა ტიპის ავტობუსებია საჭირო და კომპანია თავად შეარჩევს მომწოდებელ ქვეყანას. რაც შეეხება მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით ავტობუსების შეძენას, ამ ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ავტობუსების ძირითადი ნაწილი უკვე შეძენილია. დარჩა 26 ავტობუსი, რომელიც უახლოეს პერიოდში თბილისში ჩამოვა.

ჯი-ეიჩ-ენი

პროფკავშირების აქცია

საქართველოს პროფესიული კავშირი შრომის კოდექსის პროექტში ცვლილებების შეტანას ითხოვს. ამ მოთხოვნით პროფესიული კავშირის დაახლოებით 3000 წევრმა თბილისის ცენტრში აქცია გამართა. აქცია რესპუბლიკის მოედანზე დაიწყო და პარლამენტის შენობის წინ გაგრძელდა. კავშირის წევრებს ასეთი მოთხოვნები აქვთ: "მოვითხოვთ ღირსეულ შრომის კოდექსს!" "შეწყდეს მშომელთა დისკრიმინაცია!" "ვეწინალმდეგებით 6-თვიან გამოსაცდელ ვადას!" და ა.შ. აქციაში მონაწილეობდნენ სხვადასხვა პროფესიული კავშირებისა და დაწესებულებების წარმომადგენლები: პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი, მედიცინის მუშაკთა პროფესიული კავშირი, ვეტერანთა კავშირი და სხვა. აქციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ პროფესიული კავშირი ითხოვს ღირსეულ შრომის კოდექსს, ღირსეულ ანაზღაურებას, ზეგანაკვეთური შრომის შესაბამისად ანაზღაურებას. "არ შეიძლება ფეხმძიმე ქალს ფეხმძიმობის გამო შეუჩერდეს შრომითი კონტრაქტი, ან ჯანმრთელობაშერყეული ადამიანი დაითხოვონ სამსახურიდან. რაც ამ კანონპროექტის 41-ე მუხლში წერია, ეს საქართველოში მონობის დამკვიდრებას ნიშნავს," - აღნიშნა ირაკლი პეტრიაშვილმა. მისივე თქმით, მათი კავშირის წევრებს პოლიტიკური მოთხოვნები არ აქვთ, ისინი პარლამენტის წევრებს მიმართავენ, შრომის კოდექსის მიღებისას დასაქამებული ადამიანების აზრი გაითვალისწინონ. აქციის ორგანიზატორების ინფორმაციით, მათი აქციის მხარდამჭერთა 1500-კაციანი აქცია პარალელურად ბათუმშიც გაიმართება. პროფესიულმა კავშირმა საქართველოს პარლამენტს შრომის კოდექსთან დაკავშირებული შენიშვნებით მიმართვა გაუგზავნა.

მედიანიუსი

"წინ, საქართველო!" რეალურ "პროფესიულ გაერთიანებებს" ითხოვს

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობა "წინ, საქართველო!" საზოგადოებას მოუწოდებს, საკუთარი უფლებების დასაცავად რეალური პროფესიული გაერთიანებების შექმნა დაიწყოს. როგორც საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საქართველოში არასდროს ყოფილა თავისუფალი და დამოუკიდებელი პროფკავშირი, ხოლო დღევანდელი ხელისუფლების ხელში იგი "უბრალოდ გარდაიცვალა". "ბუტაფორიული გაერთიანებული პროფკავშირის ხელმძღვანელი ირაკლი პეტრიაშვილი თავის დანიშნულებად მიიჩნევს არა კანონით გათვალისწინებული სოციალური გარანტიების დაცვისთვის ბრძოლას, არამედ ქაღალდის ჩიტების გაშვებას და მშრომელთა ინტერესების სისტემატურ იგნორირებას. რთული გასაგები არ უნდა იყოს, თუ რატომ დააჯილდოვა იგი "თელასმა" "მერსედესის" მარკის ჯიპით", - ნათქვამია განცხადებაში.

ინტერპრესნიუსი

კიდევ ორი სასადილო

1 მაისს, ქვემო ქართლის რეგიონში, კერძოდ კი დმანისსა და თეთრიწყაროში, "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ინიციატივით უფასო სასადილოები გაიხსნა. დაგეგმილ ღონისძიებას პარლამენტარები - დმანისის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი კახა ოქრიაშვილი, თეთრიწყაროს რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ბეჟუაშვილი, ქვემო ქართლში პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული ზურაბ მელიქიშვილი, ასევე მხარისა და რაიონების ხელმძღვანელებიც დაესწრნენ. დმანისის უფასო სასადილოში ყოველდღიურად 38 მარტოხელა პენსიონერი და უმწეო ისადილებს, თეთრიწყაროში კი 80. კაპიტალურად გარემონტებული უფასო სასადილოები ყველა საჭირო ინვენტარითა და ავეჯით აღიჭურვა. მათ მუშაობას კონტროლს "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" ადგილობრივი ორგანიზაციები გაუწევენ. **ინტერპრესნიუსი**

„დიდი პოლიტიკიდან" სოციალურ-ეკონომიკურ „ტალღაზე"

პირველი გვერდიდან

"პირველი მოსმენის დროს, ნინო კალანდაძემ ყველაფერზე თავი აქნია, მე კი თავის ქნევას დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ," - ელენე თევდორაძე შიშობს, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე თავის შეპირებებს უკან წაიღებს და უარს იტყვის იმ შენიშვნების გათვალისწინებაზე, რომლებზეც კალანდაძე უკვე დათანხმდა. იგივე ეჭვები აქვს ხათუნა გოგორიშვილსაც, რომელიც სტენოგრამული ჩანაწერების მოშველიებას აპირებს იმ შემთხვევეში, თუ ნინო კალანდაძე "თავის დაქნევას" უარყოფს.

თითქმის მთელი მაისის განმავლობაში დეპუტატების განსჯის საგანი იქნება აგრეთვე 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში შესატანი ცვლილებები, რომელიც მთავრობამ პარლამენტში გასულ პარასკევს წარადგინა ("24 საათი" უკვე წერდა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მიმდინარე წელს, დამატებით, 182,5 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავს). სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის პროცედურა უკვე დღეიდან დაიწყება და, სავარაუდოდ, 23 მაისს დასრულდება.

კანონპროექტებზე მუშაობის პარალელურად, პარლამენტარებს საზოგადოებრივი ტელევიზიის ხელმძღვანელობასთანაც მოუწევთ "საქმის გარჩევა". როგორც პარლამენტის ბიუროს გუშინდელ სხდომაზე გახდა ცნობილი, "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" ითხოვს, რომ სახელმწიფო

ნინო ბურჯანაძემ ბიუროს წევრებს სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატებთან დაპირისპირების შთაბეჭდილებები გაუზიარა.

შესყიდვების საკითხში ისეთივე რეჟიმში მოექცეს, როგორშიც ეროვნული ბანკი იმყოფება, ანუ შესყიდვები ტენდერების ჩატარების გარეშე განახორციელოს.

მასმედიის წარმოამდგენელთა ამ მოთხოვნას დეპუტატების მხრიდან არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. **"ასე რომ მოვიქცეთ, მაშინ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი გასაუქმებელი გაგვიხდება,"** - აცხადებს ხათუნა გოგორიშვილი.

იგივე პოზიცია აქვს პარლამენტის თავმჯდომარესაც. **"ვხედავ, რომ ტენდერების გაუქმებისკენ მივდივართ, რაც ყოვლად დაუშვებელია,"** - მიიჩნევს ნინო ბურჯანაძე.

განსხვავებულ მოსაზრებას გამოთქვამს პალიკო კუბლაშვილი. **"შესყიდვების კანონი სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ სტრუქტურებზე არ უნდა ვრცელდებოდეს,"** - აღნიშნავს რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე.

საზოგადოებრივი ტელევიზიის ხელმძღვანელთა მოთხოვნის მიმართ საბოლოო დამოკიდებულებას სახელისუფლებო ფრაქცია თავის სხდომაზე ჩამოაყალიბებს, რომელიც 8 მაისს გაიმართება...

პარლამენტის მომავალი პლენარული სხდომები, სახელმწიფო ბიუჯეტისგან განსხვავებით, "სეკვესტრშია მოყოლილი": ფაშიზმზე გამარჯვების (9 მაისი) და ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლის (12 მაისი) დღეებში დეპუტატები მუშაობას არ აპირებენ.

"რა ამბავია, ამდენი "პრაზდნიკი" შეიძლება?" - დასვენება არ სურს ბესო ჯუღელს.

"ეს დასვენება (12 მაისს) იელოველებისთვის არ არის, მათ შეუძლიათ, იმუშაონ," - დასვენება მოწყურებია მიხეილ მაჭავარიანს. მეტიც: ვიცე-სპიკერი მზად არის, დღესასწაული 13 მაისსაც მოიწყოს და თბილისის "დინამოს" მიერ თასების მფლობელთა თასის მოპოვების 25 წლისთავი იზეიმოს.

ადგილობრივი მნიშვნელობის საერთაშორისო სკანდალი

თელავსა და გერმანიის ქალაქ ბიბერახს შორის 20-წლიან მეგობრობას ბზარი შეეპარა. ამის მიზეზი ქართული მხარის მიერ თელავის კომუნალური მეურნეობის მხარდაჭერის პროგრამის პირობების შეუსრულებლობა გახდა. ქალაქ ბიბერახის ბურგომისტრის თქმით კი, თუ საქართველო პარტნიორ ქვეყნებთან თანამშრომლობას ასე გააგრძელებს, ამ ქვეყანაში ინვესტიციებს არც ერთი ბიზნესმენი არ ჩადებს.

ზვიად რუაძე
კახეთიდან

ქალაქის გამეგობა უარს ამბობს იმ პირობებზე, რომელსაც მას გერმანული მხარე სთავაზობს. საუბარია "კავკასიის ქალაქთა ქსელის" პროგრამაზე, რომელსაც გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება უკვე მესამე წელია, ამ რაიონში ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს კომუნალური სამსახურის ტექნიკით და მუშახელით უზრუნველყოფას.

დაპირისპირება ორი ქალაქის ხელმძღვანელობას შორის ერთი თვის წინ, პროექტის პირველი ეტაპის მიწურულს დაიწყო. ხელშეკრულება, რომელიც კომუნალური სამსახურის საკითხებში ურთიერთშეთანხმებას ისახავდა მიზნად, ქართულმა მხარემ დაალღვია. კერძოდ, ბიბერახის მიერ თელავისთვის შეძენილი საბჭოური "ზილ"-ის მარკის ოთხი მანქანა და ერთი ექსკავატორი ქართული მხარისთვის მიუღებელი იმის გამო აღმოჩნდა, რომ უფრო თანამედროვე ტრანსპორტის შეძენა სურდა. სწორედ ამის გამო, ქალაქ თელავის ხელმძღვანელობამ გერმანელებთან შეუთანხმებლად, მიიღო გადაწყვეტილება, რაიონის გამგეობის მიერ გამოყოფილი სუბსიდიით, რომელიც 100 ათას ლარს შეადგენს, ორი გერმანული წარმოების ნაგვის მანქანა შეეძინა.

"მათი მოთხოვნაა მხოლოდ და მხოლოდ "ზილ"-ის ტიპის მანქანებმა იმუშავონ და ნიჩბებით დაიტვირთოს ისინი, რაც ამჟამად სასაცილოა", - მიაჩნია ქალაქის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ნუგზარ ბაჩიაშვილს.

გერმანულმა მხარემ კი თავდაპირველად უცხოური ნაგვის მანქანების შეძენაზე უარი იმ მიზეზით თქვა, რომ ისინი თელავის პირობებში ვერ იმუშავებდნენ და შენახვაც ძვირი დაუჯდებოდათ. **"გერმანული მხარე მანქანების შესყიდვის გამო კი არ განაწყენდა, არამედ იმის გამო, რომ პროექტის მიმდინარეობისას იგი ერთ-ერთი პასუხისმგებელია ქალალქის დასუფთავებაზე. თავდაპირველად იყო საუბარი თანამედროვე ტიპის ნაგვის მანქანების შეძენაზე. მაგრამ ჩვენი სახლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გარდა ქვა-ღორღიც გადის, რაც მწყობრიდან გამოიყვანდა თანამედროვე ნაგვის მანქანებს, რომლებსაც პრესები უყენიათ. ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ შეგვეძინა "ზილ"-ის მარკის მანქანები. თანაც მათი შენახვა უფრო ადვილი და ხელსაყრელი იყო, ვიდრე უცხოურის. ეს ერთი შეხედვით კი არ გადაწყდა, გერმანელი ექსპერტები წელიწადზე მეტი იკვლევდნენ, როგორ მომხდარიყო ქალაქის დასუფთავება",** - განმარტავს "24 საათთან" საუბარში "კავკასიის ქალაქთა ქსელის" კოორდინატორი თელავში ლექსო ძულიაშვილი.

ბიბერახის ბურგომისტრი გერხარდ ბლუმენლოტერი და ქალაქის დელაგაციის წევრები თელავში რამდენიმე დღე იმყოფებოდნენ და დარღვევებიც აღმოაჩინეს. პროექტ "კავკასიის ქალაქთა ქსელის" ფარგლებში, თელავის გამგეობა ვალედებული იყო ნაგვის ურნები დროულად დაედგა, მაგრამ შრაშანდელი გასაკეთებელი საქმე წელს გაკეთდა – ურნები პროექტის დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე დამონტაჟდა, თანაც არასრულად. მოგვიანებით კი თელავმა რკინის ბუნკერების დადგმაზე თქვა უარი. ქალაქის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ნუგზარ ბაჩიაშვილის თქმით, თავლია ბუნკერები ვირთხების ბუდე გახდებოდა. სხვგვარად ფიქრობს გერმანული მხარე. ბიბერახის ხელმძღვანელობა პლასტმასის ბუნკერების წინააღმდეგია – მისი აზრით, ისინი ადვილად მოსაპარია.

გერმანელების მიერ პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგის დროს ისიც გირკვა, რომ თელავის გამგეობა კომუნალური სამსახურისთვის გამოყოფილ ტექნიკას არამიზნობრივად იყენებდა. სწორედ აღნიშნული დარღვევების გამო, როგორც ლექსო ძულიაშვილი ამბობს, რაიონის ხელმძღვანელობა პროექტის დასრულების პრეზენტაციას აჭიანურებდა.

მისი თქმით, ურთიერთშეუთანხმებლობაა იმის მიზეზი, რომ ამ ორ ქალქს შორის მეგობრობის ხიდი ტყდება. **"გერმანელებმა განაცახდეს, რომ სანამ ეს მთავრობა იქნება თელავში, მათთან ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტენ,"** - ამბობს "კავკასიის ქალაქთა ქსელის" კოორდინატორი.

თელავის გამგეობა კი მომხდარს გაუგებრობას უწოდებს და ყველაფერში... თარჯიმნებს ადნაშაულებს. **"თარჯიმანი ზუტად ვერ გადასცემს იმას, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ გერმანულ მხარეს. ამიტომ მათთან მოლაპარაკებას ჩვენ წერილობით ვაპირებთ,"** - ასე იმართლებს თავს ნუგზრ ბაჩიაშვილი.

მაისის თვეში ბიბერახსა და თელავს მეგობრობიდან 20 წლისთავი უსრულდება, მაგარმ თუ ქართული მახარე პროექტით გათვალისწინებულ პირობებეს არ შეასრულებს, გერმანელები ნაყიდი ტექნისკის უკან წაღებას ფიქრობენ.

კოალიციამ ქნესეთში უმრავლესობა შეადგინა

ისრაელის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ეუდ ოლმერტმა შეძლო ქნესეთში უმრავლესობის ფორმირება. კოალიცია უმრავლესობად მას შემდეგ იქცა, რაც გაერთიანებაში გაწევრიანება არც თუ ისე მრავალრიცხოვანმა ულტრა-ორთოდოქსულმა პარტიამ "შას"-მა გადაწყვიტა.

ისრაელის საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობებით, მმართველი პარტიების ლიდერები მცირერიცხოვანი რელიგიური პარტიის გადაწყვეტილებას მოწონებით შეხვდნენ. ამდენად, კვირა საღამოს მიღებული გადაწყვეტილებით, მმართველი კოალიცია, რომელსაც სათავეში ეუდ ოლმერტის პარტია "კადიმა" უდგას, უკვე უმრავლესობას წარმოადგენს ისრაელის საკანონმდებლო ორგანოში.

პრემიერ-მინისტრთან თანამშრომლობის მოსურნე სხვადასხვა პარტიებს 120 კაციან პარლამენტში 67 მანდატი აქვს.

თანამშრომლობაზე დათანხმების მიუხედავად, ყურადღებას იქცევს ერთი დეტალი, რომელზეც ეუდ ოლმერტი და პარტია "შას"-ი შეთანხმდნენ, კერძოდ, როგორც გაზეთი "ჰაარეც"-ი წერს, "შას"-ის წევრები არ დაუჭერენ მხარს დასავლეთ იორდანეს სანაპიროდან ებრაელი მენაშენეების ევაკუაციის გეგმებს.

ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის არიელ შარონის გეგმის სრულად განხორციელებისათვის, კერძოდ, მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროდან ებრაული ჯარისა და მენაშენეების გამოყვანისათვის კი ეუდ ოლმერტს პარლამენტში სულ მცირე 80 მხარდამჭერი დეპუტატი მაინც ესაჭიროება.

"შას"-თან მოლაპარაკებამდე კი მთავრობის ახალი მეთაურის დიდი მიღწევა "შრომისა" და პენსიონერების პარტიასთან, რომელიც რიცხვობრივად მეორე ადგილს იკავებს პარლამენტში, მოლაპარაკებების წარმატებულად დამთავრება იყო კოალიციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ვინაიდან მოლაპარაკებები პალესტინელებთან კვლავ ჩიხშია მოქცეული, ისრაელის მინისტრთა კაბინეტის მეთაური სასწრაფოდ ეცდება მიზნის მიღწევას.

ახლა ჯერი უკვე "თორის ებრაელობასთან" და მემარცხენე "მერეც"-თან მოლაპარაკებებზე მიდგა, თუ ეს უკანასკნელნიც დათანხმდებიან კოალიციაში შესვლაზე, ისრაელის ახალი მთავრობის ფორმირება საბოლოოდ იქნება დასრულებული. და როგორც ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, ისრაელის ახალი მთავრობის დასრულებული სახით ხილვა ამავე კვირაში იქნება შესაძლებელი.

24 საათი

მოკლედ

აშშ გაერო-ს უშიშროების საბჭოს გვერდის ავლით იმოქმედებს

აშშ მზად არის, გაერო-ს უშიშროების საბჭოს გვერდის ავლით იმოქმედოს, რათა ირანი აიძულოს, უარი თქვას საკუთარ ბირთვულ პროგრამაზე.

ამის შესახებ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა ტელეინტერვიუში განაცხადა.

მისი თქმით, ამერიკას უშიშროების საბჭოსთვის ბევრი დიპლომატიური ისარი აქვს მომზადებული. "მაგრამ მე ასევე ვიცი, რომ ჩვენი პოზიციის მხარდამჭერ სახელმწიფოებს შეუძლიათ და გადადგამენ დამატებით ნაბიჯებს, თუ უშიშროების საბჭო საკმარისად სწრაფად არ იმოქმედებს," – განაცხადა რაისმა.

მან ირანი საერთაშორისო გაერთიანებასთან "თამაშებში" დაადანაშაულა და განმარტა, რომ ადრე წამოყენებული მოთხოვნების შესასრულებლად ირანს საკმაო დრო ჰქონდა.

რაისმა თავი აარიდა პირდაპირ პასუხს კითხვაზე, ეთანხმება თუ არა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ეჰუდ ოლმერტს, რომელმაც ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჯადს ფსიქოტროპი უწოდა.

"წარმოდგენა არა მაქვს. ის არასოდეს მინახავს და მასთან არ მისაუბრია. მხოლოდ ის ვიცი, რომ აღზრდილ კომპანიაში ასე არავინ საუბრობს, ის კი ირანის რეჟიმს ძალზე ცუდად წარმოაჩენს," – განმარტა აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა. ***ინტერპრესნიუსი***

პოლონეთი გერმანიას რუსეთთან გაფორმებული შეთანხმების გამო აკრიტიკებს

პოლონეთის თავდაცვის მინისტრმა რადეკ სიკორსკიმ აღშფოთება გამოთქვა პოლონეთის გვერდის ავლით ჩრდილოეთ ევროპის გაზსადენის მშენებლობის გეგმებთან დაკავშირებით.

ბრიუსელში მოხსენებით გამოსვლისას სიკორსკიმ განაცხადა, რომ გერმანიასა და რუსეთს შორის ხელმოწერილი შეთანხმება საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ინტერესებს არ შეესაბამება.

მისი თქმით, გერმანიამ ჯერ გადაწყვეტილება მიიღო, შემდეგ კი კონსულტაციები დაიწყო პოლონეთთან. "ამას სოლიდარობა არ ჰქვია," - აღნიშნა მინისტრმა და განმარტა, რომ თავდაპირველად გერმანია პოლონეთს უნდა მოთათბირებოდა.

"პოლონეთი მის "ზურგს უკან" მომხდარ გარიგებებს მტკივნეულად ეკიდება," - განაცხადა სიკორსკიმ და დასძინა, რომ ასეთი "იყო ლოკარნოს და მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის ტრადიცია".

სიკორსკი შიშობს, რომ ახალი გაზსადენის ამოქმედებით რუსეთს პოლონეთზე პოლიტიკური ზეწოლის იარაღი გაუჩნდება. მინისტრის თქმით, რამდენიმე დღის წინ ბელორუსში რუსეთის ელჩმა განაცხადა, რომ როცა ჩრდილოეთ ევროპის გაზსადენი ფუნქციონირებას დაიწყებს, "გაზპრომი" შეძლებს ბელორუსებს გაზი ისე გამოურთოს, რომ გერმანიაში ექსპორტის მოცულობა არ შეამციროს. "ბელორუსის გამორთვა კი პოლონეთის გამორთვასაც ნიშნავს," - განაცხადა სიკორსკიმ.

ჩრდილოეთ ევროპის გაზსადენის მშენებლობა 2010 წლისთვის უნდა დასრულდეს. მილსადენი ბალტიის ზღვის ფსკერზე გაივლის და მას კალინინგრადის ოლქში, ფინეთში, შვედეთში, ნიდერლანდებსა და დიდ ბრიტანეთში ექნება განშტოებები.

1925 წელს ლოკარნოს შეთანხმებები გერმანიის დასავლეთ საზღვრებს ეხებოდა და 1919 წლის ვერსალის ხელშეკრულების შესაბამისად, გერმანია-საფრანგეთ და გერმანია-ბელგიის საზღვრების ხელშეუხებლობას განსაზღვრავდა.

გერმანიასა და საბჭოთა კავშირს შორის თავდაუსხმელობის შესახებ ხელმოწერილი მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი შეიცავდა დამატებით ოქმს, რომლის მიხედვით, ბერლინი და მოსკოვი იყოფდნენ გავლენის სფეროებს აღმოსავლეთ ევროპაში.

მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), დავით ნინიკაშვილი (პასუხისმგებელი რედაქტორი), ვიქტორ გათიკაშვილი (გენერალური დირექტორი), რეკლამის და მარკეტინგის მენეჯერი ირაკლი ლეჟავა . დიზაინი: გიორგი ხმალაძე.
კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, დიმიტრი შალუტაშვილი, გიორგი ბერიაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე, ლელა წიქარიშვილი. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია

რუსეთს პასუხი უნდა მოეთხოვოს

პირველი გვერდიდან

მე ვიცი, რომ პრეზიდენტი ბუში აუცილებლად წამოწევს წინ ამ საკითხებს და იმედი მაქვს, "დიდი რვიანის" წევრი-ქვეყნებიც მხარს აუბამენ მას. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ასეთი ხელისუფლების წინააღმდეგნი ვართ და არა რუსი ხალხისა. უკეთესი მომავლისთვის აუცილებელია რუსეთის ხელისუფლებას საკუთარი ხალხის ესმოდეს. და თუკი ევროპა და აშშ გაერთიანებული ძალებით არ მოითხოვენ ამის შესრულებას, პროგრესის იმედიც კი არ უნდა გვქონდეს.

ერთ-ერთი არეალი, რომელიც პროგრესს საჭიროებს, შავი ზღვის რეგიონია. მარშალის ფონდმა ბევრი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ ეს გეოგრაფიული არეალი ცალკე რეგიონად ეცნოთ, ისევე როგორც ის, რომ ევროპასა და აშშ-ს ამ არეალში "გაყინული კონფლიქტების" გადაჭრისა და ნარკო და ხალხის ტრეფიკინგის მოგვარების აუცილებლობისთვის მიექციათ ყურადღება. რეგიონისადმი ჩვენი მიდგომა რამდენიმე ელემენტს უნდა მოიცავდეს. კერძოდ, უსაფრთხოების გაძლიერებას მიწასა და საჰაერო სივრცეში, ტრანსკავკასიური ენერგო მარშრუტის მშენებლობის დაჩქარებას, რომელიც ცენტრალური აზიისა და კასპიის ზღვის ნავთობსა და გაზს მიაწვდის ევროპულ ბაზრებს, სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებას და რეგიონის სახელმწიფოების ჩართვას ნატო-სა და ევროკავშირში სრული გაწევრიანების გეგმაში.



როცა საქმე ეხება შავი ზღვის რეგიონის სახელმწიფოებს ინდივიდუალურად, უკრაინული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ტრანსატლანტიკური პარტნიორობა სავსებით რეალური მისაღწევია. 2004 წლის არჩევნების გაყალბებული შედეგების უარყოფამ აშშ-სა და ევროპის მხრიდან სასურველ მიზნამდე მიგვიყვანა, ანუ უკრაინის ხელისუფლება აიძულა, სამართლიანი შედეგები ეცნო. ახლა უკრაინას უკვე შეუძლია ჭეშმარიტად დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და იმ რეფორმების გატარება, რისთვისაც იქ "ნარინჯისფერი რევოლუცია" მოხდა. ამჯერად ტრანსატლანტიკური სივრცის პარტიონრებმა უნდა აღმოუჩინონ მხარდაჭერა უკრაინას, ამისთვის კი პირველი ნაბიჯი ნატო-ს წევრობისთვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზებაა.

ჩვენ იგივე უნდა გავაკეთოთ საქართველოსთვისაც, რომელმაც უკვე დაიწყო პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო რეფორმების გატარება და წარმოადგინა სამხრეთ ოსეთისთვის მისაღები სამშვიდობო გეგმა. ისეთი რეფორმატორული დემოკრატიებისთვის, როგორიცაა საქართველო და უკრაინა, ტრანსატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაში დახმარებით, ჩვენ ხელს შევუწყობთ ამ ქვეყნებში დემოკრატიული ფასეულობების განმტკიცებას, ამით კი გავაფართოვებთ დემოკრატიული მშვიდობის ზონას იმ რეგიონში, რომელიც დასავლური უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. თუ კი აქამდე ნატო-ს გაფართოებამ ევროპის ჩრდილოეთი და ცენტრალური ნაწილი უფრო სტაბილური გახადა, ეს მალე შესაძლებელი იქნება ევროპის აღმოსავლეთითაც.

ახლა ნატო-ს ჯერია

პირველი გვერდიდან

შესაბამისი პროექტის მიხედვით, ამ ქვეყნებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება მოხდება, რაც სასაზღვრო რეგიონებს შორის თანამშრომლობას, სასაზღვრო გამშვები პუნქტების მოდერნიზაციას და ზოგადად საზღვრის გადაკვეთის პროცესის გამარტივებას მოიცავს. ევროკავშირმა საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის ქვეყნებისათვის 13,3 მილიონი ევრო გამოყო, რომელიც 2007-2013 წლებში ამ რეგიონის ქვეყნების ერთმანეთთან და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესს შეუწყობს ხელს. ამ პროგრამის ფარგლებში გაიზრდება მონაწილე ქვეყნების გავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესშიც.

ამ თანხის განკარგვა ათივე სახელმწიფოს შეთანხმებით მოხდება. მიიღება ერთობლივი გადაწყვეტილება, თუ რა არის მთავარი გასაკეთებელი საქმე იმისათვის, რომ გაძლიერდეს ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა და გამარტივდეს საზღვრის გადაკვეთის პროცედურები.

- რუსული მხარის გადაწყვეტილების შემდეგ ძალიან აქტუალური გახდა ქართველი მეწარმეებისთვის და ქართული პროდუქციისთვის ალტერნატიული ბაზრების მოძიება. რამდენად შესაძლებელია, რომ ამგვარ ალტერნატივად ევროკავშირი იქცეს? იყო ამ საკითხზე საუბარი?

- ამ და სხვა საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზე, საუბარი მქონდა იმ ორმხრივ შეხვედრებზე, რომლებიც ბრიუსელში, ასე ვთქვათ, კონფერენციის მიღმა ხდებოდა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეხვედრები შედგა. შევხვდი ევროკავშირის კომისიის საგარეო ურთიერთობათა გენერალური დირექტორატის აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავკასიის და აზიის სამსახურის ხელმძღვანელს ჰუგოს მინგარელის, რომელიც ამავდროულად ევროკომისიის საქართველოსთან მოლაპარაკებების ჯგუფის ხელმძღვანელია. ეს ჯგუფი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მუშაობს. ამ გეგმის ირგვლივ მოლაპარაკებების ორი რაუნდი უკვე გაიმართა. მომდევნო, მესამე რაუნდი თბილისში, 14 მაისისთვისაა დაგეგმილი. ამ ორი რაუნდის ფარგლებში შეთანხმებულია მთელი რიგი საკითხები, თუმცა დარჩენილია კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა, რაზეც ბრიუსელში მინგარელისთან ვისაუბრეთ. ერთ-ერთი საკითხია სწორედ სავაჭრო ურთიერთობების და ეკონომიკური ინტეგრაციის თემა. კერძოდ, რა საკითხებს ვაყენებთ ევროკავშირის წინაშე: ჩვენ გვინდა, ევროკავშირმა სამოქმედო გეგმაში ჩართოს საქართველოსთვის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის სტატუსის მინიჭების საკითხი, ან ე.წ. GSP+-ის რეჟიმში გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ევროკავშირმა განსაკუთრებული რეჟიმი - GSP+-ი მოგვცა. ამ რეჟიმით 7200 დასახელების საქონელი ბარიერის გარეშე შედის ევროკავშირის ბაზარზე.

თუმცა, ამ დასახელებებში საკმაოდ ბევრია ისეთი პროდუქცია, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე არ იწარმოება. ამდენად, ჩვენ ვეცდებით, ამ ნუსხაში ის პროდუქტები მოხვდეს, რაც იწარმოება საქართველოში. ჩვენ გვინდა, ამ ნუსხას დაემატოს ღვინო, ციტრუსები, ჩაი, სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტები.

ეს საკითხი განიხილება სწორედ მაისში, მესამე რაუნდის მსვლელობის დროს, მანამდე კი ამ თემაზე ბრიუსელშიც ვისაუბრეთ.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც შესათანხმებელი დარჩა, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის ვიზების გაცემის გამარტივების საკითხია.

ჩვენ გვესმის, რომ ევროკავშირისთვის ეს მტკივნეული თემაა, რადგან ბევრს სურს, რომ ევროკავშირში ლეგალურად შემსვლელთა რიცხვი რაც შეიძლება შეიზღუდოს. თუმცა, მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ყველანაირი წინაპირობა აქვს, რათა ჩვენი მოქალაქეებისთვის არათუ შეიზღუდოს, არამედ პირიქით, გამარტივდეს ვიზის გაცემის პროცედურა. ჩვენი სურვილია, პირველ ეტაპზე გამარტივდეს ვიზების გაცემა სტუდენტებისთვის, მეცნიერებისთვის, ბიზნესმენებითვის, აგრეთვე იმათთვის, ვისაც ჯანმრთელობის გამო ევროკავშირის ტერიტორიაზე შესვლა სჭირდება.

და აგრეთვე გვსურს შეიქმნას პირველი პრეცედენტი, და გამარტივებულად გაიცეს ვიზები მუშახელისათვის, რათა საქართველოს მოქალაქეებს ლეგალურად შეეძლოთ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მუშაობა.

- თუ იყო საუბარი ევროკავშირის გააქტიურებაზე საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების საქმეში?

- ცხადია, ეს არის მოლაპარაკებების მთავარი საკითხი. და ამაზე ჩვენ პრაქტიკულად გავმართეთ მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება წინა ორი რაუნდის დროს. ასევე მეტნაკლებად შეთანხმებულ საკითხებს შორისაა ჩვენი და ევროკავშირის თანამშრომლობა კანონის უზენაესობის განმტკიცების კუთხით.

ძალიან საინტერესო თანამშრომლობას ველით განათლების სფეროში. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები ევროპულ პროცესში უნდა ჩაერთონ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში გაცემული დიპლომი აღიარებული იქნება ევროკავშირის ტერიტორიაზე. საქართველოს ხელისუფლება ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობს.

ბრიუსელში პრეზიდენტის ჩამოსვლის შემდეგ მნიშვნელოვანი შეხვედრები შედგა ნატო-ს გენერალურ მდივანთან იააპ დე ჰოოპ სხეფერთან, ასევე ევროკომისიის პრეზიდენტთან და ამერიკელ სენატორ მაკკეინთან.

საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის კონკრეტული საკითხების განხილვას მიეძღვნა კონდოლიზა რაისის მოადგილესთან დენ ფრიდთან და ასევე ნატო-ში აშშ-ს ელჩთან შეხვედრა. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა კონკრეტულ ეტაპზე იმყოფება საქართველო ნატო-ში ინტეგრაციის გზაზე, რა და როგორ უნდა გაკეთდეს სამომავლოდ...

მოგეხსენებათ, 27 აპრილს სოფიაში ნატო-ს საგარეო საქმეთა მინისტრთა შეხვედრა შედგა, სადაც საქართველოსთან მიმართებაში კეთილგანწყობა დაფიქსირდა. შეიქმნა წინაპირობა იმისა, რომ საქართველო დაახლოებით ივლისის თვემდე უკვე ნატო-ში გაწევრიანების ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, რომელსაც "ნატოსთან ინტენსიური დიალოგი" ჰქვია. ეს მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ნატო-ში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმამდე, ე.წ. MAP–მდე, რომელსაც, იმედია, შემოდგომაზე მივიღებთ.

ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ საქართველომ გააკეთა ყველაფერი, რაც ევალებოდა, ანუ ყველა რეფორმა წარმატებით განახორციელა, და დღესაც აქტიურად მიმდინარეობს ყველა სფეროს რეფორმირება. ახლა, ასე ვთქვათ, ნატო-ს ჯერია. ნატო-ს სახელმწიფოებმა, ოცდაექვსივემ ერთად პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს.

საქართველოს ხელისუფლება დაუღალავად მუშაობს, ამ ქვეყნების მხარდაჭერა რომ მოვიპოვოთ. საკმაოდ რთული სამუშაოა ჩასატარებელი. მთელს მსოფლიოს უნდა გავაგებინოთ, რომ აქტიურად ვახორციელებთ რეფორმებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი დარეგულირების მომხრენი ვართ. ყველამ უნდა გაიგოს, რა მნიშვნელოვანია საქართველო რეგიონული თანამშრომლობის თვალსაზრისით და რა წვლილის შეტანა შეუძლია საქართველოს მთელს ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს შავი ზღვისა და კავკასიის რეგიონების უსაფრთხოებაში. ჩვენ ძალიან ბევრი პოზიტიური ასპექტი გვაქვს ევროპისა და მსოფლიოს მოსახიბლად. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმულია, მაგრამ წინ კიდევ ბევრი სამუშაო გველის.

ფრისტი რუსეთს რეფორმებისკენ მოუწოდებს

ოფიციალური მოსკოვის დემოკრატიზაციას ხელშეწყობა სჭირდება

გაზეთ "ნიუ იორკ სან თუდეი"-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში აშშ-ს სენატის უმრავლესობის ლიდერი ბილ ფრისტი ახლახან რუსეთში ვიზიტის დეტალებს შეეხო, და პრეზიდენტ პუტინს "პლურალისტური პოლიტიკის გატარებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი ლოიალური დამოკიდებულებისაკენ" მოუწოდა:

მე ახლახან დავბრუნდი მოსკოვიდან, რამაც საკმაოდ მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე. მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინი ხანდახან თავისუფლების ენაზე საუბრობს, მას მაინც ამოეწურა დემოკრატიული ლიდერისთვის აუცილებელი ნდობა. მან შეზღუდა თავისუფალი სიტყვა და შეავიწროვა არასამთავრობო სექტორი, შეამცირა პოლიტიკურ პარტიათა რიცხვი და ზეწოლას ახორციელებს სასამართლო სისტემაზე. ბევრმა, ვისთანაც გასაუბრების საშუალება მომეცა, აღნიშნა, რომ პუტინი რუსეთის კონსტიტუციას შეცვლის, რათა მიეცეს მესამე ვადით პრეზიდენტობის უფლება. ამის შემდეგ გასაკვირი არცაა, რომ დემოკრატიულმა დამკვირვებლებმა რუსეთის "ნაწილობრივ თავისუფალის" სტატუსი "აბსოლუტურად შეზღუდულით" შეცვალეს და მას ისეთი სახელმწიფოების სიაში მიუჩინეს ადგილი, როგორიცაა კუბა და ირანი.

მეტიც, პუტინის ხელისუფლებამ ანტიდემოკრატიული ტენდენციები კარგად გამოავლინა ახალ დამოუკიდებელ ქვეყნებთან ურთიერთობაში, რომლებიც ადრე საბჭოთა კავშირში შედიოდნენ. პუტინის ხელისუფლება უკრაინაში მიმდინარე დემოკრატიულ რევოლუციაში ცდილობდა ჩარევას მაშინ, როცა პარალელურად მხარს უჭერდა ბელარუსის სახიფათო რეჟიმს. გარდა ამისა, რუსეთი მანიპულირებდა ენერგოფასებითა და სავაჭრო წესებით თავისი ყოფილი იმპერიული ძალაუფლების აღდგენის მიზნით. დაბოლოს, პუტინის ხელისუფლებას ჯერ კიდევ ჰყავს სამხედრო ნაწილები საქართველოსა და მოლდოვის ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოების ნების საწინააღმდეგოდ.

წელს რუსეთს მართლაც რომ უნიკალური შანსი აქვს, გადაშალოს აბსოლუტურად ახალი ფურცელი შიდა და საგარეო პოლიტიკაში. 1998 წლის შემდეგ პირველად რუსეთი გახდა წამყვანი განვითარებული ქვეყნების ჯგუფის წევრი, ვგულისხმობ "დიდ რვიანს". და თუ პრეზიდენტ პუტინს სურს, კვლავ დაიბრუნოს საერთაშორისო ნდობა და მსოფლიოს წამყვანი დემოკრატიული სახელმწიფოების მხარდაჭერა, მან უნდა გამოიყენოს ივლისში სანკტ-პეტერბურგში დაგეგმილი "დიდი რვიანის" სამიტი, რათა წარმოადგინოს თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების გეგმა, როგორც რუსეთში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

საამისოდ საჭიროა, რომ პუტინმა მოუხსნას მარწუხები თავისუფალ მედიას, გაატაროს პლურალისტური პოლიტიკა, მისცეს საშუალება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმოქმედონ თავისუფლად და გამოიჩინოს ნება ახალ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში დემოკრატიის მხარდაჭერისთვის.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, "დიდი რვიანის" დანარჩენი 7 წევრი ევროკავშირთან ერთად დაიწყებს სამოქმედო პროგრამის შემუშავებას, რათა აიძულონ რუსეთი, გადადგას ასეთი ნაბიჯები. თანამშრომლობით ჩვენ შევძლებთ რუსეთში მოქმედი იმ ორგანიზაციების დაფინანსებას, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ამ სახელმწიფოში დემოკრატიის განვითარებას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სასამართლო რეფორმის ჩატარებასა და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას. თუმცა, საამისოდ საჭიროა, რომ რეფორმის ზოგიერთი მცდელობა რუსეთის მხრიდანაც მოდიოდეს. მხოლოდ რუსეთის კერძო სექტორს შეუძლია საშუალო კლასის ფორმირება, რომელიც სტაბილური რუსული დემოკრატიის საფუძვლად იქცევა.

რუსეთის ქცევის გაუმჯობესების მცდელობები წარმატებული ვერ იქნება მანამდე, ვიდრე ეს მხოლოდ მოლაპარაკებების მაგიდასთან განსჯის საგნად რჩება. ამ მიზნებზე ყურადღებას მხოლოდ იმიტომ ვამახვილებ, რომ არ ვეთანხმები მათ მოსაზრებას, ვისაც სჯერა, რომ "დიდი რვიანის" შემდგომი შეხვედრებიდან რუსეთის ჩამოცილებით მივაღწევთ სასურველ შედეგს.

"ცივი ომი" უკვე დასრულებულია და აშშ და რუსეთი აღარ არიან ერთმანეთის მტრები. მომავალში რუსეთს სჭირდება მნიშვნელოვანი როლის შესრულება, თანაც იმედი გვაქვს, რომ ამ დროისთვის ირანის ბირთვულ ამბიციებსაც მოეღება ბოლო, დავამარცხებთ ტერორიზმს და განვავითარებთ მშვიდობას მსოფლიოში. აშშ-მ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ დაარწმუნოს რუსეთი სწორი სვლით აუცილებლობაში. ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ ჩვენს მოკავშირეებთან მყარი პროგრამის განვითარებისათვის, რაც რუს ხალხს თავისუფალი და დემოკრატიული ერის სახელს დამსახურებულად მოუტანს.

პეტრე პირველი თუ პუტინი
ისევ ძველი სიმღერა

კარლ მორთიშედი
The Times

განრისხებული რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი დასავლეთს მისი ქვეყნის გლობალური ამბიციური გეგმებისათვის ხელის შეშლაში ადანაშაულებს, რაც წარსულიდან მომავალ აფეთქებას ჰგავს.

"ჩვენ ნებისმიერი საბაბით გვაბრკოლებენ ჩრდილოეთში, სამხრეთში და დასავლეთში," - განაცხადა მან ტომსკში, გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის წინ.

ასეთი გამონათქვამების ავტორები შესაძლებელია მისი უთვალავი გვირგვინოსანი წინამორბედნიც ყოფილიყვნენ. რუსეთის შიში მტრული, ნამდვილი თუ მოჩვენებითი, გარემოცვის წინაშე, საუკუნეებს ითვლის. თვით პეტრე პირველი გახდა პირველი რუსი ლიდერი, რომელსაც რუსეთის იმპერიული გავლენის საზღვრების გაფართოების ამბიციური გეგმები აწუხებდა.

ეს მეფე ოცნებობდა ნავსადგურებზე, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში არ იყინება, და ოკეანისკენ გზას გაუხსნიდა. ბატონი პუტინი ანალოგიურად ეკიდება რუსულ კომერციულ ამბიციებს. მას საექსპორტო მარშრუტები სჭირდება, რომ მისი მთავარი ენერგოკომპანიები, "გაზპრომი" და "როსნეფტი", დასავლეთის ბაზრებზე გაბატონდნენ. აქედან გამომდინარეობს კრემლის მხარდაჭერა ბალტიის ზღვის გავლით გაზსადენის მშენებლობის პროექტისადმი, მისი საეჭვო ეკონომიკური სარგებლიანობის მიუხედავად, ასევე მისი 10 წლიანი ბრძოლა "ბრიტიშ პეტროლეუმის" მიერ კასპიის ზღვიდან თურქეთში ნავთობსადენის მშენებლობის შეჩერებისათვის, რადგან ეს ნავთობსადენი რუსეთის ტერიტორიის გვერდის ავლით შენდება.

რუსეთის პრეზიდენტის სტრატეგიული მსოფლმხედველობა, რომელიც პლაცდარმების შექმნასა და გაბატონებული პოზიციების დასაკავებლად გლობალურ მანევრირებას გულისხმობს, ვერ ეწყობა თანაბარი სათამაშო მოედნებისა და ზედმიწევნით აწყობილი კონკურენციის სამყაროს, რომელშიც ბიზნესის ევროპელი რეგულატორები მიეჩვივნენ ცხოვრებას.

ბლეფი და ცარიელი ბაქიაობა - პუტინის ფარული მუქარა ჩინეთში ექსპორტის გადამისამართების თაობაზე, თუ ევროპა რუსეთთან საქმის დაჭერას მისი პირობებით არ მოისურვებს, ნდობას არ იმსახურებს. რუსეთს არ გააჩნია მაგისტრალური მილსადენები ნავთობისა თუ ბუნებრივი აირის გადაზიდვისთვის ციმბირიდან ჩინეთში. სამუშაოები აღმოსავლეთ ციმბირის ქალაქ ანგარსკიდან ნავსადგურ ნახოდკამდე ნავთობსადენის მშენებლობაზე ჯერ მხოლოდ საწყის სტადიაშია. გაზსადენის მარშრუტის გამო რუსულ-ჩინური "ჩრდილთან ბრძოლის" მრავალი წლის შემდეგ სერიოზული მოლაპარაკებები მხოლოდ ახლახან დაიწყო, თუმცა შეთანხმებამდე ჯერ შორსაა.

სულ მცირე კიდევ 5-10 წელი ევროპა რუსეთის ენერგომატარებლების ექსპორტისთვის ოპტიმალურ ვარიანტად დარჩება. თუმცა, პუტინის უკმაყოფილება სერიოზულად უნდა აღვიქვათ, ვინაიდან იგი მისი სტრატეგიული აზროვნების ტიპის მაჩვენებელია.

პუტინის ეს გამონათქვამები ეხმაურება "გაზპრომის" გენერალური დირექტორის ალექსეი მილერის განცხადებებს და რუსული მილსადენების მონოპოლიის "ტრანსნეფტის" მინიშნებებს, თითქოს ევროპა "ნავთობით გადაჯერებულია".

ცარიელ მუქარებს შორის იმალება შიში იმისა, რომ რუსეთი დაკარგავს ბაზრებზე წილების ხელში ჩაგდების (რასაც ენერგომატარებლებზე მაღალი ფასები იძლევა) და გრძელვადიანი კონტრაქტების მეშვეობით ევროპელი მომხმარებლების რუსეთზე მტკიცედ მიბმის შესაძლებლობას.

კონტრაქტები და მილსადენები რუსეთს თავიდან აცილებდა გაზზე და ნავთობზე ფასების გარდაუვალი მკვეთრი დაცემის შედეგებს.

მოკლედ

საქართველოს ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ეწვევა

4 მაისს საქართველოში ოფიციალური სამუშაო ვიზიტით ჩამოვა ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია. მის შემადგენლობაში იქნებიან საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პიერ ლევლუში, ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტები ხოსე ლელო, ვაჰიტ ერდემი, საიმონ ლანი, საპარლამენტო ასამბლეის მდივნის მოადგილე დევიდ ჰოფსი, ასამბლეის პრეზიდენტის მრჩეველი ალექსის შაჰტახტინსკი და დელეგაციის მდივანი ფრედერიკ ტაილეტი.

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია შეხვედრას გამართავს საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებთან, კერძოდ ასამბლეის წევრები შეხვდებიან პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეს და საპარლამენტო ოპოზიციას.

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრები დახურულ კარს მიღმა შეხვდებიან აგრეთვე თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ოქრუაშვილს.

ვიზიტის ძირითადი მიზანია საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის თაობაზე კონსულტაციების გამართვა და საქართველოს ნატო-ს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციის მიღება.

მედიანიუსი

ნინო ბურჯანაძემ ნატო-ს გენერალური მდივნის თანაშემწე მიიღო

გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ დახურულ კარს მიღმა თავდაცვის საკითხებში ნატო-ს გენერალური მდივნის თანაშემწე ჯონ კოლსტინგი მიიღო. შეხვედრისას ბურჯანაძემ და კოლსტინგმა საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციაზე და იმ ვალდებულებებზე ისაუბრეს, რომელიც საქართველოს აქვს ნაკისრი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წინაშე. შეხვედრის შემდეგ არც პარლამენტის თავმჯდომარეს და არც ნატო-ს გენერალური მდივნის თანაშემწეს კომენტარები არ გაუკეთებიათ.

მედიანიუსი

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჯავახეთში არსებული ვითარებით უკმაყოფილოა

სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ანდრონიკ მარგარიანის თქმით, ჯავახეთში საჭიროა შესაბამისი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, რათა სომხურმა მოსახლეობამ არ მიატოვოს რეგიონი.

„რეგნუმის" ინფორმაციით, მარგარიანი ითვალისწინებს, რომ მძიმე სოციალური პირობები მხოლოდ ჯავახეთში კი არა, მთლიანად საქართველოშია, რის გამოც სომხეთი ჯავახეთში სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამების განხორციელებაში თბილისს დახმარებას სთავაზობს, მაგრამ ქართული ხელისუფლება, სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, დაპირებების გარდა არანაირ ნაბიჯს არ დგამს.

მარგარიანის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ „ჯავახკის" (ჯავახეთის) გზების აღდგენითი სამუშაოები პროგრამა „ათასწლეულის გამოწვევების" ნაწილია, ამ რეგიონში აუცილებელია ახალი სამუშაო ადგილებისა და ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის შექმნა. რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანა კი ბევრ ადამიანს სამუშაოს გარეშე დატოვებს. „მართალია, დღეს პოლიტიკური პრობლემებისა და მოთხოვნების წამოყენების დრო არ არის, მაგრამ, თუკი საქართველოში განსახილველად წარმოადგენენ კონსტიტუციის ან კანონის ისეთ პროექტს, რომელშიც საუბარი იქნება სახელმწიფოს ფედერალურ მოწყობაზე, ჯავახკის საკითხიც გათვალისწინებული უნდა იყოს," - აღნიშნა მარგარიანმა.

მედიანიუსი

სასამართლო რეფორმის ინდექსი

პირველი გვერდიდან

"2005 წლის სასამართლო რეფორმის შეფასება ჩატარდა მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებისა და საქართველოს სასამართლო სისტემისათვის ბუნდოვან პერიოდში, რაც განპირობებული იყო სასამართლოების რეორგანიზაციის პროცესით, რომელიც 2005 წელს დაიწყო და გაგრძელდება 2006 წლის განმავლობაში. ფაქტორთა შეფასების ცხრილის მიხედვით, ოცდაათიდან მხოლოდ ორმა ფაქტორმა მიიღო დადებითი შეფასება (მოსამართლეთა ანაზღაურების ადეკვატურობა და მასმედიისა და საზოგადოებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა), 13 ფაქტორი - ნეიტრალურად, 15 ფაქტორი კი უარყოფითად შეფასდა; მათი უმრავლესობა დაკავშირებულია სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულებასა და ეფექტურობასთან, ფინანსურ სახსრებთან, სასამართლო უსაფრთხოებასთან და სასამართლოთა ძალაუფლებასთან," - ნათქვამია სასამართლო რეფორმის ინდექსში.

სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრობლემები

ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის ხარისხის განსაზღვრისთვის სასამართლო რეფორმის ინდექსში გაკეთებულია შედარება საბჭოთა საქართველოს სასამართლო სისტემასთან, რის საფუძველზეც, არცთუ სახარბიელო დასკვნა დაიწერა.

"საბჭოთა პერიოდში პროკურატურა აკონტროლებდა ისეთი საქმეების შედეგებს, რომელთაც პოლიტიკური მნიშვნელობა ან ერთ მხარეს "საჭირო" კავშირები ჰქონდათ. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კონსტიტუცია შეიცავდა ადვოკატის (დაცვის) შესახებ მოთხოვნას, ისევე, როგორც უდანაშაულობის პრეზუმფციის ცნებას, რეალობაში, ადვოკატის როლი მხოლოდ მისი სასამართლო სხდომაზე დასწრებით შემოიფარგლებოდა - ანუ ის ფორმალურ მხარეს წარმოადგენდა. პოლიტიკურ საქმეებში კომუნისტური პარტიის ლიდერები მისაღები გადაწყვეტილების შესახებ მოსამართლეებს მითითებას აძლევდნენ. ასეთი დირექტივების იგნორირება, პრაქტიკულად, არ ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ კანონის უზენაესობის დამკვიდრების საქმეში საქართველომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია, მისი სამართლებრივი სისტემა კვლავაც საბჭოთა ეპოქისთვის დამახასიათებელ ელემენტებს ატარებს," - ასეთია ABA/CEELI-ის დასკვნა.

ინდექსის მიხედვით, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც დღეს საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებობს, ესაა სასამართლო სისტემაზე აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და პროკურატურის მხრიდან ზეწოლა - კერძოდ, სისხლის სამართლის საქმეებზე. "ასეთი ზეწოლა გაიზარდა 2003 წლის შემდეგ," - ნათქვამია შეფასებაში.

"რესპონდენტების განცხადებით, საქართველოს არც ერთი სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი. მართალია, გამოკითხულთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ძალზე ეფექტურია, მაგრამ, ზოგიერთის აზრით, საკონსტიტუციო სასამართლოც ცდილობს რთული საკითხების გადაწყვეტის თავიდან აცილებას," - აღნიშნულია ინდექსში.

"თავისუფლების სახლის" ინფორმაციით, რომელიც ABA/CEELI-ის ანგარიშში შევიდა, "ვარდების რევოლუციის შემდეგ ახალი მთავრობა, რომლსაც სურს რევოლუციური სულისკვეთების შენარჩუნება და შედეგების სწრაფად მიღება, პოლიტიკის გატარებისას ყოველთვის არ იცავს არსებულ კანონებსა და პროცედურებს. მთავრობის მხრიდან, სისტემაზე ზეწოლის გამო, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის ხარისხი შემცირდა".

კითხვაზე - კვლავაც არსებობს თუ არა საქართველოში ე.წ. სატელეფონო მართლმსაჯულება, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მოსამართლეებმა უპასუხეს: **"რა თქმა უნდა. თუმცა, პოლიტიკურ საქმეებში სატელეფონო ზარები არ არის აუცილებელი, ვინაიდან, მოსამართლეებმა იციან, მათგან რა ქმედებას მოელიან."**

მოსამართლეები იმასაც ამბობენ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მონდომებულია, რაც შეიძლება, მეტი გაიგოს წარსულში მოსამართლეთა კორუმპირებულობის შესახებ, რათა გაუადვილდეს მათზე ზეწოლა.

უცხოელი ექსპერტების აზრით, მთავრობის მხრიდან ზეწოლა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც მოსამართლეები უმკლავდებიან. **"რეგიონში მოსამართლეებზე ზეწოლას ადგილობრივი მთავრობა ახორციელებს. ზოგჯერ, ზეწოლის განხორციელების მიზნით, ადგილობრივი მთავრობა წყვეტს სასამართლოების წყლითა და ელექტროენერგიით მომარაგებას."**

საპროკურორო ზეწოლა

სასამართლო რეფორმის ინდექსში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს მოსამართლეებზე საპროკურორო ზეწოლას.

გამოკითხულ პროკურორთა განცხადებით, ისინი არანაირ გავლენას არ ახდენენ მართლმსაჯულებაზე. თუმცა, მოსამართლეთა უმრავლესობა იმავე პრობლემაზე აცხადებს, რომ პროკურატურის ზეწოლა ძალიან გავრცელებულია, განსაკუთრებით - წინასწარი პატიმრობის შემთხვევებში, როდესაც პროკურორი ითხოვს წინასწარი პატიმრობის ზომის შეფარდებას, მოსამართლეები, პრაქტიკულად, უყოყმანოდ აკმაყოფილებენ ასეთ მოთხოვნებს.

"მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეთა ნაწილმა განაცხადა, რომ მათ ურეკავენ პროკურატურიდან და ცდილობენ ზეწოლის განხორციელებას (ზოგჯერ მხოლოდ დარეკვითაა და შეკითხვით - მიიღო თუ არა მოსამართლემ სათანადო გადაწყვეტილება), მეორე ნაწილი აღნიშნავს, რომ ამა თუ იმ საქმის პროკურორები მათ პირდაპირ არ უკავშირდებიან. ისინი უკავშირდებიან გენერალურ პროკურორს ან მის მოადგილეს, რომლებიც, თავის მხრივ, უკავშირდება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს," - განუცხადეს უცხოელ ექსპერტებს მოსამართლეებმა და დასძინეს - **"მოსამართლეები ნოტარიუსებს დაემსგავსნენ."**

საერთაშორისო ორგანიზაციების ანალიზით, მოსამართლეებზე ზეწოლას ხელს უწყობს სასამართლოთა რეორგანიზაცია და მასთან დაკავშირებული მოსამართლეთა სარეზერვო სიებში ჩარიცხვა.

"რთულია არ მოექცე ზეწოლის ქვეშ, როდესაც არ ხარ დარწმუნებული, დაგტოვებენ თუ გაგათავისუფლებენ სამსახურიდან. სამსახურის შენარჩუნების ერთადერთი გზაა, მთავრობას თავი მოაწონო," - ამბობს მოსამართლეთა ერთი ნაწილი.

მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ რეორგანიზაციის ერთ-ერთი შედეგი ისაა, რომ მოსამართლეები შეიცვალა "ახალი სახეებით" და ახლად დანიშნულ მოსამართლეებზე ზეწოლის განხორციელება უფრო მარტივია.

"ჩვენი ინტერესების დამცველი არავინ არის. დარწმუნებულნი რომ ვიყოთ, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მხარში ამოგვიდგება, პროკურატურას წინააღმდეგობას გავუწევდით," - ჩივიან მოსამართლეები, რომლებიც თვლიან, რომ იუსტიციის საბჭოს პროკურატურაზე დამოკიდებულება განპირობებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის წარსულით - ის ყოფილი პროკურორია.

თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები კატეგორიულად უარყოფენ მოსამართლეებზე პროკურატურის მხრიდან ზეწოლის განხორციელების მცდელობას და ამ მოსაზრებას ამყარებენ იმით, რომ საბჭოში ანალოგიური სახის საჩივრები არასოდეს მიუღიათ.

"არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მოსამართლეები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საჩივრით მიმართავენ, როდესაც ის დაშინების ერთ-ერთ ორგანოდ აღიქმება," - ასეთია ABA/CEELI-ის დასკვნა.

დამოუკიდებელი სასამართლოს მოლოდინში.

მოსამართლეობა - სასჯელი

"კონსტიტუციით დადგენილია, რომ მოსამართლეები ინიშნებიან არანაკლებ 10 წლის ვადით. 2005-2006 წლებში საერთო სასამართლოების რეორგანიზაციის შედეგად მოხდა მოსამართლეთა სარეზერვო სიებში ჩარიცხვა და უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მათ არ ეძლევათ უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, თუ ვინ უნდა ჩაირიცხოს სარეზერვო სიაში, თუმცა ყოველგვარი ობიექტური კრიტერიუმის გამოყენების გარეშე და არაგამჭვირვალედ. რეორგანიზაცია საფრთხეს უქმნის მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადას და დამოუკიდებლობას," - აღნიშნულია საქართველოს სასამართლოების რეფორმის ინდექსში.

ABA/CEELI-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევით, თბილისში ხუთი რაიონული სასამართლო შეიცვალა ერთი საქალაქო სასამართლოთი. ამ სასამართლოების რამდენიმე მოსამართლეს თანამდებობები შესთავაზეს შორეულ რაიონებში, რაზეც მათ, გარკვეული მიზეზების გამო, უარი განაცხადეს. ამის შემდეგ აღნიშნული მოსამართლეები ჩაირიცხნენ სარეზერვო სიაში. 2005 წლის სექტემბრის მონაცემებით, 17 მოსამართლე, ყველა პირველი ინსტანციის სასამართლოდან, სარეზერვო სიაში ჩაირიცხა. ერთმა მოსამართლემ აღწერა სარეზერვო სიაში ჩარიცხულ მოსამართლეთა სტატუსი - **"გარდაცვლილი მოსამართლეები, რომლებიც ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან".**

"მოსამართლეებმა არ იცოდნენ, რატომ შეირჩა კონკრეტულად მათი კანდიდატურები სარეზერვო სიაში ჩასარიცხად. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მუდმივად აცხადებდა, რომ მისი გადაწყვეტილებები დამოკიდებულია მოსამართლეთა რეპუტაციაზე და წარსულში მათ წინააღმდეგ აღძრულ დისციპლინურ საქმეებზე. რესპონდენტები კი აღნიშნავდნენ, რომ ზოგი მეტად გამოცდილი და პატივცემული მოსამართლე ჩაირიცხა სარეზერვო სიაში, თუმცა მათთვის უცნობი იყო მსგავსი გადაწყვეტილების მიღების მიზეზები. მხოლოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იცის, რატომ აგრძელებს ზოგი მოსამართლე უფლებამოსილების შესრულებას, ხოლო ზოგი კი სარეზერვო სიაშია. თუმცა, რესპონდენტებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ სასამართლოდან იცილებენ ისეთი მოსამართლეებს, რომელზეც ზეგავლენის მოხდენა შეუძლებელია. ტრადიციაა მთავრობის მხარდამჭერი მოსამართლეების დანიშვნა ან ისეთი მოსამართლეებისაგან გათავისუფლება, ვინც მხარს არ უჭერდა "ვარდების" რევოლუციას," - აღნიშნულია სასამართლო რეფორმის ინდექსში.

"სასამართლოს სისტემაში პრობლემებია," - აცხადებს კოტე კუბლაშვილი.

ABA/CEELI-ის ექსპერტები რესპონდენტთა გამოკითხვისას შემდეგ დასკვნამდე მივიდნენ: რეორგანიზაციასა და სარეზერვო სიასთან დაკავშირებული ბუნდოვანების გამო, ბევრ მოსამართლეს მომავლის შიში გაუჩნდა.

"ერთ-ერთმა მოსამართლემ განაცხადა, რომ მას ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს მთავრობა თავს დაესხა. მეორემ კი თქვა, რომ ამჟამად მოსამართლედ მუშაობა სასჯელია," - წერია დასკვნაში.

მოსამართლეთა დანიშვნა ხდება საჭიროების მიხედვით. საქართველოში პრეზიდენტი უფლებამოსილია, განსაზღვროს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შტატი. ამჟამად მოსამართლეთა რიცხვი არ შეესაბამება სასამართლოს დატვირთვას; აგრეთვე, არსებობს უამრავი ვაკანსია, რაც საქმეთა განხილვის გაჭიანურებას იწვევს - სწორედ ამ მიზეზების გამო, აღნიშნული ფაქტორიც უარყოფითად შეფასდა.

ინდექსის თანახმად, სასამართლოში შემოსულ საქმეთა დროულად განსახილველად საჭიროა მოსამართლეთა თანამდებობების დამატება, რადგან სასამართლოები საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეებით არ არის დაკომპლექტებული. ზოგიერთი მოსამართლის თქმით, დღეში ხუთამდე საქმის განხილვა უწევთ, საქმეთა დიდი რაოდენობის გამო კი იზრდება შეცდომის დაშვების ალბათობაც.

2005 წლის ბოლოს საქართველოს სასამართლოებში დაშვებული იყო მოსამართლის 364 შტატი, რომელთაგან შევსებული იყო 256, ხოლო 108 - ვაკანტური - ანუ თანამდებობათა 30 პროცენტი შეუვსებელია. აღნიშნულ პერიოდში პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ უზენაეს სასამართლოში იდგა, რადგან დაშვებული 44 შტატიდან მხოლოდ 21 იყო შევსებული - ე.ი. - 52 პროცენტი, რაც მძიმე ტვირთად დააწვათ მოსამართლეებს.

მოსამართლეთა ვაკანსიების წარმოშობის ერთ-ერთ ფაქტორად ინდექსში სასამართლოთა რეორგანიზაცია ჩაითვალა. ეს კი, თავის მხრივ, იწვევს საქმეთა განხილვის გაჭიანურებას. **"მდგომარეობა განსაკუთრებით გამძაფრდა 2005 წლის მაისის შემდეგ, ანუ თბილისის რაიონული სასამართლოების ერთ საქალაქო სასამართლოდ გაერთიანების შემდეგ. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა ჭიანურდება, რამაც გამოიწვია ის, რომ წინასწარი პატიმრობის ადგილები გადაჭედილია სასამართლოს მოლოდინში მყოფი ბრალდებულებით. მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა ადმინისტრაციული საქმეების სფეროში, სადაც ერთი საქმის განხილვა 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს,"** - აღნიშნეს ექსპერტებმა.

2005 წლის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლე გადადგა. რამდენიმე რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებზე ხორციელდება იგივე ზეწოლა, რაც ქვემდგომი ინსტანციის მოსამართლეებზე.

სადამსჯელო ღონისძიებები

"მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლება ან სხვაგვარად დასჯა შესაძლებელია მხოლოდ კონკრეტული დარღვევისთვის გამჭვირვალე პროცესის შედეგად და ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე," - აცხადებენ საერთაშორისო ექსპერტები.

აღნიშნულ ფაქტორზე სასამართლო რეფორმის ინდექსის დასკვნა ასეთია: **"მოსამართლეთა დისციპლინური დევნის ზოგი საფუძველი ძალიან ბუნდოვანი და სუბიექტურია. ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც გულისხმობს მოსამართლეთა დევნას დაშვებული შეცდომების გამო, გამოიყენება მოსამართლეთა შეუფერებელი ქმედებისათვის დისციპლინური დევნის ნაცვლად, რისი დამტკიცებაც შეუძლებელია; ამდენად, გამოიყენება მოსამართლეებზე ზეწოლის განხორციელების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ დისპილინური პროცესი შეიცავს მოსამართლეთა უფლებების დაცვის გარანტიებს, ის მაინც ძალიან გაჭიანურებული და არაგამჭვირვალეა საზოგადოებისათვის."**

გამოკითხულ რესპონდენტთა თქმით, დისციპლინურ საქმეთა უმეტესობა აღძრულია არა ეთიკური ნორმის დარღვევის გამო, არამედ მოსამართლეთა მიერ შეცდომის ჩადენისთვის.

"თუ არსებობს ეჭვი მოსამართლის კორუმპირებულობასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განიხილავს მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და ეძებს შეცდომებს, რაც აძლევს მას დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების საფუძველს; მეტიც, 2005 წელს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ერთ მოსამართლეს დააკისრა დისციპლინური სახდელი მის მიერ გადაწყვეტილებების შესწავლის შემდეგ, როდესაც მან უარი უთხრა ბრალდების მხარეს წინასწარი დაკავების შეფარდებაზე. ეს ნიშნავს, რომ მოსამართლეთა წინააღმდეგ დისციპლინური საქმის აღძვრა შეიძლება გამოიყენებოდეს მოსამართლეებზე ზეწოლის განსახორციელებლად, განსაკუთრებით, როდესაც ეს წინასწარ დაკავებას ეხება," - ასეთია ქართველ მოსამართლეთა მოსაზრება.

ქართულ მართლმსაჯულებაში დისციპლინური სახდელის ყველაზე გავრცელებული ფორმა, რომელიც შემთხვევათა 70 პროცენტისას გამოიყენება, არის კერძო სარეკომენდაციო ბარათი. თუმცა, რამდენიმე მოსამართლემ, რომელთაც მიიღეს მსგავსი ბარათი, განაცხადეს, რომ ბარათების ტონი შეურაცხმყოფელი იყო.

ანგარიშში არსებული ინფორმაცია, რომელიც მიწოდებულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, ცხადყოფს, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში დისციპლინურ საქმეთა რიცხვი, პრაქტიკულად, უცვლელია, ხოლო 2003 წლის შემდეგ ამგვარ საქმეთა რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2003 წელს დევნა განხორციელდა 48 საქმეზე, 2004 წელს - 132-ზე, 2005 წელს კი 130 მოსამართლის საქმე განიხილეს.

შემცირებული კორუფცია მესამე ხელისუფლებაში

ABA/CEELI-ის წარმომადგენლების შეფასებით, მართალია, კორუფციის დონის განსაზღვრა ხშირ შემთხვევაში რთულია, მაგრამ, წარსულთან შედარებით, მისი დონე შემცირდა.

"კორუფციის არსებობის თაობაზე კითხვაზე ერთ-ერთმა მოსამართლემ უპასუხა: "რა თქმა უნდა". მეორეს თქმით, ის ახლა უფრო რეგიონებშია გავრცელებული. თუმცა, რესპონდენტთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში კორუფციის დონე მკვეთრად შემცირდა, ძირითადად, მთავრობის მიერ მიღებული გადამჭრელი ზომების გამო. კორუფციული დანაშაულისთვის გასამართლდა რამდენიმე მოსამართლეც, რომელთა მიერ ქრთამის აღების ფაქტი ფირზე იყო ჩაწერილი," - აღნიშნულია ინდექსში, სადაც 2005 წლის დეკემბერს გამოცემული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებიც არის დაფიქსირებული. გამოკითხვის თანახმად, მოსახლეობის 51 პროცენტი მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემა ყველაზე კორუმპირებულია და საკმაოდ უსწრებს მეორე და მესამე ადგილებზე მყოფ საბაჟო დეპარტამენტს (37 პროცენტი) და პოლიტიკურ პარტიებს (36 პროცენტი).

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ადასტურებს

კოტე კუბლაშვილი: "სასამართლო სისტემაში რომ პრობლემებია, ამას ჩვენც ვაღიარებთ და მაქსიმალურად ყველაფერს ვაკეთებთ ამ პრობლემების გადასაჭრელად. მაგრამ, იმ პრობლემებიდან, რაც საქართველოს სასამართლოების რეფორმის ინდექსშია აღნიშნული, ძალიან ბევრი რამ უკვე გაკეთდა. არავის არ უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ ყველაფერი ძალიან მალე მოგვარდება, რადგან წლების მანძილზე სასამართლოში უამრავი პრობლემა დაგროვდა. სწორედ ამ პრობლემების ასახვა მოხდა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სასამართლო რეფორმის ინდექსში.

მინდა აღვნიშნო, რომ, ზოგადად, კარგია, როცა ასეთი ხასიათის კვლევები ტარდება და ჩვენც ამ კვლევის შედეგებს რეფორმების გატარების დროს ვითვალისწინებთ. თავიდან ამ კვლევის მიმართ ძალიან ბევრი შენიშვნა გვქონდა. ამ შენიშვნების ნაწილი ამერიკის იურისტთა ასოციაციის მიერ გათვალისწინებული იქნა. ბევრი უზუსტობა კი იმითაც იყო გამოწვეული, რომ მათ ექსპერტებს არ ჰქონდათ ზუსტი ინფორმაცია მიმდინარე პროცესების შესახებ.

რეფორმა შეეხო სასამართლო სისტემის შემადგენელ ყველა კომპონენტს. მკვეთრად შემცირდა სასამართლოში კორუფციის მაჩვენებელი, დიდი შრომა ჩაიდო მოსამართლეებისთვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაუმჯობესებლად.

ის მთავარი პრობლემა, რასაც სასამართლოს დამოუკიდებლობა ჰქვია, საქართველოში ყოველთვის არსებობდა, ამას მრავალი მიზეზი ჰქონდა და ჩვენ სასამართლო სისტემაში სწორედ ამ მიზეზების აღმოფხვრას და რეალურად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს ჩამოყალიბებას ვაპირებთ.

დაახლოებით, ნახევარი წლის შემდეგ იგივე კვლევა რომ ჩატარდეს, გპირდებით, შედეგები გაცილებით კარგი იქნება. თუ დღეს მხოლოდ რამდენიმე პუნქტში არის ნაჩვენები დადებითი შედეგი, წელიწადნახევარის შემდეგ უკვე პასუხების უმეტესობა დადებითი და, შესაბამისად, წარმატებული რეფორმის მაჩვენებელი იქნება."

24 საათი BRITISH AIRWAYS

გაზეთ „24 საათის“ და ავიაკომპანია „ბრიტანეთის ავიახაზების“ ერთობლივ კონკურსში გაიმარჯვა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა **ნათია ბაღდავაძემ,** რომელიც დაჯილდოვდა დაწესებული პრიზით

უფასო იურიდიული კონსულტაციის ქვითარი

ანკეტა

სახელი, გვარი..........

ასაკი, პროფესია, სამუშაო ადგილი..........

საკონტაქტო ტელეფონი..........

იურიდიული ოფისი "გაპი" - წერეთლის გამზ. 77. ტელ/ფაქსი: 34-76-58. www.gapi.ge

გაზეთ "24 საათის" მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს უფასო იურიდიული კონსულტაცია მისთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მკითხველი შეკითხვას დასვამს გაზეთში გამოქვეყნებული უფასო ქვითრის საშუალებით, ამოჭრის მას და ჩააგდებს თბილისში განთავსებულ იურიდიული ოფისის "გაპის" და გაზეთ "24 საათის" ლოგოტიპიან სპეციალურ ყუთებში (მიიღება მხოლოდ გაზეთიდან ამოჭრილი ქვითრები, ქსეროასლები არ განიხილება).

[illegible]

1. მეტროს სადგური [illegible];
2. მეტროს სადგური [illegible];
3. მეტროს სადგური [illegible];
4. მეტროს სადგური [illegible];
5. მეტროს სადგური [illegible];
6. მეტროს სადგური [illegible];
7. მეტროს სადგური [illegible];
8. მეტროს სადგური [illegible];
9. მეტროს სადგური [illegible];
10. [illegible] "24 საათის" [illegible];
11. წერეთლის 77 იურიდიული ოფისი "გაპის" ოფისი;

"24 საათის" მკითხველს, უფასო შეკითხვის ქვითარი, სამართლებრივ საკითხზე დასმული შეკითხვით, შეუძლია გამოგზავნოს ფოსტით შემდეგ მისამართზე: 0179 თბილისი, წერეთლის გამზ. 77. იურიდიული ოფისი "გაპი".

ნათელაშვილმა გამარჯვების ფიცი დადო

"ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ" - ამ ლოზუნგით გუშინ საქართველოს რკინიგზელთა კულტურის სახლში "ლეიბორისტული პარტიის" ყრილობა გაიმართა, რომელსაც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული 537 დელეგატი ესწრებოდა.

"ლეიბორისტული პარტიის" ყრილობა ჰიმნით დაიწყო, რის შემდეგაც სიტყვა პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა წარმოთქვა. **" ლეიბორისტული პარტია არის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რეალურად შეუძლია წერტილი დაუსვას სააკაშვილის დანაშაულებრივი რეჟიმის ბატონობას"**, -აცხადებს ნათელაშვილი.

როგორც მოსალოდნელი იყო, ნათელაშვილმა ხელისუფლება მკაცრად გააკრიტიკა. მისი თქმით, ღვინის ექსპორტთან დაკავშირებული პრობლემა, მიხეილ სააკაშვილის არასწორი პოლიტიკის შედეგია.

პარტიის ყრილობაზე შალვა ნათელაშვილმა პირობა დადო, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიხეილ სააკაშვილის მიერ სამსახურებიდან დათხოვნილ ყველა მოქალაქეს აღადგენს, მოაგვარებს საშუალო და წვრილი ბიზნესის პრობლემას, დენის ტარიფს გააიაფებს 3-4 თეთრამდე, აალორძინებს კულტურას და მედიას მისცემს მეტ თავისუფლებას. **"დღევანდელი ხელისუფლება მედიაზე მნიშვნელოვან ზეწოლას ახორციელებს. ტელევიზიების მთავარი რედაქტორი თავად მიხეილ სააკაშვილი, იშვიათად კი, გიგა ბოკერია და გიორგი არველაძე არიან. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, შევძლებ ჩაკეტილი ეკონომიკური სივრცეების გახსნას და მეზობელ სახელმწიფოებთან კონსენსუსის აღდგენას, ასევე გავაერთიანებ საქართველოს, დავიბრუნებ აფხაზეთსა და ცხინვალს"**, -აცხადებდა ნათელაშვილი.

შალვა ნათელაშვილი.

გუშინ დელეგატებმა პარტიის თავმჯდომარის კანდიდატურას ხელახლა უყარეს კენჭი და პარტიის ხელმძღვანელი ორგანოები აირჩიეს.

"ლეიბორისტებმა" პარტიის წესდებაში ცვლილებები შეიტანეს, რომლის მიხედვითაც "ლეიბორისტული პარტიის" დასახელებაში მცირე ცვლილება შევიდა. თუ აქამდე "ლეიბორისტულ პარტიას" ერქვა "საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია" , წესდებაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, დასახელებაში დარჩება მხოლოდ "საქართველოს ლეიბორისტული პარტია".

24 საათი

ფოთში წყლის საფასური გაიზარდა

ქეთინო ჯაკობია

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ფოთელებისთვის ჯერაც მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. წყალი ქალაქს ყოველ მეორე დღეს 2-3 საათიანი ინტერვალით მიეწოდება, თუმცა ცალკეულ უბნებში არც გრაფიკის დარღვევების შემთხვევებია გამონაკლისი.

შპს "ფოთის წყალკანალის" გენერალური დირექტორი, ვლადიმერ მსხილაძე მოსახლეობის გადახდისუუნარობას უჩივის და მილების გადაჭრით იმუქრება. შედეგი რადიკალურმა ქმედებებმაც ვერ გამოიღო - ერთკვირიანმა უწყლობამ გადამხდელთა რაოდენობა ვერ გაზარდა. შემოსავლების გაზრდის მიზნით წყალკანალის ხელმძღვანელობამ გადასახადები გააორმაგა.

"ტარიფი უცვლელი დარჩა, ერთ კუბ.მეტრზე 35 თეთრის ოდენობით, თუმცა, გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ მოსახლეობას მრიცხველები არ გააჩნია, გადასახადს მოხმარებული წყლის სავარაუდო მოცულობის, ანუ სულადობის მიხედვით ვანგარიშობთ. თუ ადრე ერთი მოსახლე 2 ტონა წყალს მოიხმარდა, ენერგომომარაგების გაუმჯობესების შემდეგ უფრო მეტს, 4 ტონას მოიხმარს, სწორედ ამან განაპირობა საფასურის გაორმაგება," - ამბობს მსხილაძე.

მსხილაძე არ გამორიცხავს, რომ ელექტროენერგიაზე, საწვავზე ფასების ზრდა წყლის ტარიფზეც აისახება. წყლის საფასურის გაზრდას ითხოვენ ევრობანკის ექსპერტებიც.

2007 წლის ბოლოსთვის ფოთის სასმელი წყლით მომარაგება ელექტროენერგიის გარეშე, თვითდენითი მაგისტრალური ხაზის საშუალებით უნდა მოხდეს. პროექტის სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვა 17 მილიონი ლარიდან 27 მილიონამდე გაიზარდა.

დამფინანსებლად ევრობანკი, მსოფლიო ბანკი და სხვა უცხოელი დონორები მოიაზრება.

"ეს მართლაც გრანდიოზული პროექტია. მოხდება მილსადენის გაყვანა, ქსელის რეაბილიტაცია, მოსახლეობის გამრიცხველიანება და წყალამწევი კოშკურების მშენებლობა. მოსახლეობა სასმელ წყალს 24 საათის განმავლობაში შეუფერხებლად მიიღებს. მშენებლობა დაახლოებით 18 თვეს გასტანს," - განმარტავს ფოთის მერი, ივანე სალინაძე.

"უკვე დაიწყო საპროექტო სამუშაოები. "საქკომუნმშენპროექტმა" მთლიანი პაკეტი მაისის ბოლოსთვის უნდა მოამზადოს. სამშენებლო სამუშაოები სექტემბერში დაიწყება. ჩვენი მიზანია 24-საათიანი წყალმომარაგება და არსებული პრობლემის მოხსნა. გამრიცხველიანების შემდეგ კონტროლიც გამკაცრდება," - აცხადებს ვლადიმერ მსხილაძე.

"ტარიფის ზრდა უცხოელი ინვესტორების საპროექტო მოსაზრებაა. ვალი რომ დროულად დავფაროთ, და საჯარიმო სანქციები არ დაგვეკისროს, ისინი წყლის საფასურის 10-პროცენტიან მატებას გვთავაზობენ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მოსახლეობაში ინდივიდუალური მრიცხველების დამონტაჟება თანხების ამოღების მაჩვენებელს გაზრდის და ტარიფის მატება არ დაგვჭირდება," - ამბობს წყალკანალის გენერალური დირექტორი.

მაღალჩინოსნები თაღლითობისთვის დააკავეს

ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის სამმართველომ დააკავა საგადასახადო ინსპექციის ყოფილი მაღალჩინოსნები - სერგო ჯავახაძე, ლევან მესხიშვილი და გიორგი მედულაშვილი. ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის ლევან მხეიძის განცხადებით, საქმეში ფიგურირებს გადამზიდავი ფირმა, შპს "ფერო", რომელმაც, გამოძიების ინფორმაციით, 2005 წლის მაისის თვეში თბილისის საგადასახადო ინსპექციას წერილობით მიმართა და მოითხოვა, რომ ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი 620 ათას ლარზე მეტი მისთვის უკან დაებრუნებინათ.

"სანამ ზოგიერთი პოლიტიკოსი საზოგადოებას შეცდომაში შეიყვანდეს, ურჩევნია, კარგად გაერკვიოს სიტუაციაში და ისე გაავრცელოს ინფორმაციები. ჩვენთვის არ არსებობს არანაირი პრივილეგირებული კომპანია. ნებისმიერ კომპანიას შევამოწმებთ, თუ ამის საჭიროება იქნება. ფინანსური პოლიცია ტერმინალ "ოპიზაში" შესული არ არის და სერგო ჯავახაძის დაკავება ტერმინალის დირექტორის თანამდებობაზე მის მუშაობას არ უკავშირდება," - განაცხადა ლევან მხეიძემ.

მისი თქმით, თბილისის საგადასახადო ინსპექციის უფროსის ყოფილი მოადგილის სერგო ჯავახაძის, გადამხდელთა საგადასახადო აუდიტის სამმართველოს ყოფილი უფროსის ლევან მესხიშვილის და გადამხდელთა მომსახურების სამმართველოს ყოფილი უფროსის გიორგი მედულაშვილის ხელშეწყობით, შპს "ფერომ" შემოწმების გარეშე ბიუჯეტიდან მართლაც გაიტანა სოლიდური თანხა. ფინანსური პოლიციის მიერ ჩატარებული გამოძიებით გაირკვა, რომ რეალურად შპს "ფეროს" აღნიშნული თანხა არ ეკუთვნოდა. საგადასახადო ინსპექციის მაღალჩინოსნებმა, "ფეროს" მოთხოვნის საფუძველზე, იმავე დღესვე შეადგინეს დასკვნა და სახელმწიფოს კუთვნილი თანხა კერძო ფირმას მიაკუთვნეს. ფინანსური პოლიციის ინფორმაციით, ამ ქმედებით ჯავახაძემ, მესხიშვილმა და მედულაშვილმა ჩაიდინეს თაღლითობა, წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფთან ერთად და სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით.

ლევან მხეიძის განცხადებით, მათი დანაშაულებრივი ქმედებით სახელმწიფო ბიუჯეტს 620 ათას ლარზე მეტი ზარალი მიადგა. ბრალდებულთა მიერ ჩადენილი დანაშაული 5-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

როგორც ცნობილია, სერგო ჯავახაძე ბოლო დროს საბაჟო ტერმინალ "ოპიზას" დირექტორად მუშაობდა. თანამდებობიდან იგი 24 აპრილს გადადგა. იგი იყო, ასევე, ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი.

რაც შეეხება გიორგი მედულაშვილს, გავრცელებული ინფორმაციით, იგი პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის უახლოესი მეგობარია.

24 საათი

აღიარების ვადა ამოწურულია

საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ, სამართალდამცველ სტრუქტურებში ჩაბარებისა და აღიარების ვადა გუშინ ამოეწურათ. ითანამშრომლა თუ არა გამოძიებასთან რომელიმე მოქალაქემ ან გამოცხადდნენ თუ არა მოქალაქეები ძალოვან სტრუქტურებში, ამაზე ჯერჯერობით ოფიციალურ კომენტარს სამართალდამცველ სტრუქტურებში არ აკეთებენ.

შეგახსენებთ, რომ 28 მარტს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ძალოვანი სტრუქტურის პირველმა პირებმა საქართველოს მოქალაქეებს აღიარებითი ჩვენებით შსს-ში გამოცხადებისკენ მოუწოდეს. მაშინ შს სამინისტროს თანამშრომლებმა სახელმწიფო ღალატისა და ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საინფორმაციო განყოფილების მრჩეველი სიმონ კილაძე დააკავეს. როგორც დაკავების დღეს ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, სიმონ კილაძე 2004 წლიდან უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს საიდუმლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის ინფორმაციებს აწვდიდა. სიმონ კილაძის დაკავების დღესვე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებას აქვს ბევრი ინფორმაცია ადამიანებზე, ვინც მსგავს საქმიანობას ეწევა.

პრეზიდენტმა მათ პირველ მაისამდე მისცა ვადა, რომ ითანამშრომლონ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან - გამოცხადდნენ კონტრდაზვერვის სამსახურში. ამ შემთხვევაში, მიხეილ სააკაშვილმა მათ პირადად მისცა ხელშეუხებლობის გარანტია.

ინტერპრესნიუსი

ინციდენტი ტოტალიზატორ "ვარაზში"

თბილისში, კეკელიძის ქუჩაზე მდებარე ტოტალიზატორ "ვარაზში" მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის საქმე, სავარაუდოდ, მძევლად ხელში ჩაგდებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარების მუხლებით აღიძვრება. როგორც ცნობილია, კეკელიძეზე მდებარე ტოტალიზატორში "მაკაროვის" სისტემის პისტოლეტითა და ხელყუმბარით შეიარაღებული პირი შეიჭრა. მან ტოტალიზატორში მყოფი ოთხი ადამიანი მძევლად აიყვანა და თანამშრომლებისგან თანხა მოითხოვა. შემთხვევის ადგილზე სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები, შსს-ს კრიმინალური პოლიციისა და სხვა ქვედანაყოფების თანამშრომლები მივიდნენ. პოლიციის თანამშრომლებმა ექვმიტანილი მალევე დაადგინეს - იგი 35 წლის მიხეილ ჭახვაძე აღმოჩნდა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე ჭახვაძის მამა და და მიიყვანეს. ისინი მიხეილ ჭახვაძესთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ და ჩაბარებას სთხოვდნენ. მიხეილ ჭახვაძემ დაკავების დროს თვითმკვლელობა სცადა. იგი აყვანისას მძიმედ დაიჭრა და მაშინვე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც რთული ოპერაცია ჩაუტარდა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. კანონით, მძევლად ხელში ჩაგდება განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულია და ხანგრძლივ პატიმრობას ითვალისწინებს.

ინტერპრესნიუსი

თავისუფალი სიტყვა

გადაცემა გადის რადიო "უცნობის" ეთერში ყოველი სამუშაო დღის 13 საათზე. გადაცემას უძღვება ჟურნალისტი თამარ ჩიქოვანი. გადაცემის სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ***ანა დოლიძე.***

თამარ ჩიქოვანი: ციხეში მომხდარი ბუნტის შემდეგ, მეგონა, რომ ციხეებისადმი ყურადღება გაცილებით დიდი იქნებოდა. ამოვბეჭდე ბოლო თვეებში გავრცელებული რამდენიმე ინფორმაცია. მაგალითად, 8 აპრილის ინფორმაცია, სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ მეშვიდე საპყრობილეში პატიმრებს იანვრის მერე არ უბანავიათ. ან, 28 აპრილის განცხადება - ქუთაისის მეორე საპყრობილესა და მკაცრ დაწესებულებებში მოთავსებულმა პატიმრებმა შიმშილობის საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს. ანუ ციხეებში ისევ გრძელდება შიდა დუღილი, მაგრამ გარეთ ინფორმაცია არ გამოდის. თქვენ, როგორც მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, გაქვთ თუ არა საშუალება, რომ მონიტორინგი განახორციელოთ, შეხვდეთ პატიმრებს, გაიგოთ, რეალურად რა ხდება იქ და საზოგადოებაც საქმის კურსში ჩააყენოთ ამის შესახებ?

ანა დოლიძე: პრობლემა, რატომღაცაა გართულებული საზოგადოებისთვის ციხეში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება, გახლავთ სამოქალაქო კონტროლისა და დაკვირვების შესუსტება ციხეებზე, რადგან სამინისტროს საკმაოდ ხისტი და შემზღუდავი პოზიცია გააჩნია იმ უფლებამოსილების მქონე პირების მიმართ, როგორიც მე ვარ, ან ჩემი კოლეგები. მაკა ჯიშკარიანი, რომელიც სამედიცინო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს, უკვე თვეზე მეტია ამაოდ ცდილობს, რომ ექიმები შეიყვანოს საპყრობილეში, რათა დარწმუნდეს, რომ ის პირების ჯანმრთელობას, რომლებიც ბუნტის შემდეგ ფიზიკურად დაზიანდნენ, საფრთხე აღარ ემუქრება. სამწუხაროდ, თავად მინისტრისგან არის ნება, რომ ჩვენ სერიოზულ წინააღმდეგობას წავაწყდეთ, სანამ მოგვეცემა უფლება ადგილზე ვითარების დათვალიერებისა. ცალსახადაა შეზღუდული ჩვენი უფლება. ამ შემთხვევაში იმდენ წინააღმდეგობას არ ვაწყდებით სასჯელთაღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისაგან, რამდენადაც მინისტრისგან. მეტსაც გეტყვით, ჩვენი განცხადების შემდეგ, რომელიც გავაკეთეთ საბჭოს შვიდმა წევრმა და ძალიან მკაცრად შევაფასეთ მომხდარი ინციდენტი, სამინისტროს გაუჩნდა ინიციატივა, რომ საერთოდ შეწყვიტოს თანამშრომლობა ჩვენს ორგანიზაციასა და "ემფათიასთან", რომლის ხელმძღვანელიც მაკა ჯიშკარიანია. უნდა ითქვას, რომ ორივე ორგანიზაცია ვაკეთებთ ერთადერთ დაღებით საქმეს, ჩვენ ვუმსუბუქებთ იმ ტვირთს, რომელსაც ვერ ზიდავს იუსტიციის სამინისტრო. ვამარაგებთ მათ იურისტებით და თუ საჭიროა იურიდიულ დახმარებას ვახორციელებთ. "ემფათიას" გააჩნია პირდაპირი ფუნქცია, ადგილზე შეიყვანოს ექიმები და როდესაც სამინისტრო ვერ აკეთებს ამას, თვითონ განახორციელოს სამედიცინო დახმარება. იმიტომ, რომ ჩვენ რაღაც მოვლენა კრიტიკულად შევაფასეთ, გვაქვს ინფორმაცია, რომ სამინისტროს გაუჩნდა სურვილი, რომ ჩვენ უცხოურმა დონორმა ორგანიზაციებმა შეგვიწყვიტონ დახმარება.

თამარ ჩიქოვანი: გლობლურად რომ შეხვედოთ, რა არის ციხის ფუნქცია? მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებისთვის საშიში ადამიანები რომ იყვნენ გარკვეული ვადით საზოგადოებისგან იზოლირებულნი, თუ პატიმარმა იქ მაინც უნდა გაითავისოს, თავის თავს მაინც გამოუტყდეს, რომ დანაშაული ნამდვილად ჩაიდინა და სამართლიანად დაისაჯა. გამოვიდეს და ახალი ცხოვრების დაწყების სურვილი გაუჩნდეს? ხშირად მრჩება შთაბეჭდილება, რომ შესული ადამიანი უკეთესია, ვიდრე ციხიდან გამოსული. გამოდის იქიდან გაბრაზებული, ცხოვრებისგან გამწარებული. რა უნდა იყოს ციხის ფუნქცია, რატომ ვაპატიმრებთ ადამიანებს?

ანა დოლიძე: ეს მოსაზრება არსებობდა მეთექვსმეტე საუკუნეში. თუმცა, სამწუხაროდ ჩვენს ჩინოვნიკებს დღესაც ღრმად სწამთ, რომ ციხე იმისთვის არსებობს, საზოგადოებისგან საშიში ადამიანების იზოლაცია მოახდინონ. ჩვენს ციხეებს ევროპულს თუ შევადარებთ, უდავოა, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არა აქვს საშუალება, რომ იგივე საგანმანათლებლო პროგრამები ჰქონდეს რაც, მაგალითად, ჰოლანდიის სახელმწიფოს. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ვისურვებდი, რომ ის დამოკიდებულება რაც აპრობირებულია ამ ქვეყნებში იყოს ადაპტირებული საქართველოს სახელმწიფოშიც. ევროპის ქვეყნებში ციხეებისა და პატიმრების მიმართ შემდეგი დამოკიდებულებაა: ციხე არის იმისთვის, რომ ადამიანს ჰქონდეს დრო, საშუალება და სახელმწიფო მას დაეხმაროს, რათა დაბრუნდეს საზოგადოებაში. იტალიაშიც კი, სიკვდილმისჯილ პატიმრებს არდადეგები აქვთ. ასეთი დამოკიდებულება აქვთ ევროპაში იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც მოიპარეს ან არ მოიპარეს, რადგან ჩვენს შემთხვევაში პატიმრების ნახევარზე მეტი არის ბრალდებული, ანუ ადამიანი, რომლის დამნაშავეობაც დამტკიცებული არ არის. სამწუხაროდ, ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა კიდევ ისაა, რომ არ მიმდინარეობს სახელმწიფო დაწესებულებებში ანალიტიკური მუშაობა.

PSP ჯგუფისა და საქართველოს წამყვანი კარდიოლოგების ერთობლივი საქველმოქმედო პროექტი

29 და 30 აპრილს ფარმაცევტულმა კომპანიამ PSP ჯგუფმა საქართველოს წამყვან კარდიოლოგებთან ერთობლივი საქველმოქმედო პროექტის პირველი ეტაპი განახორციელა. საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს საშუალება ჰქონდა თბილისის წამყვან კლინიკებში მიეღო გამოცდილი კარდიოლოგების უფასო კონსულტაცია და შესაბამისი მედიკამენტები.

გამოკვლევებს ხელმძღვანელობდნენ თბილისის წამყვანი კარდიოლოგიური კლინიკები და გამოცდილი კარდიოლოგები:

- აკად. მ. წინამძღვრიშვილის სახ. კარდიოლოგიის ინსტიტუტი: პროფესორი ბეჟან წინამძღვრიშვილი, პროფესორი ზურაბ ფაღავა, პროფესორი პავლე მაჭავარიანი, პროფესორი გულიკო ტაბიძე, მედ. მეც. კანდიდატი დოდო კაჭახიძე, მედ. მეც. კანდიდატი გულიკო აბულაძე, მედ. მეც. დოქტორი მანანა ჯანიაშვილი, ამირან ფარულავა.
- გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი: აკადემიკოსი გულიკო ჩაფიძე, პროფესორი ხოხო კაპანაძე, მედ. მეც. კანდიდატი ნონა დოლიძე, ნანა გოთონელია, დოდო ნაფეტვარიძე, მანანა ჯაფარიძე, მედიკო ჩიკვაიძე, ლუიზა ტატიშვილი, ვერა ლომთათიძე, ლია რიგვავა, ცაცა ჩალიგავა.
- კარდიოლოგიური კლინიკა „გული": მედ. მეც. კანდიდატი ანზორ მელია, ზურა კლიმიაშვილი, ხათუნა ჯალაბაძე, გიორგი ბრეგაძე, ხათუნა ქვილორია, ირაკლი დავითაშვილი, მედ. მეც. კანდიდატი მამუკა ჭობალავა, ირინა ლეჟავა, მედ. მეც. კანდიდატი ნინო ხალიბეგაშვილი, ანზორ გალდავა, თეა ფარულავა, რუსუდან ჯანდაგაშვილი, თეა თოდუა, ინგა კანკავა, ნინო გიორგაძე.
- „კარდიომედსერვისი": თამაზ ორაგველიძე, პაატა ქვათარია, ეკა რუხაძე, შალვა მეტრეველიშვილი, თამუნა ქიშმარია, მალხაზ გაბიჩვაძე.
- გულისა და სისხლძარღვთა კლინიკა: გოგი ხაბეიშვილი, მედ. მეც. დოქტორი თამაზ შაბურიშვილი, მედ. მეც. კანდიდატი დარეჯან შელია.
- კლინიკა „ბრანდი": აკადემიკოსი მურაბ ბოხუა, ტარიელ მაზმიშვილი, მედ. მეც. კანდიდატი თამაზ გრიგოლაშვილი, ქეთი გვაძაბია.
- მუნიციპალური კარდიოლოგია: პროფესორი ირაკლი მეგრელაძე, დოცენტი შურა ავალიანი, დოცენტი მანანა გორგოშიძე, სერგო ორჯონიკიძე, რეზო ლორთქიფანიძე, ია ცინცაძე, დარეჯან ზუხბაია, თამილა ღლონტი.
- „ანგიოკარდი": პროფესორი მერაბ მამაცაშვილი, მედ. მეც. კანდიდატი შალვა რცხილაძე, ირმა მდივანი, ლალი გუგეშაშვილი, ირმა ბახლიშვილი, მარიკა კუთხაშვილი.
- დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი: მედ. მეც. კანდიდატი თამარ კოკაშვილი, მედ. მეც. კანდიდატი მარინა აგლაძე, ქეთინო ლეკაშვილი, ლელა ძნელაძე.

პროექტი პირველ ეტაპზე განხორციელდა თბილისში, თუმცა ეტაპობრივად გავრცელდება საქართველოს რაიონულ ცენტრებშიც, სადაც კარდიოლოგები თავად ჩავლენ რაიონის მოსახლეობასთან, გაუწევენ მათ უფასო კარდიოლოგიურ კონსულტაციებს და გადასცემენ საჭირო მედიკამენტებს.

25 აპრილს „პე-ეს-პე-ს" ცენტრალურ ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე კარდიოლოგებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ მზად არიან „პე-ეს-პე-ს" მხარდაჭერით მომავალშიც მიიღონ მონაწილეობა ასეთ საქველმოქმედო აქციებში და მომავალშიც გაუწიონ დახმარება საქართველოს მოსახლეობას.

გამაჯანსაღებელი ცენტრი

ნაუტილუსი



გთავაზობთ:

- აღმოსავლური მედიცინის ცენტრი
- სარეაბილიტაციო-რელაქსაციური SPA ცენტრი
- მარადიული ახალგაზრდობის სამყარო "კედრის სახლი"
- წონაში კლების ახალი უნიკალური პროგრამა

- "STARMASTER"-ის და "NAUTILUS"-ის უახლესი თაობის ტრენაჟორებით აღჭურვილი ფიტნეს კლუბი
- ულტრათანამედროვე რეაბილიტაცია და SPA ცენტრი
- ულტრათანამედროვე გერმანული სამკურნალო აბაზანები და ტალახები, SPA კაფსულა
- უახლესი გერმანული ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სოლარიუმები

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის 78
ტელ: 22 56 26, 23 56 26
E-mail: info@nautilus.ge, reception@nautilus.ge



სიახლე გამაჯანსაღებელ ცენტრ "ნაუტილუსში"

გაიხსნა აღმოსავლური მედიცინის ცენტრი, სადაც მომსახურებას გაგიწევენ უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტები: საერთაშორისო სუ ჯოკ აკადემიის მასწავლებელი **სიმონ გორელაშვილი, ანდრო სამხთუაშვილი, ლალი მუხიაშვილი** და სხვ.

მკურნალობა ტარდება შემდეგი მეთოდებით:

ჩინური მედიცინა, სუ ჯოკ თერაპია, ტვისტ თერაპია, ელექტროპუნქტურა, ლაზეროპუნქტურა, მანუალური თერაპია და სხვა.

გნებავთ განთავისუფლდეთ შემდეგი პრობლემებისაგან:

ნევროზი; უნებლიე შარდვა; ნევრიტები და ნევრალგიები; რადიკულიტი; დისკოზი; მხედველობის, სმენის, ყნოსვის, გემოვნების, დაქვეითება; რეინოს დაავადება; ბრონქიტი, ბრონქიალური ასთმა; კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადებები; დიფუზური და კვანძოვანი ჩიყვი; საკვერცხეების ცისტა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, ძვალსახსროვანი სისტემის ტრავმული დაზიანებები, თმის ცვენა და სხვა.

მობრძანდით აღმოსავლური მედიცინის ცენტრ "ნაუტილუსში"!

მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზ. N78
ტელ.: 899 55 28 87; 22-56-26; 23-56-26
ელ. ფოსტა: info@nautilus.ge

მოსკოვის სააღდგომო ფესტივალი

მოსკოვში მიმდინარეობს მეხუთე სააღდგომო ფესტივალი. იგი გახსნა მარინის თეატრმა პიესით "ცხვირი". ფესტივალზე ლექსო თორაძე, ანსამბლი "რუსთავი" და ქალთა გუნდი "გორიც" მიიღებენ მონაწილეობას.

ღონისძიების ორგანიზატორები არიან დედაქალაქის მთავრობა, კულტურისა და კინემატოგრაფიის ფედერალური სააგენტო და მოსკოვის საპატრიარქო. ფესტივალი ცნობილი რუსი კომპოზიტორის დიმიტრი შოსტაკოვიჩის დაბადებიდან 100 წლისთავს დაემთხვა, ამიტომ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს მისი ხსოვნისთვის მიეძღვნათ.

ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ წელს ფესტივალი განსაკუთრებით წარმომადგენლობითი იქნება. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ლექსო თორაძე (ფორტეპიანო), ანა ნეტრებკო (სოპრანო), ვადიმ რეპინი (ვიოლინო), ეფიმ ბრონფმანი (ფორტეპიანო, აშშ), ნიკოლა ცნაიდერი (ვიოლინო, დანია-ისრაელი), ბრინ ტერფელი (ბარიტონი, დიდი ბრიტანეთი). წარმოდგენილნი იქნებიან საუკეთესო გუნდებიც, მათ შორის მოსკოვის კონსერვატორიის კამერული ანსამბლი, ანსამბლი "რუსთავი" და ქალთა გუნდი "გორი" საქართველოდან, "ბულგარული ხმების მისტერია" და "კრედო" (უკრაინა).

დღესასწაული რუსეთის 17 ქალაქს მოიცავს. მათ შორის, ნოვოსიბირსკს, კრასნოდარს, კრასნოიარსკს, როსტოვს, კოლომნსა და კაშირს. ფესტივალი 9 მაისს დასრულდება.

ჯი-ეიჩ-ენი

ქართველი რეჟისორი პერმში

პერმის დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე "ფლაერტიანა" წარდგენილია ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის ლევან კობიძის დოკუმენტური ფილმი "მთელი ცხოვრება". ფესტივალი 3 მაისს დაიწყება. ახალგაზრდა რეჟისორებმა საკონკურსო ნაწილში დოკუმენტური ფილმების დუბლირება უნდა შეძლონ. პერმის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტებს უკვე დაურიგეს სამონტაჟო ფურცლები საკონკურსო ფილმების ტექსტებით. ფესტივალზე სხვადასხვა ქვეყნის დოკუმენტური ფილმებია წარდგენილი, მათ შორის, ირანის, საქართველოს, ტაილანდის, ჩილეს, მაგრამ ტიტრები ყველა ფილმს ინგლისურ ენაზე ექნება.

დიმიტრი ჯანელიძის არქივი

თეატრის, მუსიკისა და კინოს სახელმწიფო მუზეუმში თეატრის ისტორიის ფუძემდებლის დიმიტრი ჯანელიძის არქივის შესწავლა მიმდინარეობს. "თეატრის ისტორიის ფუძემდებლის დიმიტრი ჯანელიძის უზარმაზარი არქივი მოიცავს დიდი რაოდენობით ფოტოებს, მხატვრულ ხელნაწერებს, პოლიგრაფიულ ტილოებს და ა.შ. ეს დღემდე შეუსწავლელი იყო და, ვფიქრობ, ბევრი საინტერესო რამ აღმოჩნდება", - განაცხადა მუზეუმის დირექტორმა ალექსანდრე შალუტაშვილმა.

UNDP Georgia
United Nations
Development Programme

UNDP

გაეროს განვითარების პროგრამის საქართველოს წარმომადგენლობას პატივი აქვს გამოაცხადოს ვაკანსია შემდეგ თანამდებობებზე:

ბროკერი რეგიონებისათვის
ბროკერი თბილისისათვის

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ იხილოთ ინტერნეტ გვერდი: www.undp.org.ge

გალიანომდე და გალიანოს შემდეგ

"თაგის არტის" სტუმარი აკორდეონით

სოფო კილასონია

შემოქმედებითი ჯგუფი "თაგის არტი" 4 მაისს ოპერისა და ბალეტის სცენაზე გამოჩენილი ფრანგი აკორდეონისტის ხელოვნებას წარმოგვიდგენს. ამბობენ, რომ მან აკორდეონის მუსიკა შეცვალა და იგი ბევრად მელოდიური, მდიდარი ხმოვანების, რიტმისა და ჰარმონიის გახადა. იგი სხვადასხვა დროს წარმატებით წარდგა მარსიაკის, ვენის და მონრეალის ჯაზ-ფესტივალებსა და კლასიკური მუსიკის კონცერტებზე რომის "სანტა ჩეჩილიას აკადემიაში", პარიზის "შანზელიზესა" და მილანის "ლა სკალაში". მის განსაკუთრებულობაში ჩვენ რამდენიმე დღეში დავრწმუნდებით, მანამდე კი ამ მუსიკოსის შთამბეჭდავ ბიოგრაფიასა და განვლილ წლებს უნდა გადავხედოთ.

რიშარ გალიანო დაიბადა კანში 1950 წლის 12 დეკემბერს. ფორტეპიანოსა და აკორდეონის გაკვეთილებს მას თავდაპირველად მამა, ლუსიან გალიანო უტარებდა. მუსიკალური განათლება ნიცის უნივერსიტეტში განაგრძო, რომელსაც იმ დროს ცნობილი ორღანისტი პიერ კოჩერო უძღვებოდა. მან შეისწავლა კონტრაპუნქტი, ჰარმონია და ტრომბონი. მუსიკალური განათლების მიღების პარალელურად, იგი აკორდეონის საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობდა. ბახის, ჩაიკოვსკისა და გერშვინის შესრულებით მან პირველი პრიზი მოიპოვა "მსოფლიო თასზე" ზედიზედ ორი წლის განმავლობაში (1966 წელი, ვალენსია, ესპანეთი; 1967 წელი, კალე, საფრანგეთი), 1968 წელს კი შარლ დე გოლის სპეციალური ჯილდო მიენიჭა.

1973 წელს მუსიკოსი სამხრეთ საფრანგეთიდან პარიზში გადასახლდა, წლების განმავლობაში თანამშრომლობდა ცნობილ მუსიკოსებთან, მათ შორის იყვნენ კლოდ ნუგარო, ბარბარა, სერჟ რეჯიანი, შარლ აზნავური, ჟულიეტ გრეკო, ჯორჯ მუსტაკი და ზიზი ჟანმერი. მომღერალ ალან ლეპრესტთან ერთად ჩაწერილმა კომპაქტ-დისკმა "Voce A Mano" მას შარლ კროს აკადემიის გრანპრი მოუპოვა. ფრანგულ შანსონთან დაკავშირებით ასევე აღსანიშნავია მისი დუეტი მომღერალ კეთრინ რინგერთან (რიტა მიცუკოს ჯგუფის წევრი) პარიზში (Cide de la Musique) და ხუან-ლე-პინში ანტიბის ჯაზ-ფესტივალზე.

1983 წელი განსაკუთრებული ყოფილა, რადგანაც ამ დროს გალიანოსა და ასტორ პიაცოლას შეხვედრა მოხდა. რიშარ გალიანო Comédie Française-ში მიიწვიეს, რათა ჟორჟ ლაველის მიერ დადგმული უილიამ შექსპირის პიესისთვის "ზაფხულის ღამის სიზმარი" სოლო აკომპანიმენტი ბანდონეონზე შეესრულებინა. ამ მიპატიჟებამ სათავე დაუდო მათ შორის ხანგრძლივ მეგობრობას, რომელიც პიაცოლას გარდაცვალებამდე, 1992 წლამდე გაგრძელდა.

80-იანი წლებიდან გალიანო გამოჩენილ მუსიკოსებთან ერთად კონცერტებით გამოდიოდა მსოფლიოს უდიდეს ქალაქებში (პარიზი, ნიუ იორკი, მოსკოვი, ლონდონი, ბუენოს აირესი, მონრეალი, სან ფრანცისკო, სტამბოლი და ა.შ.). მას პარტნიორობას უწევდნენ ბრწყინვალე ჯაზ-შემსრულებლები: ჩეტ ბეიკერი, რონ კარტერი, ჯო ზავინული, ელ ფოსტერი, პიერ მიშელო, ჯორჯ მრაზი, ბირელი ლაგრენი, ჟან-ფრანსუა ჟენი-კლარკი, ედი ლუისი, ფილიპ ქეთრინი, ალდო რომანო, ჩარლი ჰეიდენი, ანდრე ჩეკარელი, მიშელ პორტალი, ენრიკო რავა, ტუტს ტილემანსი, დიდიერ ლოქვუდი, ჟან-შარლ კაპონი და სხვები.

რიშარ გალიანომ მუსიკაში შექმნა ახალი სტილი New Musette და ამ სათაურით თავის დროზე ალბომიც ჩაწერა. 1993 წელს საფრანგეთის ჯაზის აკადემიამ რიშარ გალიანო წლის საუკეთესო ჯაზმუსიკოსად აღიარა და ჯანგო რეინჰარტის პრიზით დააჯილდოვა. მას შემდეგ გალიანოს თითქმის ყოველი ახალი ალბომი განსაკუთრებულ ნომინაციებში იმარჯვებს და ამ სფეროში პოპულარული პრიზებით ჯილდოვდება.

პრესა წერს, რომ "გალიანო არასოდეს ისწრაფვოდა მოეპოვებინა მსოფლიოს საუკეთესო აკორდეონისტის სახელი, მისი სურვილი იყო მსმენელისთვის გაეზიარებინა საკუთარი შინაგანი სამყარო და ჩასწვდომოდა მსოფლიოს სხვადასხვა მუსიკის - ხმელთაშუა ზღვის, ჯაზის, ფრანგული შანსონის თუ კლასიკური მუსიკის არსს." მიუხედავად მისი ამ ერთგვარი თავმდაბლობისა, ფაქტია, რომ საუკეთესო აკორდეონისტი გახლავთ, რომელმაც 2006 წელს დაგეგმილი ორი პროექტიდან ერთ-ერთის თბილისში განხორციელება გადაწყვიტა. პირველი პროექტი New York Trio-ს უკავშირდება, სადაც გალიანოსთან ერთად გარი ბარტონი დაუკრავს. მეორე და სწორედ ის პროექტი, რომლის პრემიერაც "თაგის არტის" მონდომებით თბილისში შედგება კვარტეტ Tangaria-ს უკავშირდება. მას გალიანოსთან ერთად მისი დანარჩენი წევრები: ვენესუელელი მევიოლინე ალექსის კარდენასი, ბელგიელი კონტრაბასისტი ფილიპ არტსი და ვენესუელელი პერკუსიონისტი რაფაელ მეჯიასი გახლავთ.

4 მაისი, თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. საზოგადოება თანამედროვე მუსიკის გამორჩეულ პერსონასა და როგორც ამბობენ, "ცოცხალ ისტორიას" იხილავს. გალიანომ არა უბრალოდ შექმნა და აღმოაჩინა დაუვიწყარი ხმოვანება აკორდეონისა, არამედ თავად გახდა ეპოქა, უფრო ზუსტად კი ეტაპი. დღეს მუსიკაში გარკვეულნი და თავად მუსიკოსები ძალიან მარტივ და ამავდროულად მნიშვნელოვან ფორმულირებას ახდენენ: "გალიანომდე და გალიანოს შემდეგ..."

ლოს ანჯელესის ახალი ვერსია

დაუნთაუნი - ქალაქის ქვედა ნაწილი - იგივეა, რაც ქალაქის საქმიანი ნაწილი. დაუნთაუნი აქვს ყველა მეგაპოლისს - ნიუ იორკს, პარიზს, მაგრამ ის - თავისი კლასიკური გაგებით - დღემდე არ ჰქონდა ლოს ანჯელესს. ძნელია, ისეთ დიდ და გაფანტულ ქალაქს, როგორიც ლოს ანჯელესია, ნამდვილი დაუნთაუნი შეუქმნა - ინტენსიური, შეკრული და მრავალფეროვანი. ასე ფიქრობს ცნობილი არქიტექტორი ფრენკ გერიც, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ თავის მშობლიურ ლოს ანჯელესს უოლტ დისნეის ულამაზესი და უუცნაურესი საკონცერტო დარბაზი აჩუქა. ძნელია, მაგრამ არა შეუძლებელი - ესეც გერის აზრია. ამ აზრის დასამტკიცებლად ორიოდე დღის წინ არქიტექტორმა საზოგადოებას შესთავაზა გეგმა, რომელიც ნამდვილი საქმიანი ქალაქის შექმნას ითვალისწინებს.

"გრანდ ავენიუს" პროექტის პირველი ეტაპი 750 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ის ითვალისწინებს მრავალსართულიანი სახლების სერიას, რითაც დაიწყება გრანდ ავენიუს გადაკეთება - 1.8 მილიარდ დოლარად შეფასებული პროექტი.

"როცა ლოს ანჯელესსა და დაუნთაუნზე ვლაპარაკობთ, უნდა წარმოვიდგინოთ ერთი გაწელილი მიწის ფართობი, რადგან ქალაქია ასეთი - გაწელილი და რაღაც გაგებით გაფანტული. ჩვენს დაუნთაუნსაც, ალბათ, უფრო სახაზავის ფორმა აქვს, გრძელი და წვრილი - უილშირის ანდა სანსეტ ბულვარის დახმარებით", - განმარტავს გერი და დასძენს, რომ მისი მიზანი ასეთია: "შევქმნათ და განვავითაროთ ისეთი დასახლება, რომლის მცხოვრებნი ჟესტებით გაუგებენ ერთმანეთს, ექნებათ საკუთარი სლენგი და ერთიანი დასახლების შეგრძნება".

სწორედ ამ მიზნით უნდა გადასხვაფერდეს გრანდ ავენიუ. პირველი ეტაპი მოიცავს უოლტ დისნეის საკონცერტო ჰოლის მიმდებარე ტერიტორიას, სადაც აშენდება სასტუმროები, საცხოვრებელი კორპუსები, სავაჭრო ცენტრები, რესტორნები და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. უნდა აშენდეს ასო L-ის ფორმის ორი ცათამბჯენიც. მათგან უფრო მაღალი - 47-სართულიანი შუშის შენობა სასტუმრო იქნება, მეორე - 25-სართულიან შენობაში კი სხვადასხვა ტიპის საცხოვრებელი ბინები განთავსდება. ცხადია, საქმეში ჩართავენ ხელოვნებასაც. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი იქნება ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ე.წ. "ხელოვნების უბანი" უნდა გაშენდეს. ახალ უბანს ექნება 16-აკრიანი პარკიც.

ერთი სიტყვით, ლოს ანჯელესი გრანდიოზული ქირურგიული ოპერაციისთვის ემზადება. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ქალაქში დაუნთაუნის ხელოვნურად გაშენება არ მოხერხდება. ფრენკ გერი კი ოპტიმიზმს ინარჩუნებს და აცხადებს: "ყველა ქალაქს აქვს რაღაც, რაც მის თვითმყოფადობას და უნიკალურობას გამოხატავს. პარიზისთვის ასეთი ელისეს მინდვრებია. მაგრამ ლოს ანჯელესი არც ნიუ იორკია და არც პარიზი. მას განსხვავებული იმიჯი აქვს და ჩვენ ვცდილობთ, სწორედ ეს იმიჯი ვიპოვოთ. არ გვაქვს დაუნთაუნი? ჩვენ შევეცდებით მოვიძიოთ".

განცხადება ღია ტენდერის ჩატარების შესახებ

ქ. ახალციხის გამგეობამ (ქ. ახალციხე, კოსტავას ქ. N18, ქალაქის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მე-4 სართული) გამოაცხადა 2006 წლის 3 თებერვლის, N23 , გაზეთ "24 საათი"-ში ღია ორ ეტაპიანი ტენდერი. მდინარე ურავლიდან ქალაქ ახალციხემდე წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობაზე.

ტენდერის I ეტაპი, რომელიც გაიმართა 2006 წლის 25 თებერვალს ქალაქ ახალციხეში, საპროექტო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გაიმარჯვა ერთობლივმა შ.პ.ს სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა "გამა"-მ და შ.პ.ს. საქალაქო მეურნეობის იმფრასტრუქტურის უმაღლესმა ტექნიკურმა ინსტიტუტმა "სმიტი". მეორე ეტაპზე (მასალების შესყიდვაზე), რომელიც გაიმართა 2006 წლის 10 აპრილს, გამარჯვებული გამოვლინდა შ.პ.ს. "VIA-EST-VITA".

1. ქალაქ ახალციხის გამგეობა აცხადებს საბოლოო დამამთავრებელ ღია ტენდერს მდინარე ურავლიდან ქალაქ ახალციხემდე წყალმომარაგებნის სისტემის მშენებლობაზე, კერძოდ, სათავე-ნაგებობის მოწყობის და მაგისტრალური წყალსადენის მშენებლობაზე. შესაბამისი პროექტის მიხედვით, რომელიც შედგენილია ერთობლივი შ.პ.ს "გამა" და "სმიტი"-ს მიერ.

2. შეთავაზებული სატენდერო წინადადება უნდა ითვალისწინებდეს მდ. ურაველზე არსებული სათავე-ნაგებობების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის ყველა ძირითადი საამშენებლო სამუშაოების შესრულებას შესაბამისი პროექტის მიხედვით.

3. დაფინანსების წყაროა ქალაქ ახალციხის გამგეობის ბიუჯეტი.

4. დოკუმენტების მიწოდების და განხილვის ბოლო ვადაა 2006 წლის 22 მაისი, დღის 12:00 სთ.

5. პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საკვალიფიკაციო მონაცემები:

- ცნობა ეროვნული საჯარო რეესტრიდან, რომ თქვენი ქონება ამჟამად არ არის დაყადაღებული;
- ცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც ადასტურებს, რომ ტენდერში მონაწილეობის მსურველი იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიმართ უკანასკნელი ხუთი წლის განმავლობაში არ გამოტანილა სასამართლო განაჩენი, ან რომ ამჟამად არ მიმდინარეობს გამოძიება მის საქმიანობასთან დაკავშირებით.
- ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომ ფიზიკური პირი ქმედითუნარიანია;
- ცნობა საგადასახადოდან, რომ მას არ გააჩნია დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ;
- ცნობა სასამართლოდან, რომ იურიდიული პირის მიმართ, ამჟამად არ არის დაწყებული გაკოტრების ან სანქციის პროტოკოლის პროცედურა;
- ჩამოთვალეთ თქვენს მიერ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული სამუშაოები;
- თქველი ძირითადი თანამშრომლობის ძირითადი კვალიფიკაცია და გამოცდილება;
- აპირებთ თუ არა სამუშაო პროცედურაში ქვეკონტრაქტორების ჩართვას;
- თან დაურთეთ ხელმოწერილი განცხადება იმის თაობაზე, რომ მშენებლობა ხელმისაწვდომი იქნება გრაფიკში მოცემული თარიღების შესაბამისად.
- სერთიფიკატი, სასამართლოს გადაწყვეტილება საწარმოს რეგისტრაციის თაობაზე;
- მიუთითეთ მისამართი და საბანკო რეკვიზიტები;
- საუკეთესო შეთავაზება შეირჩევა შესაბამისი კრიტერიუმების საფუძველზე

ა. შეთავაზების ღირებულება (დაბალი ფასები);
ბ. შესასრულებელი სამუშაოს კალენდარული გრაფიკი

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ქალაქ ახალციხის გამგეობაში - ნოდარ გასპარაშვილი / მთ. სპეციალისტი

ტ: 893 99 70 82

განცხადება ღია ტენდერის ჩატარების შესახებ

თელავის რაიონის გამგეობა, ქალაქი თელავი, 2200 ერეკლე II-ის გამზირი N16, აცახადებს ღია ტენდერს თელავის რაიონის სოფ. აკურაში მინი მოედნის (28X15 ასფალტობეტონის საფარით) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვისათვის და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

სამუშაოს მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან 2006 წლის 1 აგვისტომდე.

ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა სატენდერო კომისიას "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" კანონის შესაბამისად საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოუდგინონ ქართულ ენაზე არა უგვიანეს 2006 წლის 21 მაისის 17 საათისა, მისამართზე: ქ.თელავი (2200), ერეკლე II გამზ N16, თელავის რაიონის გამგეობის შენობა, II სართული, საფინანსო სამსახური ტელ: 8 250 7 24 29.

საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

იურიდიული პირებისათვის:

1. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, საბანკო რეკვიზიტები);
2. ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს მისი რეორგანიზაცია და/ან ლიკვიდაცია.
3. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ.
4. ცნობა საქართველოს შსს-დან, რომ ტენდერში მონაწილეობის მსურველი იურიდიული პირის ხელმძღვანელები უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში არ არიან ნასამართლევი, ან შესყიდვის დაწყების მომენტისათვის მათ მიმართ არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე მათ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით.
5. ცნობას შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ქონებაზე ყადაღის არარსებობის შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნას საჯარო რეესტრის სააგენტოს ადგილობრივი ორგანოს მიერ)
6. ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრების საქმის წარმოება.
7. ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან ბიუჯეტისადმი დავალიანების არქონის შესახებ.

ფიზიკური პირებისათვის:

1. მეწარმის სარეგისტრაციო მოწმობა.
2. ცნობა საქართველოს შსს-დან, რომ იგი უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში არ არის ნასამართლევი და შესყიდვის მომენტში მის მიმართ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე მის ეკონომიკურ და სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანაშაულისათვის
3. ცნობას სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება.
4. ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან ბიუჯეტისადმი დავალიანების არქონის შესახებ.
5. ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომ ფიზიკური პირი ქმედუნარიანია.

საკვალიფიკაციო შერჩევა მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ზემოთ ჩამოთვლილ კრიტერიუმებთან შედარების საფუძველზე.

ტენდერში მონაწილეობის მსურველი პირი გაივლის საკვალიფიკაციო შერჩევას, დასახელებულ იქნება პრეტენდენტად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ წარმოადგენს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა საკვალიფიკაციო დოკუმენტს და ისინი არ აღმოჩნდება ყალბი.

ტენდერში გამარჯვებულად დასახელდება მხოლოდ ერთი პრეტენდენტი.

სატენდერო დოკუმენტაცია პრეტენდენტებს გადაეცემათ მათ მიერ სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარის გადახდის შემდგომ მათი მოთხოვნისთანავე.

სატენდერო მოსაკრებლის საბანკო რეკვიზიტებია: თელავის საგადასახადო ინსპექცია ა/ა N200122900, ეროვნული ბანკის კოდი 220101107, სახაზინო კოდი 300514040. აუცილებლად უნდა მიეთითოს თელავის რაიონის გამგეობა.

პრეტენდენტები წარმოადგენენ ერთ სატენდერო წინადადებას დახურული კონვერტით. გამოცხადდება მხოლოდ ერთი გამარჯვებული.

დამატებითი ინორმაციისათვის მიმართეთ თელავის რაიონის საფინანსო განყოფილებას, ქ. თელავი, ერეკლე II გამზ. N16. თელავის რაიონის გამგეობის შენობა, II სართული. ტელ: 8 250 7 24 29.

დამატებითი ინფორმაცია

სახელმწიფო შესყიდვები რეგულირდება შემდეგი საკანონმდებლო აქტებით:

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ"

საქართველოს კანონი "საქართველოს შესყიდვების ადმინისტრაციულ სამართალდარრვევათა დარღვევათა კოდექსში დამატებების შესახებ"

შესყიდვების პროცედურის განხორციელების დროს წარმოქმნილი პრეტენზიები გასაჩივრდება "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის 23 მუხლის, "სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესახებ"დებულების 33-37-ე მუხლებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მოკლედ

ქართველი სტუდენტები მოსკოვში

მოსკოვის აბრამ იამპოლსკის სახელობის IV საერთაშორისო მევიოლინეთა კონკურსში თბილისის სამუსიკო ათწლედის სტუდენტები მონაწილეობენ. პეტრე ჩაიკოვსკის სახელობის მოსკოვის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში დათვალიერების მონაწილეთა და მაყურებლის წინაშე წარდგებიან კონსერვატორიის პროფესორები, კამერული ორკესტრი "მოსკოვია", ხელმძღვანელი ედუარდ გრაჩი, ასევე რუსეთისა და საქართველოს სახალხო არტისტები. გახსნის საღამო მოცარტის დაბადების 250-ე წლისთავს ეძღვნება. პირველ შესარჩევ ტურში მოცარტის ნაწარმოებებს დაუკრავს 38 კონკურსანტი. მეორე ტურში კონკურსანტებს უფლება აქვთ შერჩევით დაუკრან პროკოფიევის, შუმანის, დებიუსის ან რაველის ნაწარმოებები. მესამე ტურისთვის შერჩეული რვა მონაწილე ვალდებულია ორკესტრთან ერთად, დირიჟორის გარეშე შეასრულოს კონცერტი ვივალდის "წელიწადის დროებიდან". კონკურსის ჟიურის თავმჯდომარეა ედუარდ გრაჩი. გამარჯვებულები 5 მაისს დასახელდებიან.

ელექტრონული ბიბლიოთეკა

შეიქმნა პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული ვერსია. საიტი ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონული ტექსტების ცენტრის თანამშრომლებმა შექმნეს. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა გიორგი აფრიდონიძემ განაცხადა, ელექტრონული ვერსია შეიცავს 3 ათასზე მეტ ქართულ დოკუმენტს, 130 რუსულენოვანს და 7 ინგლისურენოვანს. ელექტრონული ბიბლიოთეკის ძირითადი თემატიკაა საქართველოს ისტორია, რელიგია და კულტურა. "საიტი შეივსება ახალი ლიტერატურითა და თარგმანებით. უახლოეს მომავალში იგეგმება საძიებელი სისტემის შექმნა", - აღნიშნა აფრიდონიძემ. ბიბლიოთეკის საიტზე მუშაობა, რომელიც უფასო და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის, 2003 წელს დაიწყო. ელექტრონული ვერსიის შექმნის იდეა ეკუთვნოდა ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილ დირექტორს, ოპოზიციური საპარლამენტო ფრაქცია "დემოკრატიული ფრონტის" ამჟამინდელ წევრ ლევან ბერძენიშვილს.

ისტორიული ტრადიცია

მზევინარ ხუციშვილი

ისტორიული წყაროების გადმოცემით ქართული ტიხრული მინანქარი არსებობის სულ ცოტა, 12 საუკუნეს ითვლის. ბოლო ასწლეულში იგი გაქრა, მაგრამ მეოცე საუკუნის მიწურულს მან ქართულ ხელოვნებაში ისევ იჩინა თავი და წარმატებითაც. სწორედ ამ დროს შეიქმნა ერეკლე მეორის ქუჩაზე გალერეა "ორნამენტი" და მასთან არსებული სკოლა-სახელოსნო, სადაც პედაგოგები ცნობილი მხატვრები არიან, რომლებიც მომავალ თაობას გადასცემენ ტიხრული მინანქრის ტრადიციებს. სწავლების პერიოდი ორ თვეს მოიცავს და დამთავრების შემდეგ იქმნება პედაგოგთა და კურსდამთავრებულთა ერთობლივი კოლექციები და წელიწადში ორჯერ ეწყობა გამოფენა, რომელსაც სიმბოლური სახელი "თაობა" ეწოდება.

გალერეა საზოგადოების ყველაზე დაუცველ ფენებზეც ზრუნავს. 2002 წლიდან მოყოლებული საზოგადოება "მკურნალთან" და სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შედეგად, სკოლაში მომზადება გაიარა მზრუნველობას მოკლებულმა ორმოცამდე მოზარდმა, რის შემდეგაც მათ საკუთარი სახელოსნოები დააარსეს. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა აქსესუარებთან ერთად გალერეაში კონკურსებისთვის პრიზებიც იქმნება.

2000 წელს გალერეა პირველი კოლექციით წარდგა საზოგადოების წინაშე. ამ წლიდან მოყოლებული უკვე მუდმივად ეწყობა გამოფენები. 2006 წლის 28 აპრილს კი "ორნამენტში" მორიგი გამოფენა, სახელწოდებით, "თაობა" გაიმართა, რომელიც აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს მიეძღვნა. საგამოფენო ციკლში ტრადიციულად მონაწილეობდნენ ძველი და ახალი თაობის მხატვრები: ზაზა ლოდია, გიორგი ხვედელიძე, მაკა წერეთელი, მედეა სულუხია, მაია ჯიქია...

გამოფენაზე გაიმართა "ორნამენტის" მიერ გამოცემული ბუკლეტის პრეზენტაცია, რომელსაც წინა გამოცემებისგან იმით განსხვავდება, რომ ნამუშევრების პარალელურად ბუკლეტში წარმოდგენილია ტიხრული მინანქრის მოკლე ისტორია დასაბამიდან დღემდე; გალერეის და მასთან არსებული სკოლა-სახელოსნოს შექმნის ისტორია და გადმოცემულია ის წარმატებები, რომელიც მან თავისი დაარსების დღიდან მიაღწია.

გალერეის დამფუძნებელმა ქალბატონმა თეა გურგენიძემ მადლობა გადაუხადა მრავალრიცხოვან საზოგადოებას მობრძანებისთვის, ხოლო გამოფენის გენერალურ სპონსორს კომპანია "ნესტლეს", სპონსორებს "ავსტრიის ავიახაზებს" და "ინვესტბანკს" - დახმარებისთვის.

- ქალბატონო თეა, დღეს მინანქარზე ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, საუბრობენ მის ხარისხზეც, როგორ წარმოგიდგენიათ ქართული მინანქრის მომავალი?

- უპირველეს ყოვლისა, ვიტყოდი, რომ ჩვენთან არ არიან მხოლოდ მხატვრები, აქ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ. ჩვენთან ტექნოლოგიაზე და ხარისხზე აღარ არის საუბარი, აქ უკვე ჩამოყალიბებული და სერიოზული მხატვრები არიან, ანუ ჩვენ უკვე შემოქმედებას ვეჭიდებით და გაგრძელება, ანუ მომავალი მათ ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. ამასთან, როდესაც ჩვენ ასეთ პროდუქციას ვთავაზობთ დღეს საზოგადოებას, ხვალ უკეთესს შევთავაზებთ, რისიც დიდი იმედი მაქვს. ჩვენ ყველანაირად მხარში დავუდგებით, როგორც ჩვენს მოწაფეებს, ისე სხვა ადამიანებსაც, ოღონდ შეიქმნას სერიოზული ნამუშევრები.

გამოფენით, როგორც საზოგადოება, ასევე თავად შემოქმედნიც, კმაყოფილები დარჩნენ. ერთ-ერთმა მონაწილემ, მაია ჯიქიამ საუბარში აღნიშნა, - "ოთხი წელია მინანქარზე ვმუშაობ და ვგრძნობ საზოგადოების დიდ ინტერესს, მათგან ყურადღება არ ნელდება, პირიქით, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მუშაობს ჩვენთან. უბრალოდ უნდა აღვნიშნო, რომ ყველა ტიპის ნამუშევარს თავისი მომხმარებელი და მსურველი ჰყავს "...

ცნობილია აგრეთვე ისიც, რომ "ორნამენტის" ნამუშევრები არაერთი გამოჩენილი ადამიანის კოლექციას ამშვენებს. გალერეა საზოგადოებას მომავალშიც საინტერესო კოლექციებს ჰპირდება.

ცენტრ პოინტ ჯგუფი

ცენტრ პოინტ ჯგუფი

იწყებს თბილისის ელიტარულ უბნებში პატარა სახლების მშენებლობას მთაწმინდა, სოლოლაკი, ავლაბარი, ხარფუხი და სამების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

სხვა მიმდინარე მშენებლობებს თბილისის ყველა უბანში, ასევე ბათუმში, გუდაურში და ბაკურიანში.

განვადება უპროცენტოა.

მსურველები დაგვიკავშირდნენ: რუსთაველის პროსპექტი 48. ტელ.: 92-20-80, 99-67-69, 899 46-92-22, 899 46 51 21, 893 34 20 02, 899 96 96 57.

TV5MONDE

2 მაისი

06.00, 08.00, 09.00(კანადა) **12.00,** 15.00(ბელგია) **16.00, 17.15, 20.00, 00.00,** 00.45(შვეიცარია), 03.00(აფრიკა), **04.10** TV5-ის საინფორმაციო გადაცემები. **11.00, 14.00, 19.00, 22.30** TV5-ის საინფორმაციო გამოშვებები. **06.30** უცნაური ამბის ქრონიკები. მეტეორიტები. დოკ. ფილმი. **08.30** ტელედილა. **10.30** ეკატერინე. სერიალი. **11.30** გადაცემა: გურმანი. **12.20** ინდოეთი. დოკ. ფილმი. **14.05** თV5-ის სამყარო. **15.30** ციფრები და ასოები. ტელეთამაში. **16.25** დანაშაული სამოთხეში. მხ.ფილმი. რეჟისორი ჟან ბეკერი. 2001. **18.35** კითხვები ჩემპიონისთვის. ტელეთამაში. **20.30** განუყრელი მეგობრები. ტელესერიალი. **23.00** გადაცემა: თალასა. **04.05** გადაცემა: თვალსაზრისი.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება

"საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 47-ე მუხლის საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსს მოსამართლის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:

1.	თბილისის სააპელაციო სასამართლო	36	საშტატო ერთეული
2.	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო	20	საშტატო ერთეული
3.	თბილისის საქალაქო სასამართლო	17	საშტატო ერთეული
4.	ამბროლაურის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
5.	ახალქალაქის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
6.	ბათუმის საქალაქო სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
7.	ბაღდათის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
8.	გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლო	2	საშტატო ერთეული
9.	გალისა და გულრიფშის რაიონული სასამართლო	2	საშტატო ერთეული
10.	გორის რაიონული სასამართლო	3	საშტატო ერთეული
11.	გურჯაანის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
12.	ლენტეხის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
13.	მესტიის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
14.	მცხეთის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
15.	ნინოწმინდის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
16.	ონის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
17.	საგარეჯოს რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
18.	საჩხერის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
19.	სოხუმის საქალაქო და სოხუმის რაიონული სასამართლო	2	საშტატო ერთეული
20.	ტყიბულის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
21.	ქედას რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
22.	ქობულეთის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
23.	ქუთაისის საქალაქო სასამართლო	2	საშტატო ერთეული
24.	შუახევის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
25.	ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
26.	წალკის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
27.	ხარაგაულის რაიონული სასამართლო	1	საშტატო ერთეული
28.	ხულოს რაიონული სასამართლო	2	საშტატო ერთეული
29.	ჯავის რაიონული სასამართლო	3	საშტატო ერთეული

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთები მიიღება 2006 წლის 16 აპრილიდან 25 აპრილამდე, ყოველდღე, 11.00-დან 17.00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა.

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სახელზე კონკრეტულ ვაკანტური ადგილის მითითებით (შეივსება ადგილზე);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია;

დ) საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის მიერ გაცემული ცნობა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შესახებ;

ე) სამედიცინო დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა N 27);

ვ) ცნობა სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ;

ზ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა;

თ) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

ი) ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;

კ) ცნობა ნასამართლობის არქონის შესახებ;

ლ) ორი ფერადი ფოტოსურათი (3X4).

შენიშვნა: კანდიდატები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 2006 წლის მარტის თვეში გამოცხადებულ მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსში, წარმოადგენენ მხოლოდ განცხადებას.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მის.: თბილისი, ბოჭორმის ქ. N12 ტელ.: 27-31-00, 27-31-01 ფაქსი.: 27-31-09

გაეროს განვითარების პროგრამა

(UNDP) უზენაესი სასამართლოს პროექტის "სასამართლოს სისტემის ერთიანი საინფორმაციო სივრცის შექმნა" ფარგლებში აცხადებს ტენდერს

"საქართველოს საერთო სასამართლოების ერთიანი კორპორატიული კომპიუტერული ქსელის შექმნა".

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2006 წლის 5 მაისი
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ
ვებ-ბვერდზე www.undp.org.ge

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ

1. ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური ატარებს ღია ტენდერს საავტომობილო საწვავის (ბარათებით) სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

შესყიდვის ობიექტის მოცულობა - 60.000 (სამოცი ათასი) ლარის ოდენობის საავტომობილო საწვავი (საბარათო სისტემა). ბარათების მოქმედების ვადა უნდა იყოს უვადო.

შესყიდვის ობიექტის მოკლე დახასიათება: შესასყიდი საწვავის მარკა უნდა აკმაყოფილებდეს A95-ის კლასს (პრემიუმი), მომსახურეობა უნდა წარმოებდეს ტენდერში მონაწილე ფირმის ყველა გასამართ სადგურში, მისი მახასიათებლები უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ შესაბამის სტანდარტებს.

2. მიწოდების სავალდებულო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 დღის ვადისა.

3.განაცხადი, სატენდერო წინადადება და საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე (ორიგინალი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) და წარმოდგენილ იქნას სატენდერო კომისიის აპარატში 2006 წლის 25 მაისის 12 საათიდან 2006 წლის 25 მაისის 14.30 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას I შესახვევი N33, III-ე სართული, ქ.თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

4.პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

იურიდიული პირისათვის:

- შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, საბანკო რეკვიზიტები);
- ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ;
- ცნობას, რომ არ ხორციელდება მისი რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (ცნობა წარმოდგენილ უნდა იქნეს საგადასახადო ინსპექციიდან მისი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით);
- ცნობას, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება (ცნობა წარმოდგენილ უნდა იქნეს სასამართლოდან მისი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით);
- ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ქონებაზე ყადაღის არარსებობის შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნას საჯარო რეესტრის სააგენტოს ადგილობრივი ორგანოს მიერ);

ფიზიკური პირისათვის:

- ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომ ფიზიკური პირი ქმედუნარიანია;
- ცნობა სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმისწარმოება;

როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისათვის:

- ინფორმაციას უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში განხორციელებული ან მოცემულ პერიოდში მიმდინარე ანალოგიური მიწოდების შესახებ;
- ნებართვას საქმიანობის განხორციელების შესახებ;
- ინფორმაციას ბენზინგასამართი სადგურების რაოდენობისა და მათი ადგილმდებარეობის შესახებ;
- ინფორმაციას ტენდერში მონაწილის ძირითად ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მომუშავეთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ; ფიზიკური პირის შემთხვევაში ინფორმაცია ფიზიკური პირის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ;

5. თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება, ან ვერ დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, სატენდერო კომისიას უფლება აქვს მოახდინოს ამ პირის დისკვალიფიკაცია შესყიდვის ნებისმიერ ეტაპზე, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე.

6.სატენდერო მოსაკრებლის 200 ლარის გადახდის შემდგომ (ერთიანი ანგარიში არასაგადასახადო (რაიონების მიხედვით) ა. N 200122900, საქართველოს ეროვნული ბანკი, კოდი: 220101107, სახაზინო კოდი: გლდანი-ნაძალადევის რაიონი 300014040; დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი 300024040; მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი 300034040; ვაკე-საბურთალოს რაიონი 300044040; ისანი-სამგორის რაიონი 300054040; დანიშნულება - ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი) სატენდერო დოკუმენტაცია ქართულ ენაზე გაიცემა 2006 წლის 2 მაისის 12 საათიდან 2006 წლის 24 მაისის 18 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას I შესახვევი N33, III-ე სართული, ქ.თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

7.დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან: გიორგი დათუნაშვილი საკონტაქტო ტელეფონი 99-60-35, მისამართზე: ქ.თბილისი, კოსტავას I შესახვევი N33, V სართული, ქ.თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური.

სატენდერო კომისია

"დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი"-ს მოწვევით

2006 წლის 16 მაისიდან 23 მაისამდე ქ. თბილისში, გამაჯანსაღებელ ცენტრ "ნაუტილუსი"-ს ენდოსკოპიური და პლასტიკური ქირურგიის განყოფილების ბაზაზე, მსოფლიო სახელის მქონე ქირურგი ავიშაი ვეინბერგერი ჩაატარებს შემდეგი სახის ოპერაციებს:

- სახის კანის მცირე მოცულობის დაჭიმვა, ღაბაბის კორექციით (40 წლამდე ასაკის პაციენტებში)
- სარძევე ჯირკვლის გადიდება სილიკონის პროთეზით
- სახის კანის კლასიკური დაჭიმვა
- სახის კანის კლასიკური დაჭიმვა + ზედა და ქვედა ქუთუთოს პლასტიკა
- სახის კანის კლასიკური დაჭიმვა + ზედა და ქვედა ქუთუთოს პლასტიკა + საკუთარი ცხიმის ინექციები
- ცხვირის პლასტიკური ოპერაციები
- დეფორმული და დიდი ზომის ყურების პლასტიკა
- ქუთუთოების პლასტიკა + წარბების აწევა
- სარძევე ჯირკვლის დაპატარავება
- სარძევე ჯირკვლის აწევა
- ლიპოსაქცია (ცხიმის ამოტუმბვა)
- შუბლის დაჭიმვა
- დაკიდებული მუცლის პლასტიკა
- მინიაბდომინოპლასტიკა (მუცლის ქვედა ნაწილის პლასტიკა) + ლიპოსაქცია
- ტუჩების გადიდება
- კანის ნაოჭების კორექცია
- ნიკაპის გადიდება პროთეზით
- სახის დაჭიმვა
- სახის დაჭიმვა (უფრო დიდი მოცულობის)
- კონტურული პლასტიკა ცხიმის ინექციებით

ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ ტელეფონებზე: 893 60 30 06, 893 65 38 39

სომხეთი: რუსეთთან გაზის საკითხზე დადებული შეთანხმება შეშფოთებას იწვევს

სომხეთის ოპოზიციის განცხადებით, გაზის დაბალი ფასის შენარჩუნება პოლიტიკური თვალსაზრისით ქვეყანას ძვირად დაუჯდება.

რიტა კარაპეტიანი, ერევანი

სომხეთის პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები რუსეთთან დადებული შეთანხმების გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ, რადგან ის ქვეყნის ენერგეტიკული სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილის რუსეთის გაზის უმსხვილესი კომპანიისთვის – „გაზპრომისთვის“ გადაცემას ითვალისწინებს.

გასულ კვირას პარლამენტის ოპოზიციური პარტიის წევრმა არშაკ სადოიანმა ხელისუფლებას 6 აპრილს დადებული შეთანხმების გაუქმებისკენ მოუწოდა. შეთანხმება ჰრაზდანის გაზზე მომუშავე ელექტროსადგურის ჯერ კიდევ დაუსრულებელი მეხუთე ბლოკის „გაზპრომისთვის“ მიყიდვას ითვალისწინებს. ეს ბლოკი საწარმოს ერთადერთი ნაწილი იყო, რომელიც რუსეთის მფლობელობაში არ იმყოფებოდა.

შეთანხმება იმდენად წინააღმდეგობრივი აღმოჩნდა, რომ შეშფოთება პარლამენტის სპიკერმა და მთავრობის მხარდამჭერი კოალიციის წამყვანმა წევრმა არტურ ბაღდასარიანმაც კი გამოთქვა. მან აღნიშნა, რომ ამ გარიგების შედეგად ენერგეტიკული სექტორის კონტროლი რუსეთის ხელში გადადის.

როგორც პარტია „ორინაც იერკირის“ ლიდერი ბაღდასარიანი აცხადებს, ეკონომიკური თვალსაზრისით შეთანხმება მართებულია, თუმცა „პოლიტიკურად“ შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ სომხეთის ენერგეტიკული სიმძლავრეები რუსეთის ხელში იქნება კონცენტრირებული.

სომხეთის მთავრობამ შეთანხმება მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი აირის დაბალი ფასის უზრუნველყოფის საჭიროებით ახსნა.

რუსეთმა, რომელიც ამჟამად სომხეთისთვის გაზის ერთადერთი მიმწოდებელია, ფასის გაზრდის შესახებ გასული წლის ბოლოს განაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი რუსეთის სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევა, მას ისეთივე ფასი შესთავაზეს, როგორც საქართველოს – 1000 კუბურ მეტრზე ადრინდელი ტარიფის, 56 დოლარის ნაცვლად 110 აშშ დოლარი.

სომხეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მაშინვე განაცხადეს, რომ ფასების ზრდის საკომპენსაციოდ გზების გამონახვისა და მოსალოდნელი უარყოფითი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების შესამსუბუქებლად რუსეთთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა.

„გაზპრომთან“ მიმდინარე მოლაპარაკებები ჰრაზდანის შეთანხმების გაფორმებით დასრულდა. ენერგეტიკის მინისტრის არმენ მოვსესიანის განცხადებით, მიღებული 249 მილიონი დოლარიდან 188 მილიონი მომავალი სამი წლის განმავლობაში გაზის საცალო ფასის სუბსიდიებზე დაიხარჯება; დანარჩენი კი სახელმწიფოს შემოსავალი იქნება.

„გაზპრომმა“ 2009 წლამდე სომხეთისთვის გაზის მიწოდების საბითუმო ფასების შენარჩუნების პირობა დადო. მოვსესიანის განცხადებით, ფასების კონტროლი ელექტროენერგიაზე დაბალი ფასების შენარჩუნებასაც უზრუნველყოფს.

შეთანხმების მიღწევამდე პრეზიდენტ რობერტ ქოჩარიანის ადმინისტრაციამ მისი გამოსვლის ვიდეოჩანაწერი გაავრცელა, რომელშიც პრეზიდენტი აცხადებს, რომ სომეხი მომხმარებლებისთვის გაზის საფასური 10-15 პროცენტზე მეტით არ გაიზრდება. ,,გაზპრომმა“ მომავალი ორი წლის განმავლობაში ჰრაზდანის ელექტროსადგურის მეხუთე ელექტროგამომმუშავებელ ბლოკზე სამუშაოების დასასრულებლად 150-160 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელების ვალდებულება აიღო.

ჰრაზდანის თბოსადგური სომხეთის ყველაზე მძლავრი ელექტროსადგურია, რადგან ქვეყანაში მოხმარებული ელექტროენერგიის 20 პროცენტს გამოიმუშავებს. 2003 წელს რუსეთს სომხეთისთვის სახელმწიფო ვალის ჩამოწერის საფასურად ელექტროსადგურის ოთხი ბლოკი გადაეცა. მეხუთე ბლოკის მშენებლობა ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში დაიწყო და ჯერაც არ დასრულებულა.

ახლა სომხეთის მთელი ენერგოსექტორის კონტროლი რუსული კომპანიების ხელშია.

მსხვილი ენერგოკომპანია UES სომხეთის ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელსაც ფლობს, რომელიც მან გასულ წელს ბრიტანეთში რეგისტრირებული ოფშორული კომპანია „მიდლენდ რისორსისგან“ შეიძინა.

2002 წელს UES-მა მეწამორის ბირთვული სადგურისთვის რუსეთის მიერ მიწოდებულ საწვავზე ვალების ჩამოწერის სანაცვლოდ, ქვეყნის ყველაზე დიდი ენერგოობიექტი, სევან-ჰრაზდანის ჰიდროელექტროკასკადი შეიძინა, რომელიც ექვსი ერთმანეთთან დაკავშირებული ელექტროსადგურისგან შედგება.

მეწამორის სადგური, რომელიც სომხეთის ენერგეტიკის მნიშვნელოვან ნაწილს გამოიმუშავებს, 2016 წლამდე უნდა დაიხუროს.

„გაზპრომთან“ დადებულ შეთანხმებას მმართველ კოალიციაშიც კი არაერთგვაროვანი რეაგირება მოჰყვა.

პრემიერ-მინისტრისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის ანდრანიკ მარგარიანის განცხადებით, ენერგოობიექტის გაყიდვა ძალიან წარმატებული გარიგება იყო.

„ეს ჩვენს ენერგოუსაფრთხოებას საფრთხეს კი არ უქმის, არამედ პირიქით, ხელს უწყობს მას“, – განაცხადა მარგარიანმა.

თავდაცვის მინისტრის სერჟ სარქისიანის განცხადებით, ბლოკზე სამუშაოების დასრულებას სულ მცირე 180 მილიონი დოლარი სჭირდება, ასე რომ, გაწეული ხარჯების დაფარვა ათი წლის განმავლობაში შეუძლებელი იქნებოდა.

„საუკეთესო შემთხვევაში მოგებაზე მომუშავე საწარმო მხოლოდ 2017 წელს გვექნებოდა. მაგრამ რამდენად დიდი იქნებოდა ეს მოგება? რამდენით გაიზრდება გაზის ფასი? ამ შეკითხვებზე პასუხი მხოლოდ ნოსტრადამუსს შეიძლება სცოდნოდა“, – განაცხადა სარქისიანმა.

თუმცა მთავრობის მხარდამჭერი საპარლამენტო ფრაქციის ხელმძღვანელი, ერთიანი ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი გურგენ არსენიანი აცხადებს, რომ გაზი „რუსების ხელში არსებული ახალი ენერგოიარაღია, რომელიც შესაძლოა სომხეთის წინააღმდეგ გამოიყენონ“.

გაცილებით კრიტიკული შეფასებები გააკეთა ოპოზიციამ. საპარლამენტო ფრაქცია „სამართლის“ წარმომადგენელმა ვიქტორ დალაქიანმა ხელისუფლება გააფრთხილა, რომ სომხეთის ენერგეტიკული რესურსების რუსეთისთვის გადაცემა ეროვნულ უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის.

დალაქიანმა ასევე ეჭვის ქვეშ დააყენა შეთანხმების ეკონომიკური მომგებიანობა და განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება მეზობელ ირანთან ენერგეტიკული თანამშრომლობის პერსპექტივებზე უარყოფითად იმოქმედებს. დალაქიანის განცხადებით, თეირანთან შეთანხმების შემთხვევაში, ჰრაზდანის ელექტროსადგური ირანულ გაზზე იმუშავებდა და გამომუშავებულ ელექტროენერგიასაც ირანს მიჰყიდდა. შედეგად, სომხეთი მომავალი 20 წლის განმავლობაში წლიურად 100 მილიონი დოლარის მოგებას მიიღებდა და ჰრაზდანის ელექტროსადგურსაც თავის მფლობელობაში დაიტოვებდა.

დალაქიანის განცხადებით, ამის სანაცვლოდ, ხელისუფლებამ ელექტროსადგური რუსებს უბრალოდ „აჩუქა“.

თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით, მათ შორის ,,გაზპრომის“ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ტექსტის მიხედვით, ,,რუსულმა კომპანიამ ამჟამად მშენებარე ირანი-სომხეთის გაზსადენის 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი შეიძინა. რუსეთი ახალი მონაკვეთის მშენებლობაშიც მიიღებდა მონაწილეობას, რომელიც მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს“.

გამოქვეყნებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ,,გაზპრომის“ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია შეასწორეს და ტექსტიდან ირანი-სომხეთის გაზსადენთან დაკავშირებული ტექსტი ამოიღეს.

თუმცა, ერევანში ბევრს არ სჯერა, რომ ამით ყველაფერი დასრულდა. დამოუკიდებელი დეპუტატის მანუკ გასპარიანის პროგნოზით, გაზსადენის სომხური მონაკვეთი მიმდინარე წლის ბოლომდე გაიყიდება.

www.iwpr.net

ჩერნობილის კატასტროფის მსხვერპლთა მძიმე მდგომარეობა სომხეთში

ჩერნობილის ტრაგედიიდან ოცი წლის შემდეგ ბავშვების ახალი თაობა რადიაციით გამოწვეული დაავადებების სამკურნალო თანხებს ვერ იღებს.

მარიანა გრიგორიანი, გაიანე მკრტიჩიანი, ერევანი

სენიკ ალექსანიანს უცნაური ყვითელი ფერის კანი, ამობურცული ძვლები და გამოკარკლული თვალები აქვს. ალექსანიანი მხოლოდ 49 წლისაა, მაგრამ იმუნოლოგიური სისტემა უკვე განადგურებული აქვს. ათასობით თანამემამულის მსგავსად, იგი საკუთარ ცხოვრებას ორ ნაწილად ჰყოფს – ჩერნობილამდე და ჩერნობილის შემდეგ.

3 ათას სომეხთან და საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ათი ათასობით ადამიანთან ერთად, ალექსანიანი ოცი წლის წინ ჩერნობილში მომხდარი ბირთვული კატასტროფის შედეგების სალიკვიდაციოდ სამაშველო სამუშაოებისთვის უკრაინაში წაიყვანეს. იქ გაგზავნილი სომხების ნახევარს დღეს რადიაციისგან გამოწვეული მძიმე დაავადებები აწუხებს, 350 მათგანი კი გარდაიცვალა.

25 აპრილს სომეხი მაშველების ჯგუფს პრემიერ-მინისტრმა ანდრანიკ მარგარიანმა ჯილდოები გადასცა და დახმარების გაზრდას დაპირდა. თუმცა, ბევრი ,,ჩერნობილელის“ განცხადებით, დამოუკიდებელი სომხეთის ხელისუფლებამ ამ ადამიანებს უღალატა.

„ერთ დღეს სამსახურში წავედი და მაგრამ არ შემიშვეს. მატარებელში ჩაგვსვეს და არც მე და არც ჩემი ოჯახის წევრებს არც კი გვითხრეს, სად მაგზავნიდნენ. მათ რომ გავქცეოდი და არ წავსულიყავი, გამასამართლებდნენ, როგორც ხალხის მტერს“, – იხსენებს სენიკ ალექსანიანი, რომელიც 1986 წელს მძღოლად მუშაობდა.

მაშველები კატასტროფის ზონაში ისე შეიყვანეს, რომ საშიშროების შესახებ არაფერი უთხრეს.

„რადიაციას არც სუნი აქვს და არც ფერი, მისი განსაზღვრა შეუძლებელია. უბრალოდ, გარკვეული დროის შემდეგ თავი ცუდად ვიგრძენით. მუდმივი თავის ტკივილი და თავბრუსხვევა დაგვეწყო. ცხვირიდან ყველას სისხლი გვდიოდა“, – იხსენებს ალექსანიანი.

გევორგ ვარდანიანმა, რომელიც ამჟამად „სომხეთის ჩერნობილის ასოციაციის“ თავმჯდომარეა, ჩერნობილში თერთმეტი თვე გაატარა. დღეს მას რადიაციით გამოწვეული სერიოზული დაავადება აქვს.

„ხალხმა არ იცოდა, რა მოხდა უკრაინაში. 1 მაისის აღლუმზე ბევრი რადიაქტიულ წვიმაში მოყვა. ყველაზე საშინელი ის იყო, რომ მათ შორის, ვინც ხალხი ჩერნობილიდან გამოიყვანა, სტუდენტებიც იყვნენ. მათ წარმოდგენაც კი არ ჰქონდათ, რომ კატასტროფის საშიშ ზონაში იმყოფებოდნენ“, – იხსენებს ვარდანიანი.

ჩერნობილის ავარიიდან წლების შემდეგ, საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მაშველებზე ზრუნვა ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების, მათ შორის სომხეთის მოვალეობა გახდა. მაგრამ ბევრი სხვა ქვეყნისგან განსხვავებით, სომხეთს ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულთა სამკურნალოდ საჭირო თანხები არ გამოუყვია. ჩერნობილის შედეგად დაავადმყოფებულ ადამიანთა განცხადებით, ისინი სამედიცინო შემოწმების გავლასაც კი ვერ ახერხებენ, რის უფლებაც წელიწადში ორჯერ აქვთ.

ალექსანიანის განცხადებით, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, მაგრამ დაავადების სამკურნალოდ საჭირო თანხას არ აძლევენ. სენიკის ოჯახმა ყველაფერი, მათ შორის ბინაც კი გაყიდა.

ალექსანიანის ყოველთვიური პენსია 21 ათას დრამას შეადგენს, რაც 46 აშშ დოლარის ეკვივალენტია, მაგრამ როგორც სენიკი ამბობს, მისთვის აუცილებელი თუნდაც ერთი წამლის საყიდლადაც კი გაცილებით მეტი თანხაა საჭირო.

„როცა დახმარების მისაღებად შესაბამის ინსტანციებს მივმართავთ, ისინი ცინიკურად გვპასუხობენ, იქ არ უნდა წასულიყავითო. მაგრამ ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ ყოფილა. არავინ იცოდა, რომ ,,ნელ სიკვდილზე“ მიდიოდა“, – აცხადებს ალექსანიანი.

ექვსი წლის წინ სენიკსა და მის მეუღლეს ვაჟიშვილი შეეძინათ, მაგრამ ჩერნობილის ,,ეფექტებმა“ კვალი ბავშვსაც დაატყო. პატარა ვაჩაგანი ჯანმრთელობის ქრონიკული პრობლემებით დაიბადა. ახლა მას ეპილეფსია და სხვა დაავადებები აქვს.

გევორგ ვარდანიანის თქმით, სომეხი მაშველების უმრავლესობას დღეს მუშაობა აღარ შეუძლია. ისინი მძიმე პირობებში ცხოვრობენ და ფული ელემენტარული საჭიროებებისთვისაც კი არ გააჩნიათ.

„გვეგონა, ჩვენთვის ჩერნობილში დაწყებული პრობლემები სომხეთში დამთავრდებოდა, მაგრამ, როგორც ვხედავთ, მათ ბოლო არ უჩანს“, – განაცხადა ვარდანიანმა.

„როგორც ჩერნობილის მაშველები, ასევე მათი შვილების 30 პროცენტზე მეტი სხვადასხვა სენით არის დაავადებული. ჯანმრთელობის მხრივ მათ სერიოზული პრობლემები აწუხებთ. ბევრს შვილების ექიმთან წაყვანის შესაძლებლობაც კი არ აქვს“, – დასძინა ვარდანიანმა.

გევორგ ვარდანიანის განცხადებით, სომხეთის მთავრობა ვალდებულების შესრულებას თავს არიდებს. „სპეციალური კანონიც კი არ არსებობს, რომელიც ჩერნობილის სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეთა უფლებებს დაიცავდა და მათ ისეთ შეღავათებს მოგვცემდა, რასაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ყველა იღებს“, – განაცხადა ვარდანიანმა.

როგორც ვარდანიანი ამბობს, სომხეთის ხელისუფლებას რატიფიცირებული აქვს ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებულების დასაცავად სპეციალური კანონის მიღების ვალდებულებას იღებს.

თუმცა ასეთი კანონი ჯერაც არ მიუღიათ.

მიმდინარე წლის დასაწყისში პარლამენტის სოციალურ, ჯანდაცვისა და გარემოსდაცვით საკითხთა კომისიამ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელიც ჩერნობილის მსხვერპლებისა და მათი შვილების სოციალურ დაცვას უზრუნველყოფს.

„ამჟამად კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს“, – განაცხადა კომისიის თავმჯდომარემ გაგიკ მხეიანმა.

თუმცა, სამინისტროები კანონპროექტს უკვე აკრიტიკებენ.

„ჩვენი აზრით, სომხეთს ასეთი კანონი არ სჭირდება“, – განაცხადა დასაქმების სამინისტროს ინვალიდებისა და ხანდაზმულებთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ჯემა ბაღდასარიანმა IWPR-თან საუბრისას. მისი განცხადებით, ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად გადარჩენილ ადამიანებს სოციალური დაცვის შესახებ ამჟამად არსებული კანონმდებლობით სათანადო ყურადღება ექცევათ.

როგორც სომხეთის რადიოაქტიური მედიცინისა და დამწვრობის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკოლაი ჰოვჰანესიანი აცხადებს, ჩერნობილის მაშველების შეშფოთება გასაგებია, მაგრამ სომხეთს მათი დახმარების საშუალება არ აქვს.

„სახელმწიფო თითოეულ ავადმყოფზე 100 ათასი დრამს (222 დოლარს) გამოყოფს, რაც საავადმყოფოს მიერ გამოყენებული ელექტროენერგიის საფასურს, სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურებას, წამალსა და საკვებსაც მოიცავს. რის თქმა შეიძლება ამის შემდეგ? ეს თანხა ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ადამიანების პრობლემების ნაწილის გადასაჭრელადაც კი არ არის საკმარისი“, – განაცხადა ჰოვჰანესიანმა.

თავად დაზარალებულებს კი ახალი კანონის მიღების იმედი აქვთ, რადგან ამჟამად არსებული სოციალური დახმარების სისტემა აბსოლუტურად არაადეკვატურია.

„ისეთი შთაბეჭდილება გვრჩება, რომ ყველა ჩვენი წინააღმდეგია. თითქოს მოსიარულე ჩონჩხებად ვიქეცით, რომლებიც არავის სჭირდება“, – ამბობს ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად დაზარალებული ვაზგენ გიურჯინიანი.

პროფესიით ელექტრიკოსი გიურჯინიანი 28 წლის იყო, როცა ჩერნობილში წაიყვანეს. ახლა 46 წლისაა, ჩახლეჩილი ხმით საუბრობს და სუნთქვის უკმარისობა აწუხებს. გულის შეტევა სამჯერ მოუვიდა. ვაზგენის მესამე ქალიშვილი ლუსინე, რომელიც მისი დაბრუნების შემდეგ გაჩნდა, ინვალიდი დაიბადა და სახელმწიფო შემწეობის სახით თვეში მხოლოდ 3 600 დრამს (დაახლოებით 8 დოლარს) იღებს.

„მხოლოდ ჩვენ არ ვართ დაინვალიდებული. ეს კანონი მარტო ჩვენ კი არა, ჩვენს შვილებსა და შვილიშვილებსაც სჭირდებათ. შეიძლება ზოგიერთ ჩვენგანს ჯანმრთელი შვილები ჰყავს, მაგრამ ეს იმის გარანტიას არ გვაძლევს, რომ შვილიშვილები ჯანმრთელი იქნებიან. ჩერნობილმა ჩვენი გენები დააზიანა“, – დასძინა გიურჯინიანმა.

www.iwpr.net

institute for war & peace reporting

ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის საინფორმაციო სამსახური (CRS) გთავაზობთ უნიკალურ შესაძლებლობას გაეცნოთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებს ადგილობრივ მიმომხილველთა თვალსაზრისით. სამსახური ფუნქციონირებს IWPR-ის კავკასიის პროექტის ფარგლებში. პროექტის მიზანია მასობრივი ინფორმაციის ადგილობრივი საშუალებების მხარდაჭერა და მსოფლიო საზოგადოებისთვის რეგიონის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

ომისა და გაშუქების ინსტიტუტის კავკასიის საინფორმაციო სამსახური მუშაობს დიდი ბრიტანეთის მთავრობის, ევროკავშირისა და ფინეთის მთავრობის მხარდაჭერით.

კავკასიის საინფორმაციო სამსახურის ქართულენოვანი გამოშვების გამოსაწერად მიმართეთ: geocrs@iwpr.ge

ჩრდილოეთ ოსეთი: არალეგალური აბორტების პრობლემა

კონსერვატიული საზოგადოება მარტოხელა ორსულ ქალებს რისკიანი და არალეგალური აბორტებისკენ უბიძგებს.

იანა ვოიტოვა, ვლადიკავკაზი

ანჟელა 24 წლისაა. იგი ორსულადაა, მაგრამ მისმა მეგობარმა მამაკაცმა ამის შესახებ არაფერი იცის. „მისთვის ამის თქმას სიკვდილი მირჩევნია. შეიძლება მომიბრუნდეს და მითხრას, რომ მტოვებს“, – თქვა გოგონამ. იგი მხოლოდ სამი კვირის ფეხმძიმეა და დრო ჯერ კიდევ აქვს, რომ ბავშვის შენარჩუნება ან ადრეული აბორტის გაკეთება გადაწყვიტოს. ექიმმა ანჟელას მოსაფიქრებლად რამდენიმე დღე მისცა.

ჩრდილოეთ ოსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით, 2004 წელს – 5150, ხოლო გასულ წელს 4864 აბორტი გაკეთდა. რესპუბლიკის უფროსი ექიმ-გინეკოლოგის სვეტლანა კოკოევას განცხადებით, აბორტების რიცხვი ყოველწლიურად მცირდება. ,,ცენტრალურ რუსეთთან შედარებით ოსეთში მსგავსი ოპერაციები სულ უფრო იშვიათად კეთდება“, – თქვა მან.

თუმცა ჩრდილოეთ ოსეთში რუსეთის სხვა რესპუბლიკებთან შედარებით უფრო კონსერვატიული საზოგადოებაა. ერთ-ერთი გინეკოლოგის განცხადებით, რომელმაც ვინაობის გახმაურებაზე უარი თქვა, ,,აქ ყოველ სამ ლეგალურ აბორტზე ერთი ,,ჩუმად გაკეთებული“ აბორტი მოდის“.

უფრო მეტიც, IWPR-ის ცნობით, ყოველწლიურად ჩრდილოეთ ოსეთში მეზობელი რესპუბლიკებიდან აბორტის გასაკეთებლად 200 ქალი მაინც ჩადის. ამის მიზეზი ძირითადად ისაა, რომ ქალებს თავიანთი ქალაქის საავადმყოფოში წასვლისას ნათესავებთან შეხვედრის ეშინიათ.

გამოცდილი გინეკოლოგის ტიარა გუცაევას განცხადებით, რუსეთში აბორტების რიცხვმა პიკს საბჭოთა პერიოდში მიაღწია.

„მაშინ კონტრაცეფციაზე საუბარი რუსეთსა და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ოსეთში სირცხვილად ითვლებოდა“, – განაცხადა გუცაევამ და იქვე დასძინა, რომ ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის შემთხვევების შემცირება კონტრაცეფციის შესახებ ინფორმირებულობის დონის გაზრდის შედეგია.

რუსეთის კანონმდებლობით, 12 კვირამდე ნაყოფზე აბორტი ლეგალურია, თუმცა ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ ორსულობის შეწყვეტა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებშია დაშვებული.

ჩრდილოეთ ოსეთში ბევრი აბორტების წინააღმდეგია. „ოსეთის ხანდაზმულთა საბჭოს“ თავმჯდომარის მოადგილე სტირ ნიხასი აბორტებს სასტიკად გმობს.

„არაერთხელ მითქვამს, რომ ერის გენეტიკური ფონდი უნდა გვაშფოთებდეს“, – განაცხადა ნიხასმა. „შეიძლება ამას უხეშად ვამბობ, მაგრამ აბორტი ნამდვილი დანაშაულია. ასეთი ოპერაციის გაკეთება იგივეა, რაც დანაშაულის ჩადენა“, – დასძინა ნიხასმა.

„ვინც აბორტებს სახლში აკეთებს, არ ცდილობს დედების დარწმუნებას, რომ მათ ეს ნაბიჯი არ გადადგან, ერის მომავალზე არ ნაღვლობს და მხოლოდ საკუთარ მოგებაზე ფიქრობს. ისინი მკაცრად უნდა გასამართლდნენ. რა თქმა უნდა, მე არ ვსაუბრობ ისეთ შემთხვევებზე, როცა ქალები იძულებული არიან, ორსულობა სამედიცინო მიზეზებიდან გამომდინარე შეწყვიტონ“, – აღნიშნა ნიხასმა.

სოციალური ზეწოლის გამო არალეგალური აბორტები სახლებში კეთდება, რაც ხანდახან ქალის სიკვდილითაც სრულდება.

ამ მიზეზით გარდაცვალების შემთხვევათა შესახებ ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს.

30 წლის ნინა აბორტის გაკეთების შემდეგ დაიღუპა. მას ერთი შვილი ჰყავდა, რომელსაც მარტო ზრდიდა. ქმარს მაშინ გაშორდა, როცა ბავშვი ჯერ კიდევ პატარა იყო. როცა ნინამ მეორე ორსულობის შესახებ შეიტყო, იმედი ჰქონდა, რომ მეგობარი მამაკაცი მასზე დაქორწინდებოდა.

ორსულობის მეხუთე თვეზე, მას შემდეგ რაც მიხვდა, რომ მეგობარი მამაკაცი მის ცოლად მოყვანას არ აპირებდა, ნინამ აბორტის სახლში გაკეთება გადაწყვიტა. იგი სისხლდენის შედეგად გარდაიცვალა.

ეს ამბავი ერთი წლის წინ მოხდა, თუმცა გინეკოლოგები ამ თემაზე ჯერ კიდევ საუბრობს. ისინი დაჟინებით აცხადებენ, რომ ეს იშვიათი შემთხვევა იყო.

არსებული მონაცემების მიხედვით, ჩრდილოეთ ოსეთში ბავშვს ძალიან ცოტა დაუქორწინებელი ქალი აჩენს. რესპუბლიკის სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებით, 2006 წლის დასაწყისში დაბადებული 1278 ბავშვიდან მარტოხელა დედის შვილი მხოლოდ 66 ახალშობილი იყო.

„არ ვიცი, რა მეშველება ჩემი ქალიშვილი რომ დაორსულეს. ალბათ, სოფელში დედაჩემთან გავაგზავნიდი, მეზობლებისა და მათი გრძელი ენებისგან რაც შეიძლება შორს“, – განაცხდა ვლადიკავკაზის მკვიდრმა ინამ.

ამის შემდეგ გასაკვირი არ არის, რომ ანჟელამ აბორტის გაკეთება გადაწყვიტა. როცა მეგობარმა მამაკაცმა მისი ორსულობის შესახებ შეიტყო, ოპერაციისთვის საჭირო ფული მისცა და საავადმყოფოში მიიყვანა. როცა ექიმმა ანჟელას ამ საკითხზე მშობლებთან დალაპარაკება ურჩია, გოგონა აქვითინდა და თქვა, რომ თუ დედამისი მისი ორსულობის შესახებ შეიტყობს, ალბათ, სახლიდან გამოაგდებს.

ანჟელას შერცხვა, როცა ექიმმა მას თავდაცვის საშუალების გამოყენების შესახებ ჰკითხა.

„აფთიაქში შესვლა და კონტრაცეპტივის ყიდვა ვერც კი წარმომიდგენია. რა მოხდება მაშინ, თუ მაღაზიის გამყიდველი რომელიმე შორეული ნათესავი აღმოჩნდა და მოგვიანებით მას ოჯახურ შეკრებაზე შევხვდი?“ – იკითხა ანჟელამ.

„რესპუბლიკაში ხალხს ისეთი მენტალიტეტი აქვთ, რომ ახალგაზრდა ქალებს თავიანთი სექსუალური ცხოვრების შესახებ ღიად საუბარი ან კონტრაცეპტივების ყიდვა არ შეუძლიათ. ამის გამო ხშირად აბორტებს ის გოგონები იკეთებენ, რომლებიც დაქორწინებული არ არიან“, – განაცხადა ექიმმა ტიარა გუცაევამ.

ჩრდილოეთ ოსეთში საიდუმლოს დაცვის გარანტიით ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტა საკმაოდ ძვირი შეიძლება ღირდეს.

ნატაშას თავისმა ექიმმა დაქორწინებამდე ორი აბორტი გაუკეთა, მათ შორის ერთი ორსულობის გვიანდელ სტადიაში. მისი თქმით, „ექიმები, რომლებიც არალეგალურ აბორტებს აკეთებენ, კარგად ცხოვრობენ. ისინი თვეში სულ მცირე 1000 აშშ დოლარს შოულობენ (ვლადიკავკაზში საშუალო ხელფასი 150 დოლარია).

არალეგალური აბორტები ჩრდილოეთ ოსეთში მწვავე პრობლემაა

„აბორტის გაკეთება გინდათ?“ – ეს პირველი შეკითხვა იყო, რომელიც ექიმმა 26 წლის ალექსიას დაუსვა. იგი დაქორწინებულია და ექიმთან მხოლოდ სამედიცინო შემოწმებაზე მივიდა.

„რა არის ამაში გასაკვირი? ექიმებს ცოტა ფულს უხდიან და ახლა გოგონებს სექსი უკვე 16 წლის ასაკში აქვთ. რატომ უნდა უნდოდეთ ბავშვის გაჩენა ამ ასაკში? ჩვენ მათ ვეხმარებით და „მინი-აბორტს“ ვუკეთებთ. გათხოვილ ქალებსაც იმავე შეკითხვას ვუსვამთ, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამას შეჩვეულები ვართ“, – განაცხადა ბებიაქალმა ზალინამ.

ამჟამად რუსეთის სათათბირო კანონპროექტს განიხილავს, რომელიც „დაუბადებელი ბავშვების სიცოცხლის დაცვის“ მიზნით არსებულ კანონმდებლობაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანასა და მის გამკაცრებას ითვალისწინებს.

თუმცა, ფსიქოლოგ იანა ბიდიევას განცხადებით, აბორტების შესახებ წარსულში არსებულ კანონებთან დაბრუნება დღეს შეუძლებელია.

„დღეს ქალები ბიზნესსა და პოლიტიკაში მიდიან. ბევრი მათგანისთვის ოჯახი ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი აღარ არის. აბორტები ქალებს არასასურველი ორსულობის თავიდან აცილების საშუალებას აძლევს. დღეს აბორტის აკრძალვა დანაშაულის ახალი ტალღის აგორების ტოლფასი იქნება. ქალები ისევ არაკვალიფიციურ გინეკოლოგებთან დაიწყებენ სიარულს და იმ დროში დავბრუნდებით, როცა აბორტისგან უამრავი ქალი იღუპებოდა. მიტოვებული ბავშვების რიცხვიც გაიზრდება“, – განაცხადა ბადიევამ.

„მაგრამ ორსულობის გვიანდელ სტადიაში აბორტის ამკრძალავი კანონიც მართებულია. დროა ვისწავლოთ, რა არის პასუხისმგებლობა. ნუთუ ასეთი ძნელია სექსის დროს თავის დაცვა? მესმის, რომ ჩრდილოეთ ოსეთში ძნელია სექსზე, მასთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და კონტრაცეფციაზე საუბარი. მაგრამ ჩვენი ჯანმრთელობა და შთამომავლობა ცრურწმენებზე უფრო მნიშვნელოვანია“, – დასძინა ბიდეევამ.

www.iwpr.net

24 საათი B
© გაზეთი 24 საათი

ბიზნესი

თქვენი რეკლამა "ბიზნესში"
☎ 995 32 31 93 90
995 32 31 93 86
899 26 20 19

გამოცემის ოფიციალური პარტნიორები:

გააძვირებს თუ არა ქართულ წარმოებას ტარიფების გაზრდა?

საპრივატიზაციო ობიექტებზე განაცხადების მიღება იწყება

B2

კომპანია Lenovo-ს რეკლამას რონალდინიო გაუკეთებს

კუბა, ვენესუელა და ბოლივია ანტიამერიკულად ივაჭრებენ

ესტონეთის ევროზე გადასვლა გადაიდო

აშშ-ს ბირჟაზე ზრდა დაფიქსირდა

B3

“თიბისი ბანკი” კერძო პირების მომსახურებას აუმჯობესებს

მეღვინეებს დროებით "ქამრის შემოჭერას" ურჩევენ

B4

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

1 ავსტრალიური დოლარი	AUD	1,3712
1 აზერბაიჯანული მანათი	AZN	2,0107
1 არაბული დირხამი	AED	0,4947
1 აშშ დოლარი	USD	1,8169
1000 ბელორუსიული მანათი	BYR	0,8452
1 ბულგარული ლეი	BGL	1,1670
1 დანიური კრონი	DKK	0,3059
1 ეგვიპტური გირვანქა	EGP	0,3163
1 ევრო	EUR	2,2815
10 ესტონური კრონი	EEK	1,4587
1000 თურქმენული მანათი	TMM	0,3494
1 თურქული ლირა	TRY	1,3764
10 იაპონური იენი	JPY	0,1591
1 ინგლისური გირვანქა ს	GBP	3,2808
1000 ირანული რეალი	IRR	0,1990
10 ისლანდიური კრონი	ISK	0,2447
1 ისრაელის სეკელი	ILS	0,4038
1 კანადური დოლარი	CAD	1,6172
1 ლატვიური ლატი	LVL	3,2215
10 ლიტვური ლიტი	LTL	6,5526
10 მოლდოვური ლეი	MDL	1,3987
1 ნორვეგიული კრონი	NOK	0,2940
1 პოლონური ზლოტი	PLZ	0,5893
10000 რუმინული ლეი	ROL	0,6104
1 რუსული რუბლი	RUB	0,0666
1 სინგაპურული დოლარი	SGD	1,1478
100 სომხური დრამი	AMD	0,4072
1 ტაჯიკური რუბლი	TJR	0,5653
1000 უზბეკური სუმი	UZS	1,4881
10 უკრაინული გრივნა	UAG	3,6115
100 უნგრული ფორინტი	HUF	0,8659
1 ქუვეითური დოლარი	KWD	6,2191
10 ყაზახური ტენგე	KZT	0,1462
10 ყირგიზული სომი	KGS	0,4441
1 შვედური კრონი	SEK	0,2455
1 შვეიცარული ფრანკი	CHF	1,4488
1 ჩეხური კრონი	CZK	0,0803
1 ჩინური იუანი	CNY	0,2268
1 ჰონ-კონგური დოლარი	HKD	0,2343



ახალი ცხოვრება ახალი ტარიფებით

ანა შარვაშიძე

საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდის საკითხს 5 მაისს საჯარო სხდომაზე განიხილავს. წინასწარი ინფორმაციით, სემეკი ორი წლის წინ მიღებულ და დაწუნებულ საფეხურებრივ ტარიფს აღადგენს და პირველი მაისიდან მისი ამოქმედების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს.

- **სავარაუდოდ, თბილისში საშუალო ტარიფი ერთ კილოვატ საათზე 15 თეთრი, ხოლო რეგიონებში 14 თეთრი იქნება.**
- **ახალი ტარიფი 2007 წლამდე შენარჩუნდება. რა იქნება შემდეგ, ჯერჯერობით უცნობია.**

B2

რა დაფინანსდება გაზრდილი ბიუჯეტით

B4

კაპიტალდაბანდება აზიურ სამოთხეში

იაფი და პერსპექტიული ტაილანდური უძრავი ქონება

გოჩა ქიმუცაძე

ყველა უცხოელს, ვინც ტაილანდში უძრავ ქონებას შეიძენს, უნიკალური საშუალება ეძლევა, წლის ნებისმიერ დროს ზაფხულში მოხვდეს. კიდევ, რაც მთავარია, ტაილანდური კაპიტალის მფლობელი ფულს საკმაოდ მზარდი ეკონომიკის მქონე რეგიონში დააბანდებს და, თავისი ქონების იჯარით გაცემის შემთხვევაში, საკმაოდ კარგ შემოსავალს მიიღებს. თანაც, ტაიტელები ფულის წარმოშობით არ ინტერესდებიან და დეკლარირებას არ ითხოვენ. ისინი ძალიან თბილი, მშვიდობისმოყვარე ხალხია და, უკვე 250 წელია, ომის გარეშე ცხოვრობენ.
მოკლედ აღვნიშნავთ, რომ ტაილანდი ინდოჩინეთის ნახევარკუნძულზე მდებარეობს და სიამის ყურესა და ინდოეთის ოკეანესთან მდებარე თავისი განუმეორებელი სანაპიროებითაა განთქმული. ხმელეთით ეს ქვეყანა ბირმას, კამბოჯას, ლაოსს და მალაიზიას ესაზღვრება. სახელმწიფო მოწყობის ფორმა კონსტიტუციური მონარქია გახლავთ, რელიგია - ბუდიზმი, ენა კი - ტაიტური..

- **პირველი, რაც ტაილანდში უძრავი ქონების შეძენის მსურველს სასიამოვნოდ გააოცებს, ფასებია.**
- **ტაილანდური კანონების მიხედვით, ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია, თავისუფლად შეიძინოს ბინა ან შენობა, მაგრამ უცხოელებისათვის, რომლებიც ტაილანდის რეზიდენტები არ არიან, მიწის მიყიდვა შეზღუდულია.**

B3

ზაჰესი და ჟინვალი ინდივიდუალური მრიცხველებით ანგარიშსწორებაზე გადადიან

საქართველოს გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია ზაჰესსა და ჟინვალში კომუნალური მრიცხველებით ანგარიშსწორებას ორშაბათიდან შეწყვეტს. სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი) კომპანიას კომუნალური მრიცხველებიდან ინდივიდუალური მრიცხველებით ანგარიშსწორებაზე ეტაპობრივად გადასვლას ავალდებულებს.

სემეკ-ის გადაწყვეტილებით, ენერგოკომპანიას მომხმარებელზე ელექტროენერგიის საფასურის კომუნალური მრიცხველებით დარიცხვის უფლება მხოლოდ 31 ოქტომბრამდე ექნება, მანამდე კი ინდივიდუალურ მრიცხველებზე ეტაპობრივად გადავა ის ქალაქები, სადაც ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესი დასრულდება.

ინდივიდუალური მრიცხველის ჩვენების მიხედვით საფასურს გადაიხდიან - 1 მაისიდან ზაჰესსა და ჟინვალში, 1 ივნისიდან - ოზურგეთსა და სამტრედიაში; 1 ივლისიდან - სოფელ დიღომში, ქალაქებში - წალენჯიხასა და მცხეთაში; 1 აგვისტოდან - ფოთში, ბოლნისში, დუშეთსა და ბორჯომში; 1 სექტემბრიდან - ქუთაისსა და ზესტაფონში. **პრაიმ-ნიუსი**

საპრივატიზაციო ობიექტებზე განაცხადების მიღება იწყება

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ საპრივატიზაციოდ რამდენიმე ობიექტი გამოიტანა. პირველი მათგანია შპს "თეთრი ქალაქი". იგი ცაბაძის ქუჩა N8-ში მდებარეობს. ობიექტი სავაჭრო-შემსყიდველ და საშუამავლო საქმიანობას ეწევა. კერძოდ, მისი საქმიანობის სფეროში შედის საკომისიო ვაჭრობა, გამოფენების, ბაზრობების, აუქციონების გამართვა, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა. "თეთრი ქალაქის" საწესდებო კაპიტალი 78 740 ლარს შეადგენს. სახელმწიფო წილი საწესდებო კაპიტალში 52,50 პროცენტია. ობიექტის საწყისი გასაყიდი ფასია 950 000.00 დოლარი.

მეორე ობიექტია შპს "სათბობენერგოინფორმატიკა". იგი ბარათაშვილის ქუჩა N2-ში მდებარეობს. მის საქმიანობას საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში ერთიანი საინფორმაციო სივრცისა და კომპიუტერული ქსელის შექმნა, მომსახურება და ექსპუალატაციაში შესვლა წარმოადგენს. ობიექტის საწესდებო კაპიტალი 7870.00 ლარია. მასში სახელმწიფო წილი 100 პროცენტია.

"სათბობენერგოინფორმატიკის" საწყისი გასაყიდი ფასი 75 000 დოლარია. საპრივატიზაციოდ გამოტანილია, აგრეთვე, ობიექტი, რომელიც ბორჯომში, რობაქიძის ქუჩაზე, ე.წ. ფაფას უბანში მდებარეობს. ეს არის პოლიკლინიკის დაუმთავრებელი შენობა და მიწის ფართი. ობიექტის საწყისი ფასია 700 000 დოლარი.

იყიდება ასევე, თბილისში, ქაიროს ქუჩა N15-ში მდებარე სამსართულიანი ადმინისტრაციული შენობის არასაცხოვრებელი ფართი და მიწის ფართი. მისი საწყისი ფასია 10 000.00 დოლარი.

აღნიშნულ ობიექტებზე საპრივატიზაციო განაცხადები ეკონომიკის სამინისტროში 1 მაისიდან მიიღება და იგი 1 ივნისამდე გაგრძელდება. აუქციონის წესით 1 ივნისს გაიყიდება.

ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ საპრივატიზაციოდ სააქციო საზოგადოება "ელექტრომექანიკოსიც" გამოიტანა. იგი ქუთაისში მდებარეობს. საწარმოში ელექტროძრავები მზადდება. მისი საწესდებო კაპიტალი 5721672.00 ლარს შეადგენს. მასში სახელმწიფო წილი 66.99 პროცენტია. საწარმოს 437278.00 ლარის დებიტორული და 2424333.00 ლარის კრედიტორული დავალიანება აქვს. "ელექტრომექანიკოსის" საწყისი გასაყიდი ფასი 600 000.00 დოლარია. საპრივატიზაციო განაცხადები ეკონომიკის სამინისტროში დღეიდან მიიღება და იგი 1 ივნისამდე გაგრძელდება. ობიექტი კონკურსის წესით 1 ივნისს გაიყიდება. **მედიანიუსი**

სს "ელექტრომექანიკოსის" გაყიდვის მორიგი მცდელობა

სს "ელექტრომექანიკოსის" გაყიდვას ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო კიდევ შეეცდება. აღნიშნული ობიექტის 66,99 პროცენტის სახელმწიფო წილის პრივატიზაციის მიზნით კონკურსი გაიმართება. ამ მიზნით განაცხადების მიღება ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ დღეიდან დაიწყო.

ობიექტის საწყისი გასაყიდი ფასი 600 000 დოლარია. ობიექტი ქუთაისში გუგუნავას N1-ში მდებარეობს. მისი საწესდებო კაპიტალი 5 721 672 ლარს შეადგენს. ობიექტი მოიცავს 93 810 კვ.მ შენობა-ნაგებობებს და 197 000 კვ.მ მიწის ფართს. მისი საქმიანობის სფერო ელექტროძრავების დამზადებაა.

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში განაცხადების წარდგენის ვადა 1 ივნისს 17 საათზე ამოიწურება. ობიექტის ყიდვის მსურველმა წინასწარ, ბეს სახით, 100 000 დოლარი უნდა გადაიხადოს.

შეგახსენებთ, რომ "ელექტრომექანიკოსის" გაყიდვის მცდელობა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში გასული წლის განმავლობაში რამდენიმეჯერ შედგა, თუმცა ობიექტი არ გაყიდულა. მისი საწყისი ფასი თავდაპირველად 1 100 000 დოლარს შეადგენდა.

სს "ელექტრომექანიკოსის" გაყიდვას მორიგი მცდელობა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში პირველ ივნისს 18 საათზე შედგება. **ჯი-ეიჩ-ენი**

"ბორჯომ-ლიკანის" მფლობელი ყაზახური კომპანია "ყაზმუნაიგაზ-სერვისი" გახდა

"ბორჯომ-ლიკანის" სანატორიუმის 100 პროცენტი წილის მფლობელი ყაზახური კომპანია "ყაზმუნაიგაზ-სერვისი" გახდა. სანატორიუმი ყაზახურმა კომპანიამ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 10 მილიონ დოლარად შეიძინა.

პრივატიზების პირობის თანახმად, სანატორიუმის ინვესტორი "ბორჯომი-ლიკანის" სამკურნალო-პროფილაქტიკურ და გამაჯანსაღებელი კომპლექსის აღდგენა-რეაბილიტაციას განახორციელებს. მყიდველი საპრივატიზებო თანხის 50 პროცენტს მაისის ბოლომდე დაფარავს, ხოლო დანარჩენს - მომდევნო სამი თვის განმავლობაში.

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს განცხადებით, სანატორიუმის პრივატიზებასთან დაკავშირებით ხუთი თვის განმავლობაში ოთხ სხვადასხვა ინვესტორთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკება, თუმცა საბოლოოდ ყაზახური კომპანია შეირჩა. აღსანიშნავია, რომ პრივატიზაცია არ შეეხო სანატორიუმთან არსებულ პრეზიდენტის რეზიდენციას 7 ჰექტარ მიწის ფართობთან ერთად. **ინტერპრესნიუსი**

ახალი ცხოვრება ახალი ტარიფებით

პირველი გვერდიდან

ტარიფი, სავარაუდოდ, ოთხსაფეხურიანი იქნება და მომხმარებელი, რომელიც ნაკლები მოცულობის ელექტროენერგიას მოიხმარს, ელექტროენერგიის ნაკლებ საფასურს გადაიხდის.

ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში, ტარიფის გაზრდის მოთხოვნით, სატარიფო განაცხადები ერთდროულად შეიტანეს სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიებმა და გენერაციის ობიექტებმა. კომპანია "თელასი" სამომხმარებლო წილის ცხრა თეთრით გაზრდას მოითხოვს. გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგოკომპანია, აჭარისა და კახეთის ენერგოკომპანიები კი ტარიფში საკუთარი წილის 5 თეთრით გაზრდას მოითხოვენ. სემეკი, სავარაუდოდ, ამ მოთხოვნას სრულად არ დააკმაყოფილებს, თუმცა ელექტროენერგიის საბითუმო ფასის - საშუალო შეწონილი ტარიფის გაზრდა გარდაუვალია, რადგან, როგორც ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში აცხადებენ, ეს თბოელექტროსადგურების მიერ ელექტროენერგიის გაზრდის გამომუშავებას და გაზის ტარიფის გაძვირებას უკავშირდება. საშუალო შეწონილი ტარიფი, სავარაუდოდ, 3 თეთრიდან 5,5 თეთრამდე გაიზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სემეკმა გამანაწილებელი ენერგოკომპანიების მოთხოვნა თუნდაც არ დააკმაყოფილოს, ტარიფი, სულ ცოტა, 2 თეთრით გაიზრდება.

წინასწარი ინფორმაციით, სემეკი აპირებს, გამანაწილებელი ენერგოკომპანიებს მითხოვნა ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ, სავარაუდოდ, თბილისში საშუალო ტარიფი ერთ კილოვატ საათზე 15 თეთრი, ხოლო რეგიონებში 14 თეთრი იქნება. თვალსაჩინოებისთვის: ამჟამად ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დედაქალაქის მოსახლეობისთვის 11,97 თეთრს, რეგიონებისთვის კი 8 თეთრს შეადგენს.

შეგახსენებთ, რომ ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის გაძვირების მთავარი მიზეზი საქართველოში რუსეთიდან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის ღირებულების გაზრდაა.

ორშაბათიდან საქართველოს მოსახლეობა ბუნებრივი აირის ღირებულებას გაზრდილი ტარიფით იხდის. ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის განმარტებით, ბუნებრივი აირის საფასური 2006 წლის 1 იანვრიდან გაიზარდა, რაც რუსული "გაზპრომის" პოლიტიკის შედეგია, რომლის მიხედვით, საქართველო ყოველ მიწოდებულ 1000 კუბურ მეტრზე, 63 დოლარის ნაცვლად, 110 დოლარს იხდის. თუმცა, პირველ ოთხ თვეში სახელმწიფომ სხვაობის დასაფარად 35 მილიონი ლარის სუბსიდია გამოყო. დღეიდან კი მოსახლეობა მოხმარებული აირის მთლიან საფასურს გადაიხდის.

ახალი გადაანგარიშებით, თბილისში ბუნებრივი აირის ღირებულება 7,9 თეთრით გაიზრდება და 26,45 თეთრიდან 34,2 თეთრამდე მოიმატებს. ბუნებრივი აირის ღირებულება საქართველოს ყველა რაიონში მოიმატებს. თუმცა, იმის გამო, რომ თითოეული რაიონის გაზგამანაწილებელ კომპანიას ინდივიდუალური ტარიფი გააჩნია, რაიონებში მისი ღირებულება სხვადასხვაგვარი იქნება. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ 9,26 თეთრით გაიზრდება ბუნებრივი აირის ღირებულება ქუთაისში.

ახალი ტარიფი 2007 წლამდე შენარჩუნდება. რა იქნება შემდეგ, ჯერჯერობით უცნობია.

და კიდევ ერთი: სამომხმარებლო ბაზარზე თხევადი გაზის დეფიციტია, რამაც რეგიონებში მისი გაძვირება გამოიწვია. ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირში აცხადებენ, რომ ბაზარზე თხევადი გაზის დეფიციტის წარმოქმნა აზერბაიჯანში გაზის საწარმოების მუშაობის შეჩერებამ გამოიწვია, რის გამოც აზერბაიჯანიდან თხევადი გაზის იმპორტი არ ხორციელდებოდა.

"მიმდინარე კვირის განმავლობაში პრობლემა მოგვარდება, რადგან იმპორტის განახლება იგეგმება," - განაცხადეს ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირში.

გააძვირებს თუ არა ქართულ წარმოებას ტარიფების გაზრდა?

ეთერ მამულაშვილი

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფის გაზრდამ ქართველ მწარმოებელთა ერთ ნაწილს სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა. უმეტესობას ჯერ კიდევ არ მიუღია გადაწყვეტილება - მის მიერ წარმოებული პროდუქციის ღირებულება გაზარდოს თუ, მოგების მარჟის შემცირების ხარჯზე, დღეს არსებული ფასები შეინარჩუნოს.



ერთ-ერთი მათგანი შპს "ალაფია", რომელიც თვეში საშულოდ 17 ათასი ღირებულების (250 ათასი კილოვატსაათი) ელექტროენერგიას მოიხმარს. ელექტროენერგიის, სავარაუდოდ, 14-15 თეთრით გაძვირება საწარმოს ხელმძღვანელობას პროდუქციის ამავე პროპორციით გაძვირებას აიძულებს. თუმცა ამ შემთხვევაში არ გამორიცხავენ, რომ მათი პროდუქციის რეალიზაციამ, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად იკლოს. **"ვფიქრობთ, მიღებული მოგების გარკვეულ ნაწილზე უარი ვთქვათ და ამით ფასი და წარმოების მოცულობაც შევინარჩუნოთ, თუმცა ამ ეტაპზე ჯერ ვერ გადავწყვიტეთ, რა მიმართულებით წავიდეთ, ისე, რომ არც ჩვენ და არც ჩვენი მომხმარებელი არ დაზარალდეს,"** - უთხრა "24 საათს" საწარმოს ფინანსურმა მენეჯერმა ნონა ხომერიკმა.

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მეწარმეთა ის ნაწილი, რომელსაც დღემდე მოგების შედარებით მაღალი მარჟა ჰქონდა, ენერგომატარებლების ტარიფების გაზრდის შემდეგ, ამ მარჟის შემცირების გზით წავლენ, რათა მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის ფასები დროებით მაინც შეინარჩუნონ. განსაკუთრებით, ეს იმ ტიპის საწარმოებს ეხებათ, რომლებიც პირველადი მოხმარების საქონელს აწარმოებენ და რომელზედაც ფასების ზრდა მოსახლეობის საყოველთაო აღშფოთებას გამოიწვევს. მეწარმეთა ამ კატეგორიაში, პირველ რიგში, პურპროდუქტების მწარმოებლები, განსაკუთრებით, პურის დიდი და მცირე საცხობების მესაკუთრეები მოიაზრებიან.

თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პურის საცხობი "ლოტკინი" დღე-ღამეში 10-12 ათას პურს აწარმოებს და ის თვეში დაახლოებით 12 ათასი ლარის ღირებულების ელექტროენერგიას მოიხმარს. პურის საცხობის დირექტორი კახა კუხალაშვილი ამბობს, რომ მისი საცხობის წარმადობა და, შესაბამისად, მოგების დღევანდელი მარჟა მას იმის საშუალებას აძლევს, რომ წარმოებული პურის ფასი მომავალში შეინარჩუნოს. **"ჩვენ პურს არც ერთ შემთხვევაში არ გავაძვირებთ,"** - ამბობს კახა კუხალაშვილი.

მისგან განსხვავებით, მისივე კოლეგა თამაზ ონიანი, შპს "მიონზას" გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ ენერგომატარებლების საფასურის ზრდა დღეს თუ არა, რამდენიმე თვის შემდეგ მაინც აისახება მის მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე. **"საერთოდ, ჩვენს სფეროში პრობლემები თითქმის ყოველთვის იყო, რაც ფასების ზრდისკენ მუდმივად გვიბიძგებდა, მაგრამ ქვეყნისა და მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე, რაკიღა ის პირველადი მოხმარების პროდუქტია, სხვადასხვა გზებით ყოველთვის ვახერხებდით ფასების შენარჩუნებას. თუმცა ამჯერად მეეჭვება, რომ რაიმე ეს გაკეთებას კიდევ შევძლებთ. უკეთეს შემთხვევაში, ფასების ზრდა შემოდგომამდე შეიძლება შევაჩეროთ,"** - აღნიშნა "24 საათთან" საუბრის დროს თამაზ ონიანმა. შპს "მიონზა" ამჟამად დღე-ღამეში 4 ტონა პურ-პროდუქტებს აწარმოებს და მის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის მოცულობა თვეში 3000 კუბურ მეტრს აღწევს. თამაზ ონიანი ვარაუდობს, რომ მის მიერ წარმოებული პროდუქცია შემოდგომიდან დაახლოებით 10-15 პროცენტით გაძვირდება.

გასული კვირის ბოლოს სახელმწიფო მინისტრ კახა ბენდუქიძის მიერ გაკეთებულ კატეგორიულ განცხადებას, რომ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ტარიფის გაზრდა არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვევს არც ერთ პროდუქციაზე ფასების ზრდას, ეკონომიკურ ექსპერტთა ერთი ნაწილი აბსურდულს უწოდებს. ერთ-ერთი მათგანი დავით ნარმანიაა, "საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის" გამგეობის თავმჯდომარე. ის დარწმუნებულია, რომ გარკვეული კატეგორიის პროდუქციის გაძვირება გარდაუვალია, მათ შორის - პირველადი მოხმარების. **"არა მარტო პროდუქცია, გარკვეული სახის მომსახურებაც გაძვირდება. მაგალითად, ტაქსებით მომსახურება, რომელთა დიდი ნაწილი ბუნებრივ აირს მოიხმარს,"** - ამბობს ექსპერტი.

რამდენად არსებობს იმის საშიშროება, რომ ქართულ საწარმოთა ერთი ნაწილი, ენერგომატარებლების ტარიფის გაძვირების გამო, წარმოებას მუდმივად ან დროებით შეაჩერებს? დავით ნარმანია არც ამას გამორიცხავს: **"მით უმეტეს, ზოგიერთი კატეგორიის წარმოების გაჩერება დღესაც ხშირად ხდება და ახლა ამის ალბათობა კიდევ უფრო იზრდება."** ეს საფრთხე განსაკუთრებით იმ ტიპის საწარმოებს ემუქრება, რომელთაც მცირე წარმადობა, მცირე მოგება გააჩნიათ და რომელთა მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაცია, მათი გაძვირების შემთხვევაში, შემცირდება.

კიდევ ერთი საფრთხე, რაც ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გაძვირებას შეიძლება ახლდეს. მართალია, ეკონომიკურ ექსპერტთა ერთი ნაწილი რეალურად ამ საშიშროებას ყველაზე ნაკლებად უშვებს, თუმცა თეორიულად ამის ალბათობა მაინც არსებობს. საუბარია შავი ბუღალტერიის წარმოებაზე. შედარებით მცირე მოგების მქონე საწარმოები შეეცდებიან თუ არა გადასახადების დამალვას? **"თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ დღეს ადმინისტრაცია ძალიან გამკაცრებულია, მაშინ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამ გზას ძალიან ცოტა მეწარმე თუ მიმართავს, თუმცა არც ეს არის გამორიცხული,"** - ამბობს დავით ნარმანია.



ნატურალური პრეპარატი - იანგ გე რონ-2®
თქვენი ინტიმური ცხოვრების ხანგრძლივობის გარანტი!

სქესობრივ დისფუნქციებს ხშირ შემთხვევაში განაპირობებს დაძაბული ცხოვრების რიტმი, მუდმივი სტრესი, ყოველდღიური პრობლემები, რაც იწვევს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში სარეგულაციო მექანიზმების დარღვევას. ამ პრობლემამ ახალგაზრდა თაობაში გადმოინაცვლა, რასაც ხელი შეუწყო ქრონიკულმა ინტოქსიკაციამ უხარისხო საკვებით, ალკოჰოლით, ნიკოტინით, ხშირ შემთხვევაში კი - ნარკოტიკებით. სქესობრივი დისფუნქცია არანაკლებ მტკივნეულად აღიქმება 50-60 წელს გადაცილებულ მამკაცებშიც. ამ ასაკში თავს იჩენს ჰიპერტონია, სტენოკარგია, ქრონიკული დაღლილობის სინდრომი, პროსტატის კეთილთვისებიანი სიმსივნე (ადენომა) და სხვა. გასათვალისწინებელია ქალთა პრობლემებიც. დასამალი არ არის, რომ მათში ხშირია სქესობრივი დაუკმაყოფილებლობით გამოწვეული პრობლემები ნებისმიერ ასაკში, მაგრამ ჩვენს ყოველდღიურობაში ამის აფიშირება არ ხდება და ქალები, ხშირ შემთხვევაში, "დაჩაგრული" რჩებიან. ეს კი ზოგჯერ ოჯახში ბზარის გაჩენის მიზეზი ხდება.

მსოფლიო სამედიცინო ბაზარზე არსებობს მრავალი პრეპარატი, რომელიც აღნიშნულ პრობლემას მეტ-ნაკლებად აგვარებს. ბევრ მათგანს აქვს ისეთი უკუჩვენებები და გვერდითი მოვლენები, რომლებიც ზღუდავს მათ გამოყენებას სხვადასხვა დაავადების ფონზე, ბევრი მათგანი ქიმიურად არის სინთეზირებული და მხოლოდ ერთეული პრეპარატია ბუნებრივ ნედლეულზე დამზადებული. მათ რიცხვს მიეკუთვნება საქართველოში ახლახან რეგისტრირებული პრეპარატი "იანგ გე რონ-2", რომელიც შედგება მხოლოდ ნატურალური, მცენარეული ინგრედიენტებისაგან. პრეპარატი დამზადებულია კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის სინჯინის სავაჭრო საზოგადოების მიერ, გავლილი აქვს კლინიკური გამოკვლევები კორეის წითელი ჯვრის საავადმყოფოში, მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის კლინიკური საფუძვლების ინსტიტუტში, ქალაქ ფხენიანის ცენტრალური რაიონის საავადმყოფოში, კვლევები ჩატარდა რუსეთის ფედერაციაში და ღსანიშნავია, რომ აკადემიკოსმა ალექსანდრე მატვეევიჩმა ამ პრეპარატს "Долголет интим успеха" უწოდა. სხვა პრეპარატებისაგან განსხვავებით, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ერთჯერადი ან მრავალჯერადი სქესობრივი აქტის ჩასატარებლად, "იანგ გე რონ-2"-ს აქვს სამკურნალო ეფექტი, ანუ იგი აღადგენს სქესობრივ დისფუნქციას სამკურნალო კურსის ჩატარების შემდეგ. პრეპარატის ეფექტურობა ვლინდება მათი მიღებიდან 20-30 წუთში, ერექციის ეფექტურობა შენარჩუნებულია 24 საათის განმავლობაში, მხოლოდ სქესობრივი გაღიზიანების შემთხვევაში, მამაკაცებში გამოიყენება ერექციის დაქვეითების დროს. დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ეაკულაციის დროს (თესლის დანთხევის) დადგომისას ის ახანგძლივებს თვით ორგაზმსაც კი, აუმჯობესებს ღვიძლისა და თირკმელების ფუნქციას, არეგულირებს არტერიულ წნევას, ხსნის დაღლილობის შეგრძნებას, სახსრებისა და წელის ტკივილს, ეფქტურია რევმატიული დაავადებების სამკურნალოდ. პრეპარატი მიიღება როგორც ერთჯერადად, ისე სამკურნალო კურსის ჩასატარებლად. ის გამოიყენება ქალებში სქესობრივი დისფუნქციის მკურნალობისას (სექსუალობის, აღგზნების დაქვეითება, სქესობრივი აქტის დროს ფსიქოლოგიური ბარიერის გადალახვა, საშოს სეკრეციის შემცირება). პრეპარატი ხელს უწყობს ორგანიზმის ზოგადი ტონუსის მომატებას, ასუფთავებს და ნაზს ხდის სახის კანს. მკურნალობის კურსის გამეორება შეიძლება წელიწადში 2-3 ჯერ. არც მამკაცებში დ არც ქალებში პრეპარატი არ იწვევს სექსუალურ განცდებს სტიმულირების გარეშე. პრეპარატის სრული ეფექტურობის შესანარჩუნებლად ცხიმიანი საკვებისა და ხორცის მიღება არ არის სასურველი. მისი გამოყენების დროს არ უნდა მიიღოთ არტერიული წნევის დამაქვეითებელი საშუალებები. პრეპარატი გაიცემა აფთიაქებიდან რეცეპტის გარეშე, მისი შეძენა შესაძლებელია PSP- სა და ქალაქის აფთიაქების ქსელში.

წამლის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ 09-ს საინფორამციო ცენტრში.

"ჯორჯიან კორეიალ ფარმაცევტიკალ კომპანის"
გენერალური დირექტორი ამირან ადეიშვილი

ტელ: 899 56-66-38. ფაქსი: 29-31-52

კომპანია Lenovo-ს რეკლამას რონალდინიო გაუკეთებს

ჩინური კომპიუტერების უმსხვილეს მწარმოებელ კომპანიაში სიახლეებია. Lenovo-ს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კომპანიამ ესპანეთის "ბარსელონას" ფეხბურთელ რონალდინიოსთან კონტრაქტი უკვე ოფიციალურად გააფორმა. ცნობილი ფეხბურთელი რონალდინიო Lenovo-ს პროდუქციის რეკლამირებისთვის იზრუნებს. გავრცელებული ინფორმაციით, კომპანია Lenovo-სა და რონალდინიოს ურთიერთობა მხოლოდ ამით არ დასრულდება. ისინი სამომავლოდ კიდევ აპირებენ თანამშრომლობას. "ამ კონტრაქტის გაფორმება საკმაოდ დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა მოგება ძალიან დიდი იქნება. ჩვენი კომპანია ძირითად აქცენტებს პრესტიჟსა და მოგებაზე აკეთებს," - აცხადებს კომპიუტერული კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი. რონალდინიომ კომპანიასთან ჯერჯერობით ერთწლიან კონტრაქტს მოაწერა ხელი. უნდა აღინიშნოს, რომ სპორტის სხვა ვარსკვლავები, რომლებმაც Lenovo-სთან კონტრაქტები ზამთრის ოლიმპიადის პერიოდში გააფორმეს, თამაშგარე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებიან. კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი კონტრაქტის პირობებს აუცილებლად შეასრულებენ და კომპანიის პროდუქციას ხარისხიან პროპაგანდას გაუწევენ.

Google-მა უფასო 3D- რედაქტორი გამოუშვა

ამერიკულ ინტერნეტ-ჰოლდინგ @LastSoftwere-თან თანამშრომლობის შედეგად, კომპანია Google-მა ახალი, უფასო ვერსია 3D SketchUP გამოუშვა. ახალი პროგრამა, პირველ რიგში, სპეციალური ესკიზებისა და მოდელების შექმნაში დაეხმარება მომხმარებელს. SketchUP-ის შემქმნელები აცხადებენ, რომ ახალი მომსახურება, რომელიც მუშაობის სისწრაფით გამოირჩევა, განსაკუთრებით კონსტრუქტორების, არქიტექტორებისა და დაიზაინერებისთვის იქნება საინტერესო. Google-ის 3D-რედაქტორი საკმაოდ მარტივად, სწრაფად და დიდი სიზუსტით გაუწევს მომსახურებას მომხმარებელს. ასე რომ, ახალი სერვისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი სახის ბიზნესისთვის, იქნება ეს სარეკლამო სააგენტო, რომელსაც სასწრაფოდ ესაჭიროება სარეკლამო როლიკის სცენის მომზადება, ან თუნდაც სახელოსნო, რომელიც შენობებისა და ავეჯის ინტერიერის დიზაინზე მუშაობს. ახალი ინტერნეტ-მომსახურება უფასო იქნება და შექმნილ მოდელებსა და ესკიზებს მომხმარებლები მხოლოდ განსაზღვრულ - BMP, JPG, TIF, PNG და Google Earth ფორმატებში მოათავსებენ და შეინახავენ.

LG-ი და Philips-ი მსოფლიოში უდიდესი ქარხანას ააშენებენ

კომპანა LG-იმ და Philips LCD-მა თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაცია ოფიციალურად გაავრცელეს. ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად, ეს ორი კომპანია მსოფლიოში თხევადკრისტალური დისპლეების მწარმოებელ უდიდეს ქარხანას ააშენებს. ქარხანა ქალაქ სეულის მახლობლად აშენდება. კომპანიების წარმომადგენლების ინფორმაციით, ახალი ქარხანა 5,6 მილიარდი დოლარის თხევადკრისტალურ დისპლეებს აწარმოებს. "ჩვენს მიერ აშენებული ქარხანა, ყოველწლიურად, 16,2 მილიარდი დოლარის ღირებულების დაახლოებით 90 ათას დისპლეის გამოუშვებს," - აცხადებენ LGPhilips LCD-ის წარმომადგენლები. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ გაერთიანებული კომპანიები დანარჩენ მწარმოებლებს სერიოზულ კონკურენციას გაუწევენ და მათ მოგებაზეც მნიშვნელოვნად იმოქმედებენ.

კაპიტალდაბანდება აზიურ სამოთხეში

იაფი და პერსპექტიული ტაილანდური უძრავი ქონება

პირველი გვერდიდან

მხოლოდ ბანკოკი

პირველი, რაც ტაილანდში უძრავი ქონების შეძენის მსურველს სასიამოვნოდ გააოცებს, ფასებია. მართლაც, განა სად იპოვნით მაღალი ხარისხის, პერსპექტიულ უძრავ ქონებას თითქმის ქართულ, ან კიდევ უფრო ნაკლებ ფასად? აზიურ სამოთხედ წოდებულ სიამის ყურის სანაპიროზე ხომ მშვენიერი ვილა დაახლოებით იმდენივე დაგიჯდებათ, რამდენიც თბილისის გარეუბანში, წყნეთში, ან კიკეთში საგარაკო სახლი.

ტაილანდურ კაპიტალზე საუბრისას აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყანაში უცხოელი მხოლოდ საკურორტო მნიშვნელობის, ან დიდ ქალაქში - ანუ ეკონომიკური მნიშვნელობის მქონე ზონაში ქონების შეძენით შეიძლება დაინტერესდეს. ამგვარი ამ ქვეყანაში არცთუ ისე ბევრია - ქალაქებში სულ ტაილანდელთა 20 პროცენტი ცხოვრობს. საერთოდ, დედაქალაქ ბანკოკის შემდეგ ყველაზე დიდი ტაილანდური ქალაქი ჩაინგმაი 200 ათასამდე ადამიანს ითვლის. სამაგიეროდ, დედაქალაქი იზრდება და იფურჩქნება და ამ დროისათვის ბანკოკში 7 მილიონამდე მცხოვრებია.

გამოდის, ქალაქური კაპიტალის შეძენის მსურველმა ბანკოკში - აზიის განთქმულ სავაჭრო, ეკონომიკურ და ტურისტულ ცენტრში უნდა გასწიოს. წინასწარ უნდა ითქვას, რომ ტაილანდის დედაქალაქის ე.წ. ცუდ უბნებში ბინის შეძენა არ ღირს. ჯერ ერთი, ძნელი წარმოსადგენია, იქ რაიმე მოგეწონოთ. თანაც, ამგვარი რაიონები უცხოელების საცხოვრებლად ნამდვილად არ გამოდგება.

რაც შეეხება ე.წ. საშუალო და კარგ უბნებს, პირველში კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი 250-დან 450 დოლარამდე, მეორეში კი 450-დან 800 დოლარამდე ღირს. საქმიან რაიონებში კი კვადრატული მეტრი ბიზნეს-ფართის შეძენა 500-დან 1000 დოლარმდე დაგიჯდებათ. ცხადია, ფასი განაშენიანების ტიპის, სართულის და კეთილმოწყობის მიხედვით მერყეობს.

წარმტაცი სამუი

მაგრამ ტაილანდში განსაკუთრებით მიმზიდველი - სანაპიროზე მდებარე საკურორტო საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონებაა. ადგილმდებარეობის პრესტიჟულობის მიხედვით, 50-დან 200 ათას დოლარამდე დაგიჯდებათ 200 კვადრატული მეტრი ფართობის სახლი საკმაო ზომის ეზოთი, დაცვის თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და აუზით. ხოლო, თუ ორჯერ მეტს დახარჯავთ, ყველაზე საუკეთესო ადგილას მდებარე, კომფორტული, შესანიშნავი საცხოვრებლის მფლობელი გახდებით.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ტაილანდის თითქმის მთელი სანაპირო განთქმულ საკურორტო ზონას წარმოადგენს, მაგრამ განსაკუთრებით პოპულარული - სიამის ყურეში მდებარე, სიდიდით მესამე კუნძული სამუი გახლავთ. როგორც აღვნიშნეთ, მთელ ქვეყანაში უძრავი ქონების ფასი გამუდმებით იზრდება, მაგრამ სამუიზე განსაკუთრებით მაღალი ტემპია დაფიქსირებული. თუმცა, ექსპერტთა აზრით, თავისი პიკისათვის ჯერ კიდევ არ მიუღწევია.

ასე რომ, განსაკუთრებით მომგებიანი კაპიტალდაბანდება სამუიზე უძრავი ქონების შეძენა იქნება. დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, ამ აზიურ საკურორტო დედაქალაქში თქვენი საკუთრების ფასი წლიდან წლამდე სულ უფრო გაიზრდება, ამასთან, თუ სურვილი გექნებათ, მას სარფიანად გააქირავებთ. ხოლო სამუიზე სამშენებლო ბიზნესის წამოწყება მეტად სწორი ბიზნესსვლა იქნება.

კუნძულზე სასტუმროების, ბარ-რესტორნების და მაღაზიების რაოდენობა გამუდმებით იზრდება. მარტო გასული წლის განმავლობაში სამუიზე მსხვილი მშენებლობის 400-ზე მეტი ნებართვა იქნა გაცემული. ამან, ცხადია, მიწის გაძვირება გამოიწვია. ამჟამად სამუიზე განსაკუთრებით პრესტიჟულ ადგილებში 1 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს 500-700 დოლარად შეიძენთ. თუმცა შესაძლებელია, შედარებით იაფად - კერძოდ, კვადრატული მეტრი 300-დან 500 დოლარის ფარგლებში - არცთუ ურიგო მიწის ნაკვეთი იყიდოთ.

მას შემდეგ, რაც მიწის მეპატრონე გახდებით, ცხადია, მშენებლობა უნდა წამოიწყოთ. ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიები თქვენს შეკვეთას საკმაოდ სწრაფად, მაღალ დონეზე და, ევროპულთან შედარებით, იაფად შეგისრულებენ. ტაილანდში, კარგა ხანია, დანერგილია მშენებლობის დასავლური ტექნოლოგიები და საკმაოდ კვალიფიციური კადრებიც ჰყავთ. ამასთან, ამ ქვეყანაში შედარებით იაფია სამშენებლო მასალები და მუშახელი, რაც სამშენებლო კომპანიებს შეღავათიანი ტარიფების შემოთავაზების საშუალებას აძლევს.

საერთოდ, ტაილანდში მშენებლობის სტანდარტულ და სუპერხარისხებს განასხვავებენ. მათ შორის განსხვავება რემონტისა და მოპირკეთების დროს გამოყენებული მასალების ღირებულებასა და პრესტიჟულობაში მდგომარეობს. მაგალითად, თუ სტანდარტული რემონტისას ჩვეულებრივ კაფელს და პარკეტს იყენებენ, სუპერხარისხი ექსკლუზიური დიზაინის მიხედვით ნატურალური ქვითა და დეკორატიული პარკეტით მოპირკეთებასა და სპეციფიკური განათების დაყენებას გულისხმობს. სტანდარტული მომსახურება კვადრატულ მეტრზე 200-დან 300 დოლარამდე, სუპერრემონტი კი - 300-500 დოლარი ღირს. აღნიშნულ ფასში შედის სრული კეთილმოწყობა კონდიცირების სისტემის დაყენების ჩათვლით. ანუ, ნაგებობის ჩაბარების შემდეგ მხოლოდ ავეჯზე ზრუნვა დაგჭირდებათ, ხოლო ბაღის მოწყობისა და აუზის გაკეთებისათვის დამატებით გადახდა მოგიწევთ.

კანონი და გადასახადი

ტაილანდური კანონების მიხედვით, ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია, თავისუფლად შეიძინოს ბინა ან შენობა, მაგრამ უცხოელებისათვის, რომლებიც ტაილანდის რეზიდენტები არ არიან, მიწის მიყიდვა შეზღუდულია. ამიტომაც, იურიდიულ პირად დარეგისტრირება, მიწის ნაკვეთის ხანგრძლივი - ვთქვათ, 30-წლიანი შემდგომი განკარგვის უფლებით - იჯარით აღება, ან კიდევ ადგილობრივ ორგანიზაციასთან ან კერძო პირთან შეამხანაგება და ერთობლივი შესყიდვა მოგიწევთ. ამგვარ შემთხვევაში, უცხოური კაპიტალის წილი 49 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. თავისთავად ცხადია, გულმოდგინედ უნდა გადამოწმდეს ხელშეკრულების ყველა დეტალი.

იბადება კითხვა: რამდენად საიმედოა უძრავი ქონების ფლობის ამგვარი სქემა? როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მთავარია, ხელშეკრულება ყველა წესის და რიგის დაცვით იყოს გაფორმებული. როგორც წესი, ხანგრძლივი, 30-წლიანი იჯარის პროლონგირება ხდება, რაც სრული მეპატრონეობის ანალოგიურია. ხოლო ერთობლივი შესყიდვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ, პარტნიორის წილი იჯარით აიღოთ, ან თქვენს სასარგებლოდ დააგიროთ. ორივე სქემა იურიდიულ პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება.

ყველა ამ საკითხის მოგვარების შემდეგ შენაძენის ღირებულების 6-12 პროცენტს სახელმწიფოს უხდით, 4-5 პროცენტს კი - ნოტარიუსს, და უძრავი ქონების ფლობის დოკუმენტს პროვინციის მიწათგანკარგვის დეპარტამენტი გადმოგცემთ. ეს კი ნიშნავს, რომ უკვე მზად უნდა იყოთ მიმდინარე ბეგარის გადასახდელად. ტაილანდში არსებობს ორი ტიპის გადასახადი: მიწის და შენობის გამოყენების.

მიწის გადასახადი პროვინციების მიხედვით სხვადასხვაა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საერთოდ ძალიან მცირე, მიზერულიც კია და, ამიტომ, მიწის დეპარტამენტი გადასახადის ხშირად აკრეფით თავს არ იწუხებს და შედარებით დიდი თანხის დაგროვებას ელოდება. ამიტომაც, კომერციული გარიგებებისას მიწის ბეგარაზე ყურადღებას არ ამახვილებენ. რაც შეეხება შენობის გადასახადს, იგი საიჯარო ღირებულების 12,5 პროცენტს შეადგენს. ხოლო თუ საკუთრების ღირებულება 100 ათას ევროს აღემატება, მაშინ დამატებითი ყოველწლიური გადასახადით დაიბეგრებით. თავისთავად ცხადია, კიდევ გადასახდელი იქნება კომუნალური გადასახადები.

რაც შეეხება კომერციული საქმიანობით მიღებული შემოსავლის დაბეგვრას, იგი 5-დან 37 პროცენტამდე მერყეობს და შემოსავლის რაოდენობაზეა დამოკიდებული. კერძოდ, 10 ათას დოლარამდე შემოსავლის პატრონი საერთოდ არ იბეგრება, 10-დან 25 ათასამდე შემოსავლის მქონე 5 პროცენტს იხდის, 25-დან 125 ათასამდე დოლარის შემოსავლის მქონე - 10 პროცენტს, 125-დან 250 ათასამდე - 20 პროცენტს, 125 ათასიდან მილიონამდე - 30 პროცენტს, მილიონი დოლარის და მეტის შემოსავლის მქონე ადამიანი კი 37 პროცენტს იხდის.

თუმცა, ტაილანდური კანონები გარკვეულ საგადასახადო შეღავათებსაც ითვალისწინებს. მაგალითად, პირს, რომელიც ქვეყნის რეზიდენტი არ არის და მის ტერიტორიაზე წელიწადში 180 დღეზე ნაკლებს ატარებს, ბეგარას 15 პროცენტამდე უმცირებენ. ამასთან, გადასახადების გადამხდელს უფლება აქვს, შესაბამის ორგანოებში წარადგინოს თავისი ბიზნესის განვითარებისათვის გაწეული დანახარჯების დასაბუთებული ნუსხა და თუ ის 100 ათას დოლარს აჭარბებს, გადასახადის შემცირება მოითხოვოს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გადასახადების გადახდისაგან თავის არიდებას არ გირჩევთ, რადგან ამგვარი დანაშაული 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. მით უმეტეს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ ქვეყანაში არც ისე დიდი გადასახადები და ფასებია. ასე რომ, შეგიძლიათ, ამ ჭეშმარიტ აზიურ სამოთხეში ქონება თამამად შეიძინოთ და ცხოვრებით დატკბეთ.

აშშ-ს ბირჟაზე ზრდა დაფიქსირდა







გუშინ ნიუ იორკის საფონდო ბირჟაზე ძირითად ინდექსთა ზრდა დაფიქსირდა. სხვადასხვა დამაიმედებელი კორპორაციული სიახლეების გარდა, ინვესტორთა განწყობის გაუმჯობესება აშშ-ს შრომის და ვაჭრობის სამინისტროების მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა განაპირობა.

კერძოდ, ქვეყნის შრომის სამინისტროს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში სამუშაო ძალის ინდექსმა 0,6 პროცენტით მოიმატა, რაც 1999 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ, როცა ანალოგიური მაჩვენებელი 0,4 პროცენტი იყო, ყველაზე დაბალი მონაცემია. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის მეოთხე კვარტალში სამუშაო ძალის ინდექსმა 0,8 პროცენტით მოიმატა და ექსპერტები ამჯერად 0,9-პროცენტიან ზრდას ვარაუდობდნენ.

აშშ-ს ვაჭრობის სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით კი, მარტში ამერიკელთა შემოსავალმა თებერვალთან შედარებით 0,8 პროცენტით, გასავალმა კი - 0,6 პროცენტით მოიმატა. ეს მაშინ, როცა ეკონომისტები ორივე მაჩვენებლის, საშუალოდ, 0,4 პროცენტით ზრდას ვარაუდობდნენ.

ამასთან, ვაჭრობის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყნის შიდა პროდუქტის მოცულობა 4,8 პროცენტით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის მეოთხე კვარტალში იგივე მაჩვენებელი მხოლოდ 1,7 პროცენტი იყო.

საბოლოოდ, Dow Jones Index-მა 0,48 პროცენტით, 11.421,87 პუნქტამდე მოიმატა, 0,42 პროცენტით გაზრდილმა Nasdaq Index-მა 2.332,23 პუნქტი შეადგინა, ხოლო S&P 500 Index 0,42 პროცენტით, 1.316,12 პუნქტამდე გაიზარდა.

კუბა, ვენესუელა და ბოლივია ანტიამერიკულად ივაჭრებენ

ფიდელ კასტრომ, უგო ჩავესმა და ევო მორალესმა ხელი მოაწერეს სამ ქვეყანას შორის გაფორმებულ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რომლის მიზანიც ლათინურ ამერიკაში შეერთებული შტატების გავლენის შესუსტებაა.

პაქტი, რომელსაც "ბოლივარული ალტერნატივა ამერიკისათვის" ეწოდა, განიხილება როგორც აშშ-ს მიერ მოწონებული ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის პროექტისადმი დაპირისპირების საშუალება.

ხელშეკრულების საფუძველი კუბას, ვენესუელას და ბოლივიას შორის სავაჭრო ტარიფების მინიმუმამდე შემცირება, ან სრულიად გაუქმება გახლავთ. გარდა ამისა, ვენესუელა ბოლივიას ნავთობსა და გაზს ძალიან იაფად მიაწვდის.

ესტონეთის ევროზე გადასვლა გადაიდო

ესტონეთის მთავრობის განცხადებით, არსებული ინფლაციის გათვალისწინებით, 2007 წლის იანვარში ქვეყნის ერთიან ევროპულ ვალუტაზე გადასვლა არარეალურია. სავარაუდოდ, ესტონეთის ევროზე გადასვლა ერთი წლით გადაიდო.

როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მოთხოვნების მიხედვით, ევროზონაში შემსვლელ ქვეყნებში ინფლაცია 2,4 პროცენტს, ხოლო ევროკავშირის სტაბილურობისა და განვითარების პაქტის მიხედვით, ბიუჯეტის დეფიციტი 3 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. ესტონეთში კი 2005 წელს წლიურმა ინფლაციამ 4,1 პროცენტი შეადგინა. ესტონეთის ბანკის ექსპერტები მიმდინარე წლისათვის ინფლაციის 3,6 პროცენტამდე, 2007 წელს კი 3 პროცენტამდე შემცირებას ვარაუდობენ.

ასევე მაღალი ინფლაციის გამო ევროზე გადასვლის გადადება მოუწევს ლატვიას. ევროკომისარმა ეკონომიკასა და საფინანსო-საკრედიტო საკითხებში ხოაკინ ალმუნიამ განაცხადა, რომ ლატვია პრობლემების მოგვარებას 2008 წლის დასაწყისისათვის ვერ მოახერხებს, რადგან ამ ქვეყანაში 2005 წელს ინფლაციამ 6,9 პროცენტი შეადგინა.

შეგახსენებთ, რომ ალმუნიას მიერ ამას წინათ გაკეთებული განცხადების მიხედვით, ევროკავშირის ახალბედათაგან ევროზე პირველი სლოვაკეთი გადავა. ევროკომისრის თქმით, სლოვაკეთი ევროპულ ეკონომიკურ კრიტერიუმებს შეესაბამება და ყველაფერი 2007 წლის 1 იანვრიდან ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ევროს შემოღებისაკენ მიდის.

Airbus-ი ჩინეთში ქარხანას ააშენებს

უმსხვილესი ევროპული თვითმფრინავმშენებელი კომპანია Airbus-ის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში აშენდება ქარხანა, რომელიც "აერობუს-320" მარკის თვითმფრინავებს გამოუშვებს.

ანალიტიკოსთა პროგნოზის მიხედვით, უახლოესი 15 წლის განმავლობაში ჩინეთს 2 ათასამდე ახალი თვითმფრინავი დასჭირდება. ამ დროისათვის ევროპული თვითმფრინავმშენებლობის სიმძლავრე საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ მსოფლიოს ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის მოთხოვნილება დააკმაყოფილოს. ამასთან, ჩინური ბაზრის ათვისებით სერიოზულადაა დაინტერესებული ამერიკული გიგანტი "ბოინგი" და მასთან სრულფასოვანი კონკურენციისათვის Airbus-ს ჩინეთში ქარხნის აშენება მართლაც სჭირდება.

კონცერნ Airbus-ის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ ხარისხის სათანადო კონტროლის პირობებში ავიალაინერების საბოლოო აწყობის ჩინელი სპეციალისტებისათვის მინდობა თავისუფლად შეიძლება. ახალი ქარხნის მშენებლობის დასრულება 2010 წლისთვისაა ნავარაუდევი.

კობი-გუდაურის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა აღდგა

კობი-გუდაურის საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა სრულფასოვნად გუშინ, დღის ბოლოს აღდგა. კობი-გუდაურის გზაზე გვირაბებში დაზიანებული გზის გამო მლეთასთან ათეულობით ტრაილერი რამდენიმე დღე გაჩერებული იყო და გზის გაწმენდას ელოდებოდა.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის გოგი წერეთლის ინფორმაციით, გვირაბი ამ დროისთვის გაწმენდილია და ავტომანქანების უმეტესობამ საზღვრის გადაკვეთა მოახერხა. აღნიშნულ მონაკვეთზე გვირაბებში გზის დაზიანებული საფარის შეკეთება მომდევნო დღეებშიც გაგრძელდება. **24 საათი**

საქართველოს პორტებში შემოსული გემებისთვის საწვავით მომსახურება აღდგება

უახლოეს მომავალში საქართველოს პორტებში შემოსული გემებისათვის საწვავით მომსახურება აღდგება. როგორც საქართველოს ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირში განაცხადეს, პარლამენტმა მეორე მოსმენით უკვე მიიღო კავშირის მიერ დაყენებული წინადადება, რომელიც საქართველოს ნავსადგურებში საერთაშორისო საზღვაო რეისების განმახორციელებელ გემებზე ნავთობპროდუქტების მიწოდების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ამოქმედებას ითვალისწინებს.

დღეისათვის საქართველოს ნავსადგურებში აღნიშნული სახის მომსახურება არ ხორციელდება, რის გამოც ქვეყანა მილიონობით ლარს კარგავს. "ის გემები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში შემოდიან, საწვავით გამართვას ჩვენი ქვეყნის ნავსადგურებში ვერ ახერხებენ და იძულებულნი არიან, საწვავი სხვა ქვეყნებში, კერძოდ, თურქეთსა და საბერძნეთში აიღონ. ამით საქართველო საკმაო შემოსავალს კარგავს, თანაც ილახება მისი, როგორც საზღვაო ქვეყნის, პრესტიჟი, რადგან აღნიშნული სახის მომსახურება მსოფლიოს ნებისმიერ პორტში ხორციელდება. თავის მხრივ, ეს გემების უსაფრთხოებაზეც გავლენას ახდენს," - განაცხადა იობაშვილმა. მისივე თქმით, გემებზე საწვავის მიწოდება უნდა იბეგრებოდეს იმავე საგადასახადო რეჟიმში, როგორიც საერთაშორისო საავიაციო გადაზიდვებისთვისაა დაწესებული. კერძოდ, გემზე საწვავის მიწოდება საბაჟო გადასახადებით არ უნდა დაიბეგროს. იობაშვილის აზრით, სანაცვლოდ, კავშირის ზედაპირული გათვლებით, საქართველოს ბიუჯეტი ამ მომსახურებიდან, მოგების გადასახადის სახით, მილიონობით ლარს მიიღებს. **ჯი-ეიჩ-ენი**

დოლარის "გავლენა" ეცემა

ბოლო პერიოდში გატარებული, ამერიკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის შედეგად დოლარის კურსი, სხვა ვალუტასთან მიმართებაში, საგრძნობლად ეცემა. საფინანსო ბაზარზე გუშინ გამართულ ვაჭრობებზე დოლარი-იენის გაცვლითმა კურსმა ბოლო 7 თვის განმავლობაში დაფიქსირებული მაჩვენებლის მინიმუმს მიაღწია. ანალოგიური მდგომარეობაა დოლარ-ევროს გაცვლით კურსთან დაკავშირებით. დოლარის კურსი ეცემა ევროს კურსის სასარგებლოდ. ანალიტიკოსები ამ ფაქტს ამერიკა-ირანის დაძაბული ურთიერთობებით ხსნიან და უფრო მეტს საუბრობენ ამერიკის ფინანსურ დეფიციტზე, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის კრიზისზე. **ჯი-ეიჩ-ენი**

"ეარბალტიკი" რიგა-თბილისის მიმართულებით პირველ ავიარეისს შეასრულებს

2 მაისიდან ავიაკომპანია "ეარბალტიკი" რიგა-თბილისის მიმართულებით ავიარეისების შესრულებას დაიწყებს. ფრენა განხორციელდება კვირაში ორჯერ - სამშაბათს და ხუთშაბათს ქალაქ რიგიდან, ხოლო ოთხშაბათს და პარასკევს - ქალაქ თბილისიდან. რიგა-თბილისი-რიგის მიმართულებით ეკონომ-კლასით მგზავრობის ღირებულება შეადგენს 574 ლიტს (ლიტვის ეროვნული ვალუტა), დაახლოებით 203 დოლარს. ქართულ ავიაბაზარზე რიგა-თბილისი-რიგის მიმართულებით არც ერთი ავიაკომპანია არ დაფრინავს. "ეარბალტიკი" აღნიშნული მიმართულებით რეისებს "ბოინგ-735"-ით შეასრულებს. უახლოეს მომავალში რეგულარული საჰაერო რეისების შესრულებას დაიწყებს სომხური ავიაკომპანია "არმავიაც", რომელიც ერევანი-თბილისის მიმართულებით იფრენს. **ჯი-ეიჩ-ენი**

ამინდი

	2/05	3/05	4/05
კიევი	16	17	16
რიგა	15	18	18
ვილნიუსი	11	16	18
მოსკოვი	17	18	19
მინსკი	12	16	15
პარიზი	18	24	24
რომი	23	23	24
ლონდონი	12	12	18
მადრიდი	27	27	25
ბონი	17	22	23
ვარშავა	10	12	14
ათენა	21	20	22
ბერნი	18	23	25
ამსტერდამი	11	16	16
ოსლო	6	6	11
ანკარა	19	15	22
ვარნა	14	15	12
დელი	47	47	45
ტოკიო	23	27	26
კოპენჰაგენი	7	11	11
ბაქო	19	17	22
ერევანი	27	27	23
ასტანა	-1	5	9
ჰელსინკი	8	12	15
დუბლინი	8	5	6
ლისაბონი	27	24	23
პრაღა	10	17	17
სოფია	18	16	21
ბუდაპეშტი	15	17	14
ბუხარესტი	15	21	21

"თიბისი ბანკი" კერძო პირების მომსახურებას აუმჯობესებს

2006 წლის ბოლოს "თიბისი ბანკის" მომსახურებით გაცილებით მეტი მოქალაქე ისარგებლებს

2006 წლის ბოლოს "თიბისი ბანკის" ის მომსახურებები, რომლებიც კერძო პირებისთვისაა განკუთვნილი, ბევრად უფრო მრავალფეროვანი, სწრაფი და მოქნილი გახდება, დაინერგება სწრაფი სესხები და შესაძლებელი იქნება ამ სესხების გაცემა გაცილებით მეტ ადამიანზე, ვიდრე ეს დღეს არის. ახალი სტრატეგია, რომელიც კერძო პირების ბაზრის განვითარებას გულისხმობს, "თიბისი ბანკისთვის" დღეს მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ახალი სტრატეგიის მიმართულებით პირველი ნაბიჯი "თიბისი ბანკმა" გუშინ გადადგა, როდესაც IFC-სთან (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია) ხელშეკრულება გააფორმა ტექნიკური დახმარების პროექტის განხორციელების თაობაზე. პროექტის მიზანია "თიბისი ბანკის" მიერ კერძო პირების სეგმენტისათვის განკუთვნილი სერვისების დახვეწა, განვითარება და ბანკის პოზიციების გაძლიერება აღნიშნულ სეგმენტზე.

ტექნიკური დახმარების პროგრამა 2006 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. პროგრამის დასრულების შედეგად "თიბისი ბანკი" კერძო პირებს შესთავაზებს ბევრად უფრო მრავალფეროვან საბანკო პროდუქტებს, ბევრად უფრო სწრაფ სესხებს (მნიშვნელოვნად შემცირდება კერძო პირებზე სესხის გაცემისათვის საჭირო დრო) და გააფართოებს დაკრედიტების სეგმენტს (ბევრად უფრო მეტ კერძო პირზე გაიცემა სესხები).

კერძო პირების ბაზარი ამჟამად საქართველოში ჩამოყალიბების სტადიაშია. ბანკის მენეჯმენტმა კერძო პირების სეგმენტზე საბანკო მომსახურების გააქტიურებისათვის და მომსახურების მრავალფეროვნებისა და ხარისხის ამაღლების მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია ბანკის გარეთ სტრატეგიული პარტნიორის მოძიება და მასთან თანამშრომლობა.

ტექნიკური დახმარების პროექტის ღირებულება 400,000 აშშ დოლარს შეადგენს. თანხის მოზიდვა და უცხოელი კონსულტანტების მოძიება IFC-ის დახმარებით მოხდა. კონსულტანტად შეირჩა ამერიკული კომპანია "შორბანკის" საკონსულტაციო ჯგუფი. აღნიშნულ კომპანიას საქართველოში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს და საქართველოს საბანკო სექტორის სპეციფიკა მისთვის კარგად არის ცნობილი, რაც პროექტის წარმატების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის. IFC-სა და "შორბანკთან" თანამშრომლობა და მათი გამოცდილების გაზიარება "თიბისი ბანკს" კერძო პირების მომსახურების ხარისხობრივ და ტექნიკურ დახვეწაში დაეხმარება.

"თიბისი ბანკი", ფინანსური მაჩვენებლების მიხედვით, დღეისათვის წარმოადგენს ყველაზე მსხვილ კომერციულ ბანკს საქართველოში და სიდიდით მეორე ბანკს კავკასიის რეგიონში. იგი დაფუძნდა 1992 წელს. 2000 წელს "თიბისი ბანკი" პირველი ქართული კომპანია იყო, რომელსაც საერთაშორისო რეიტინგი მიენიჭა. დღეისათვის "თიბისი ბანკის" საერთაშორისო რეიტინგი, რომელიც მას სარეიტინგო კომპანია FitchRating-ის მიერ აქვს მინიჭებული, მოკლევადიან პერსპექტივაში "B"-თი, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში "B-"-ით განისაზღვრება.

"თიბისი ბანკი" 2002-2005 წლებში ზედიზედ ოთხჯერ დასახელდა "Financial Times Group"-ის მსოფლიოს საუკეთესო ბანკების რეიტინგში, როგორც საუკეთესო ქართული ბანკი. დღეისათვის "თიბისი ბანკის" აქტივები 700 მილიონ ლარს აჭარბებს, საკრედიტო პორტფელი დაახლოებით 450 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო "თიბისი ბანკში" განთავსებული ანაბრების მოცულობა - 442 მილიონი ლარია.

"თიბისი ბანკის" ერთ-ერთი სტრატეგიული პარტნიორი - საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC) წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრს, რომელიც კერძო სექტორის განვითარებაზეა ორიენტირებული, სათაო ოფისით ვაშინგტონში. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია ახდენს თავისი საქმიანობის კოორდინირებას მსოფლიო ბანკის ჯგუფის სხვა დაწესებულებებთან, თუმცა სამართლებრივად და ფინანსურად დამოუკიდებელია. მისი 178 წევრი ქვეყანა საკუთარი კაპიტალის განაწილებას ახდენს და კორპორაციის პოლიტიკას ერთობლივად განსაზღვრავს.

24 საათი

რა დაფინანსდება გაზრდილი ბიუჯეტით

პირველი გვერდიდან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მიმდინარე წლის ოთხი თვის შემოსავლები და, შესაბამისად, ხარჯებში შესატანი ცვლილებები გამოაქვეყნა. ფისკალური სამსახურების მიერ გაწეული მუშაობის შედეგად 2006 წლის იანვარ-აპრილში ბიუჯეტში შევიდა 1, 110.2 მილიონი ლარი, დაგეგმილი 1,000.2 მილიონი ლარის ნაცვლად, ანუ 110 მილიონი ლარით მეტი.

წარმოდგენილი ცვლილებებით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები იზრდება 110. 1 მლნ ლარით. ფინანსთა მინისტრის ლექსო ალექსიშვილის განმარტებით, მათ შორის: საგადასახადო შემოსავლებია - 59. 6 მლნ. ლარი, არასაგადასახადო შემოსავლები 42.7 მლნ. ლარი, გრანტები - 7.8 მლნ ლარი. სულ, სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები 3 178.6 მილიონ ლარს შეადგენს. დეფიციტის დაფინანსების წყაროები იზრდება 72.3 მილიონი ლარით. მათ შორის, თავისუფალი საბრუნავი სახსრების ნაშთი - 92.7 მილიონი ლარი. გასულ წელს გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების დასაფარად მიიმართება 20.4 მილიონი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები იზრდება 182.4 მილიონი ლარით. აღნიშნული სახსრები მიიმართება შემდეგი დარგების დასაფინანსებლად: ენერგეტიკის სფეროში გასატარებელი ღონისძიებები - 46.2 მლნ ლარი. მათ შორის, 35 მლნ ლარი ენერგოსექტორის სუბსიდირებას მოხმარდება; 11.2 მლნ ლარით ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდასთან დაკავშირებული ნაწილობრივი საკომპენსაციო ღონისძიებები დაფინანსდება.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 20 მლნ ლარი, სამედიცინო აპარატურის შეძენა - 8 მლნ ლარი, სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია - 12 მლნ ლარი;

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა - 20.3 მლნ ლარი, სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მშენებლობა-რეაბილიტაცია - 25 მლნ ლარი.

გზების რეაბილიტაცია - 17.3 მლნ ლარი, მათ შორის, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ნატახტარი-აღაიანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაცია - 14 მლნ ლარი. სპეციალური საგზაო ტექნიკის შეძენა - 3.3 მლნ ლარი;

კულტურის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 5.6 მლნ ლარი. ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 2 მლნ ლარი. კულტურული და სპორტული პროგრამების დაფინანსება - 3.6 მლნ ლარი;

სოფლის მეურნეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები - 7.8 მლნ ლარი მინერალური სასუქების შესაძენად - 7.1 მლნ ლარი. ვეტერინარულ ღონისძიებებზე - 0.7 მლნ ლარი;

ადგილობრივი ბიუჯეტების ფინანსური დახმარება - 24 მლნ ლარი. თბილისის ბიუჯეტის ტრანსფერი - 20 მლნ ლარია, რომელიც გზებისა და წყალგაყვანილობის ქსელების რებილიტაციას მოხმარდება. სხვა რეგიონებისთვის 4 მლნ ლარი გამოიყოფა. ამასთან, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დასაფინანსებლად დამატებით მიიმართება 5 მლნ ლარი.

24 საათი

ქართველ მეღვინეებს დროებით "ქამრის შემოჭერას" ურჩევენ

საქართველოს ღვინისმწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მთავრობის წევრთა მკაცრი განცხადებები ქართული ღვინის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების საქმეს სასიკეთოდ არ წაადგება.

საქმე ის არის, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით ევროპისა და დსთ-ს ქვეყნებში ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ცდილობს, ქართველ მეღვინეებს რუსეთის ბაზრის დაბრუნებაზე ოცნების შეწყვეტას ურჩევს. **"არ მესმის, რას ელიან ისინი რუსეთისაგან, ყოველდღიური შეურაცხყოფის გარდა?"** - აღნიშნა თავდაცვის მინისტრმა. ოქრუაშვილის თქმით, რუსეთის ბაზარი არ უნდა დავივიწყოთ, თუმცა თუ ქართველ მეღვინეებს ქართული ღვინის ბედი ასე აღელვებთ, "მაშინ მის დასამზადებლად აზერბაიჯანული ყურძენი არ უნდა გამოიყენონ". მინისტრი მეღვინეებს დროებით "ქამრის შემოჭერასა" და მთავრობის მიერ ქართულ ღვინოზე ზრუნვის "დაფასებას" ურჩევს.

თავდაცვის მინისტრისგან განსხვავებით, ქართველი მეღვინეები მიიჩნევენ, რომ ევროპის ბაზარზე ფეხის მოკიდება მომავლის საკითხია, რაც გეგმაზომიერ მუშაობას მოითხოვს, "მეღვინეობის დარგს კი მხოლოდ რუსეთის ბაზრის დაბრუნება გადაარჩენს".

ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებით, ქართული ღვინო ლიტვაშიც გაიყიდება, რაც ქვეყნის პრეზიდენტმა ვალდას ადამკუსმაც დაადასტურა. ქართველ მეღვინეთა პრობლემებს ვილნიუსში 4 მაისისთვის დაგეგმილ, ბალტიისპირეთისა და შავი ზღვის რეგიონის თანამშრომლობის საკითხებისადმი მიძღვნილ, საერთაშორისო ფორუმზეც განიხილავენ. მის მუშაობაში მონაწილეობას საქართველოსა და მოლდოვის პრეზიდენტებიც მიიღებენ.

ქართველი მეღვინეები სამოქმედო გეგმას პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელს დღეს დაგეგმილ შეხვედრაზე გააცნობენ. როგორც კომპანია "ჯი-ვი-ესის" მენეჯერმა ლევან კობერიძემ აღნიშნა, შეხვედრაზე მეღვინეები ნოღაიდელს სამთავრობო და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარედ სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიხო სვიმონიშვილის კანდიდატურას წარუდგენენ. სამუშაო ჯგუფის წევრთა რაოდენობა, სავარაუდოდ, რვას არ გადააჭარბებს და მისი მუშაობის სამი ძირითადი მიმართულება რუსეთში ექსპორტის აღდგენა, ალტერნატიული ბაზრების მოძიება და საქართველოში მეღვინეობის დარგის მოწესრიგება იქნება.

ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით კი თბილისში ჟურნალისტთა მორიგი, ამჯერად - გერმანიის წამყვანი საინფორმაციო საშუალებების ჟურნალისტებით დაკომპლექტებული, ჯგუფი იმყოფება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებითა და გერმანიაში საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, საქართველოს 13-კაციანი დელეგაცია ეწვია. ორი დღის განმავლობაში ისინი ქართული ღვინის პრობლემატიკასა და რუსეთის ბაზარზე შექმნილ მდგომარეობას შეისწავლიან.

გერმანელი ჟურნალისტები შეხვდებიან საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს ნინო ბურჯანაძეს, პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ნოღაიდელს, საგარეო საქმეთა მინისტრს გელა ბეჟუაშვილს და სრულიად საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქს ილია II-ს. ჟურნალისტები ეწვევიან მცხეთას, დაათვალიერებენ ქართული ღვინის ქარხნებსა და სადეგუსტაციო დარბაზებს, გაეცნობიან ისტორიის სახელმწიფო მუზეუმში წარმოდგენილ ექსპოზიციებს - "ოქრომრავალი კოლხეთი" და "პირველი ევროპელები", ასევე დაესწრებიან ქართული ნაციონალური ბალეტის კონცერტს.

24 საათი

თბილისი-რიგის ავიარეისის გახსნა ერთი კვირით გადაიდო

თბილისი-რიგა-თბილისის ავიარეისის ოფიციალური გახსნა, რომელიც 2 მაისს იყო დაგეგმილი, ერთი კვირით გადაიდო, - განაცხადეს "ჯორჯიან ეარვეისში". ასევე გადაიდო (თვის ბოლომდე) "ნაციონალური ავიახაზების" ახალი რეისების გახსნა-განახლება. "ნაციონალური ავიახაზები" ავიარეისებს განაახლებენ სტამბულის, სანკტ-პეტერბურგის, მინერალური წყლებისა და დნეპროპეტროვსკის მიმართულებით. ასევე გაიხსნება ახალი მიმართულებები ვარშავის, ალმა-ათასა და ოდესის მიმართულებით. **პრაიმ-ნიუს ბიზნესი**

აფხაზეთში მსხვილი ფულადი გადარიცხვების სისტემები კვალავ ფუნქციონირებს

აფხაზეთში მსხვილი ფულადი გადარიცხვების სისტემები კვალავ ფუნქციონირებს საინფორმაციო სააგენტო "ჯი-ეიჩ-ენმა" აფხაზური ბანკის "გარანტბანკის" ვებ-გვერდზე რუსულ ფულად-გადასარიცხ სისტემებთან კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია მოიპოვა. ბანკის მომსახურებათა სიაში ფულადი გადარიცხვები ფიგურირებს, რომლითაც ფიზიკურ პირებს ანგარიშის გახსნის გარეშე რუსეთში, დსთ-სა და საზღვარგარეთ საერთაშორისო ფულადი სისტემების "Contact", "Золотая Корона", "VIP Money Transfer" "Inter-Express" მეშვეობით შეუძლიათ. მიუხედავად საერთაშორისო სისტემების მხრიდან უარყოფისა, ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, აფხაზეთში ამავე სისტემების მეშვეობით პლასტიკური ბარათები "Master Card", "Union Card", "STB Card" და "Continent Card"-ი ფუნქციონირებს. **ჯი-ეიჩ-ენი**

პირველი გადმორიცხვა საქართველოს ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში

აშშ-ს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციამ, საქართველოს ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის თანახმად, რომელიც ძალაში აპრილის თვეში შევიდა, "ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს" (ემ-სი-ჯი) ანგარიშზე 3.1 მლნ აშშ დოლარი გადმორიცხა. პირველი ტრანშით გათვალისწინებული თანხები განკუთვნილია ემ-სი-ჯი-ს 30 ივნისის ჩათვლით განსახორციელებელი საქმიანობის დასაფინანსებლად. კერძოდ, თანხა მოხმარდება რეგიონული ინფრასტრუქტურის პროექტებს, სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების მართვას, აგრობიზნესის განვითარების პროექტს, საქართველოს ჩრდილო-სამხრეთ მილსადენის გადაუდებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებსა და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფარვას. **ჯი-ეიჩ-ენი**

"ათასწლეულის გამოწვევა - საქართველო" და მისი კონტრაქტორები სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობას შეხვდებიან

სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის დაწყებამდე "ფონდი-ათასწლეულის გამოწვევა - საქართველო" და კონტრაქტორი კომპანიები "კოქს კონსალტი" და "ბითი" ადგილობრივ მოსახლეობასთან საკონსულტაციო შეხვედრებს გამართავენ. კონსულტაციები ახალქალაქის, ნინოწმინდის, თეთრიწყაროსა და წალკის რაიონებში ჩატარდება და მისი მიზანია ადგილობრივი მოსახლეობისა და საზოგადოებისთვის "სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის" პროექტის გეგმებისა და მოსალოდნელი შედეგების, გარემოზე ზემოქმედების საკითხების წარდგენა და მოსახლეობის აზრის გაგება. "ათასწლეულის გამოწვევა - საქართველო" და კონტრაქტორი კომპანიები "კოქს კონსალტი" და "ბითი" შეხვედრებზე ყველა დაინტერესებულ პირსა და ორგანიზაციას იწვევს. პირველი შეხვედრა 5 მაისს, 10.00 საათზე ახალქალაქის გამგეობის შენობაში მოეწყობა. სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტი "ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის" ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტია და რეგიონის მთავარი გზის დაახლოებით 245 კილომეტრის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. გზის მარშრუტებია: თელეთი-კოდა-წალკა; წალკა-ნინოწმინდა; ახალქალაქი-ნინოწმინდა-სომხეთის საზღვარი და მონაკვეთი თურქეთის საზღვრამდე. ასევე, მონაკვეთი - ხერთვისი-ვარძია. სამშენებლო სამუშაოების დაწყება განსაზღვრულია 2007 წლისთვის. **ინტერპრესნიუსი**

24 საათი C
© გაზეთი 24 საათი

სპორტი

თქვენი რეკლამა "სპორტში"
☎ 995 32 31 93 90
995 32 31 93 86
გამოცემის ოფიციალური პარტნიორი:
ატლანტი
უსაფრთხოების სამსახური

კანიდან პატარძეულამდე

C2

ექვსი დღე მარადონასთან ერთად

C3

ყველაზე ელეგანტური „ქორი"

C4

ინძაგი ნაკრებში გამოიძახეს

თითქმის უკვე საბოლოოდ გაირკვა "მილანის" ინტერის იტალიელი თავდამსხმელის ფილიპო ინძაგის მსოფლიო ჩემპიონატზე თამაშის ამბავი. ყოველ შემთხვევაში, გუშინ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ იგი ოფიციალურად გამოიძახეს "სკუადრა აძურას" ბაზაზე, სადაც ინძაგი დღეს უნდა გამოცხადდეს.

"ორწლიანი განშორების შემდეგ ნაკრების მაისურის მორგება უდიდესი ბედნიერებაა. ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ამაზე ვფიქრობდი. სამწუხაროდ, ბოლო დროს მუდმივი მცირე ტრავმების გამო ეროვნულ გუნდში აღარ მიძახებდნენ. მაგრამ ახლა აბსოლუტურად ჯანმრთელად ვგრძნობ თავს და მხოლოდ გერმანიაში თამაშზე ვარ ორიენტირებული", - თქვა ინძაგიმ.

შეგახსენებთ, რომ 32 წლის თავდამსხმელმა "სკუადრა აძურაში" თავისი ბოლო მატჩი 2003 წლის ოქტომბერში ჩაატარა აზერბაიჯანის ნაკრების წინააღმდეგ (4:0). მაშინ იტალიის ნაკრებს ჯოვანი ტრაპატონი ედგა სათავეში.

გუნდის დღევანდელმა დამრიგებელმა მარჩელო ლიპიმ კი საგერმანიოდ გამოძახებულთა სავარაუდო შემადგენლობაც გაამჟღავნდა. ინძაგის გარდა, მასში კიდევ სხვა შვიდი ახალწვეულია.

მეკარეები:

ამელია ("ლივორნო"), ბუფონი ("იუვენტუსი"), დე სანტისი ("უდინეზე"), პერუცი ("ლაციო");

მცველები: ბარცალი ("პალერმო"), ბონერა ("პარმა"), კანავარო ("იუვენტუსი"), გამბერინი ("ფიორენტინა"), გროსო ("პალერმო"), ნესტა ("მილანი"), ოდო ("ლაციო"), პასკუალი ("ფიორენტინა"), ძაკარდო ("პალერმო"), ძამბროტა ("იუვენტუსი");

ნახევარმცველები: ბარონე ("პალერმო"), კამორანეზი ("იუვენტუსი"), ესპოზიტო ("კალიარი"), გატუზო ("მილანი"), ლივერანი ("ლაციო"), მარჩიონი ("პარმა"), პირლო ("მილანი"), სემიოლი ("კიევო");

თავდამსხმელები: დელ პიერო ("იუვენტუსი"), ჯილარდინო ("მილანი"), იაკინტა ("უდინეზე"), ინძაგი ("მილანი"), ლუკარელი ("ლივორნო"), ტავანო ("ემპოლი"), ტონი ("ფიორენტინა").

რუნი გერმანიაში მაინც წავა

ინგლისის ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, შვედი სვენ გორან-ერიქსონის განცხადებით, უეინ რუნის ტრავმის მიუხედავად, ის მაინც შეიყვანს ფეხბურთელს მსოფლიო ჩემპიონატის განაცხადში.

"არ ვიცი, შეძლებს თუ არა რუნი ამ დროისთვის ძალების სრულად აღდგენას და გამოჯანმრთელებას, მაგრამ თუ მცირე შანსი მაინც გამოჩნდება იმისა, რომ ის თამაშს შეძლებს, თუნდაც ჩემპიონატის რომელიმე ეტაპზე, მაშინ მას აუცილებლად წავიყვან გერმანიაში", - განაცხადა შვედმა სპეციალისტმა.

ერიქსონის ამ განცხადებას წინ უძღოდა ნაკრების მთავარი ექიმის ლეიფ სუორდის ნათქვამი. ამ უკანასკნელის თქმით, რუნის ტრავმა სერიოზული არ არის, თუმცა ექვსკვირიანი რეაბილიტაცია მაინც საჭიროა.

შეგახსენებთ, რომ "მანჩესტერ იუნაიტედისა" და ინგლისის ნაკრების თავდამსხმელმა უეინ რუნიმ "სტემფორდ ბრიჯზე", "ჩელსისთან" მატჩში მიიღო მარჯვენა ფეხის ტრავმა.

ანჩელოტიმ "რეალი" გადააგდო

მადრიდის "რეალში" ატეხილი ბოლოდროინდელი ხმაურის შემდეგ გუნდის მთავარ მწვრთნელად ფეხბურთის ბევრი სპეციალისტი იტალიელ კარლო ანჩელოტის მოიხსენიებდა. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიელმა "მილანთან" სულ ცოტა ხნის წინ ერთი წლით გაახანგრძლივა კონტრაქტი, ბევრი ამას უბრალო ფორმალობად მიიჩნევდა და ანჩელოტის მაინც "სან სიროდან" წასვლას უწინასწარმეტყველებდა.

გუშინ საღამოს კი კარლო ანჩელოტიმ ამ აჟიოტაჟს ალბათ ერთხელ და სამუდამოდ დაუსვა წერტილი: "ესპანეთში გადავბარგდე და მადრიდის "რეალს" ჩავუდგე სათავეში? - არავითარ შემთხვევაში! მომბეზრდა იმის მტკიცება, რომ "მილანში" თავს კარგად ვგრძნობ და არსად წასვლას არ ვაპირებ. თუ ვინმეს ეჭვი ეპარება, ადგეს და მომდევნო სეზონს დაელოდოს. მე ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთება აღარ მინდა", - კატეგორიული იყო ანჩელოტი.

შავ-წითელთა თავკაცის ამ განცხადებამ მადრიდში ბევრს გული დასწყვიტა, რადგან "მარტინსის სიას" კიდევ ერთი კარგი სპეციალისტი გამოაკლდა. მანამდე ამ ნუსხაში ექვსი ადამიანი ირიცხებოდა: ფაბიო კაპელო, კარლო ანჩელოტი, რაფაელ ბენიტესი, არსენ ვენგერი, სვენ გორან ერიქსონი და მარჩელო ლიპი. ახლა კი მხოლოდ ორნი დარჩნენ: ინგლისისა და იტალიის ნაკრებების თავკაცები.

ესპანური პრესის ცნობით, სავარაუდოდ, მთავარ კანდიდატად მარტინსი ინგლისელთა შვედი დამრიგებლის კანდიდატურას განიხილავს. სიის მიღმა ასევე განიხილება ბერნდ შუსტერისა და ოტმარ ჰიტცფელდის ვარიანტებიც. ყოველ შემთხვევაში, ერთი რამ ცხადია: "რეალის" მთავარი მწვრთნელის ვინაობა დანამდვილებით მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გაირკვევა.

„ასკა" დაბრუნდა

გოგიტა ბუხაიძის ფოტო

მალხაზ ასათიანი დაბრუნდა.

რუსეთის ჩემპიონატის უკანასკნელ ტურში მოსკოვის "ლოკომოტივმა" უმძიმეს ბრძოლაში შეძლო დედაქალაქური დერბის მოგება და "მოსკვას" დამარცხება. ჩვენთვის კი ეს მატჩი იმით იყო აღსანიშნავი, რომ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ "ლოკომოტივის" ძირითად შემადგენლობას დაუბრუნდა მალხაზ ასათიანი. "ასკამ" ბრწყინვალედ ითამაშა და რუს სპეციალისტთა უმეტესობა სწორედ ქართველი მცველის დაბრუნებას უკავშირებს "ლოკოს" გამარჯვებას. ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ სეზონში "ლოკომოტივმა" პირველი მატჩი დაასრულა ნულზე და ამასაც ასათიანის დაბრუნებას უკავშირებენ.

გუშინ რუსულ მედიაში გამოქვეყნდა ქართველი ფეხბურთელის ინტერვიუ, რომელსაც ჩვენს მკითხველსაც ვთავაზობთ.

- ყველაფერს ერთად გილოცავთ. გამარჯვებას, დაბრუნებას და, რა თქმა უნდა, თქვენი გუნდის კარგ თამაშს.

- გამარჯვება თანაგუნდელების დამსახურებაა, რომლებმაც ბრწყინვალე ფეხბურთი აჩვენეს. როდესაც საჭირო იყო, ყველა ერთად ირჯებოდა დაცვაში, ფორვარდებმა კი შანსი ხელიდან არ გაუშვეს. ერთი გენახათ, რა დღეში იყო ჩვენი მეკარე ალექსეი პოლიაკოვი. იცით, რამდენჯერ გვიხსნა...

- ამ სეზონში "ლოკომ" პირველი მატჩი დაასრულა ნულზე. ეს პირველ რიგში თქვენი დამსახურებაა.

- ფეხბურთში ერთი ადამიანი ვერაფერს გახდება. უბრალოდ, დღეს მთელი გუნდი კარგად თამაშობდა.

- "ლოკომოტივი" საკმაოდ არაპროგნოზირებადი გუნდია. მაგალითად, გასულ ტურში თქვენს გარეშე 4 გოლი გაუშვა, ახლა კი - არც ერთი.

- "რუბინთან" მატჩში არაფერი გამოგვდიოდა, ახლა კი ყველაფერი შეიცვალა. თანაც ყაზანელებთან დაპირისპირებაში ჩვენ ფორტუნამაც გვაქცია ზურგი. 3:1-ს ვიგებდით და თავისუფლად შეგვეძლო საქმე გამარჯვებამდე მიგვეყვანა.

- ტრავმა ბოლომდე მოიშუშეთ?

- ყველაფერი რიგ ზეა, მაგრამ 90 წუთის სათამაშოდ ბოლომდე მზად არ ვარ.

- "ლოკომოტივს" რაიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები ხომ არ ჰქონდა? ჩემპიონატი ძალიან ცუდად დაიწყეთ...

- ჩემპიონატის სტარტზე ასეთი რამ გამორიცხული არაა. იცით, ამ დროისთვის ყველა ოპტიმალურ ფორმაში არ არის, ამიტომ ხშირია მოულოდნელი შედეგები. არ დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენს გუნდში ტრავმირებულიც ბევრი იყო, ახლა კი თითქოს ყველაფერი მოგვარდა. მოდით, პრობლემებს ნუღარ გავიხსენებთ.

- ცუდი სტარტის შემდეგ გუნდს სეზონზე დასახული მიზნები ხომ არ შეუცვლია?

- არა. ჩვენ ჩემპიონობა გვსურს და ამ ტიტულისთვის ვიბრძოლებთ კიდეც.

- თქვენი გუნდის თამაშზე მინდვრის საფარის მდგომარეობამ თუ იმოქმედა?

- ამჯერად მინდორი ოდნავ ნორმალური იყო. რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი, რომ საფარი იდეალურია, მაგრამ ჩვენთვის ხელი არ შეუშლია.

- გაგიკვირდათ, დღეს რომ გაიმარჯვეთ? თითქოს ყველაფერი იქითკენ მიდიოდა, რომ მატჩი ნულოვანი ფრით დამთავრებულიყო...

- გაკვირვებით ნამდვილად არ გამკვირვებია, თუმცა, მეც ვფიქრობდი, რომ მატჩი ფრედ დასრულდებოდა. მადლობა სიჩევს გოლისთვის, დიდი სიხარული მოგვიტანა.

- როგორ ფიქრობთ, "ლოკომოტივი" უკვე ათამაშდა სრული ძალით?

- ძნელია ამის თქმა. "მოსკვასთან" გამართული მატჩის მთავარი შედეგი ისაა, რომ საკუთარ კარში გოლი არ გაგვიშვია და ეს უკვე დიდ პლუსად მიმაჩნია.

დავით კოპზირიძის სვეტი

დრო გადის, ზიდანი ცოტავდება

ზინედინ ზიდანი მთავრდება. მთავრდება დაახლოებით ათწლიანი ეპოქა კაცისა, რომელმაც პლანეტა ჯერ ააჩურჩულა, მერე ტაშის კვრისგან ხელები აატკივა და ასიამოვნა ყველა, განურჩევლად სქესისა, სარწმუნოებისა, ასაკისა თუ ორიენტაციისა.

ბოლო დიდი გამოფენა, რომელშიც ეს ალჟირელი ჯიგარი მიიღებს მონაწილეობას, 9 ივნისს იწყება და ზუსტად ერთ თვეში მთავრდება. კაცმა არ იცის, რამდენ შეხვედრას ჩაატარებს გერმანიაში საფრანგეთის ეროვნული გუნდი და აქედან რამდენ წუთს გაატარებს ზიდანი მოედანზე. ასეა თუ ისე, მისი ყოველი წამი, ყოველი წუთი ორმაგად ძვირფასი იქნება, რადგან 9 ივლისის შემდეგ ჩვენ ზიზუს ცოცხალ შემოქმედებას ველარ ვნახავთ. ჰა-ჰა, გამოსათხოვარ ყომარში გააგოროს ბურთი.

როდესაც ამხელა ფეხბურთელები თამაშს ამთავრებენ, წარმოუდგენელია ნამდვილი გულშემატკივარს რაღაც არ ჩაგწყდეს შიგნით. არა აქვს მნიშვნელობა, ვისი ქომაგი ხარ. ამ დროს შენი სიმპათიები კოსმოპოლიტური ხდება და სინანულის გრძნობა გეუფლება.

სხვათა შორის, პირველი არაქართველი ფეხბურთელი, რომელმაც ჩემში ეს ნოსტალგიური გრძნობები აღძრა, ასევე ფრანგი იყო და მიშელ პლატინი ერქვა. მის გაცილებას სრულიად შემთხვევით ვუყურე ხაშურში, ბებიაჩემის ბავშვობის მეგობართან - უგემრიელესი ნაზუქი, დიდი ჭიქით ჩაი, ფანტასტიკური თეთრი ბლის მურაბა და მოსკოვის პირველ არხზე ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფეხბურთელის გაცილება - ხო გადასარევი ბუკეტია. მეც ვიჯექი და გაოგნებული ვუყურებდი, როგორ აულო პენალტი რინატ დასაევმა პლატინის შვილს მამის გაცილებაზე. მაშინ ბავშვი ვიყავი და პატარა პლატინი ძალიან შემეცოდა. დღეს კი დასაევი მეცოდება. ალბათ თქვენც.

ზიდანს და პლატინის ძალიან ხშირად ადარებენ. აზრები აქაც დაახლოებით ისე იყოფა, როგორც პელე-მარადონას შემთხვევაში. პირადად მე ზიდანი მირჩევნია ულაპარაკოდ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, იმიტომ, რომ უთავდამსხმელო საფრანგეთის ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონი გახადა და ხურდაში ევროპაც მიაყოლა.

ზიდანმა ერთხელ უკვე დაგვიქნია ხელი, მაგრამ უმისოდ ფრანგებს ისე გაუჭირდათ, კინაღამ შესარჩევის ჯგუფში ჩარჩნენ და სასწრაფოდ სთხოვეს ბელადს სამშობლოს დახმარება. ისიც დაბრუნდა, გუნდი გუნდს დაამსგავსა, კარგი დიასახლისივით ყველაფერი მიალაგ-მოალაგა და, წესით, მსოფლიოს ჩემპიონატზე ერთი ხოშიანი ხაჭაპურიც უნდა გამოაცხოს.

ინტელექტი - აი, მთავარი იარაღი, რომლითაც ზიდანმა ყველა კოლეგა ჩრდილში შერეკა. რაც მთავარია, ამ ინტელექტს ძალიან პლასტიკურად ემორჩილება პლასტელინივით სხეული. ალბათ ხშირად გინახავთ, როგორ აჩერებს 50-60-მეტრიან პასს შპაგატში ჩამჯდარი. კი არ აჩერებს, ბურთს ტერფზე იწებებს. აფსუს, აინშტაინი ცოცხალი არაა, თორემ ამის შემხედვარე ახალ კანონს გამოიგონებდა.

ახლა წარმოიდგინეთ, რა მწარე იქნებოდა ზიდანის გადაწყვეტილება, რომ არა მისი მომხიბვლელი გზის ღირსეული გამგრძელებელი რონალდინიო. რაღა იქნებოდა სანახავი? არა, სანახავი კი იქნებოდა, მაგრამ ეს სანახაობა მეორე დღის დილამდე ნამდვილად ვერ გაქაჩავდა. ვგულისხმობ სამსახურში, ავტობუსში, ქუჩაში, ბირჟაზე მიმოხილვებს. ხშირად საოცარ მოსასმენს.

უკვე მერამდენედ ვწუწუნებ ამაზე, აღარ მახსოვს, მაგრამ ყველაზე საწყენი ისაა, რომ საუკუნეთა გასაყარის უდიადესი ფეხბურთელი თბილისში არ ითამაშებს. სულ რამდენიმე თვე დაგვაკლდა, რათა ცოცხლად გვენახა არა უბრალოდ მაგარი ბიჭი, რისი სიამოვნებაც პერიოდულად გვიჩნდება, არამედ გენიოსი, რისი სიამოვნებაც, თავის მხრივ, ჯერ არ გვქონია.

როგორც თავად ზიდანმა თქვა, გადაწყვეტილება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ჩვენც არაფერი დაგვრჩენია, გარდა იმისა, რომ დიდი მადლობა გადავუხადოთ და ვაღიაროთ: მეოცე ასწლეულის ელიტურ ქვედანაყოფს, სადაც რამდენიმე ჯადოქარია, ოცდამეერთე საუკუნიდან ერთიც შეემატა.

■ ■ ■

ჯადოქრებზე გამახსენდა. იმ დღეს ვუყურე დიეგოს შოუს, სადაც თავის ძმაკაცს ფიდელ კასტროს ემასლაათებოდა. კუბის დირექტორს ტრადიციულად სამხედრო ფორმა ეცვა, ხოლო დიეგოს პიჯაკი და მაისური ჩე გევარას გამოსახულებით. ის იყო გავიფიქრე, ეს გამოსახულება ფიდელს არ ეწყინოს-მეთქი (იმ ამბავში, რომ მისი წვერებიანი სახე არ ეხატა), რომ მარადონამ კიდევ ერთი ზღაპრული ფინტი გააკეთა, შარვლის ტოტი აიწია და მარცხენა ფეხზე, სწორედ იმ სასწაულმოქმედ ფეხზე, ფიდელ კასტროს სვირინგი გამოაჩინა.

P.S. ჩემმა სვეტმა "24 საათის" ახალ ბინაში გადაინაცვლა მთელ სპორტულ ოჯახთან ერთად. ხშირ-ხშირად შემოიხედეთ ჩვენთან, დროს ტყუილად არ დაკარგავთ, მერწმუნეთ.

მომავალ სამშაბათამდე

კანიდან პატარძეულამდე

კახა ფაჩუაშვილი

პატარძეულში ერთი კოპწია სტადიონია. მოედნის გვერდით ორსართულიანი შენობა დგას სავარჯიშო დარბაზით და ტრენაჟორებით. აქ ადგილობრივ ფალავანთა გარდა პატარა მორაგბეებიც იზრდებიან. შემდეგ მინდორზე გადიან და იქ ხვეწენ რაგბის ელემენტებს.

სკოლა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების წევრს მალხაზ ურჯუკაშვილს ეკუთვნის. დიდი ხანი არ არის, რაც საფრანგეთის "კანის" მოთამაშე ამ სკოლას ჩაუდგა სათავეში, მაგრამ უკვე სამ ასაკობრივ ჯგუფში ჰყავს შერჩეული ბიჭუნები. პატარა პატარძეულელებმა უკვე რამდენიმე ტურნირში მიაღწიეს წარმატებას.

- ადრე უკეთესად ვიყავით. სპონსორი გვყავდა - ბრიტანულ-ქართული კომპანია "კანარგო". ძალიან გვეხმარებოდა, მაგრამ მერე ურთიერთობა შეწყდა და სპონსორის გარეშე დავრჩით. რა თქმა უნდა, ასე შრომა ძნელია. მწვრთნელები ენთუზიაზმზე მუშაობენ, მაგრამ ასე როდემდე შეძლებენ...

- პატარძეული რატომ აირჩიე?

- ჩემი დედულეთია. თან იქ ბავშვები ისეთი მონდომებული არიან, მუშაობის ხალისს გმატებენ. მთავარი ის არის, რომ ბირჟაზე სადგომად აღარ სცალიათ. მშობლებიც დიდი ენთუზიაზმით გამოირჩევიან. თავიდან ინერტულები იყვნენ, მაგრამ როცა ჩვენი მიზნის კეთილშობილებაში დარწმუნდნენ, თვითონაც აგვყვნენ.

- სკოლაში მიღების სტრუქტურა როგორია?

- ჩვენთან ვარჯიში ყველა მსურველს შეუძლია, რომელსაც რაგბისკენ მიდრეკილება აქვს. სხვა სკოლებისგან განსხვავებით, ვარჯიში უფასოა. ამიტომ დამოუკიდებლად გვიხდება თავის რჩენა. საწევრო სიმბოლურია. სულ 3 ლარი. ეს თანხა კლუბის ფონდში ინახება და ხმარდება ტრავმირებული მოთამაშეების რეაბილიტაციას. უკვე სამი ასაკობრივი ჯგუფი ჩამოვაყალიბეთ. ამიტომ მწვრთნელების მოზიდვაც დაგვჭირდება. ამისთვის კი სპონსორის პოვნა მოგვიწევს.

- ახლომახლო სოფლებიდან თუ დადიან ბავშვები?

- ტრანსპორტის პრობლემა აქვთ, მაგრამ პარლამენტის წევრი გია ნაცვლიშვილი დაგვპირდა, რომ დაგვეხმარება - გამოგვიყოფს მიკროავტობუსს, რომელიც საგარეჯოელ ბავშვებს პატარძეულის სარაგბო სკოლაში ატარებს და შინ დააბრუნებს. ბატონი გია ბენზინსაც უფასოდ გვპირდება. ეს, რა თქმა უნდა, დიდი საქმეა...

- ...მაგრამ არა ყველაფერი.

- რა თქმა უნდა. კარგი იქნება, თუ სპონსორთან შეთანხმებას მივაღწევთ, რადგან არ შეიძლება, რომ ეს გუნდი დაიშალოს. ძალიან პერსპექტიული და მონდომებული ბიჭები არიან. მათი დაქსაქსვა საცოდაობა იქნება. მით უფრო, რომ თუ რაგბის განვითარება გვსურს, რეალურად უნდა ვიფიქროთ მასშტაბების გაზრდაზე. მარტო თბილისით თუ შემოვიფარგლეთ, შორს ვერ წავალთ.

მახო ურჯუკაშვილის პატარა გუნდმა თბილისის ტურნირზეც ითამაშა.

გოჩიტა ბახაძის ფოტო

- რა თანხაა საჭირო, რომ თვიდან თვემდე კლუბმა ნორმალურად იარსებოს?

- თვეში 2000 ლარი ამოსუნთქვის საშუალებას მოგვცემდა. ეს თანხა განაწილდებოდა მწვრთნელებზე, სტადიონის მოვლაზე, ეკიპირებაზე და სამედიცინო ხარჯებზე. ეკიპირების მხრივ ახლა პრობლემა არ არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში მას განახლება დასჭირდება.

- მარტო თქვენი მცდელობა სკოლას ალბათ არ ჰყოფნის...

- რა თქმა უნდა. "კანი", სადაც ახლა ვთამაშობ, ნაციონალ 2-ის გუნდია და შეიძლება ფედერალ 1-ში დაქვეითდეს. მინდა ვთქვა, რომ მდიდარი კლუბი არ არის და სტრუქტურაც პროფესიული კლუბისგან განსხვავებული აქვს. მაგალითად, კონტრაქტული სისტემა არ მოქმედებს. უფრო ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე მყარდება თანამშრომლობა.

- ანაზღაურებას როგორ იღებთ?

- ჩვეულებრივ.

- რომ არ გადაგიხადონ?

- ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა.

- მაგრამ თუ კონტრაქტებს არ აფორმებენ?

- რაკი ღარიბი კლუბია, კონტრაქტების გაფორმებას ერიდებიან, მაგრამ ხელფასის გადაუხდელობაზე საუბარი არ არის.

- ადგილობრივებს უფრო სწყალობენ?

- წარმოიდგინე, რომ არა. უცხოელებს უფრო მეტი ხელფასი აქვთ, ვიდრე ფრანგებს. მე, მაგალითად, ბინისა და მანქანის გარდა, 1200 ევროს მიხდიან. ზოგიერთ მორაგბეს კი 300 ევრო აქვს ხელფასის სახით.

- ალბათ მოთამაშის ხარისხს გააჩნია.

- ესეც არის, მაგრამ ძირითადი მიზეზი ისაა, რომ გუნდი ლეგიონერებზე დგას. მათ კარგად იციან, რომ თუ ლეგიონერი გუნდს დაემშვიდობა, იმ პოზიციასაც დაკარგავენ, რომელზეც ახლა იმყოფებიან. ჩემი შეთანხმება ამ ზაფხულს იწურება და სამომავლო გადაწყვეტილებასაც მერე მივიღებ.

- სავარჯიშო პირობები როგორი გაქვთ?

- ბუნებრივია, ფრანგულ კლუბს ცუდი პირობები არ ექნება, მაგრამ კლუბს საკუთარი ბაზა არა აქვს. არც სტადიონია მის საკუთრებაში. ეს ყველაფერი ქალაქის მერიის საკუთრებაა. უბრალოდ, ქალაქს სურს ჰყავდეს რაგბის გუნდი და ჰყავს.

- თუ გუნდი უნდათ, რატომ არის ასეთი ღარიბი?

- ვერ გეტყვით. კანი მილიონერების ქალაქია, მაგრამ ამაზე თავს არ იწუხებენ. საერთოდ, ეს ქალაქი არ არის გამონაკლისი. საკუთარი ბაზები და სტადიონები საფრანგეთში მხოლოდ მაღალი დონის ელიტურ კლუბებს აქვთ, ისეთებს, როგორებიც არიან "სტად ფრანსე, "ბიარიცი", "ტულუზა". ისინი საფრანგეთის უმდიდრესი კლუბები არიან და ასეთი ფუფუნების საშუალება აქვთ.

- ალბათ ერთი სიამოვნებაა ასეთ კლუბში თამაში...

- რა თქმა უნდა. ყველა მორაგბის ოცნებაა დიდ გუნდში თამაში. ჩვენ გვყავს მორაგბეები, რომლებიც საფრანგეთის ელიტურ კლუბებში თამაშობენ - გოდერძი შველიძე, ავქსენტი გიორგაძე, გია ლაბაძე, მამუკა მაგრაქველიძე და სხვები.

- რაკი ბიჭები ახსენე, ნაკრებზეც ვთქვათ ორი სიტყვა.

- მიზანი ერთია - მსოფლიო ჩემპიონატზე უნდა ვითამაშოთ. გადამწყვეტ მატჩებში შეიძლება პორტუგალია შეგვხვდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ორი მატჩის ჯამში ჩემპიონატის საგზურს ჩვენ მოვიპოვებთ.

- რატომ პორტუგალია? მანამდე ჯგუფში რუმინეთს ვხვდებით და თუ მოვიგეთ, შეიძლება პირდაპირ გავიდეთ მსოფლიო თასზე. რატომღაც ყველა პორტუგალიაზე ლაპარაკობს... რუმინეთის დამარცხება შეუძლებელია?

- არა, რასაკვირველია, რუმინეთის დამარცხება როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში უკიდურეს ვარიანტზე ვამახვილებთ ყურადღებას. გვინდა ამ თამაშებისთვის სერიოზულად მოვემზადოთ. მაისის დასაწყისში იაპონიაში მივემგზავრებით, სადაც ორ ტესტ-მატჩს გავმართავთ ამ ქვეყნის ნაკრებთან. მე პირდაპირ საფრანგეთიდან გადავფრინდები და გუნდს იქ შევუერთდები.

დღეს ევროპა, ხვალ ლიცენზია

ვლადისლავოვოში ძალოსანთა ევროპის ჩემპიონატი გახურდა

ბიგა გურასაშვილი

დღეიდან საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატით იცხოვრებს. მასპინძელი პოლონეთია - ქართველ ძალოსანთათვის კარგად ნაცნობი ქვეყანა. ჩვენი გუნდი მნიშვნელოვანი ასპარეზობების წინ ყოველთვის პოლონეთში, ჩეხანოვოში ვარჯიშობს. ამის გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვანო გრიქუროვის გუნდი შინაურ კედლებში იასპარეზებს. საქართველოს ნაკრები პოლონეთში ექვსკაციანი შემადგენლობით ჩავიდა, მაგრამ, მწვრთნელის თქმით, კონტინენტის პირველობაზე ყველა არ იასპარეზებს.

ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელ არენამდე ჩეხანოვოდან ვლადისლავოვომდე დაახლოებით ხუთასი კილომეტრი ყოფილა. ორი დღეა, რაც საქართველოს ნაკრები ვლადისლავოვოშია. დღეს კი ფიცარნაგზე გადის საქართველოს ნაკრების პირველი მონაწილე ზვიად სამუკაშვილი, რომელიც 56კგ. წონით კატეგორიაში 11 ძალოსანს შორის მოსინჯავს ძალებს. სამუკაშვილი თავის წონაში ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეა. თუმცა, არა მარტო ის. საქართველოს ნაკრების დანარჩენი წევრებიც - რაულ ცირეკიძე (85კგ.) და გუნდის ლიდერი ახალგაზრდებს შორის, მსოფლიოს ჩემპიონი არსენ კასაბიევიც (94კგ.) თავიანთ წონებში ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეები არიან. მხოლოდ ალბერტ კუზილოვია (94კგ.), რომელიც ნაკრების ჩამოთვლილ წევრებზე ორი წლითაა უფროსი, თუმცა სტატუსით არც ის განეკუთვნება დიდებს.

კასაბიევი საუკეთესო ფორმისგან შორსაა, მაგრამ ურიგოდ არ უნდა გამოვიდეს.

ერთი სიტყვით, პოლონეთში ახალგაზრდული ნაკრები გაემგზავრა.

ეს ისე, ზოგადად. დანარჩენზე ვანო გრიქუროვს შევეხმიანეთ პოლონეთში.

"პროგნოზებისგან თავს შევიკავებ. მართალი რომ გითხრათ, მედლებს არც ველი. უფრო შემოდგომას ველოდებით, როცა მსოფლიოს ჩემპიონატი აიღებს სტარტს. თუმცა, აქაც შევეცდებით კარგად გამოვიდეთ".

- ტრავმების გამო იზღვევთ თავს თუ ჯერ არ არიან ისეთ ფორმაში, რომ რამე შედეგზე იფიქროთ?

- ტრავმებიც აქვთ ბიჭებს, მაგრამ საგანგაშო არაფერია. შედეგებისთვის კი სხვა კონდიციებია საჭირო, რაზეც ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია.

- ესე იგი, ევროპის ჩემპიონატი ერთგვარი მოსამზადებელი ეტაპია მსოფლიოს პირველობამდე.

- ასეა. მთავარი ტურნირი შემოდგომაზე გველის. მსოფლიოს ჩემპიონატს უფრო მომზადებული შევხვდებით. ბიჭებიც ახალგაზრდები არიან. ასე რომ, ფსიქოლოგიურადაც ვემზადებით.

- ალბერტ კუზილოვის საკითხი უნდა გარკვეულიყო. ვიცით, რომ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს სახელით მის გამოსვლას რუსეთის ძალოსნობის ფედერაციის თანხმობა სჭირდებოდა. შეჯიბრების დაწყებამდე რუსებისგან პასუხს ელოდით...

- პასუხს ახლაც ველით. დღეს გვიან ალბათ გვეტყვიან (გუშინ გვიან უნდა გარკვეულიყო. ასე რომ, პასუხს ხვალ გაცნობებთ.-რედ.), მისცემენ თუ არა კუზილოვს საქართველოს სახელით ასპარეზობის უფლებას. იმედია, პასუხი დადებითი იქნება.

- იქნებ ნაკრების ლიდერზეც გვითხრათ...

- არსენ კასაბიევი წლეულს პირველად გადის ფიცარნაგზე. მუხლის ტრავმის გამო ორი თვე არ უვარჯიშია. ახლა სრული დატვირთვით ვარჯიშობს, მაგრამ გაცდენილი დროის გამო მისთვის ჩვეული ფორმისგან შორსაა. თუმცა, მაინც მგონია, რომ ჩემპიონატზე ურიგოდ არ გამოვა. არადა, თავიდან იმაზეც ვფიქრობდი, ევროპის ჩემპიონატისგან თავი შეგვეკავებინა, მაგრამ ბოლოს მაინც გადავწყვიტე, გამოვიდეს. მინდა, რომ შემოდგომისთვის მზად იყოს. მით უმეტეს, რომ 2008 წლის პეკინის ოლიმპიური თამაშებისთვის სალიცენზიო ქულების გათამაშება იწყება.

კვირის ფრაზები

"იმის თქმა, რომ თუ ინგლისში დაიბადე, წმინდანი ხარ და თუ სხვა ქვეყანაში, ეშმაკის მოციქული, დიდი სისულელეა. დროა, ამ ჯამბაზების შოუ დასრულდეს! მე ისეთივე ვარ, როგორიც ყველა დანარჩენი - მაქვს ორი ხელი, ორი ფეხი, ორი თვალი და ერთი თავი", - თქვა გაბრაზებულმა ბრაზილიელმა ლუიშ ფელიპე სკოლარიმ მას მერე, რაც ინგლისის ნაკრებში სავარაუდო დანიშვნის შემდეგ მისი კანდიდატურა ინგლისელებმა მკვახედ გააკრიტიკეს.

■ ■ ■

"არ მაინტერესებს, ვინ იქნება ჩვენი ნაკრების მწვრთნელი, სამხრეთამერიკელი თუ აფრიკელი", - არსენალელი ეშლი კოული ფიქრობს, რომ მთავარია შედეგი და არა გვარიშვილობა.

■ ■ ■

"ახლა მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი მწვრთნელი უნდა ვიყო, მაგრამ არ ვარ", - ასე გამოხატა ჟოზე მოურინიომ პრემიერლიგის მოგებით გამოწვეული სიხარული.

■ ■ ■

"ძალიან მძიმე სეზონი იყო - აშკარად უკეთესად თამაშობდა "ლივერპული", "მანჩესტერიც" არ აკლებდა, "არსენალმაც" გვარიანად აიწყვიტა, "ტოტენჰემი" კი საპატიო ოთხეულში მოხვდა", - მოკლედ მიმოიხილა "ჩელსის" ნახევარმცველმა ჯო კოულმა მათ მიერ მოგებული პრემიერლიგა.

■ ■ ■

"ახლა რომ მკითხოთ, ვინ არის მსოფლიოში შენი საყვარელი ფეხბურთელიო, არც დავფიქრდები, ისე გეტყვით, რომ ეს იენს ლემანია", - მადლობას უხდის გაელ კლიშე თანაგუნდელს ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში რიკელმეს დარტყმული პენალტის მოგერიების გამო.

■ ■ ■

"გერმანელებს კარგი შანსი გვაქვს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის მერე ინგლისის ნაკრებს შევხვდეთ. მერე კი შევეცდები მიგახვედროთ, რატომ ვართ გერმანელები მაგრები პენალტების მოგერიებისას. მაგრამ შეიძლება მერე ბევრს შევძულდე", - "მეთოფეთა" გმირი მეკარე, გერმანელი იენს ლემანი მსოფლიო ჩემპიონატზე სასწაულების მოხდენით იმუქრება.

■ ■ ■

"მასიმო, სიცოცხლის ბოლომდე მეყვარები", - აჟიტირებული უყვიროდა "მიდლსბროს" თავდამსხმელი ჯიმი ფლოიდ ჰასელბაინკი თანაგუნდელ მასიმო მაკარონეს. "სტიაუასთან" ბოლო წუთზე გატანილი მაკარონეს გოლის წყალობით, ინგლისელები უეფას თასის ფინალში ითამაშებენ.

■ ■ ■

"ჩემპიონობის კარგი შანსი გვაქვს და თუ ათ წუთში ანგარიში 3:0 იქნება ჩვენ სასარგებლოდ, მაშინ თასიც ჩვენ დაგვრჩება", - ხმამაღლა ოცნებობს "სევილიასთან" მატჩის წინ სტივ მაკლარენი.

■ ■ ■

"საკმარისია ერთი ტიტული მოიგო და ხალხის თვალში უკვე გმირი ხარ. თუ გლენ როდერი "კაჭკაჭებს" ქარლინგის თასს მოაგებინებს, მერწმუნეთ, ნიუკასლში ძეგლს დაუდგამენ", - "ნიუკასლის" ექსთავდამსხმელი გევინ ფიქოქი თავის შეხედულებას გამოთქვამს კლუბის მომავალზე.

■ ■ ■

დევიდ ბექჰემი: **"კარტის მოყვარული არასოდეს ვყოფილვარ. ერთადერთი, რასაც ვთამაშობ, ჯოკერია.**

ჟურნალისტი: **რატომ? არ იცით კარტის თამაში?**

დევიდ ბექჰემი: **მე ეგ არ მითქვამს. უბრალოდ, ჯოკერი ყველაზე კარგად გამომდის."**

■ ■ ■

"ჩვენ ისევ შევხვდებით. არ ვიცით, როდის, არ ვიცით, სად. მაგრამ შევხვდებით!" - ემუქრებოდნენ "სტემფორდ ბრიჯზე" შეკრებილი "მანჩესტერ იუნაიტედის" ფანები "ჩელსის".

■ ■ ■

"გამიკვირდა, როცა გავიგე, რომ ნაკრებში სამუშაოდ სკოლარის იწვევდნენ. ის სახელგანთქმული მწვრთნელია და ბრაზილიის ნაკრებთან ერთად მსოფლიო ჩემპიონატიც მოიგო. მაგრამ ის ბრაზილიის ნაკრები იყო... წარმოიდგინეთ, ბებიაჩემმა რომ გაწვრთნას ბრაზილიის გუნდი", - სკოლარის წინააღმდეგ გამოვიდა ინგლისის ნაკრების ექს-თავდამსხმელი გარი ლინეკერი. ორი დღის შემდეგ მისი აზრი გაითვალისწინეს.

■ ■ ■

"ეს მარტო მათი დამსახურება არ არის. ღმერთს უნდოდა, რომ "არსენალს" ფინალში ეთამაშა", - "ვილიარეალის" თავდამსხმელ გილერმო ფრანკოს სჯერა, რომ "არსენალის" წარმატებაში ღმერთის ხელი ერია.

ექვსი დღე მარადონასთან ერთად

დაახლოებით ცხრა წლის წინ ტელეკომპანია BBC-ს დიეგო მარადონაზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება სურდა. ამ მიზნით არგენტინაში ლეგენდარული ინგლისელი ფეხბურთელი, ამჟამად კი ცნობილი ტელეარხის ერთ-ერთი ჟურნალისტი გარი ლინეკერი ჩავიდა.

ლინეკერს არგენტინულ ვოიაჟში მისი კოლეგა ჯეისონ ბერნარდიც ახლდა, მაგრამ ცხრა წლის წინ არაფერი გამოვიდა - მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთმა საუკეთესო ფეხბურთელმა დიეგო არმანდო მარადონამ ბრიტანელ ჟურნალისტებთან შეხვედრა არ ისურვა.

გავიდა ცხრა წელი. ამ ხნის განმავლობაში დიეგოს უამრავი რამ გადახდა თავს. 45 წლის ლეგენდამ ორჯერ გადაიტანა გულის შეტევა, თითქმის სიკვდილის პირასაც იყო მისული, კუბაზე მკურნალობდა, ბოლოს კი საკუთარ თავს მიხედა და დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული არგენტინული ტელეშოუს წამყვანია, რომლის ხილვის საშუალება ქართველებსაც აქვთ.

ცხრა წლის შემდეგ გარი ლინეკერმა და ჯეისონ ბერნარდმა ძველი პროექტი გაიხსენეს და კვლავ სცადეს დიეგოზე დოკუმენტური ფილმის გადაღება. BBC-ს გადამღებ ჯგუფთან ერთად ეს დუეტი კვლავ არგენტინაში გაემგზავრა. ამჯერად მათი მცდელობა წარმატებით დასრულდა.

რაც შეეხება ლინეკერისა და ბერნარდის მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს, ფაქტობრივად, ეს მარადონასგან აღებული ინტერვიუა, რომელიც ალბათ მალე გამოვა ცისფერ ეკრანებზე. მანამდე კი ჯეისონ ბერნარდმა BBC-ს ინტერნეტ ვებგვერდის საშუალებით გაგვაცნო იმ ხუთი დღის ქრონოლოგია, რომელიც მან და ლინეკერმა დიეგო მარადონასთან ერთად გაატარეს.

სამშაბათი. 6 მარტი

ჩავფრინდი ბუენოს აირესში. სასტუმროში დაბინავების შემდეგ შევხვდი დიეგოს ყოფილ მეუღლეს კლაუდიას, რომელიც ამჟამად მარადონას მენეჯერია. იგი დიეგოსთან საკმაოდ ახლოს ცხოვრობს თავის ორ ქალიშვილთან ერთად. მისი სახლი მარადონას მუზეუმს წააგავს. ყველგან ფოტოებია. ჭარბობს დიეგოსა და მისი ქალიშვილების ერთად გადაღებული სურათები.

პირველი, რითაც დაინტერესდა, ის იყო, ჩავუტანეთ თუ არა ინგლისიდან დაპირებული ხელჩანთების კატალოგი. როდესაც საჩუქარი გადავეცით, თავისი ქალიშვილი დალმა გაგვაცნო. გოგონა ბრწყინვალედ საუბრობს ინგლისურად და ერთ-ერთი არგენტინული ტელესერიალის გმირიც ყოფილა.

ხუთშაბათი. 8 მარტი

პირველი შეხვედრა მარადონასთან. იგი მატიას ალმეიდასთან, ჟუნიორ ბაიანოსა და კარეკასთან ერთად სადილობდა. აზუსტებდნენ ხვალინდელი მატჩის დეტალებს, რომელშიც ბრაზილიისა და არგენტინის ვეტერანები უნდა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს.

ძალიან ვნერვიულობდი. ასეთ ლეგენდარულ პიროვნებას არასდროს შევხვედრივარ. არგენტინაში იგი ღმერთივითაა. მარადონამ თავისი საქციელით ნერვიულობა მთლიანად მომიხსნა, დამტვრეული ინგლისურით მითხრა, ჩემი სახლი საკუთარ სახლად იგულეო და კვირისთვის ბარბექიუზე დამპატიჟა.

დღესვე ჩამოფრინდა გარი BBC-ს ფეხბურთის რედაქციის უფროს ნილ სლოანთან ერთად.

პარასკევი. 9 მარტი

შევხვდით მარადონას შოუს პროდიუსერს ედუარდო ფერნანდესს, რომელმაც გვითხრა, რომ მარადონასთან მუშაობა დიდი სიამოვნებაა, თანაც, გადაცემაზე მომუშავე ადამიანები, პროდიუსერით დაწყებული და კურიერით დამთავრებული, მეგობრები არიან.

ფერნანდესის თქმით, ეს პროექტი სწორედ მეგობრების მეშვეობით გაკეთდა და მისი სტუმრებიც ძირითადად დიეგოს ახლობლები არიან. პელეს, ფიდელ კასტროსა და რობი უილიამსის სტუმრობის წყალობით კი გადაცემა ყველაზე პოპულარულია არგენტინაში.

შაბათი. 10 მარტი

თამაშის დღეც დადგა. არ გეგონოთ, ასეთ მატჩებს არგენტინაშიც ისევე უყურებენ, როგორც ინგლისში. შეხვედრა ბუენოს აირესის ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართა. ტრიბუნები გადაჭედილია. ტელეტრანსლაციას კი პრაიმ თაიმი დაუთმეს.

დიეგომ "ბოკას" ულტრასებს ბილეთები დაურიგა. ტრიბუნებზე რაღაც საოცარი ატმოსფეროა შექმნილი.

გარი არგენტინელთა გასახდელში მატჩის დაწყებამდე მივიდა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ორი უდიდესი ფეხბურთელი 1987 წლის შემდეგ პირისპირ შეხვდა ერთმანეთს. გარი აშკარად ნერვიულობს, თუმცა სულ ტყუილად. შევიდა თუ არა ლინეკერი გასახდელში, დიეგო მისკენ გაემართა. "მიხარია შენთან შეხვედრა, მეგობარო". მათ ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. გარი ხუმრობს: "ეს ის ღმერთის ხელია, რომლითაც ინგლისის ნაკრებს გაუტანე გოლი?" მარადონა ღიმილით პასუხობს: "არა, ის მარცხენა ხელი იყო".

შემდეგ დაიწყო თამაში. დიეგო არგენტინელთა კაპიტანია, ორი გოლიც გაიტანა, მატჩი კი ფრედ 7:7 დასრულდა. მსაჯმა დამატებით დროის დანიშვნაც გადაწყვიტა, მაგრამ მარადონამ ანიშნა, აღარ გინდა, დავამთავროთო.

რა ხდებოდა მატჩის შემდეგ, სიტყვებით ამის გადმოცემა ძალიან ძნელია. ნახევარ საათს მარტო ავტოგრაფებს არიგებდა... არა, არგენტინაში ის მართლა წმინდანის რანგში ჰყავთ აყვანილი. მის სანახავად მოდიან და თუ ხელით შეეხებიან, უბედნიერეს ადამიანებად გრძნობენ თავს.

კვირა. 11 მარტი

შეთანხმებისამებრ, დილით მარადონას მშობლების სახლში წავედით. დიდხანს ვაკაკუნეთ კარზე. როგორც იქნა, ვილაცამ გაგვიღო. გვითხრა, დიეგოს მეგობარი ვარ, მარადონა ორი საათი მაინც შინ არ იქნებაო. რაღა უნდა გვექნა. მე და გარი იქვე, ერთ-ერთ ბარში შევედით და "ლივერპული"-"არსენალის" თამაშს ვუყურეთ. ორმა საათმა სწრაფად გაიარა.

ისევ მარადონას მშობლების სახლთან ვდგავართ. ამჯერად სანდომიანმა მოხუცმა გაგვიღო კარი. დიეგოს მამაა. შინ შეგვიპატიჟა. დიეგო უკანა ეზოში ბარბექიუს ამზადებს. ჩვენც იქით წავედით.

მარადონამ და ლინეკერმა დიდხანს ისაუბრეს. ინტერვიუ ყველა თემას შეეხო. "ღმერთის ხელი", პოლიტიკა, ნარკოტიკები....

დიეგო ყველა კითხვას გულახდილად პასუხობდა. წესით, კარგი ინტერვიუ უნდა გამოვიდეს.

საღამოს დიეგომ "ბოკას" სტადიონ "ბომბონერაზე" დაგვპატიჟა. მისი საყვარელი გუნდი ჩემპიონატის მორიგ მატჩს მართავდა.

გულშემატკივრობაც საოცარი სცოდნია. მსაჯიც გვარიანად ლანძღა და თავისი გუნდის ყველა გოლზე გაიხარა. "ბოკამ" მოიგო. მატჩის შემდეგ ფანებს მხოლოდ დიეგო აინტერესებდათ. ძლივს გავაღწიეთ სამშვიდობოს.

სამშაბათი. 13 მარტი

ხუთი დაუვიწყარი დღის შემდეგ შინ ვბრუნდებით. ახლა დანამდვილებით ვიცი, რომ დიეგო არგენტინელებისთვის ღმერთია - ეს საკუთარი თვალით ვნახე.

„ჰაიბერის" გასახდელში მშობლიური ენა ფრანგულია

"არსენალის" ფრანგი ნახევარმცველის რობერ პირესის ცინიკური ტონით ნათქვამმა, ჩვენ ფრანგული კლუბი ვართ და არა ინგლისურიო, ბრიტანელებს ხელახლა მისცა "მეთოფეთა" მთავარი მწვრთნელის არსენ ვენგერის გაკრიტიკების საბაბი.

ფრანგი ფეხბურთელი კი ლონდონური კლუბის ერთადერთი მოთამაშე აღმოჩნდა, რომელმაც თავს ამდენის უფლება მისცა და ასე სახალხოდ განაცხადა ის, რაც ალბიონზე (და არა მხოლოდ ალბიონზე) უკვე ყველამ კარგად იცის და რითაც ყველა უკმაყოფილოა. თუმცა, უბრალო ინგლისელი გულშემატკივრისთვის მთავარი მაინც შედეგი და მათი საყვარელი კლუბის წარმატებებია, თორემ ისე...

ისე, მანამდე ფრანგი სპეციალისტი ინგლისში კარგა ხანს იყო გაკიცხვის საგანი - მოვიდა და მოიყვანა თან თავისი თანამემამულეებიო. მაგრამ თანდათან ვენგერისა და კომპანიის შედეგები ლონდონელთა ქომაგისთვის თვალშისაცემი გახდა და ბოროტი ენებიც მიჩუმდნენ.

პირესმა კი ნაკვერჩხალი ისევ გააღვივა - "ჰაიბერის" გასახდელში მშობლიური ენა ფრანგულია და არა ინგლისური და არა მგონია, ეს პრობლემა იყოს რომელიმე ინგლისელისთვის. არც ის მგონია, ვინმე ნაღვლობდეს, რომ "არსენალის" ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ორი ინგლისელია - ეშლი კოული და სოლ ქემპბელი, - ამბობს რობერ პირესი.

წლეულს ფრანგებით დახუნძლულმა ლონდონურმა კლუბმა, პირველად "არსენალის" არსებობის ისტორიაში, ჩემპიონთა თასის ფინალს უწია. ფრანგი ნახევარმცველის აზრით, ესეც სწორედ იმ ფრანგული სტილის დამსახურებაა, რასაც "მეთოფეები" გვთავაზობენ.

ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ნახევარფინალში გავედით, უკვე წინასწარ ვზეიმობდით, რომ ფინალს სამშობლოში, "სტად დე ფრანსზე" ვითამაშებდით. გვიხაროდა, რომ პარიზულ სარბიელზე, ფაქტობრივად, შინაურის სტატუსით მოგვიწევდა თამაში.

რობერ პირესი "არსენალს" ფრანგულ გუნდად მიიჩნევს და არა ინგლისურად.

ვენგერს ბევრი აკრიტიკებს იმის გამო, რომ კლუბი გააფრანგულა, მაგრამ პირადად მე ეს ნაკლებად მაღელვებს", - განაგრძობს პირესი.

არადა, 2000 წელს, მაშინ, როდესაც რობერ პირესმა პირველად დადგა ფეხი "ჰაიბერიზე", "მეთოფეთა" ღირსებას იცავდნენ ისეთი ფრანგი ინგლისელები, როგორებიც არიან დევიდ სიმენი, ლი დიქსონი, მარტინ კიოუნი და ტონი ადამსი. დღეს კი ინგლისელთაგან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძირითად გუნდს მხოლოდ ორნი შემორჩნენ - ეშლი კოული და სოლ კემპბელი. იანვარში ვენგერის გუნდს კიდევ ერთი ახალგაზრდა ინგლისელი თეო ვილკოტი შეუერთდა, თუმცა ძირითადში გამოჩენა მას ჯერ ვერ ეღირსა.

ვინმემ "არსენალში" ფრანგულ ენაზე მოლაპარაკე მოთამაშეები რომ დაითვალოს, ნებისმიერი ინგლისური და, საერთოდ, ევროპული კლუბისთვის ასეთს წარმოუდგენლად ბევრს დაითვლის - 14-ს: თავად ამ აჟიოტაჟის ამტეხი რობერ პირესი, გუნდის ლიდერი და სული და გული ტიერი ანრი, კოლო ტურე, ფილიპ სენდეროსი, მეტიუ ფლამინი, ემანუელ ებოიე, აბუ დაბი, გაელ კლიშე, ემანუელ ადებაიორი, ლორენი, პასკალ სიგანი, იოან ჯორუ, ალექსანდერ სონგი და არმანდ ტრაორე. შთამბეჭდავია, ვერაფერს იტყვი...

რობერ პირესს არც გაელ კლიშე ჩამორჩა და თანაგუნდელს მხარი აუბა: "ჩვენთან, საფრანგეთში, "არსენალს" ფრანგულ გუნდად მოიხსენიებენ და ისე გულშემატკივრობენ, როგორც მშობლიურს. მაგრამ, ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენთვის დიდი პატივია ისეთი დონის გუნდში თამაში, როგორიც "არსენალი" გახლავთ."

როგორც ჩანს, ვენგერის ფრანგულ სამწყსოს არ ეთმობა, რომ ჩემპიონთა ლიგაში მიღწეულ მათი კლუბისთვის უკვე საკმაოდ დიდ გამარჯვებას ისინი ინგლისის სახელით აღწევენ და ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ ყველაფერი ფრანგებს "დააბრალონ".

მაგრამ ფრანგების ასეთი ყოყლოჩინობის მიუხედავად, ფაქტი ფაქტად რჩება - "არსენალი" მეთერთმეტე ინგლისური გუნდია, რომელმაც ევროპულ ასპარეზზე წარმატებას მიაღწია და სრულ ტრიუმფამდე ერთი ნაბიჯიღა რჩება. აი, ფრანგებს კი ამ მხრივ გაცილებით უარესად აქვთ საქმე - მათ საერთაშორისო არენაზე მხოლოდ ერთი გამარჯვებული ჰყავდათ. ისიც შორეულ 1993 წელს და ისიც პირესის წინა კლუბი - მარსელის "ოლიმპიკი".

პირესი კი ჯიუტად აგრძელებს: "არსენალი" ფრანგული კლუბია. მაგრამ ჩვენ არ გვავიწყდება, ვის მიწაზე ვიმყოფებით. იმასაც კარგად ვაცნობიერებთ, რომ პრემიერლიგა ძლიერი და ერთ-ერთი საუკეთესოა. მაგრამ უნდა გამოგიტყდეთ, გულში მეცინება, როცა ტრიბუნებიდან გულშემატკივრები სკანდირებენ: "ინგლისი, ინგლისი".

ბოლოს კი ლონდონური კლუბის ფრანგი ნახევარმცველი "არსენალში" თავის სამომავლო კონტრაქტსაც შეეხო და თქვა, რომ მომავალზე მხოლოდ ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ დაფიქრდება. თუმცა, იქვე დასძინა, რომ მისით სხვა სერიოზული კლუბებიც არიან დაინტერესებულნი.

სტამი ისვენებს

იტალიის სერია ა-ს ბოლო, 36-ე ტურში "მილანს" ჰოლანდიელი მცველი იაპ სტამი დაუშავდა. ის მატჩის 41-ე წუთზე მიღებული ტრავმის გამო შეცვალეს.

როგორც "მილანის" ოფიციალური საიტი იტყობინება, ჯერჯერობით გაურკვეველია, რამდენად სერიოზულია ჰოლანდიელის ტრავმა და რამდენ ხანს გასტანს მისი მკურნალობა.

რაც შეეხება თავად მატჩს, "მილანმა" "ლივორნოს" 2:0 სძლია.

"მალაგა" პრიმერადივიზიონს გამოეთხოვა

პრიმერადივიზიონის ბოლო ტურში სანტანდერის "რასინგთან" მარცხის შემდეგ ესპანურმა "მალაგამ" უნგრული "ჰალადასომის" რეკორდი გაიმეორა. ასეთი "პატივი" კი ანდალუზიურ კლუბს უმაღლესი დივიზიონიდან გავარდნის გამო ერგო.

საქმე ის არის, რომ ორივე გუნდმა არსებობის განმავლობაში, არც მეტი, არც ნაკლები, 13-ჯერ დატოვა თავისი ქვეყნის საფეხბურთო ელიტა.

სეზონის დასაწყისი "მალაგამ" შთამბეჭდავად დაიწყო, თუმცა ბოლოს მცირე ხნით მივიწყებული ტრადიცია ისევ გაიხსენა და პრიმერადივიზიონიდან გავარდნის რეკორდი დაამყარა. ახლა მალაგას ისღა დარჩენია, უნგრულ კლუბს აღზევების რეკორდშიც გაუთანაბრდეს.

"ბაიერნის" თასი კლიჩკომაც იზეიმა

მიუნხენის "ბაიერნმა" თავისი არსებობის ისტორიაში ქვეყნის თასის მეცამეტედ მოგება დიდი ზარ-ზეიმით აღნიშნა.

მიუნხენური კლუბის ხელმძღვანელობამ იმავე საღამოს გადაიხადა დიდი ბანკეტი, რომელსაც, ბუნებრივია, კლუბის პრეზიდენტი კარლ-ჰაინც რუმენიგე, მთავარი მწვრთნელი ფელიქს მაგათი, "ბაიერნის" უკლებლივ ყველა ფეხბურთელი და მათი მეუღლეები ესწრებოდნენ.

მიუნხენელებს ბევრ სხვა ცნობილ სტუმარს შორის უკრაინელი მოკრივე ვიტალი კლიჩკოც ეწვია. ერთი კვირის წინ ეს უკანასკნელი თავად აღნიშნავდა საკუთარ ჩემპიონობას. ახლა კი, როგორც ჩანს, მიუნხენში მოილხინა გერმანელ მეგობრებთან ერთად.

შევა და კარლო

სერია ა-ს ბოლო ტურში "სან სიროზე" "ლივორნოსთან" მატჩში (2:0) კარლო ანჩელოტიმ ბევრისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც შეხვედრის მეორე ტაიმში ანდრეი შევჩენკო შეცვალა.

იტალიელმა ჟურნალისტებმა ამ ამბავს მაშინვე მწვრთნელსა და ფეხბურთელს შორის არსებული უთანხმოება დაუდეს საფუძვლად. თუმცა, ბოროტი ხმები ისევ თავად უკრაინელმა ჩააცხრო:

"არ მინდა, ვინმე ჩემს საქმეში ჩაერიოს და ამით ჩემს კარიერას რაიმე ზიანი მიაყენოს. კარლო ანჩელოტი კარგი ადამიანი და კარგი მწვრთნელია, მასთან მუშაობა ერთი დიდი სიამოვნებაა. უბრალოდ, გაბრაზებულ გულზე ასეთი რეაქცია მქონდა - ეს იყო და ეს. ახლა კი ბედნიერი ვარ, რომ მორიგი სამი ქულა მოვიპოვეთ. ჩემპიონთა ლიგიდან გავარდნის შემდეგ ახლა მხოლოდ სკუდეტოზე ვფიქრობთ და ყველაფერი ალბათ მომდევნო ტურში გაირკვევა".

ტრაგიკული შემთხვევა

ყოფილი სამთომოთხილამურე, 33 წლის შვეიცარიელი კორინ რეი-ბელეტი საკუთარ სახლში მკვდარი იპოვეს.

სამართალდამცავების ინოფრმაციით, კვირა საღამოს კორინის და მის ძმას ბოროტმოქმედები დაესხნენ თავს და ორივე ცეცხლსასროლი იარაღით სასიკვდილოდ დაჭრეს. შვეიცარიელმა სამართლადმაცავებმა უკვე დაიწყეს გამოძიება, თუმცა ბოროტმოქმედების კვალს ჯერაც ვერ მიაგნეს.

რეი-ბელეტმა 2003 წელს დაასრულა სპორტული კარიერა, რომლის განმავლობაშიც 5-ჯერ მოიგო მსოფლიო თასის სხვადასხვა ეტაპი.

"პინგვინებს" მყიდველი გამოუჩნდა

ამ ზაფხულს NHL-ის კლუბმა პიტსბურგ "პინგვინზმა", შესაძლოა, ადგილსამყოფელი შეიცვალოს და სხვა ქალაქში გადაბარგდეს. კანადის ქალაქ ვინიპეგის ბიზნესმენთა ჯგუფი ოცნებობს ჰოკეის გუნდის ჩამოყალიბებაზე. შეგახსენებთ, რომ თავის დროზე ვინიპეგში არსებობდა ისეთი ძლიერი ჰოკეის კლუბი, როგორი იყო ვინიპეგ "ჯეტსი", თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო ქალაქმა ეს კლუბი დაკარგა. ამჟამად კი ფინანსური კრიზისი "პინგვინებს" დაეწყოთ და, შესაძლოა, კლუბი ვინიპეგელმა ბიზნესმენებმა შეიძინონ.

კულტჰარდი კონტრაქტს აგრძელებს

ფორმულა 1-ის პილოტი დევიდ კულტჰარდი გუნდ "რედ ბულსთან" კონტრაქტის გაგრძელებას აპირებს. "დევიდმა საკმაოდ ბევრი გააკეთა ჩვენი გუნდისთვის და მას ამაგს არ დავუკარგავთ, თანაც ამ ეტაპზე უკეთესი პილოტის მოყვანის საშუალებაც არ გვაქვს. ამიტომ დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებთ მასთან კონტრაქტს", - განაცხადა "რედ ბულსის" მენეჯერმა.

ახალი რეკორდი

მსოფლიოს ჩემპიონმა კრივში WBC-ს ვერსიით ტაილანდელმა პონგსაკლეკ ვონოკამმა ახალი რეკორდი დაამყარა. კვირას მან მსუბუქ წონაში მოკრივეთა შორის კიდევ ერთხელ დაიცვა ტიტული დიეგო ნაკაჰირუსთან დაპირისპირებაში. აღსანიშნავია, რომ აქამდე რეკორდი ეკუთვნოდა მიგელ კანტოს, რომელმაც 14-ჯერ დაიცვა ტიტული.

მაკლარენი ერიქსონს შეცვლის

ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის განცხადებით, ხუთშაბათს ისინი ოფიციალურად შეხვდებიან "მიდლსბროს" მთავარ მწვრთნელს სტივ მაკლარენს. შეხვედრა ინგლისის ნაკრების მომავალი თავკაცის შერჩევის გამო შედგება. მაკლარენი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე სპეციალისტს შორის, ვისაც მსოფლიოს ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ ბრიტანელები სვენ გორან ერიქსონის შემცვლელად მოიაზრებენ.

შეგახსენებთ, რომ ინგლისელთა ამჟამინდელ თავკაცს, შვედ ერიქსონს მას შემდეგ შეექმნა პრობლემები, რაც იგი არაბ შეიხთან ფარულ მოლაპარაკებებში ამხილეს.

შარაპოვა საუკეთესოა

მარია შარაპოვამ მორიგი ჯილდო დაისაკუთრა. ამჯერად რუსი ლამაზმანის საჩოგბურთო ნიჭი არავის უღიარებია. ამერიკულმა ჟურნალმა US Weekly უიმბლდონის გამარჯვებული წლის ყველაზე მოდურ სპორტსმენ ქალბატონად დაასახელა.

დაჯილდოების ცერემონიალი კვირას გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ მარიასთან ერთად ლაურეატთა შორის მოხვდნენ ჯესიკა ალბა, კარმენ ელექტრა და მომღერალი ავრილ ლავინი.

რაც შეეხება მარიას სპორტულ წარმატებებს. ორშაბათს გამოქვეყნებული ქალთა საჩოგბურთო რეიტინგის თანახმად, რუსი ჩოგბურთელი მსოფლიოს მესამე ჩოგანია. ის ამელი მორესმოსა და კიმ კლაისტერსს ჩამორჩება. ამჟამად შარაპოვა ემზადება საფრანგეთის ღია პირველობისთვის, რომელიც მაისის ბოლოს აიღებს სტარტს.

"ფერარი" ჩემპიონობისთვის იბრძოლებს

"ფერარის" პრეზიდენტი ლუიჯი დე მონტეძემელო მიიჩნევს, რომ იმოლას ტრასაზე მიღწეული წარმატება ერთჯერადი არ იქნება და "ფერარის" საჯინიბო ამ სეზონში ჩემპიონობისთვის იბრძოლებს. "კონკურენცია საოცრად მაღალია, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, "ფერარი" ჩემპიონობისთვის იბრძოლებს. ეს ჩვენ იმოლას ტრასაზე დავამტკიცეთ. მერწმუნეთ, გამარჯვება ერთჯერადი არ იქნება", - აცხადებს ლუიჯი დე მონტეძემელო.

ბარსელონას თასი ისევ ნადალს დარჩა

ესპანელმა რაფაელ ნადალმა ზედიზედ მეორედ მოიგო ბარსელონას საერთაშორისო ტურნირი. სამი სეტის შედეგად ფინალში მან თანამემამულეს ტომი რობრედოს სძლია - 6:4, 6:4, 6:0.

19 წლის ნადალისთვის ამ ტურნირის მოგებას, წმინდა სპორტულის გარდა, პრინციპული მნიშვნელობაც ჰქონდა. ჯერ ერთი, ესპანელ ვუნდერკინდს ყველანაირი ძალის გამოყენებით უნდოდა წინა წელს მოგებული ტიტულის შენარჩუნება. მეორე კი ისაა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ესპანელი ჩოგბურთელი ამ სეზონში მოგებულ მესამე ჯილდოს წაიღებდა სახლში.

საბოლოოდ ამ მოგებით რაფაელ ნადალმა ზედიზედ 47-ე გამარჯვება იზეიმა, რითაც ლეგენდარული შვედი ჩოგბურთელი ქალის ბიორნა ბორგის რეკორდული, 46-მატჩიანი წაუგებელი სერია გააუმჯობესა. ამ მაჩვენებლით საუკეთესო რეკორდის დამხობამდე, რომელიც არგენტინელ გილერმო ვილიას ეკუთვნის, ნადალს მხოლოდ 6 გამარჯვება აშორებს.

"დასახულ მიზანს მივაღწიე - ბორგის რეკორდი გავაუმჯობესე. რომში კი უკვე ვილიას რეკორდის დამხობაზე ვიზრუნებ. მაგრამ ახლა ჩემი გონება როლან გაროსის ტურნირისკენაა მიმართული", - განაცხადა გამარჯვების შემდეგ რაფაელ ნადალმა.

მელანდრის აღმასვლა

სტამბულში დასრულდა მსოფლიოს მესამე მოტორალის ჩემპიონატი. "თურქეთის გრან-პრი" მოიპოვა მარკო მელანდრიმ, რომელმაც ასპარეზობა მე-14 ნომრად დაიწყო. ბოლო წრეზე კი კეისი სტოუნერი ჩამოიტოვა და პირველობაც თავად დარჩა.

"ძალიან რთული ეტაპი იყო, მაგრამ ახლა ყველა პრობლემა უკან დარჩა. ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო და მიხარია, რომ გავიმარჯვე", - თქვა მელანდრიმ გრან-პრის მოპოვების შემდეგ. ეს რალი რიგით მეასე იყო მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის, იტალიელი ვალენტინო როსისთვის, რომელიც წლეულს სამეულს მიღმა დარჩა.

რუსულმა არმიამ ევროლიგა მოიგო

კვირას დასრულდა საკალათბურთო ევროლიგის ტურნირი, რომლის ფინალში მოსკოვის ცსკამ ანგარიშით 73:69 დაამარცხა ტელ-ავივის "მაკაბი".

ტრიუმფის შემდეგ არმიელთა იტალიელმა მწვრთნელმა ეტორე მესინამ განაცხადა: "პირველ რიგში მადლობას ვუხდი კალათბურთელებს და კლუბის ხელმძღვანელებს. მათ ყველაფერი გააკეთეს ამ დიდი გამარჯვებისთვის. მე კი უბედნიერესი ადამიანი ვარ. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ ლეგენდარული გომელსკის შემდეგ პირველი მწვრთნელი ვარ, რომელმაც ცსკა-ს ასეთი მნიშვნელოვანი ტურნირი მოაგებინა."

ყველაზე ელეგანტური "ქორი"



"ქორების" ელეგანტური ცენტრი.

ზაზა ფაჩულიამ ამ სეზონში საკმაოდ დიდ წარმატებებს მიაღწია. ქართველი ჯორჯიული "ჰოუკსის" ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი გახდა და NBA-შიც დაიმკვიდრა ადგილი. ზაზას ამერიკულ წარმატებებზე საკმაოდ ბევრი იწერება, თანაც მხოლოდ საქართველოში კი არა, თავად ატლანტაშიც. როგორც ჩანს, ფაჩულიას პოპულარობის მიზეზი მარტო კალათბურთის კარგი თამაში როდია. ატლანტური კლუბის ფანები და ამერიკელი ჟურნალისტები ერთხმად აღიარებენ, რომ ზაზა "ჰოუკსის" ყველაზე ელეგანტური კალათბურთელია და თანაგუნდელებს ჩაცმის სტილითაც სჯობნის.

სწორედ ამ თემას ეძღვნება სტატია, რომელიც ჯონ კუპერმა ატლანტა "ჰოუკსის" ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა.

"თუ NBA-ში ოდესმე ყოფილა შემთხვევა, რომ კალათბურთელმა მხოლოდ თამაშით კი არა, ელეგანტური ჩაცმულობითაც მოიგო ფანების გული, ეს "ჰოუკსის" ცენტრი ზაზა ფაჩულიაა.

საკალათბურთო მოედანზე ყველა ერთმანეთს ჰგავს. იშვიათად თუ ვინმე შეძლებს კალათბურთის ფორმაში საკუთარი ინდივიდუალურობის გამოვლენას. ზაზა ამას მოედანს მიღმა საკმაოდ დიდი წარმატებით აკეთებს. ის ისე გამოიყურება, რომ მაშინვე მიხვდები, როგორ ადამიანთან გაქვს საქმე. წყნარი, მშვიდი, მიზანდასახული, უაღრესად ელეგანტური.

"ჰოუკსის" ფანები სეზონის განმავლობაში დარწმუნდნენ, რაოდენ დიდი სარგებლობა მოაქვს ფაჩულიას გუნდისთვის, მაგრამ ბევრმა როდი იცის, თუ როგორია იგი მოედანს მიღმა.

"როდესაც კარგად მაცვია, თავსაც კარგად ვგრძნობ, თამაშიც გამომდის. მოკლედ, მთელი დღე კარგად ჩაივლის ხოლმე. შესაძლოა, ვინმეს ეს სისულელედ მოეჩვენოს, მაგრამ რა ვქნა, ასე ხდება ყოველთვის. კარგად საკუთარი თავისთვის ვიცვამ. მერწმუნეთ, ამას იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ ვინმეზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოვახდინო. სულაც არ მინდა ხალხმა ილაპარაკოს, შეხედეთ, რა ელეგანტურად აცვიაო", - გვითხრა ფაჩულიამ.

აღსანიშნავია, რომ ზაზას ჩაცმულობაზე მისი თანაგუნდელებიც საუბრობენ. თითქმის ყველას მიაჩნია, რომ გუნდში ყველაზე უკეთ სწორედ ფაჩულიას აცვია.

"საუკეთესოდ ჩაცმული ჩვენი თანაგუნდელი? რა თქმა უნდა, ზაზა, - ამბობს სალმონ სტუდმაიერი, - ყოველთვის ელეგანტურად აცვია, უპირატესობას ანიჭებს არმანის".

"ყოველთვის ფანტასტიკურად გამოიყურება. ამით აშკარად გამოირჩევა. რაც მთავარია, ურთიერთობაში არაჩვეულებრივია", - ასე ფიქრობს ზაზაზე მარვინ უილიამსი.

უილიამსიც და სტუდმაიერიც "ჰოუკსის" ახალწვეულები არიან. ზაზას კი ვეტერანებიც დიდად აფასებენ.

"იგი არ არის ის ადამიანი, რომელიც მთელ დღეს სარკესთან გაატარებს. ეტყობა, კარგად ჩაცმის ნიჭი თანდაყოლილი აქვს. გუნდში მეტსახელიც შევარქვით "Gucci man" (გუჩის მამაკაცი), რადგან მუდმივად ან გუჩის, ან არმანის პიჯაკები აცვია. აქსესუარებსაც ამ ფირმებისას ხმარობს", - გაგვიმხილა ზაზას საიდუმლო ჯოშ ჩაილდსმა.

ზაზა პრიმადონა არ გეგონოთ. საკუთარ ჩაცმულობას ის მართლაც არ უთმობს დიდ დროს, მაგრამ გამოგვიტყდა, რომ საყიდლებზე სიარული ძალიან უყვარს.

"შოპინგი" ჩემი ჰობია. მიყვარს მოდურად ჩაცმა. თუ რამე ძალიან მომეწონა, ფასს მნიშვნელობა არა აქვს. საკუთარ თავს უარს არაფერზე ვეუბნები. შესაძლოა, ეს ეგოისტურად ჟღერდეს, მაგრამ... ერთხელ ცხოვრობ და ეს ცხოვრება კარგად უნდა გაატარო".

მართალია, ფაჩულიას ჩაცმულობა ყველას მოსწონს, მაგრამ მისი თანაგუნდელები ზაზას რჩევებს და სტილს თავისთვის მიუღებლად მიიჩნევენ.

"მე? არა, ზაზასავით ვერასდროს ჩავიცვამ. კლასიკური სტილი არ მომიხდება. ფაჩულიაზე მომწონს ეს ტანსაცმელი, მე კი ასე ჩაცმული სასცილო ვიქნები", - აღიარა მარვინ უილიამსმა.

სალმონ სტუდმაიერმა კი კითხვაზე, გაყვება თუ არა ზაზას მაღაზიაში, ხუმრობით უპასუხა: "დიდი სიამოვნებით, ოღონდ ერთი პირობით: ფული ზაზამ გადაიხადოს".

რეალური არჩევანი

ფერნანდო მარტინს მეორე ცდა სჭირდება.

ანხელ ტორესს "სამეფო კლუბში" შუსტერის მოყვანა სურს.

ლეგენდარული ავტომრბოლი კარლოს საინსი პრეზიდენტობაზე დაფიქრდა.

მადრიდის "რეალი" რევოლუციური ცვლილებების მოლოდინშია. მას შემდეგ, რაც 27 თებერვალს კლუბი დატოვა ფლორენტინო პერესმა და მისი ადგილი ფერნანდო მარტინმა დაიკავა, ცხადი გახდა, რომ მალე საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა დანიშნულიყო. მართალია, მარტინს 2008 წლამდე შეეძლო თანამდებობის შენარჩუნება, მაგრამ 26 აპრილს მან პერესს მიბაძა და თანამდებობიდან წავიდა.

ჯერჯერობით კლუბის ხელმძღვანელობა "ხუნტა დირექტივამ" (დირექტორთა საბჭო) იკისრა, მაგრამ ესპანეთის ჩემპიონატის დასრულებისთანავე ეს ორგანოც შეწყვეტს ფუნქციონირებას და დაინიშნება ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები.

არჩევნების დანიშვნის ბოლო ვადა 8 ივნისია, თუმცა, სავარაუდოდ, "რეალის" ახალი პრეზიდენტის ვინაობას 2-ში ღამით გავიგებთ - სწორედ 2 ივნისს აპირებენ ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვას.

მას შემდეგ რაც "ხუნტა დირექტივა" სრული შემადგენლობით დატოვებს თანამდებობებს, საპრეზიდენტო კანდიდატებმა 48-საათიან ვადაში უნდა წარადგინონ ოფიციალური განაცხადი კლუბში.

ალბათ საინტერესოა, რა პირობები უნდა დააკმაყოფილოს ადამიანმა, რომელსაც "რეალის" პრეზიდენტობა სურს. ასეთი პირობა რამდენიმეა: ის უნდა იყოს ესპანეთის მოქალაქე, კლუბ "სოსიოს", სულ ცოტა, ათი წლის წევრი, არ მუშაობდეს არც ერთ სხვა კლუბში რაიმე მმართველ თანამდებობაზე და ჰქონდეს საბანკო ანგარიში, სულ ცოტა, 43 მილიონი ევროს ოდენობით. საბანკო გარანტიები უნდა წარადგინოს ფერნანდო მარტინმაც კი, რომელმაც ერთი კვირის წინ დატოვა პრეზიდენტის პოსტი.

გავეცნოთ საპრეზიდენტო კანდიდატებს. ჯერჯერობით ესპანურ მედიაში 9 ადამიანის გვარი ფიგურირებს.

ფერნანდო მარტინი: სოსიო ნომერ 56 768, 58 წლის ბიზნესმენი. 1979 წელს გაიცნო ფლორენტინო პერესი და 1993 წელს გახდა კლუბის წევრი. 2006 წლის 26 თებერვლიდან 2007 წლის 27 აპრილამდე იყო კლუბის პრეზიდენტი. აღსანიშნავია, რომ ფლორენტინო პერესის გადადგომის შემდეგ "ხუნტა დირექტივამ" იგი ერთხმად აირჩია პრეზიდენტის პოსტზე.

რამონ კალდერონი: სოსიო ნომერ 14 878, 54 წლის ადვოკატი. მუშაობდა კლუბის ერთ-ერთ ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ფლორენტინო პერესისა და ფერნანდო მარტინის პრეზიდენტობის პერიოდში. მიუხედავად ამისა, მიაჩნია, რომ საჭიროა ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები, რადგან კლუბი დაშლის პირასაა მისული.

არტურო ბალდასანო: სოსიო ნომერ 16 676, 59 წლის ადვოკატი და ეკონომისტი. 2004 წელს იყო პრეზიდენტობის კანდიდატი და გავიდა მესამე, ბოლო ადგილზე. დააგროვა სულ 458 ხმა. მიაჩნია, რომ: "აუცილებელია არჩევნები, რადგან ფლორენტინოს პროექტმა სრული კრახი განიცადა, "ხუნტა დირექტივას" წევრები კი ამის თანამონაწილენი არიან". აპირებს გუნდში ვისენტე დელ ბოსკეს დაბრუნებას.

მარტინეს ლარედო: სოსიო ნომერ 12 570, 68 წლის ბიზნესმენი. იყო კლუბ "ბურგოსის" პრეზიდენტი. სწორედ მან მიჰყიდა "რეალს" ხუანიტო. მომხრეა ახალი არჩევნების, რადგან მარტინის პრეზიდენტობა ლეგიტიმური იყო კლუბის კანონებით, მაგრამ არა კლუბის წევრებისთვის.

ანხელ ტორესი: სოსიო ნომერ 30 648, 53 წლის ბიზნესმენი. კლუბ "ხეტაფეს" პრეზიდენტის პოსტზე საოცარ წარმატებებს მიაღწია. მან ეს პროვინციული გუნდი პრიმერა დივიზიონში გაიყვანა. მიაჩნია, რომ პერესს თანამდებობა არ უნდა დაეტოვებინა. არჩევნები უახლოეს პერიოდში უნდა გაიმართოს, რათა ახალმა პრეზიდენტმა უზრუნველყოს იმ 530-მილიონევროიანი ვალის დაფარვა, რომელიც კლუბს დაუგროვდა, ხოლო მწვრთნელის პოსტზე მართებულად თვლის ბერნდ შუსტერის დანიშვნას.

ლორენცო სანსი: სოსიო ნომერ 16 325, 62 წლის ბიზნესმენი. 5 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა კლუბს. ამტკიცებს, რომ პერესის მუშაობის შედეგად: "რეალს" ნახევარ მილიარდამდე ვალები დაუგროვდა. მოითხოვს გუნდიდან ბუტრაგენიოს გაშვებას და აპირებს დელ ბოსკეს დაბრუნებას. ასევე სურს კლუბში სამუშაოდ მიიწვიოს წარსულში ცნობილი ფეხბურთელები მიჩელი, იერო და ჩენდო.

ხუან პალასიოსი: სოსიო ნომერ 2 960, 57 წლის ბიზნესმენი. მუშაობდა ლორენცო სანსათნ ერთად, ერიდება მედიასთან ურთიერთობას და არ იძლევა ინტერვიუებს. ამიტომ მისი გეგმების შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი.

ხუანიტო ნავარო: სოსიო ნომერ 58, 80 წლის მსახიობი, კომიკოსი და ბიზნესმენი. მიაჩნია, რომ არჩევნების დრო არ დამდგარა და აუცილებელია გუნდში წმენდის ჩატარება. სურს მწვრთნელად არსენ ვენგერი დაინიშნოს.

კარლოს საინსი: სოსიო ნომერ 5 924, 44 წლის ავტომრბოლი. მიაჩნია, რომ მეგავარსკვლავების მოწვევით კლუბი სასიკეთოს ვერაფერს ნახავს და მთლიანად აპირებს სატრანსფერო პოლიტიკის შეცვლას.

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ

1. შპს "ქუთწყალკანალი" (მის: 4600, ქ. ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ.N37), აცხადებს ტენდერს **ავტოსათადარიგო ნაწილების შესყიდვაზე** და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.

შესასყიდი საქონელი:

რიგითი №	მოსაწოდებელი საქონლის მოკლე დახასიათება	რაოდენობა	მიწოდების ადგილი	მიწოდების გრაფიკიკული ვადები
.	გაზ–24–ის		ქქუთაისი	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 31 დეკემბრამდე (საბარათე სისტემა)
	1. საბურავი	4 ცალი		
	2. აკუმულატორი	1 ცალი		
	3. უკანა ხიდი	1 ცალი		
	ა/მ უაზები			
	1. საბურავი	12 ცალი		
	2. აკუმულატორი	3 ცალი		
	3. წინა ხიდი	2 კომპლ.		
	4. უკანა ხიდი	2 კომპლ.		
	5. სიჩქარეთა ყუთი	3 კომპლ.		
	6. გამშვები	3 ცალი		
	7. ძრავი	2 კომპლ.		
	8. კარბურატორი	5 კომპლ.		
	9. გილძ–პორშინი	5 კომპლ.		
	10. გენერატორი	2 ცალი		
	11. რადიატორი	2 ცალი		
	12. წყლის ტუმბო	1 ცალი		
	13. ტრამლიორი/მწყვეტარა გამანაწილებელი/	3 ცალი		
	ა/მ გაზ–52			
	1. ძრავი	1 ცალი		
	2. სიჩქარეთა ყუთი	1 კომპლ.		
	3. გადაბმულ.მექანიზმი	1 კომპლ.		
	4. აკუმულატორი	1 ცალი		
	ა/მ გაზ–53			
	1. ძრავი	1 კომპლ.		
	2. საბურავი	20 ცალი		
	3. აკუმულატორი	2 ცალი		
	4. სიჩქარეთა ყუთი	2 ცალი		
	5. რადიატორი	2 ცალი		
	6. ომპა /წყლის ტუმბო/	2 ცალი		
	7. ფეკალის ამომტ.ნასოსი	2 ცალი		
	8. გამშვები	2 ცალი		
	9 გენერატორი	2 ცალი		
	10; ბაბინა	3 ცალი		
	11. მწყვეტარა გამანაწილ.	4 ცალი		
	12. გილძ–პორშინი	2 კომპლ		
	კაზ–4540			
	1. საბურავი ურალის	8 ცალი		
	ა/მ კამაზი			
	1. საბურავი	20 ცალი		
	2. აკუმულატორი	4 ცალი		
	3. გადაბმულ.მექანიზმი	2 ცალი		
	4. გამშვები	2 ცალი		
	5. სამუხრუჭე საფენი	100 ცალი		
	6. გილძ–პორშინი	2 კომპლ.		
	7. ლილვი	1 ცალი		
	8. ენერგო აკუმულატორი	20 ცალი		
	9. ფრუჟერი	28 ცალი		
	10. მფრქვევანა	28 ცალი		
	11. კომპრესორი	3 ცალი		
	12. საზარიადკებ. რელე	3 ცალი		
	13. ზეთის ტუმბო ნშ32	10 ცალი		
	14. ზეთის ტუმბო ნშ10	10 ცალი		
	15. მაღალი წნევის მილი სხვადასხვა ზომის	50 ცალი		
	ამწე კრანის 53–54			
	1. საბურავი	6 ცალი		
	2. აკუმულატორი	2 ცალი		
	3. სიჩქარეთა ყუთი	1 ცალი		
	4. კარდანი მოკლე	1 ცალი		
	5. კარდანი	1 ცალი		
	6. გადაბმულობ.მექანიზმი	1 ცალი		
	7. გამშვები	1 ცალი		
	8. ფრუჟერი	6 ცალი		
	9. მფრქვევანა	6 ცალი		
	10. საწვავ.მიმწ.ტუმბო	1 ცალი		
	11. გენერატორი	1 ცალი		
	12. კომპრესორი	1 ცალი		
	13. წყლის ტუმბო	1 ცალი		
	14. რადიატორი	1 ცალი		
	ტრაქტორი „ბელორუსი"			
	1. საბურავი წინა	2 ცალი		
	2. საბურავი უკანა	4 ცალი		
	3. გილძ–პორშინი	1 კომპლ.		
	4. გადაბმულ.მექანიზმი	2 კომპლ.		
	5. ფრურუჟერი	12 ცალი		
	6. მფრქვევანა	12 ცალი		
	7. ზეთის ტუმბო ნშ100	2 ცალი		
	8. გამანაწილებელი წინა	4 ცალი		
	9. გამანაწილებელი უკანა	4 ცალი		
	10. მაღალი წნევის მილი სხვადასხვა	50 ცალი		
	ზილ–130 ცისტერნა			
	1. საბურავი	6 ცალი		
	2. აკუმულატორი	1 ცალი		

მიწოდების ადგილი: ქუთაისი

მიწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს დადგენილ ნორმებსა და სტანდარტებს.

2. მიწოდების სავალდებულო ვადაა: 2006 წლის მაისი- დეკემბერი.

3. დაინტერესებულმა პირებმა განცხადება ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადებები ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად, დალუქული პაკეტებით უნდა წარმოადგინონ 2006 წლის 23 მაისს 11 საათიდან 16 საათამდე შემდეგ მისამართზე: 4600, ქ.ქუთაისი, სულხან საბას გამზ.N37, შპს "ქუთწყალკანალი", სატენდერო კომისიის აპარატი,. განცხადებას თან უნდა ახლდეს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნუსხა, ხელმოწერილი განმცხადებლის მიერ.

4. საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

4.1 იურიდიული პირისათვის:

ა) სასამართლო დადგენილება შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ.

ბ) ცნობებს, რომ არ მიმდინარეობს შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ან მის მიმართ გაკოტრებისა და სანაციის საქმის წარმოება (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს საგადასახადოდან და სასამართლოდან)

გ) ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ქონებაზე ყადაღის არარსებობის შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნას საჯარო რეესტრის სააგენტოს ადგილობრივი ორგანოს მიერ);

დ) ცნობას, რომ შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის ხელმძღვანელი მუშაკები უკანასკნელი 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში არ იყვნენ მსჯავრდებულები და მოცემულ მომენტში მათ მიმართ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკურ ან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანაშაულისათვის (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქართველოს პოლიციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრიდან);

4.2 ფიზიკური პირისათვის:

ა) ცნობას, რომ მას მთლიანად ან ნაწილობრივ არ აქვს შეზღუდული ქმედითუნარიანობა (შესაბამისი უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებიდან);

ბ) ცნობას, რომ იგი უკანასკნელი 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში არ იყო მსჯავრდებული და მოცემულ მომენტში მის მიმართ არ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე ეკონომიკურ ან სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანაშაულისათვის (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქართველოს პოლიციისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრიდან);

გ) ცნობას, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს სასამართლოდან მისი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით)

4.3 როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირისათვის:

ა) შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები)

ბ) ცნობა სამეწარმეო რეესტრიდან შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეგისტრაციის შესახებ.

გ) ცნობა სრულად გასტუმრებული ვადიანი გადასახადების შესახებ სახელმწიფოს წინაშე (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იყოს საგადასახადო ინსპექციიდან)

დ) უკანასკნელი ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული ან მოცემულ პერიოდში მიმდინარე ანალოგიური მიწოდება:

№	საქონლის დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება
1			
2			
3			

ე) საქონლის მიწოდებისათვის საჭირო ძირითადი მანქანა-მექანიზმები, სატრანსპორტო საშუალებები და მოწყობილობა-დანადგარები:

№	მოწყობილობა მექანიზმის დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა და ასაკი	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთარი, იჯარით აღებული (ვისგან), შეძენილი იქნება (ვისგან)

ვ) ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტების დისლოკაციისა და რაოდენობის შესახებ.

ზ) ინფორმაცია ტენდერში მონაწილე პირის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ.

5. ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ დედანის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლის სახით

6. სატენდერო მოსაკრებლის 200 (ორასი) ლარის გადახდის შემდგომ (ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიში N200122900, მიმღები საქართველოს ეროვნული ბანკის ცენტრალური ფილიალი, თბილისი, მფო. 220101107, ს/კ 212831550, ბიუჯეტის შემოსავლების სახაზინო კოდია - 300184040, დანიშნულება - ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი) სატენდერო დოკუმენტაცია ქართულ ენაზე გაიცემა 2006 წლის 23 მაისამდე მისამართზე: ქ.ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ.N37, შპს "ქუთწყალკანალი".

7. დაგვიანებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები გატარდება რეგისტრაციაში, მაგრამ არ განიხილება და დაუბრუნდებათ უკან პრეტენდენტებს.

8. პრეტენდენტებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ მხოლოდ ერთი წინადადება. ალტერნატიული წინადადების წარმოდგენა მიუღებელია.

9. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან ზურაბ ბოჭოიძე, მისამართზე ქ.ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ.N37 ტელ: (8231) 91625 შპს "ქუთწალკანალი".

სატენდერო კომისია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს კომერციულ კონკურსს

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით სარგებლობის უფლებით მართვის (გადაცემის) წესის შესაბამისად

1. ს.ს.ი.პ. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტზე" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გაცემული ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მ. კოსტავას ქ. №77-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სარდაფ სართულზე არსებული 60,14 კვ მეტრი არასაცხოვრებელი ფართი გაიცემა იჯარის უფლებით. საიჯარო ქირის წლიური ოდენობა შეადგენს 500 აშშ დოლარის ეკვივალენტურ თანხას ეროვნულ ვალუტაში 9მ.შ. წილობრივი მიწის წლიური საიჯარო ქირაა 8,66 აშშ დოლარი), იჯარის ვადაა 3 წელი.

"ბე"-ს სიდიდე განისაზღვრება მინიმუმ 125 აშშ დოლარის ეკვივალენტური თანხა ეროვნულ ვალუტაში, რომელიც ჩაითვლება ობიექტის იჯარის ვადის ბოლო წლის ბოლო სამი თვის გადასახადში.

საკონკურსო პირობებად განისაზღვროს:

ა) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტში მიმდინარე სარემიონტო სამუშაოების ჩატარება;

ბ) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტში კომერციული საქმიანობის ჩატარება (ლითონის ნაკეთობების დამზადება);

გ) ტექნიკური უნივერსიტეტის შეკვეთების შესრულება 20%-იანი ფასდაკლებით;

დ) ინფორმაციის წარმოდგენა "მეიჯარესთან" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ.

2. ს.ს.ი.პ. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტზე" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გაცემული ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მ. კოსტავას ქ. №77-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სარდაფ სართულზე არსებული 447 კვ მეტრი არასაცხოვრებელი ფართი გაიცემა იჯარის უფლებით, საიჯარო ქირის წლიური ოდენობა შეადგენს 1200 აშშ დოლარის ეკვივალენტურ თანხას ეროვნულ ვალუტაში (მ.შ. წილობრივი მიწის წლიური საიჯარო ქირაა 64,28 აშშ დოლარი), იჯარის ვადაა 3 წელი.

"ბე"-ს სიდიდე განისაზღვრება მინიმუმ 300 აშშ დოლარის ეკვივალენტური თანხა ეროვნულ ვალუტაში, რომელიც ჩაითვლება ობიექტის იჯარის ვადის ბოლო წლის ბოლო სამი თვის გადასახადში.

საკონკურსო პირობებად განისაზღვროს:

ა) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება;

ბ) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტზე მხოლოდ სასადილოს ფუნქციის შესრულება;

გ) ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლების მომსახურება 20%-იანი ფასდაკლებით 15 საათამდე;

დ) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტში კომერციული საქმიანობის ჩატარება 15 საათის შემდეგ (საკონკურსო პირობის "ბ" პუნქტის შესაბამისად);

ე) ინფორმაციის წარმოდგენა "მეიჯარესთან" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ.

3. ს.ს.ი.პ. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტზე" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გაცემული ვაკე-საბურთალოს რაიონში, მ. კოსტავას ქ. №77-ში მდებარე მე-4 სასწავლო კორპუსის შენობის მე-4 სართულზე არსებული 36,75 კვ მეტრი არასაცხოვრებელი ფართი გაიცემა იჯარის უფლებით, საიჯარო ქირის წლიური ოდენობა შეადგენს 250 აშშ დოლარის ეკვივალენტურ თანხას ეროვნულ ვალუტაში (მ.შ. წილობრივი მიწის წლიური საიჯარო ქირაა 8,01 აშშ დოლარი), იჯარის ვადაა 3 წელი.

"ბე"-ს სიდიდე განისაზღვრება მინიმუმ 125 აშშ დოლარის ეკვივალენტური თანხა ეროვნულ ვალუტაში, რომელიც ჩაითვლება ობიექტის იჯარის ვადის ბოლო წლის ბოლო ექვსი თვის გადასახადში.

საკონკურსო პირობებად განისაზღვროს:

ა) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების ჩატარება;

ბ) იჯარის უფლებით გასაცემ ობიექტში კომერციული საქმიანობის ჩატარება (კავშირგაბმულობის სისტემების პროექტირება, აპარატურის მიწოდება, მონტაჟი და სერვისული მომსახურება);

გ) ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის ხელშეწყობა;

დ) ინფორმაციის წარმოდგენა "მეიჯარესთან" ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესახებ.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს.

კონკურსში მონაწილეობისათვის საკონკურსო კომისიას წარედგინება შემდეგი დოკუმენტები:

ა) დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი, რომლეშიც სავალდებულოა აისახოს თანხმობა გამოცხადებული საკონკურსო პირობების შესრულებაზე და კონკრეტული თანხა, რომელიც არ შეიძლება იყოს გამოცხადებულ საწყის წლიურ თანხაზე ნაკლები (კონვერტს ლუქავს განმცხადებელი);

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;

გ) ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა, თუ იგი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

დ) იურიდიული პირები დამატებით წარმოადგენენ ნოტარიულად დამოწმებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციასა და წესდების ასლს.

საკუთრების უფლების გაცემის სანოტარო დამოწმების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისა და აუცილებელი საბუთების წარმოდგენის ხარჯებს იხდის მყიდველი.

"ბე"-ს გადახდა ხდება: ბანკი "რესპუბლიკა", სკ 211349192, ა/ანგარიში 345537, ბანკის კოდი 220101757, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კონკურსი ჩატარდება 2006 წლის 2 ივნისს 11 საათზე.

კონკურსში მონაწილეობაზე განაცხადების მიღება მიმდინარეობს კონკურსის ჩატარების თარიღამდე ბოლო 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. განაცხადები მიიღება ყოველდღე (შაბათ-კვირის გარდა) 10-დან 15 საათამდე მისამართზე: თბპილისი, მ. კოსტავას ქ. № 77, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული, სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური (ტელ: 36 53 90).

კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის მთავარ კრიტერიუმად განისაზღვროს კონკურსანტის მიე5რ შემოთავაზებული მაქსიმალური საიჯარო ქირა.

დაწვრილებითი ცნობებისათვის მიმართეთ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე-3 სართული. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური.

შპს „საქართველოს რკინიგზა" აცხადებს ტენდერს ლოკომოტივის მარაგნაწილების შესყიდვის შესახებ

შ.პ.ს. "საქართველოს რკინიგზა", ქ. თბილისი თამარ მეფის გამზ. №15, აცხადებს ღია ტენდერს ელექტრო საქონლისა და მასალების შესყიდვის შესახებ და იწვევს ყველა დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადაიხადოთ სატენდერო მოსაკრებელი 200 (ორასი) ლარის ოდენობით (ს/ს ბანკი ***"რესპუბლიკა"*** ცენტრალური ფილიალი, კოდი: 220101757, ანგარიშის №3407003205) და წარმოადგინოთ თანხის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15, შ.პ.ს. "საქართველოს რკინიგზა"-ს შესყიდვების სააგენტო (შენობის მე-3 სართული), რის შემდეგაც გადაეცემათ ქართულ ენაზე შედგენილი სატენდერო დოკუმენტაცია.

2. შესყიდვის ობიექტი :

	პროდუქციის დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
ლოტი №1	რესპირატორი	ც	50
	სათვალე	ც	50
	ნაფხუტი	ც	200
	დიელექტრული ბოტი	წყ	20
	ხელთათმანი რეზინის	წყ	100
	ხელთათმანი დიელექტრიკული	წყ	50
	საშემდუღებლო ნიღაბი	ც	20
	წინსაფარი ბრეზენტის	ც	20
	წინსაფარი რეზინის	ც	20
	ხალიჩა რეზინის	ც	300
	ფანარი	ც	200
	ყურსაცვამი	ც	100
ლოტი №2	ამომრთველები : კუ-34ა-6	ც	20
	კუ-34.00-1ტ	ც	20
	კუ-35ბ-030	ც	20
	კუ-36ბ-032	ც	20
	კუ-121/1	ც	20
	ვუ-213ბ	ც	20
	ვუ-223ა	ც	20
	კვ2-25	ც	60
ლოტი №3	მოტორ-კომპრესორის წინაღობა კკ-145	ც	38
	მოტორ-ვენტილატორის წინაღობა კკ-103	ც	38
	გენერატორის წინაღობა კკ-155	ც	25
	აღგზნების წინაღობა	ც	25
ლოტი №4	მართვის გენერატორის ძაბვის რეგულატორისა და სტაბილიზაციის მოდული №5-თა-066-013	ც	40
	სფერული კაშირი 8ტ6.259.004	ც	10
	ელმავლის ძარის საკიდარის ღერო	ც	100
	ელმავლის ძარის საკიდარის საყრდენი რგოლი	ც	20
	თბომავლისმავლის ძარის საკიდარის ღერო	ც	55
	მავთულის ბადე 5-მმ	კვ.მ	1000
	ელექტრო ღუმელი პეტ-2	ც	50
	ელექტრო ღუმელის ელემენტები ეტ-44	ც	600
	მუშტა და დოლური გადამრთველები 6ტ6.687.003	ც	50
	ასბესტის კანაფი	კგ	125
	დარეზინებული საიზოლაციო ლენტა	კგ	125
	პროფილიანი ლენტა რტუ.1080-61	გრ.მ	400
	ნკ-125 საკუმულატორო ქილის შალითა	ც	1000
	წევის ძრავის ნამოკიდების რეზინის ბალიში	ც	300
	ძარის საყრდენის ზამბარა 8ტ6.281.242	ც	50
	კკ კონტაქტორის მიმხები ზამბარები 8ტ6.281.155	ც	10000
	დენმიმღების ეტლის ზამბარები 8ტე.281.008	ც	200
	რკ კონტაქტორის ელემენტის ზამბარები 8ტ6.281.094	ც	1000
	კტ-6-ის სარქველის ზამბარა ლენტისებური კტ6.06.033-2	ც	17000
ლოტი №5	სწრაფმომქმედი ამომრთველი ბვპ-5	ც	5
	სწრაფმომქმედი ამომრთველი ბვზ-2	ც	5
	ელექტრომაგნიტის ხვია 160.209.სბ	ც	5
	კონტაქტი 8ტე.551.008	ც	20
	კონტაქტი 8ტე.551.009	ც	20
	კონტაქტი 8ტე.551.010	ც	34
	კონტაქტი 8ტე.550.010	ც	44
	რკალმქრობი ხვია მარცხენა 5ტრ.529.000	ც	15
	რკალმქრობი ხვია მარჯვენა 5ტრ.529.001	ც	15
	რკალმქრობი კამერა 5ტე.740.004	ც	6
	რკალმქრობი კამერა 5ტე.740.016	ც	7
ლოტი №6	ელექტროსაიზოლაციო ლაქსოვილი ლხს 1მ სიგანის გოსტ 2214-70	მ	400
	მიკალენტა გოსტ 4268-65	კგ	180
	მინაქსოვილი გოსტ 8481-61	კგ	400
	ელექტროსაიზოლაციო მილაკი გოსტ 10699-63	მ	1000
ლოტი №7	წყლის გამაგრილებელი სექცია 7317.100	ც	40
	კალორიფერი 40036.125.651	ც	100
ლოტი №8	ევ-50	ც	80
	ევ-53	ც	10
	ევვ-51	ც	10
ლოტი №9	ვოლტმეტრი 0-4000 ვ	ც	14
	ვოლტმეტრი 0-150 ვ	ც	30
	ამპერმეტრი 75-0-75 ამ	ც	30
	ამპერმეტრი 0-750 ამ	ც	10
	ამპერმეტრი 750-0-750	ც	10
	მანომეტრი 10 ატმ	ც	50
	მანომეტრი 16 ატმ	ც	20
ლოტი №10	სადები საკისარი 03.003/004	წყ	100
	ბარბაცას მილისა კტ6.03.021	ც	300
	დგუშის რგოლი კტ6.05.010/011/012	კომ.	200
	დგუშის რგოლი კტ6.08.007/008/009	კომ.	100
	დამწნეხი სარქველი კტ6.06.001	ც	120
	შემწოვი სარქველი კტ6.06.002	ც	120
	ზეთის ტუმბო კტ6.13.სბ.1	ც	10
ლოტი №11	აცეტონი	კგ	300
	კანიფოლი	კგ	20
	კარბიდი	კგ	1000
	მწვანე კალიუმის ტუტე	კგ	5000
	პასტა „გოი"	კგ	10
	ტექნიკური ჟანგბადი	ბალ	800
	ეპოქსიდის ფისი	კგ	50
	გამხსნელი 626	კგ	500
	გამხსნელი „უაიტ-სპირიტი"	კგ	1500
	არგონის გაზი	კგ	1000
	ხარშლისი	კგ	170
ლოტი №12	დრეკადი ქორდა 4-02-7972-004	ც	100
ლოტი №13	სალოკომოტივო სილა	ტ	5000
	ფხვნილი	კგ	5000
ლოტი №14	საპონი	კგ	5000
ლოტი №15	კბილანები წევის ძრავის 8ტ6.240.108/109	წყ	20
ლოტი №16	საათის მექანიზმი	ც	100
	სიჩქარმზომის მექანიზმი	ც	100
	ჭიახრახნის გორგალი	ც	100
	ჭიახრახნი	ც	100
	კბილანები	ც	100
	ფანქრები	ც	1000
ლოტი №17	სიჩქარმზომის ლენტა	კვ.მ	10000
ლოტი №18	ბრეზენტის ხელთათმანი	წყ	10000
ლოტი №19	ელექტროდი	კგ	6280
ლოტი №20	დენმიმღები პ-5-ის თხილამური(მცოცი)	ც	110.0
	დენმიმღები პ-5-ის ეტლი	ც	50.0
	დენმიმღები პ-5-ის კონუსური მილი	ც	20.0
	დენმიმღები პ-5-ის რკინის თხელკედლიანი მილი	გრ.მ	12.0
ლოტი №21	ელექტრო მაგნიტური კონტაქტორები მკ-15-01	ც	10
	ელექტრო მაგნიტური კონტაქტორები მკ-310ბ-38	ც	20
	ელექტრო მაგნიტური კონტაქტორები მკ-310ბ-42	ც	20
ლოტი №22	სე-11	ც	8
	სც-11	ც	8
ლოტი №23	ელექტრო პნევმატური კონტაქტორები პკ-17/19	ც	20
	ელექტრო პნევმატური კონტაქტორები პკ-21/22/23/24/25/26	ც	40
	ელექტრო პნევმატური კონტაქტორები პკ-31/33	ც	100
	ელექტრო პნევმატური კონტაქტორები პკ-41/43/054	ც	30
ლოტი №24	სდ-11	ც	10
ლოტი №25	ელექტრო პნევმატური კონტაქტორის ტუჩები(პკ,მკ კონტაქტორების)	კგ	6000
ლოტი №26	დრეკადი შუნტის მასალა	კგ	100
ლოტი №27	კალა	კგ	125
	ბაბიტი ბ-16	კგ	5500
	ბაბიტი ბ-83	კგ	100
ლოტი №28	თითბერის ჭანჭიკი 6 მმ-იანი	კგ	200
ლოტი №29	მეტალოკერამიკული სადები ვკ-3	ც	3700
ლოტი №30	ფლუსი საშემდუღებლო ლხობილი	ტ	3.5
ლოტი №31	მოტორ-ღერძული საკისრები	წყ	180
	№29	ც	100
	№204	ც	100
	№1206	ც	100
ლოტი №32	№42536 ლმ-ის რგოლები	ც	100
	№52536 ლმ-ის რგოლები	ც	100
ლოტი №33	№92317 ლ1	ც	35
	№32417	ც	30
	№942/20	ც	100
ლოტი №34	შალის ქაფი	კგ	16000
ლოტი №35	ძენძი	კგ	18000
ლოტი №36	საკიპერო ლენტა	კგ	6000
ლოტი №37	ლაქი საიზოლაციო ფლ-98	ცალი	70000
ლოტი №38	ქსილოლი	ცალი	14000
ლოტი №39	წყვილთვალების არტახები	ცალი	496230
ლოტი №40	ჩასადუღებელი მავთული ტ		60000

მიწოდების ადგილი:
- **DDP** ქ. თბილისი

3. მიწოდების სასურველი ვადა:
ხელშეკლრულების გაფორმებიდან ერთი თვე

4. პრეტენდენტებმა **სატენდერო წინადადება** და **საკვალიფიკაციო მონაცემები** უნდა წარმოადგინოთ ორ ეგზემპლარად (ორიგინალი და მისი ასლი) შევსებული ქართულ და რუსულ ენაზე.

- დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადაა 2006 წლის22 და 23 მაისი 9.00-18.00 სთ-მდე.
- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგ მისამართზე: - ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15, შ.პ.ს. "საქართველოს რკინიგზა"-ს შესყიდვების სააგენტო (შენობის მე-3 სართული).

5. **საკვალიფიკაციო მონაცემები** უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

იურიდიული პირებისათვის :

a) სარეგისტრაციო დოკუმენტები და ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.
b) ცნობა შესაბამის ორგანოდან იმის შესახებ, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება, ასევე არ ხდება მისი რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.
გ) სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფისათვის სატენდერო თანხის 1%-იანი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა, რომლის მოქმედების ვადაც ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს სატენდერო წინადადების მოქმედებვის ვადას.

ფიზიკური პირებისათვის :

a) ცნობა შესაბამისი ორგანოდან იმის შესახებ, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმის წარმოება.
ბ) სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფისათვის სატენდერო თანხის 1%-იანი საბანკო გარანტიის წარმოდგენა,რომლის მოქმედების ვადაც ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს სატენდერო წინადადების მოქმედებვის ვადას.

პრეტენდენტები ვერ გაივლიან შერჩევას თუ მათ მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადება არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო განცხადების მოთხოვნებს.

დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შპს „საქართველოს რკინიგზა"-ს შესყიდვების სააგენტოში, ტელ:56-33-51;

სატენდერო კომისია

1. უცხო ქვეყნების წარმოამადგენლების მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოდან კანონით დადგენილი წესითა და ლეგალიზებული სახით.

2006 წლის 27 აპრილს გაზეთ "24 საათში" საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ კვების პროდუქტებისა და რბილი ინვენტარისა და თეთრეულის შესყიდვაზე განთავსებულ ხელახალი ტენდერების განცხადებებში გაიპარა რედაქციული უზუსტობები, კერძოდ: რბილი ინვენტარისა და თეთრეულის შესყიდვაზე ხელახალი ტენდერის განცხადებაში უნდა იყოს "წარმოადგინონ დახურული კონვერტით 2006 წლის 25 მაისიდან 2006 წლის 1 ივნისის 15 საათამდე". კვების პროდუქტების შესყიდვაზე ხელახალი ტენდერის განცხადებაში უნდა იყოს "ზემოაღნიშნულ მისამართზე 2006 წლის 29 მაისის 14.30 საათზე".

ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობის სატენდერო კომისიის განცხადება

რაიონში ჩატარებული ტენდერების შედეგად გამოვლენილი იქნა 4 გამარჯვებული. ხელშეკრულებები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ გაფორმებული იქნა:

- რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეთა უფასო კვებით (დამატებით კონტინგენტზე - 250 კაცზე) მომსახურებაზე - ი/მ "ვაჟა ხომიზურთან" და ი/მ "ნინო ქურდაძესთან";
- რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებზე - შპს "პარმა"-სთან და შპს "მოდერნსერვისთან".

ქალაქ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ 2006 წლის 1 მაისს გამოქვეყნებულ ქ. თბილისში, დიღმის მასივის I კვარტლის 10,11,12,14 კორპუსების, ცაბაძის ქ. N1-ში მდებარე 2,3,4 კორპუსების ფასადის არქიტექტურული განათების სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის განცხადებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქალაქ თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის მიერ 2006 წლის 1 მაისს გამოქვეყნებულ ქ. თბილისში, დიღმის მასივის I კვარტლის 10,11,12,14 კორპუსების, ცაბაძის ქ. N1-ში მდებარე 2,3,4 კორპუსების ფასადის არქიტექტურული განათების სახელმწიფო შესყიდვის ტენდერის განცხადებაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:

განცხადებიდან ამოღებულ იქნას ცაბაძის ქ. N1-ში მდებარე 2,3,4 კორპუსების ფასადის არქიტექტურული განათების სახელმწიფო შესყიდვა და მის ნაცვლად შეტანილ იქნას სამტრედიის ქ. N51, სამტრედიის ქ. N3ა და სამტრედიის ქ. N 4ა კორპუსების არქიტექტურული გნათების სახელმწიფო შესყიდვა.

შესაბამისად II ლოტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად :

2 ლოტი - სამტრედიის ქ. N51, სამტრედიის ქ. N3ა და სამტრედიის ქ. N 4ა კორპუსების არქიტექტურული განათება.

ქალაქ ბათუმის მთავრობა

1-01-25 / 10-14 N 120
" 25 " აპრილი 2006 წ.

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა

"ქალაქ ბათუმში, ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე, ყოფილ რესტორან "სალხინოს" მიმდებარედ და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოპირდაპირედ არსებული 250-250 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში (იჯარა) განკარგვაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ქ. ბათუმის მთავრობის 2006 წლის 11 აპრილის N94 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქ. ბათუმის მთავრობის 2006 წლის 11 აპრილის N94 დადგენილებით გამოცხადდა კონკურსი, ქ. ბათუმში, ყოფილ რესტორან "სალხინოს" მიმდებარედ არსებულ 250-250 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში (იჯარა) განკარგვაზე. მოცემული მიწის ნაკვეთი მდებარეობს 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ. ნაცვლად ამისა, სარგებლობაში გადასაცემი მიწის ნაკვეთის მისამართად დადგენილებაში მითითებულია ვაჟა-ფშაველას ქუჩა.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა-ციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად,

ქალაქ ბათუმის მთავრობა ა დ გ ე ნ ს :

1. შევიდეს ცვლილება "ქალაქ ბათუმში, ზღვისპირა პარკის ტერიტო-რიაზე, ყოფილ რესტორან "სალხინოს" მიმდებარედ და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მოპირდაპირედ არსებული 250-250 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სარგებ-ლობაში (იჯარა) განკარგვაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ქ. ბათუმის მთავრობის 2006 წლის 11 აპრილის N94 დადგენილებაში და დადგენილების სათაურში, საკონსტატაციო და განკარგულებით ნაწილში, ასევე დადგენილებით დამტკიცებულ საკონკურსო პირობებში სარგებ-ლობაში გადასაცემი მიწის ნაკვეთის მისამართად მიეთითოს ქ. ბათუმში, ყოფილი რესტორან "სალხინო"-ს მიმდებარედ და 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ არსებული ტერიტორია.
2. დადგენილება გამოქვეყნდეს დადგენილი წესით.
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს ხელმოწერის დღიდან.

მერის მოვალეობის შემსრულებელი მურმან ბერიძე

შპს "საგზაო საწარმოს" სააუქციონო კომისიის განცხადება

2006 წლის 29 აპრილის გაზეთ "24 საათში" (N92, გვერდი **B**4) გამოქვეყნებულ განცხადებაში გაიპარა ტექნიკური შეცდომა. ინფორმაციაში აუქციონის გამოცხადების შესახებ, ნაცვლად გამოქვეყნებული ტექსტისა, უნდა იყოს:

"აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება მიმდინარეობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, გამოქვეყნებიდან 2006 წლის 24 მაისის ჩათვლით 10.00 საათიდან 16.00 საათამდე (შპს "საგზაო საწარმოს" ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N64).

აუქციონი გაიმართება 2006 წლის 25 მაისს 16.00 საათზე. მისამართი: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. N64".

შპს "საგზაო საწარმოს" სააუქციონო კომისია

განცხადება

ქალაქ ბათუმის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის კომისია აცხადებს კონკურსს ქალაქ ბათუმში, ტაბიძის ქ. N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის იჯარით გადაცემის მიზნით

შესავალი

"ქ. ბათუმში, ტაბიძის ქ. N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მოპირდაპირედ არსებული სკვერის იჯარით გადაცემაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ქ. ბათუმის მთავრობის 2005 წლის 11 ნოემბრის N218 დადგენილების საფუძველზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეო-ბაზე განაცხადის შეუტანლობის გამო საკონკურსო კომისიის 2005 წლის 23 დეკემბრის N29 შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით ჩაითვალა არშემდგარად.

ქ. ბათუმში, ტაბიძის ქ. N1-ში არსებულ სკვერში მოსახლეობის გასართობი და აქტიური დასვენების უმაღლესი კლასის კერის მოწყობის მიზნით ქ. ბათუმის მთავრობის 2006 წლის 25 აპრილის N121 დადგენილების შესაბამისად ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისია აცხადებს კონკურსს ქალაქ ბათუმში, ტაბიძის ქ. N1-ში მდებარე 300 კვ.მ. სკვერის იჯარით გადაცემაზე.

1. კონკურსის მიზანი

კონკურსის მიზანია ქ. ბათუმში, ტაბიძის ქ. N1-ში არსებული 300 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის 11 წლიანი იჯარით გადაცემით მოსახლეობის აქტიური დასვენებისა და თანამედროვე ტიპის საზოგადოებრივი ობიექტის მოწყობა.

2. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის შესახებ

მიწის ნაკვეთის მისამართი: ქალაქი ბათუმი, ტაბიძის ქ. N1;

მიწის ნაკვეთის განკარგვის წესი: კონკურსი;

მიწის ნაკვეთის გასხვისების ფორმა: იჯარა;

მიწის ნაკვეთის გამოყენების ფორმა (მიზნობრივი) - კომერციული ობიექტის მოწყობა;

მიწის ნაკვეთის ფართობი: 300 კვ.მ;

მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასი 1 კვ.მ-ზე - 0,72 ლარი, სულ 216 ლარი.

3. საკონკურსო პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობებია:

1. ა) მიწის ნაკვეთის საიჯარო ფასი ყველა მონაწილესათვის ერთნაირია და შეადგენს 1 კვ.მ. 0,72 ლარს, სულ 216 ლარს. დასაშვებია მსუბუქი კონსტრუქციის ნაგებობის ჩადგმა. კონკურსში მონაწილე პრეტენ-დენტებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი (მათ შორის საპროექტო) წინადა-დებები, საკონკურსო ტერიტორიაზე განთავსებული კომერციული დანიშნულე-ბის ობიექტების შესახებ. საპროექტო წინადადება აუცილებელია წარმოდგე-ნილი იყოს მინიმალური მოცულობით (ესკიზის სახით). პროექტში ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიათა გამოყენება და უნდა იძლეოდეს წარმოდგენას შენობის ძირითადი გეგმარებითი და ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლების შესახებ.

ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ თითოეულ ფურცელზე ხელმოწერილი საკონკურსო წინადადება, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ნოტარიალური წესით.

2. ა) კონკურსში მონაწილეობის გარანტიისათვის პრეტენდენტმა კომისიის სასარგებლოდ უნდა წარმოადგინოს დეპოზიტი 10,8 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს 300 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასის 216 ლარის 5%-ს.

ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო ან/და სადაზღვევო დაწესებულებისაგან გაცემული თანხმობა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში საბანკო ან/და სადაზღვევო დაწესებულება გასცემს საბანკო გარანტიას კონკურსში გამარჯვებული პირის ვალდებულების უზრუნველ-საყოფად არანაკლებ 3 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო გამარჯვებულის გამოვლენის, კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების და შეტყობინების გამარჯვებულის მიერ მიღებიდან 10 საბანკო დღის ვადაში გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება გამარჯვებულის მიერ ნაკისრი ვალდებულება არანაკლებ 3 000 ლარით.

აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა წარმოადგენს საფუძველს კონკურსის შედეგების გაუქმებისათვის და გამარჯვებულთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის თქმისათვის, რა დროსაც კონკურსში გამარჯვებულს პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება 1000 ლარის გადახდა.

3. იჯარით გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე გასართობი ობიექტის მოწყობა.

4. პრეტენდენტი გამარჯვების შემთხვევაში ვალდებულია მიწის ნაკვეთზე განახორციელოს მოშენება შემდეგი პირობების დაცვით:

ა) მშენებლობა განახორციელოს ქ. ბათუმის ქალაქგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის ადგილობრივ სამსახურთან წინასწარ შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად;

ბ) განახორციელოს ტაბიძის ქუჩის N1-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის მოპირდაპირედ არსებული სკვერისა და მის მიმდებარედ მოქმედი ტროტუარის მოვლა-კეთილმოწყობა და გამწვანების სამუშაოების განხორ-ციელება ქ. ბათუმის ქალაქგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის ადგილობ-რივ სამსახურთან შეთანხმებით.

5. კონკურსში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მშენებლობა დაიწყოს ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან არაუგვიანეს 3 თვისა და დაასრულოს არაუგვიანეს 6 თვისა.

6. საკონკურსო წინადადება ითვლება ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იმ შემთხვევაშიც, თუ იგი ხელშეკრულებაში არ არის შეტანილი და მათი შეუსრულებლობა წარმოადგენს საფუძველს კონკურსის შედეგების გაუქმების, გამარჯვებულთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების ან დადებული ხელშეკრულების მოშლისათვის. კონკურსში გამარჯვებულთან დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების გამყიდველის მიერ ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველს წარმოადგენს ასევე მყიდველის მიერ საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე საკონკურსო წინადადებით დადგენილ ვადაში მშენებლობის განუხორციელობლობა ან/და სხვა საკონკურსო პირობების დარღვევა.

4. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის პირობები.

კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის პირობაა პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადება, მაღალი საიჯარო ქირის შემოთავაზება, შემოთავაზებული სხვა პირობები და მომსახურების სახეები, რომლებიც საუკეთესოდ იქნება მიჩნეული.

5. კონკურსში მონაწილეობის პირობები.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირებს.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საკონკურსო კომისიას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი;

ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადებები (მათ შორის სა-პროექტო) ცალკე დალუქული სახით;

გ) პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ფინანსური გარანტია საბანკო ან სადაზღვევო კომპანიისაგან;

დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საანგარიშსწორებო ანგარიშზე სავალდებულო შენატანის სახით თანხის დეპონირების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები;

ვ) ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა, თუ პრეტენდენტი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

ზ) იურიდიული პირები დამატებით წარადგენენ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას.

კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის საჯარო სხდომის დამთავრების შემდეგ არა უგვიანეს 30 დღისა. გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრთა ღია კენჭისყრით, ხმათა უბრალო უმრავლესობით და შეიტანება სხდომის ოქმში.

სახელმწიფო და მისი ოფიციალური პირები პასუხს არ აგებენ მატერიალურ დანახარჯებზე, რომლებსაც გასწევენ პრეტენდენტები საკონკურსო პროცესში მონაწილეობისათვის.

საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტისა და სხვა ინფორმაციის მისაღებად პრეტენდენტმა უნდა მიმართოს საკონკურსო კომისიას შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმის ეკონომიკური პოლიტიკის ადგილობრივი სამსახური, ლუკა ასათიანის ქ. N25. ტელ: 7-26-45; 7-20-03.

კონკურსში განაცხადის მიღება შეწყდება 2006 წლის 6 ივნისს, 15.00 სთ-ზე.

კომისიის სხდომაზე პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დალუქული პაკეტების გახსნა და საჯარო განხილვა მოხდება 2006 წლის 6 ივნისს, 16.00 სთ-ზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეტენდენტმა "ბე" უნდა შეიტანოს შემდეგ ანგარიშზე:

აჭარის ცენტრალური ბანკი 220501102

მიმღები - ქ. ბათუმის საფინანსო სამსახური.

საიდენტიფიკაციო კოდი 245428531.

ანგარიშსწორების ანგარიშის N000142402

განცხადება

ქალაქ ბათუმის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის კომისია აცხადებს კონკურსს ქალაქ ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N107ჟ-ში ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ 1500 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემის მიზნით

შესავალი

ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N107ჟ-ში ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (საცხოვრე-ბელი სახლი და საჭირო ინფრასტრუქტურა) მოწყობის მიზნით ქ. ბათუმის მთავრობის 2006 წლის 25 აპრილის N122 დადგენილების შესაბამისად ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობის მიწის მართვისა და განკარგვის კომისია აცხადებს კონკურსს ქალაქ ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N107ჟ-ში ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებული 1500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემაზე.

1. კონკურსის მიზანი

კონკურსის მიზანია ქ. ბათუმში, ლერმონტოვის ქ. N107ჟ-ში ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებული 1500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემით მოსახლეობის სოციალური და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით საცხოვრებელი კომპლექსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

2. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის შესახებ

მიწის ნაკვეთის მისამართი: ქალაქი ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N107ჟ ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ.

მიწის ნაკვეთის განკარგვის წესი: კონკურსი;

მიწის ნაკვეთის გასხვისების ფორმა: საკუთრება;

მიწის ნაკვეთის გამოყენების ფორმა (მიზნობრივი) - საცხოვრებელი კომპლექსისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

მიწის ნაკვეთის ფართობი: 1500 კვ.მ;

მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასი 1 კვ.მ-ზე - 25 ლარი, სულ 37 500 ლარი.

3. საკონკურსო პირობები

კონკურსის ძირითადი პირობებია:

1. ა) მიწის ნაკვეთის საიჯარო ფასი ყველა მონაწილესათვის ერთნაირია და შეადგენს 1 კვ.მ. 25 ლარს, სულ 37 500 ლარს. კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი (მათ შორის საცხოვრებელი სახლისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ობიექტების შესახებ) საპროექტო წინადადებები.

საპროექტო წინადადება აუცილებელია წარმოდგენილი იყოს მინიმა-ლური მოცულობით (ესკიზის სახით), პროექტში ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიათა გამოყენება და უნდა იძლეოდეს წარმოდგენას შენობის ძირითადი გეგმარებითი და ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასიათებლების შესახებ.

ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ თითოეულ ფურცელზე ხელმოწერილი საკონკურსო წინადადება, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ნოტარიალური წესით.

2. ა) კონკურსში მონაწილეობის გარანტიისათვის პრეტენდენტმა კომისიის სასარგებლოდ უნდა წარმოადგინოს დეპოზიტი 1875 ლარის ოდენობით, რაც წარმოადგენს 1500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის საწყისი ფასის 37 500 ლარის 5%-ს.

ბ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო ან/და სადაზღვევო დაწესებულებისაგან გაცემული თანხმობა, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში საბანკო ან/და სადაზღვევო დაწესებულება გასცემს საბანკო გარანტიას კონკურსში გამარჯვებული პირის ვალდებულების უზრუნველ-საყოფად არანაკლებ 50 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო გამარჯვებულის გამოვლენის, კომისიის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების და შეტყობინების გამარჯვებულის მიერ მიღებიდან 10 საბანკო დღის ვადაში გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო გარანტია, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება გამარჯვებულის მიერ ნაკისრი ვალდებულება არანაკლებ 50 000 ლარით.

აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობა წარმოადგენს საფუძველს კონკურსის შედეგების გაუქმებისათვის და გამარჯვებულთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის თქმისათვის, რა დროსაც კონკურსში გამარჯვებულს პირგასამტეხლოს სახით დაეკისრება 5000 ლარის გადახდა.

3. საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი კომპლექ-სისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

4. პრეტენდენტი გამარჯვების შემთხვევაში ვალდებულია მიწის ნაკვეთზე განახორციელოს მოშენება შემდეგი პირობების დაცვით:

ა) მოშენება დასაშვებია 1500 კვ.მ. მიწის ფართზე, იმდაგვარად, რომ ლერმონტოვის ქ. N107ჟ-ში ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსე-ბული შპს "აქსიომა"-ს ბალანსზე რიცხული სასაწყობო მეურნეობის აღმოსავლეთ და სამხრეთ კედელთან დატოვებული იქნეს 2-მეტრიანი სიგანის ზოლი, ხოლო კორპუსებთან მისასავლელი გზები და მიწისქვეშა კომუნიკაციები დაიტვირთოს სერვიტუტის უფლებით სახელმწიფოს სასარგებლოდ.

ბ) მშენებლობა განახორციელოს ქ. ბათუმის ქალაქგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის ადგილობრივ სამსახურთან წინასწარ შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად.

გ) განახორციელოს ქ. ბათუმის ლერმონტოვისა და ბაგრატიონის ქუჩების გასწვრივ არსებული ტროტუარის კეთილმოწყობა და გამწვანების სამუშაოების განხორციელება ქ. ბათუმის ქალაქგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის ადგილობრივ სამსახურთან შეთანხმებით.

5. კონკურსში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მშენებლობა დაიწყოს ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან არაუგვიანეს 3 თვისა და დაასრულოს არაუგვიანეს 20 თვისა.

6. საკონკურსო წინადადება ითვლება ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იმ შემთხვევაშიც, თუ იგი ხელშეკრულებაში არ არის შეტანილი და მათი შეუსრულებლობა წარმოადგენს საფუძველს კონკურსის შედეგების გაუქმების, გამარჯვებულთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებისა-თვის ან დადებული ხელშეკრულების მოშლისათვის. კონკურსში გამარჯვე-ბულთან დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების გამყიდველის მიერ ცალმხრივად შეწყვეტის საფუძველს წარმოადგენს ასევე მყიდველის მიერ საკუთრებაში გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე საკონკურსო წინადადებით დადგენილ ვადაში მშენებლობის განუხორციელობლობა ან/და სხვა საკონკურსო პირობების დარღვევა.

4. კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის პირობები.

კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის პირობაა მაღალი ფასისა და საუკეთესო პროექტის შემოთავაზება. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადება, შემოთავაზებული სხვა პირობები და მომსა-ხურების სახეები, რომლებიც საუკეთესოდ იქნება მიჩნეული, ასევე კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია საკონკურსო მიწის ნაკვეთზე ასაშენებელი საცხოვრებელი სახლის საერთო ფართიდან ქ. ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობის საბინაო ფონდისათვის კონკურსში მონაწილეთა მხრიდან მეტი ოდენობის ფართის შემოთავაზება, რომელიც არ უნდა იყოს 10%-ზე ნაკლები.

5. კონკურსში მონაწილეობის პირობები.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს და საქართველოს კანონმდებლობით დაფუძნებულ იურიდიულ პირებს;

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საკონკურსო კომისიას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი;

ბ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადებები (მათ შორის სა-პროექტო) ცალკე დალუქული სახით;

გ) პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ფინანსური გარანტია საბანკო ან სადაზღვევო კომპანიისაგან;

დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საანგარიშსწორებო ანგარიშზე სავალდებულო შენატანის სახით თანხის დეპონირების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ე) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები;

ვ) ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა, თუ პრეტენდენტი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

ზ) იურიდიული პირები დამატებით წარადგენენ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას.

კომისიის გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის საჯარო სხდომის დამთავრების შემდეგ არა უგვიანეს 30 დღისა. გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის წევრთა ღია კენჭისყრით, ხმათა უბრალო უმრავლესობით და შეიტანება სხდომის ოქმში.

სახელმწიფო და მისი ოფიციალური პირები პასუხს არ აგებენ მატერიალურ დანახარჯებზე, რომლებსაც გასწევენ პრეტენდენტები საკონ-კურსო პროცესში მონაწილეობისათვის.

საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტისა და სხვა ინფორმაციის მისაღებად პრეტენდენტმა უნდა მიმართოს საკონკურსო კომისიას შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმის ეკონომიკური პოლიტიკის ადგილობრივი სამსახური, ლუკა ასათიანის ქ. N25. ტელ: 7-26-45; 7-20-03.

კონკურსში განაცხადის მიღება შეწყდება 2006 წლის 6 ივნისს, 15.00 სთ-ზე.

კომისიის სხდომაზე პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დალუქული პაკეტების გახსნა და საჯარო განხილვა მოხდება 2006 წლის 6 ივნისს, 16.00 სთ-ზე.

კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეტენდენტმა "ბე" უნდა შეიტანოს შემდეგ ანგარიშზე:

აჭარის ცენტრალური ბანკი 220501102

მიმღები - ქ. ბათუმის საფინანსო სამსახური.

საიდენტიფიკაციო კოდი 245428531.

ანგარიშსწორების ანგარიშის N000142402

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ

1. საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი (ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N144) აცხადებს საერთაშორისო ტენდერს 2006-2007 წლების მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ონკოინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კომპონენტის მიხედვით სამკურნალო საშუალებების შესყიდვაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს მონაწილეობის მისაღებად.

2. შესყიდვის ობიექტია:

I ლოტი: მორფინის სულფატი (ტაბლეტები) 10 მგ N20 - 2 000 კოლოფი;

II ლოტი: მორფინის სულფატი (ტაბლეტები) 30 მგ N20 - 18 900 კოლოფი;

III ლოტი: მორფინის სულფატი ტაბლეტირებული 60 მგ N60 - 30 კოლოფი.

3. საქონლის მიწოდების სასურველი ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2007 წლის 1 დეკემბრამდე. მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, პირობით:L **INCOTERMS**-2000, **DDP** - თბილისი, უზნაძის ქ. N76/1 ან **CIP** - თბილისის აეროპორტი.

4. სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია ქართულ ენაზე. მონაწილეობის მსურველ პირებს სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება შეეძლებათ 2006 წლის 23 მაისის 17 საათამდე, მას შემდეგ, რაც გადაიხდიან 200 ლარის ოდენობის სატენდერო მოსაკრებელს შემდეგ ანგარიშზე: ანგ. N200122900, საქართველოს ეროვნული ბანკი, კოდი 220101107, სახაზინო კოდი 302003000, გადახდის დანიშნულება - სატენდერო მოსაკრებელი, საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი. სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტებს შეეძლებათ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ა. წერეთლის გამზ. N144. მეექვსე სართული, ოთახი 608.

5. დაინტერესებულმა პირებმა საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადება (ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად) უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2006 წლის 24 მაისის 10 საათიდან 15 საათამდე.

6. საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და ინფორმაციას:

6.1 იურიდიული პირისათვის:

ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები);

ბ) შესაბამისი მარეგისტრირებელი ორგანოს დადგენილება პრეტენდენტის რეგისტრაციის შესახებ;

გ) პრეტენდენტის წესდება;

დ) ცნობა პრეტენდენტის ქონებაზე ყადაღის არარსებობის შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);

ე) ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში არსებული გამოცდილების შესახებ.

6.2 ფიზიკური პირისათვის:

ა) ცნობას, რომ მას მთლიანად ან ნაწილობრივ არა აქვს შეზღუდული ქმედითუნარიანობა (შესაბამისი უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებიდან);

ბ) ცნობა, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმისწარმოება (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს რაიონული სასამართლოდან საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით);

6.3 როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისათვის:

ა) სამკურნალო საშუალების საქართველოში რეგისტრაციის მოწმობა;

ბ) ლიცენზია ნარკოტიკული საშუალებების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და საბითუმო რეალიზაციის (ფარმაცევტული ბაზა) შესახებ.

7. ყველა საკვალიფიკაციო მონაცემი წარმოდგენილი უნდა იქნეს ერთი ეგზემპლარი ორიგინალის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლის სახით, დანარჩენი 2 ეგზემპლარი ქსეროასლის სახით.

8. მე-6 პუნქტში მითითებული საკვალიფიკაციო მონაცემები უცხო ქვეყნის იურიდიული ან ფიზიკური პირის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი ქვეყნის სათანადო ორგანოდან, დადგენილი წესით დამოწმებული თარგმანის სახით.

9. პრეტენდენტებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ როგორც ძირითადი, ისე ალტერნატიული სატენდერო წინადადება (წინადადებები) თითოეულ ლოტზე ცალცალკე.

10. ტენდერის თითოეულ ლოტში გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული.

11. ხელშეკრულება გაფორმდება ტენდერში გამარჯვებულ პირსა და საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდს შორის, საქონლის შესაძენად კონკრეტული საფინანსო (საბიუჯეტო) წლისათვის გამოყოფილი ასიგნებების შესაბამისად.

12. ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადებისა და ხელშეკრულების შესრულების გარანტირების მექანიზმი, საბანკო გარანტიის სახით.

13. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან - სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები: ლალი დევიძე ტელ.: 694871, მაკა ჩაჩანიძე ტელ.: 697507 მისამართზე: საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი, ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 144, მე-6 სართული; E-mail: **Procurement@susif.ge**

სატენდერო კომისია

განცხადება ტენდერის ჩატარების შესახებ

1. შპს "თბილწყალკანალი", იურიდიული მისამართით: თბილისი, 0179, მ. კოსტავას I შესახვევი N33 აცხადებს ღია ტენდერს **ქ. თბილისში ნაძალადევის და ისნის რაიონებში წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების სარეკონსტრუქციო სამუშაოების** შესასყიდად, კერძოდ :

ლოტი N1	ლიახვის ქუჩის წყალსადენის განშტოებების და ანალიზაციის ქსელების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
ლოტი N2	ერწოს ქუჩის წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
ლოტი N3	ვარდისუბნის ქუჩაზე N15 - N23 საცხოვრებელი სახლების წყალსადენის და კანალიზაციის ქსელების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;
ლოტი N4	ხარაბაძის და ზანდუკელის ქუჩების წყალსადენის ქსელის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

2. სამუშაოების შესრულების სასურველი ვადაა: 45 დღე.

3. ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს, როელსაც გააჩნია ანალოგიური სახისა და მოცულობის სამუშაოების შესრულების, სულ მცირე 3 (სამი) წლის გამოცდილება.

4. სატენდერო დოკუმენტაციის მიღება ტენდერში მონაწილეობის მიღების მსურველებს, 200 (ორასი) ლარის ოდენობის სატენდერო მოსაკრებლის გადახდის შემდეგ, შეუძლიათ მისამართზე: **ქ. თბილისი, 0179, მ. კოსტავას I შესახვევი N33, მე-2-ე სართული, ოთახი N28; 2006 წლის 22 მაისის 17 საათამდე**

სატენდერო მოსაკრებელის ჩაირიცხვის რეკვიზიტებია:

მიმღები:
შპს "თბილწყალკანალი";
ს/კოდი: 203826002;
ა/ა: N900467730;
ს/ს საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი;
კოდი: 2200101502.

5. დაინტერესებულმა პირებმა სატენდერო წინადადებები და საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი საბუთები, ქართულ ენაზე, უნდა წარმოადგინონ 2006 წლის **23 მაისის 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე**, შემდეგ მისამართზე:
ქ. თბილისი, 0179, მ. კოსტავას I შესახვევი N33, მე-2-ე სართული, ოთახი N28.

6. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებია:
ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
ბ) ცნობა სასამართლოდან, რომ იურიდიული პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება;
გ) ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
დ) უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში შესრულებული ანალოგიური საქონლის მოწოდების შესახებ დამკვეთისა და ღირებულების მითითებით.

7. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ზემოთხსენებულ მისამართზე შემდეგი პირებისაგან:
ა) სატენდერო პროცედურასთან დაკავშირებით:

ზურაბ ღონღაძე,
ტელ/ფაქსი: **93 28 25;**
ელ. ფოსტა: **zgongadze@Tbilisiwater.com**

ბ) საპროექტო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით

ქეთევან კაციტაძე,
ტელ: **99 67 82;**
ელ. ფოსტა: **kkatsitadze@ Tbilisiwater.com**

სატენდერო კომისია

განცხადება აუქციონის გამოცხადების შესახებ

სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" სააუქციონო კომისია, სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" გაკოტრების მმართველის 2006 წლის 17 აპრილის N19 ბრძანებისა და სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" გაკოტრების მმართველის 2006 წლის 30 მარტის N14 ბრძანებით დამტკიცებული "სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" ქონების აუქციონის ფორმით რეალიზაციის შესახებ" დებულების შესაბამისად, აცხადებს განმეორებით აუქციონს სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" საკუთრებაში არსებული ქარხნის ძირითადი საშუალებების, მიწის, ნედლეულის და მასალების, მცირეფასიანი ინვენტარის, მზა პროდუქციის და დაუმთავრებელი წარმოების რეალიზაციაზე (ერთ ლოტად).

ლოტის საწყისი სააუქციონო ფასია 1 100 000 (ერთი მილიონ ასი ათასი) ლარი, ბიჯი - 11 000 (თერთმეტი ათასი) ლარი.

აუქციონში მონაწილეობისათვის შესატანი "ბე"-ს მოცულობა შეადგენს საწყისი ფასის 10%-ს, რომელიც შეტანილი უნდა იქნეს შემდეგ მისამართზე: სს "პროკრედიტბანკის" ბათუმის ფილიალი, ბანკის კოდი 220101901, ანგარიშის N3606864, საიდენტიფიკაციო კოდი 245400935. განაცხადი და "ბე"-ს შეტანის ქვითარი წარედგინება სააუქციონო კომისიას რეგისტრაციისათვის, რის შედეგადაც გაიცემა "მონაწილის ბილეთი".

აუქციონი გაიმართება 2006 წლის 16 მაისს 16.00 საათზე სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის" ადმინისტრაციული შენობაში. მისამართი: ქ. ბათუმი, ნონეშვილის ქ. N 65.

აუქციონში მონაწილეობაზე განცხადების მიღებას კომისია იწყებს აუქციონის გამოცხადების დღიდან და ამთავრებს აუქციონის დაწყებამდე 24 საათით ადრე. დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ განცხადებები არ მიიღება.

დაინტერესების შემთხვევაში დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ სააუქციონო კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ჯუმბერ მოწყობილს (საკონტაქტო ტელეფონი: 877482323)

სს "ბათუმის ქიმიურ-ფარმაცევტული ქარხნის"
სააუქციონო კომისია

რუსეთის ფედერაციის მთავრობის მიერ 2006-2007 წლისათვის საქართველოს მოქალაქეებისათვის გამოყოფილი სტიპენდიები

რუსეთის ფედერაციის მთავრობამ 2006-2007 წლისათვის საქართველოს გამოუყო სასწავლო სტიპენდიები ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლებში ბაკალავრიატისა და სპეციალისტის პროგრამით სწავლის სრული კურსის გასავლელად (საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში წარმოდგენილია სპეციალობებისა და უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალი).

გამოყოფილია ასევე **3 ადგილი ასპირანტურაში**, რომელიც განკუთვნილია **საქართველოს იმ მოქალაქეებისათვის, რომლებიც ამთავრებენ ან დაამთავრეს სწავლების სრული კურსი რუსეთის ფედერაციაში**.

პირობები:
რუსეთის მთავრობა უზრუნველყოფს სპეციალისტებისა და ბაკალავრების **სწავლის საფასურის** დაფარვას, **ყველა დანარჩენი მომსახურება, მგზავრობა, ცხოვრება საერთო საცხოვრებელში, კვება, სამედიცინო დაზღვევა და სხვა იფარება კანდიდატის მიერ.**

რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლები იტოვებენ უფლებას შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარონ მისაღები გამოცდა-გასაუბრება. არადამაკმაყოფილებელი შედეგის შემთხვევაში კანდიდატი ვერ გახდება სტიპენდიის მფლობელი.

შენიშვნა:
- კანდიდატები, რომლებიც აირჩევენ **კულტურისა და ხელოვნების სპეციალობებს უნდა** წარმოადგინონ იმ დოკუმენტის ასლი, რომელიც ადასტურებს მომზადებას არჩეულ სპეციალობაში, თუ მსგავსი მომზადება აუცილებლობას წარმოადგენს. უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალი და თარიღი შემოქმედებით გამოცდებზე დასასწრებად ცნობილი იქნება რუსეთის მხარის მიერ კანდიდატების საბუთების მიღების შემდეგ.
- სამედიცინო სპეციალობებსა და სოფლის მეურნეობის სფეროში სწავლის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაცია (ქალაქი, ინსტიტუტი) ცნობილი იქნება რუსეთის მხარის მიერ კანდიდატების საბუთების მიღების შემდეგ.

მოთხოვნები:
კანდიდატები სავალდებულოა ფლობდნენ:
1. სრულყოფილად რუსულ ენას;
2. საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტებს (ატესტატს, ბაკალავრის/მაგისტრის დიპლომს);

სასურველი ფაკულტეტის არჩევის შემთხვევაში მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ **შემდეგი საბუთები:**

- პირადი განცხადება (ფორმას მიიღებთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში);
- ორი ფოტოსურათი;
- ანკეტა (მიიღებთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში);
- აბიტურიენტებმა - ატესტატის ასლი და ნიშნების ფურცელი;

ატესტატში ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტში "დამაკმაყოფილებელის" (სამიანი) არსებობის შემთხვევაში, კანდიდატის საბუთები არ მიიღება. იგივე პირობა ვრცელდება კრედიტების სისტემაზეც ანუ კანდიდატს წარმოდგენილ დოკუმენტში ***არ უნდა*** *ჰქონდეს კრედიტები* ***80 ქულის ქვემოთ.***

კანდიდატთა შერჩევა გახორციელდება ტესტირებისა და გასაუბრების საფუძველზე. ტესტირება ჩატარდება სამ დისციპლინაში: ქართულ და რუსულ ენებსა და უნარ ჩვევებში.

დეტალური ინფორმაციის, სპეციალობებისა და უმაღლესი სასწავლებლების ჩამონათვალის გასაცნობად მსურველებმა უნდა მომართონ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობის სამმართველოს.

მისამართი:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
დიმიტრი უზნაძის N 52
ტელეფონი: **95 70 10**
ოთახი 129
დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა
2006 11 მაისი წლის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების კანდიდატთა საყურადღებოდ:

კანდიდატებს, რომელთაც შეტანილი აქვთ განაცხადი იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის თაობაზე, ვაცნობებთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად (ტესტირება და გასაუბრება);
კონკურსის ჩატარების პირობები:
კონკურსის პირველი ეტაპი (ტესტირება) ჩატარდება 2006 წლის 5 მაისს. ტესტები შედგენილია კანდიდატების მიერ მითითებული დეპარტამენტების სპეციფიკის შესაბამისი თემატიკისა და ზოგადი განათლების გათვალისწინებით. კონკურსანტი ვალდებულია მოცემული 5 კითხვიდან 4-ს გასცეს სწორი პასუხი. ერთ კითხვაზე პასუხის გასაცემად განსაზღვრულია ერთი წუთი.
კონკურსის მე-2 ეტაპის გასაუბრების ჩატარების პირობების თაობაზე გეცნობებათ დამატებით პირველი ეტაპის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ.
პირველი ეტაპი ტესტირება ჩატარდება 2006 წლის 5 მაისს, 10 საათზე.
მის: კოსტავას ქ. N14, ინტერნეტ-კაფე "ვებერი".
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს (მის: რუსთაველის გამზ. N30. ტელ: 75-82-93) ან იხილეთ იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდი www.justice.gov.ge.

ლაგოდეხის რაიონის გამგეობის სატენდერო კომისიის განცხადება

ლაგოდეხის რაიონის გამგეობის სატენდერო კომისია საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 თებერვლის №91 განკარგულების საფუძველზე აცხადებს ტენდერს ჭიაურის ტყის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, კერძოდ:
- მდინარე კაბლის წმენდა დანალექებისაგან (სამუშაოს მოცულობა შეადგენს 277 000 მ 3);
- მდინარე აფენის წმენდა დანალექებისაგან (სამუშაოს მოცულობა შეადგენს 25 000 მ 3);
- მდინარე კაბლის ტოტის წმენდა დანალექებისაგან (სამუშაოს მოცულობა შეადგენს 13 000 მ 3);
- მოლხიდის მოწყობა ალაზნის ტოტზე;
- სატბორო მეურნეობის მთავარი საწრეტი არხის ზმეგჟა ჟაგადებეჰტსაშაგ (სამუშაოს მოცულობა შეადგენს 8 000 მ 3);
- მდინარე სვიდებას წმენდა დანალექებისაგან (სამუშაოს მოცულობა შეადგენს 60 000 მ 3)

და იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ჭიაურის ტყის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულებულ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2006 წლის 1 ნოემბრისა.

პრეტენდენტებმა დალუქული კონვერტით საკვალიფიკაციო მონაცემები და სატენდერო წინადადება ქართულ ენაზე უნდა წარმოადგინონ 2006 წლის 30 მაისს 12 საათამდე ლაგოდეხის რაიონის გამგეობის სატენდერო კომისიის აპარატში სათანადო რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, მისამართზე: ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. №23. დალუქული კონვერტები კომისიის სხდომაზე დასწრების მსურველი პრეტენდენტების თანდასწრებით გაიხსნება 30 მაისს 12 საათზე ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე.

პრეტენდენტებმა საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ორიგინალების ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით და საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს ცნობებსა და ინფორმაციებს, რომ:
1. მისი ქონება არ არის დაყადაღებული (ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან);
2. მის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება, არ მიმდინარეობს მისი რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (ცნობა სასამართლოდან);
3. მის მიმართ არ მიმდინარეობს იძულებით სააღსრულებლო წარმოება (ცნობა სააღსრულებლო ბიუროდან);
4. მისი ხელმძღვანელ(ებ)ი უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში არ იყო (იყვნენ) მსჯავრდებულნი ან შესყიდვის დაწყების მომენტისათვის მის (მათ) მიმართ არ არის აღძრული სისხლის სამართლის საქმე მის (მათ) სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანაშაულისათვის (ცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან);
5. ბიუჯეტის წინაშე არ გააჩნია დავალიანება (ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან);
6. ცნობა მონაწილის იურიდიული სტატუსის შესახებ (რეგისტრაციის მოწმობის ასლი);
7. ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური სამუშაოს შესრულების შესახებ.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება არ ჩაითვლება მისაღებად და არ დაიშვება შეფასებისათვის (შერჩევის პროცედურა), თუ იგი 30 მაისის 12 საათამდე არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ცნობას და ინფორმაციას ან სატენდერო წინადადება არ იქნება შესაბამისობაში "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" კანონთან და "სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ" დებულებასთან.

ტენდერში მონაწილე მსურველი პირი იხდის სატენდერო მოსაკრებელს 200 ლარის ოდენობით, საქართველოს სახალხო ბანკის ლაგოდეხის ფილიალში გახსნილ ანგარიშზე 1013033030001 ლაგოდეხის სახალხო ბანკის კოდი 220101442.

ქართულ ენაზე შედგენილი სატენდერო დოკუმენტაცია გაიცემა (არაუგვიანეს 30 მაისის 12 საათამდე) სატენდერო მოსაკრებლის გადახდის ქვითრისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მიღების მინდობილობის წარმოდგენისთანავე შემდეგ მისამართზე: ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ. №23, სატენდერო კომისიის აპარატი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ სატენდერო კომისიის აპარატს: 899 31 99 21 - დიმიტრი კუტიბაშვილი, 899 94 16 83 - ეკატერინე გოგაშვილი.

სატენდერო მოწვევა

სსიფ II KFW საგზაო კომპონენტი,
არალი-აბასთუმანის და ობსერვატორიასთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის (22 კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე
საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

1. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (ქ. თბილისი, 0160, გაგარინის ქ. N29ა, საქართველოს ეროვნული ბანკი, ანგარიშის N000141408, კოდი 220101107) ატარებს ტენდერს. ადიგენის რაიონში არალი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის და ობსერვატორიასთან მისასვლელი გზის (22 კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე.

2. საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი KFW გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკიდან, საქართველოს სოციალური ინვესტიციების ფონდის (სსიფ II, საგზაო კომპონენტი) პროექტისათვის და განზრახული აქვს სესხის ნაწილით დააფინანსოს საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები ადიგენის რაიონში.

3. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ითხოვს დალუქულ სატენდერო წინადადებებს ტენდერში მონაწილეობის უფლების მქონე და კვალიფიცირებული პრეტენდენტებიდან ადიგენის რაიონში არალი-აბასთუმნის საავტომობილო გზის (22კმ) სარეაბილიტაციო სამუშაოების (მიწის ვაკისის; ხელოვნური ნაგებობების; საგზაო სამოსის; მიერთებების; შესასვლელებისა და გზის კუთვნილებებისა და აღჭურვილობების აღდგენის) შესასრულებლად, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების ვადაა 12 თვე.

4. ტენდერი ჩატარდება საერთაშორისო ტენდერის (ICB) პროცედურებით, რომლებიც აღწერილია მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელოში "შესყიდვები განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის სესხებით და განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის კრედიტებით" (2004 წლის გამოცემა), და ის ღიაა ყველა პრეტენდენტისათვის იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც სატენდერო დოკუმენტები განსაზღვრავს, როგორც უფლებამოსილს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

5. დაინტერესებულ ტენდერში მონაწილეობის უფლების მქონე პრეტენდენტებს შეუძლიათ დამატებითი იფორმაცია მიიღონ და გაეცნონ სატენდერო დოკუმენტებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსთან ბ-ნ გ. დიასამიძესთან ქვემოთ მითითებულ მისამართზე 10-დან 17 საათამდე.

6. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მოიცავს: დოკუმენტურ დადასტურებას, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული რაიმე სასამართლო საქმეში მის გაკოტრებასთან, რეორგანიზაციასთან ან ლიკვიდაციასთან დაკავშირებით და სხვა მონაცემები.

პრეფერენციული შეღავათი ტენდერში მონაწილების უფლების მქონე ადგილობრივი კონტრაქტორებისათვის/კონსორციუმებისთვის არ გამოიყენება.

7. სატენდერო დოკუმენტების შეძენა ქართულ ენაზე დაინტერესებული პრეტენდენტებისათვის შესაძლებელია ქვემოთ მითითებულ მისამართზე წერილობითი მიმართვის და არაანაზღაურებადი 200 ლარის გადახდის შემდეგ.

გადახდის ფორმაა პირდაპირი გადარიცხვა შემდეგ ანგარიშზე:
მიმღების დასახელება: საქართველოს ეკონომიური განვითარების
სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
სალაროს ანგარიში: 200122900
მიმღები ბანკი: საქართველოს ეროვნული ბანკი
კოდი: 220101107
საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი: 302003000

გადარიცხვის დანიშნულება: ს/გ დეპარტამენტისათვის სატენდერო მოსაკრებელი.

სატენდერო წინადადებების კურიერული ფოსტით გაგზავნა ანაზღაურდება პრეტენდენტების ხარჯებით.

8. სატენდერო წინადადებები უნდა მოწოდებული იქნას ქვემოთ მითითებულ მისამართებზე **2006 წლის 30 მაისის 12 საათამდე.** სატენდერო წინადადებების წარმოდგენა ელექტრონული საშუალებებით ***არ არის დაშვებული***.

დაგვიანებული სატენდერო წინადადებები უარყოფილი იქნება.

სატენდერო წინადადებები საჯაროდ გაიხსნება **2006 წლის 30 მაისის 12 საათზე** ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, იმ პრეტენდენტების წარმომადგენლების თანდასწრებით, რომლებიც სურვილს გამოთქვამენ.

9. ყველა სატენდერო წინადადებას თანდართული უნდა ჰქონდეს სატენდერო წინადადების საბანკო გარანტია ღირებულების 2%-ის ოდენობით, სატენდერო დოკუმენტებში მოცემული ნიმუშის მიხედვით.

10 მისამართი:
საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი სახალმწიფო შესყიდვების სამმართველო, საერთო განყოფილება (მე XIII სართული).
29ა, გაგარინის ქუჩა, 0160, თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 37-65-06 აბონენტი 4-41
ფაქსი: (995 32) 31-30-34
ელ. ფოსტა roaddep@caucasus.net